



Crna Gora
Vlada Crne Gore

SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	3. 10 20 25. GOD
KLASIFIKACIJA	11-2/25-1
BROJ:	
VEZA:	
EPH:	672 XXVIII
POSREDOVAČ:	CRNA GORA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE	
Rimski trg br. 46, Podgorica	
Broj:	04-307/25-23485/1
Datum:	03-10-2025

Br: 11-011/25-3182/5

3. oktobar 2025. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. septembra 2025. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠEMAMA KVALITETA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade, koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su VLADIMIR JOKOVIĆ, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i MIROSLAV CIMBALJEVIĆ, generalni direktor Direktorata za poljoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

PREDSJEDNIK
mr Milojko Spajić, s. r.



Crna Gora
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede

Adresa: Rimski trg 46,
81000 Podgorica, Crna Gora
www.mpsv.gov.me

DIREKTORAT ZA POLJOPRIVREDU

Broj: *01-304/25-20418/1*

15. septembar 2025. godine

Za: **VLADA CRNE GORE**

Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

Predmet: Predlog Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Poštovani/e,

U prilogu vam dostavljamo Predlog Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, koji je potrebno uvrstiti na dnevni red prve naredne sjednice Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem.

S poštovanjem,

MINISTAR



[Signature]
Vladimir Joković



VLADA CRNE GORE

Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

Formular za podnošenje materijala za diskusiju

1. Mjesto i datum	Podgorica, 15. septembar 2025. godine		
2. Predlagač dokumenta	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede		
3. Naziv dokumenta	Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda		
4. Direktorat/Sektor	Direktorat za poljoprivredu		
5. Da li je dokument iz programa rada Vlade? (ako je odgovor NE preći na pitanje broj 9.)	DA ☒	NE ☐	
6. Poglavlje Programa rada Vlade	Prioritetni ☐	Tematski ☐	Normativni ☒
7. Kvartal	II		
8. Redni broj dokumenta	ND98		
9. Da li je dokument iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji? (ako je odgovor NE preći na pitanje broj 13.)	DA ☒	NE ☐	
10. Poglavlje Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji	Broj poglavlja 11	Strategijski ☐	Zakonodavni ☒
11. Kvartal			
12. Redni broj dokumenta (ID PPCG)			
13. Da li je dokument iz Srednjoročnog programa rada Vlade 2024-2027? (ako je odgovor NE preći na pitanje broj 17.)	DA ☒	NE ☐	
14. Ključni prioriteti Vlade	Prioritet 2: Stabilan finansijski i ekonomski sistem za bogatu državu, građane i građanke		
15. Cilj	Cilj 9. Od tradicionalne do pametne poljoprivrede		
16. Redni broj dokumenta	Kontinuirano usaglašavanje propisa sa pavnom tekovinom EU		
17. Da li je određen stepen tajnosti dokumenta?	DA ☐	NE ☒	
18. Stepen tajnosti i broj rješenja o određivanju stepena tajnosti			
Ranije			
NE			
20. Koja su osnovna pitanja za diskusiju o dokumentu na KEPF-u?			

21. Predlog zaključaka za KEPIF / Vladu

1. Vlada Crne Gore je na sjednici od.....2025. godine, razmotrila i utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;
2. Za predstavnike Vlade, koji će učestvovati u radu Skupštine Crne Gore i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su Vladimir Joković, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Miroslav Cimbaljević, generalna direktorica Direktorata za poljoprivredu

22. Osoba za kontakt i broj telefona

Miroslav Cimbaljević, generalni direktor Direktorata za poljoprivredu
+382 67 106 406

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠEMAMA KVALITETA
POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBRENIH PROIZVODA

Član 1

U Zakonu o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda („Službeni list CG“, broj 22/17), u članu 3 stav 1 mijenja se i glasi:

„(1) Ovaj zakon primjenjuje se na:

1) oznake porijekla i geografske oznake:

a) poljoprivrednih proizvoda namijenjenih ishrani ljudi:

- svježe meso i nus proizvode klanja;
- mesni proizvodi (kuvani, soljeni, dimljeni);
- sir;
- drugi proizvodi životinjskog porijekla (jaja, med i različiti mliječni

proizvodi osim maslaca);

- ulja i masti (maslac, margarin i ulja);
- voće, povrće i žitarice (neprerađene ili prerađene);
- svježa riba, mekušci, rakovi i njihovi proizvodi;
- začini;
- vinsko sirće;

b) poljoprivrednih proizvoda koji nijesu namijenjeni ishrani ljudi:

- sijeno;
- esencijalna, odnosno eterična ulja;
- pluta;
- cochineal boja (sirovina životinjskog porijekla);
- cvijeće i ukrasno bilje;
- vuna;
- pruće;
- trljani lan;
- pamuk;
- koža;
- krzno;
- perje.

c) prehrambenih proizvoda:

- pivo;
- čokolada i čokoladni proizvodi;
- napici proizvedeni od biljnih ekstrakta;
- hljeb, keks, kolači, poslastičarski i drugi pekarski proizvodi;
- prirodne gume i smole;
- senf;
- tjestenine;
- so.

2) oznake garantovano tradicionalnih specijaliteta:

- pivo;
- čokolada i čokoladni proizvodi;
- slatkiši, hljeb, peciva, kolači, keks i ostali pekarski proizvodi;
- tjestenina (kuvana ili nekuvana, punjena ili prazna);

- gotova jela;
 - napici proizvedeni od biljnih ekstrakta;
 - so.
- 3) oznake viši kvalitet, oznake planinski proizvod i oznake sa moje farme."

Član 2

Poslije člana 5 dodaje se novi član koji glasi:

"Nadležnosti u oblasti šema kvaliteta

Član 5a

Organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo):

- 1) kreira politiku u oblasti šema kvaliteta;
- 2) uspostavlja i vodi registre i evidencije u skladu sa ovim zakonom;
- 3) sarađuje sa međunarodnim organizacijama i nadležnim organima drugih država u oblasti šema kvaliteta; i
- 4) vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

Organ uprave nadležan za poslove bezbjednosti hrane, veterinu i fitosanitarne poslove (u daljem tekstu: Uprava):

- 1) priprema stručne osnove za donošenje propisa za izvršavanje ovog zakona;
- 2) sprovodi procedure i postupke radi obezbjeđivanja efikasnosti i pravilnog sprovođenja službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti;
- 3) donosi godišnji plan kontrole u skladu sa ovim zakonom;
- 4) priprema i sprovodi procedure radi obezbjeđivanja nepristrasnosti, kvaliteta i konzistentnosti službenih kontrola;
- 5) priprema i sprovodi procedure radi obezbjeđenja da nadležni inspektori koji sprovode službene kontrole nijesu u konfliktu interesa;
- 6) sprovodi godišnje programe obuka za nadležne inspektore koji sprovode službene kontrole;
- 7) razmjenjuje relevantne informacije o rezultatima sprovedenih kontrola i drugim neophodnim informacijama u cilju kontrole subjekta, sa Ministarstvom;
- 8) priprema program monitoringa proizvođača uključenih u registre u skladu sa ovim zakonom i drugim relevantnim propisima."

Član 3

U članu 7 stav 2 tačka 7, članu 23 stav 5 tačka 2, članu 36 stav 2 alineja 7, nazivu člana i članu 62 st. 2 i 4, članu 63 st. 1, 2, 3, 5 i 7 i članu 70 riječ „kontrolno“ u različitom padežu zamjenjuje se riječju „sertifikaciono“ u odgovarajućem padežu.

Član 4

U članu 7 stav 3 riječi: „organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo)“ zamjenjuju se riječju „Ministarstvo“.

Član 5

Član 8 mijenja se i glasi:

„(1) Zahtjev za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake

može podnijeti samo udruženje proizvođača, odnosno prerađivača koje proizvodi ili prerađuje poljoprivredne ili prehrambene proizvode (u daljem tekstu: udruženje).

(2) Udruženje se osniva radi:

1) razvoja specifikacije proizvoda i pružanja podrške članovima udruženja;

2) obezbjeđivanja zaštite oznake porijekla ili geografske oznake i prava intelektualne svojine koja su sa njom povezana u skladu sa zakonom, a naročito da bi se spriječile ili suzbile marketinške aktivnosti koje narušavaju ili bi mogle da naruše ugled ili vrijednost oznake porijekla ili geografske oznake;

3) usuglašavanja sa održivim praksama, bez obzira na to jesu li uključene u specifikaciju proizvoda ili su dio posebne inicijative, uključujući mehanizme za provjeru usklađenosti sa tim praksama;

4) preduzimanja mjera za poboljšanje rezultata oznake porijekla ili geografske oznake, u pogledu životne sredine, socijalne i poljoprivredne održivosti, uključujući:

- razvoj, organizaciju i sprovođenje zajedničkih marketinških i promotivnih kampanja;

- širenje informacija i promotivne aktivnosti čiji je cilj informisanje potrošača o svojstvima proizvoda označenih oznakom porijekla ili geografskom oznakom, uključujući razvoj turističkih usluga na relevantnom geografskom području;

- sprovođenje analiza poljoprivrednih, socijalnih ili rezultata zaštite životne sredine, proizvodnje, nutritivnog profila i organoleptičkog profila proizvoda označenih oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla;

- širenje informacija o oznaci porijekla ili geografskoj oznaci, odgovarajućim skraćenicama, oznakama i znacima;

- savjetovanje, osposobljavanje i širenje smjernica o najboljoj praksi za proizvođače, između ostalog o održivim praksama, naučno-tehničkom napretku, digitalizaciji, rodno osviještenoj politici i rodnoj ravnopravnosti te podizanju svijesti među potrošačima;

5) sprečavanja zloupotrebe proizvoda označenih oznakom porijekla ili geografskom oznakom na tržištima koji nijesu u skladu sa specifikacijom proizvoda praćenjem i provjerom upotrebe oznake porijekla ili geografske oznake na unutrašnjem tržištu i na tržištima drugih zemalja na kojima su oznake porijekla ili geografske oznake zaštićene;

6) preduzimanja mjera za povećanje vrijednosti proizvoda i prema potrebi preduzimanja koraka radi sprečavanja ili suzbijanja mjera ili poslovnih praksi koje jesu ili bi mogle biti štetne za reputaciju i vrijednost njihovih proizvoda, uključujući obezvrjeđujuće tržišne prakse i cijene."

(3) Članovi udruženja mogu biti i drugi proizvođači drugih poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda.

(4) Izuzetno od stava 1 ovog člana, zahtjev za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake može podnijeti fizičko ili pravno lice, ako:

1) dokaže da je jedini proizvođač ili prerađivač određenog proizvoda u određenom geografskom području, i/ili

2) da to geografsko područje posjeduje karakteristike koje ga značajno razlikuju od susjednih područja ili su svojstva proizvoda različita od proizvoda proizvedenih u susjednim područjima.

(5) Udruženje je dužno da vrši unutrašnju kontrolu nad proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom porijekla ili geografskom oznakom.

(6) Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži: naziv i adresu podnosioca zahtjeva, oznaku porijekla ili geografsku oznaku čija se registracija traži.

(7) Uz zahtjev za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake podnosi se:

1) specifikacija iz člana 7 ovog zakona;

2) jedinstveni dokument koji sadrži:

- glavne elemente specifikacije: naziv i opis proizvoda, posebna pravila koja se odnose na pakovanje i označavanje i precizno definisan prostor geografskog područja, prema potrebi;

- opis veze između proizvoda i geografske sredine ili geografskog porijekla iz člana 5 st. 1 i 2 ovog zakona i specifične elemente opisa proizvoda ili metode proizvodnje koje potvrđuju tu povezanost, prema potrebi.

3) dokument o internim pravilima, unutrašnjim kontrolama i procedurama udruženja.

(8) Zahtjev iz stava 1 ovog člana može se podnijeti samo za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake.

(9) Način podnošenja zahtjeva za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake, obrazac jedinstvenog dokumenta iz stava 6 tačka 2 ovog člana i bliže uslove za rad udruženja propisuje Ministarstvo."

Član 6

Poslije člana 12 dodaju se tri nova člana koja glase:

„Priznata udruženja proizvođača oznaka porijekla ili geografskih oznaka

Član 12a

(1) Ministarstvo može primijeniti sistem priznavanja udruženja proizvođača oznaka porijekla ili geografskih oznaka na udruženja proizvođača čiji članovi proizvode proizvod označen oznakom porijekla ili geografskom oznakom ili na udruženja proizvođača koja proizvode određene kategorije proizvoda označenih oznakama porijekla ili geografskim oznakama.

(2) Udruženja čije su oznake porijekla ili geografske oznake upisane u skladu sa članom 12 stav 1 ovog zakona smatraju se priznatim udruženjima proizvođača.

(3) Udruženja čije oznake porijekla ili geografske oznake nijesu upisane u skladu sa članom 12 stav 1 ovog zakona priznaje se ako ispunjava sljedeće uslove:

- imaju svojstvo pravnog lica koje se stiče upisom u Centralni registar privrednih subjekata;

- imaju definisanu specifikaciju proizvoda u skladu sa članom 7 ovog zakona;

- imaju statut, pravila interne kontrole i pravila unutrašnjeg funkcionisanja;

- pridržavaju se principa unutrašnjeg funkcionisanja utvrđenih pravila interne kontrole i pravila unutrašnjeg funkcionisanja;

- ostvaruju ciljeve iz člana 8 ovog zakona;

- minimalni udio članova među proizvođačima proizvoda koji ispunjava uslove iz specifikacije proizvoda veći je od 50 %; ili

- minimalni udio članova među proizvođačima proizvoda koji ispunjava uslove iz specifikacije proizvoda i minimalni udio u obimu ili vrijednosti tržišne proizvodnje veći je od 50 %.

(4) Udruženje iz stava 3 ovog člana priznaje Ministarstvo rješenjem, na osnovu podnijetog zahtjeva udruženja.

(5) Postupanje po zahtjevu za priznavanje vrši se u skladu sa čl. 9 i 10 ovog zakona.

(6) Priznato udruženje proizvođača upisuje se u registre iz člana 12 stav 1 ovog zakona.

(7) Ako je udruženje proizvođača priznato, jedino je koje ima pravo:

1) izvršavati zadatke iz člana 8 ovog zakona u ime svih proizvođača koji proizvode proizvod označen dotičnom oznakom porijekla ili geografskom oznakom, ne dovodeći u pitanje pravo pojedinačnih proizvođača da djeluju kako bi branili svoje interese;

2) primiti obavještenje od proizvođača prepakovane hrane o upotrebi oznake porijekla ili geografske oznake kao sastojka u nazivu prepakovane hrane, i odlučiti da li će odobriti ili odbiti upotrebu oznake, kao i pravila korišćenja dotične oznake;

3) prijaviti se za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda u skladu sa članom 14 ovog zakona;

4) podnijeti zahtjev za ukidanje rješenja o registraciji u skladu sa članom 15 ovog zakona.

6) iz člana 8 stav 2 tač. 1 i 4 ovog zakona, ako se učinak tih zadataka odnosi na sve proizvođače proizvoda označenog dotičnom oznakom porijekla ili geografskom oznakom;

7) iz člana 8 stav 2 tač. 2, 5 i 6 ovog zakona, ako se te zadatke obavljaju na međunarodnom, nacionalnom ili regionalnom nivou, ne dovodeći u pitanje mogućnost da proizvođači proizvoda označenog dotičnom oznakom porijekla ili geografskom oznakom te zadatke obavljaju na lokalnom nivou.

(8) Bliže uslove za priznavanje udruženja proizvođača, obrazac zahtjeva za priznavanje i način rada priznatih udruženja propisuje Ministarstvo.

Udruženja proizvođača oznaka porijekla ili geografskih oznaka i priznata udruženja proizvođača oznaka porijekla ili geografskih oznaka

Član 12b

(1) Udruženja proizvođača oznaka porijekla ili geografskih oznaka i priznata udruženja proizvođača oznaka porijekla ili geografskih oznaka mogu obavljati i sljedeće zadatke:

- učestvovati u u savjetodavnim tijelima;
- razmjenjivati informacije sa institucijama u vezi sa politikom u području oznaka porijekla ili geografskim oznakama;
- davati prijedloge za unapređenje razvoja politika u području oznaka porijekla ili geografskih oznaka, posebno u pogledu održivosti, borbe protiv prevara i krivotvorenja, stvaranja vrijednosti među poljoprivrednim proizvođačima, pravila tržišnog nadmetanja i ruralnog razvoja;
- promovisati i širiti najbolje prakse među proizvođačima o politikama u području oznaka porijekla ili geografskih oznaka;
- učestvovati u mjerama promocije.

(2) Udruženja i priznata udruženja dužna su da najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu godinu dostave Ministarstvu godišnji izvještaj o

sprovedenim aktivnostima i planom budućih aktivnosti.

(3) Sadržaj i način podnošenja izvještaja iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Održivost

Član 12c

(1) Udruženje proizvođača ili priznato udruženje proizvođača treba da uspostave održive prakse koje se koriste u proizvodnji proizvoda označenih oznakom porijekla ili geografskim oznakama ili u obavljanju drugih aktivnosti na koje se primjenjuje jedna obaveza predviđena u specifikaciji proizvoda ili više njih.

(2) Održiva praksa je praksa koja doprinosi ostvarivanju socijalnih, ciljeva zaštite životne sredine ili poljoprivrednih ciljeva i to:

1) ublažavanje klimatskih promjena i prilagođavanje tim promjenama, održiva upotreba okruženja, vode i zemlje i njihova zaštita, smanjenje rasipanja hrane, sprečavanje i kontrola onečišćenja, te zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosistema;

2) proizvodnja poljoprivrednih proizvoda na načine kojima se smanjuje upotreba pesticida i upravlja rizicima koji proizlaze iz njihove upotrebe ili kojom se smanjuje opasnost od antimikrobne otpornosti u poljoprivrednoj proizvodnji;

3) dobrobit životinja;

4) pravedan prihod za proizvođače, diverzifikacija aktivnosti, razvoj lokalne poljoprivredne proizvodnje te vrednovanje ruralne strukture i lokalnog razvoja;

5) očuvanje radnih mjesta u poljoprivredi privlačenjem i podrškom mladih proizvođača i novih proizvođača proizvoda koji imaju koristi od zaštićene oznake porijekla ili geografske oznake;

6) poboljšanje radnih i sigurnosnih uslova u poljoprivrednim i prerađivačkim djelatnostima.

(3) Ako udruženje ili priznato udruženje uspostavi održive prakse iz stava 1 ovog člana, te prakse postaju sastavni dio specifikacija proizvoda.

(4) Udruženje ili priznato udruženje treba da sačini i redovno ažurira izvještaj o održivosti koji sadrži opis uspostavljenih praksi održivosti koje se primjenjuju u proizvodnji proizvoda, opis načina na koji metoda proizvodnje utiče na održivost u smislu zaštite životne sredine, socijalnih ili poljoprivrednih ciljeva ili zaštite dobrobiti životinja.

(5) Izvještaj o održivosti iz stava 4 ovog člana dostavlja se Ministarstvu, koje ga objavljuje na svojoj internet stranici."

Član 7

Član 23 mijenja se i glasi:

„(1) Zahtjev za upis u Registar naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljem tekstu: zahtjev za registraciju) može podnijeti samo udruženje proizvođača i/ili prerađivača garantovano tradicionalnog specijaliteta.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana zahtjev za registraciju može da podnese fizičko ili pravno lice, ako dokaže da je jedini proizvođač ili prerađivač određenog tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda.

(3) Članovi udruženja mogu da budu poljoprivredni proizvođači ili predstavnici poljoprivrednih proizvođača koji su djelovanjem povezani sa jednom od faza lanca snabdjevanja proizvodima označenima nazivom garantovano tradicionalnog specijaliteta.

(4) Udruženje proizvođača iz stava 1 ovog člana osniva se radi sprovođenja sljedećih zadataka:

- izrade specifikacije proizvoda i podnošenja zahtjeva za registraciju;
- preduzimanja mjere za poboljšanje rezultata garantovano tradicionalnog specijaliteta;
- razvijanja informativne i promotivne aktivnosti namijenjene informisanju potrošača o svojstvima proizvoda;
- preduzimanja mjera za očuvanje i poboljšanje vrijednosti proizvoda.

(5) Udruženje iz stava 1 ovog člana može podnijeti zahtjev za registraciju samo za poljoprivredne ili prehrambene proizvode koje proizvodi ili prerađuje.

(6) Udruženje iz stava 1 ovog člana, dužno je da vrši unutrašnju kontrolu nad proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom garantovano tradicionalni specijalitet.

(7) Zahtjev za registraciju sadrži naziv i adresu udruženja koje podnosi zahtjev za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta.

(8) Uz zahtjev za registraciju podnosi se:

- 1) specifikacija iz člana 20 ovog zakona;
- 2) naziv i adresa sertifikacionog tijela koje provjerava usaglašenost sa specifikacijom proizvoda;
- 3) dokaz kojim se potvrđuju tradicionalne karakteristike i posebna svojstva proizvoda;
- 4) dokument o internim pravilima, unutrašnjim kontrolama i procedurama udruženja.

(9) Zahtjevom za registraciju može se tražiti upis u Registar naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta samo naziv jednog garantovano tradicionalnog specijaliteta.

(10) Bliži sadržaj i način podnošenja zahtjeva za registraciju propisuje Ministarstvo."

Član 8

U članu 27 stav 1 mijenja se i glasi:

„(1) Rješenje o registraciji naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta ukinuće se ako:

- se u postupku ocjenjivanja usaglašenosti sa specifikacijom garantovano tradicionalnog specijaliteta, utvrdi da proizvod ne ispunjava uslove iz specifikacije, odnosno da neće biti moguće kontinuirano obezbijediti ispunjavanje uslova iz specifikacije garantovano tradicionalnog specijaliteta;
- najmanje sedam godina nijedan proizvod zaštićen nazivom garantovano tradicionalnog specijaliteta nije stavljen na tržište."

Član 9

U članu 62 stav 3 se mijenja i glasi:

„(3) Ovlašćenje iz stava 2 ovog člana izdaje se sertifikacionom tijelu koje:

- je registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore;

- je akreditovano u skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17065 - „Ocjena usklađenosti – Zahtjevi za tijela koja sertifikuju proizvode, postupke i usluge“;
- ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti i stručnog kadra.“

Član 10

U članu 63 stav 3 mijenja se i glasi:

„(3) Ako sertifikaciono tijelo utvrdi značajne neusaglašenosti sa specifikacijom poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda, dužno je da u roku od 30 dana od izvršene kontrole o tome obavijesti Ministarstvo.“

Stav 8 mijenja se i glasi:

„(8) Bliži postupak nadzora nad ovlaštenim sertifikacionim tijelom i način dostavljanja podataka, kao i obrazac izvještaja iz stava 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.“

Član 11

Poslije člana 63 dodaju se tri nova člana koja glase:

“Organizacija službenih kontrola

Član 63a

(1) Službene kontrole obuhvataju: inspekcijski nadzor, monitoring, provjeru ispunjenosti uslova propisanih ovim zakonom, reviziju, uzimanje uzoraka i laboratorijska ispitivanja.

(2) Službene kontrole nad sprovođenjem ovog zakona koje se odnose na monitoring, provjeru ispunjenosti uslova propisanih ovim zakonom, reviziju i uzimanje uzoraka radi laboratorijskog ispitivanja vrši Uprava.

(3) Službene kontrole koje se odnose na inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo preko poljoprivrednih inspektora i Uprava preko inspektora za hranu, službenih veterinar na granici i graničnih fitosanitarnih inspektora.

(4) Uprava je dužna da:

- obezbijedi da se službene kontrole vrše nad proizvodima označenim šemama kvaliteta u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije;
- obezbijedi da se službene kontrole vrše nad svim sirovinama i gotovim proizvodom kako je definisano usvojenom Specifikacijom proizvoda, u svim fazama proizvodnje i/ili prerade i/ili distribucije;
- obezbijedi da se službene kontrole vrše nad opremom, prevoznim sredstvima, prostorijama, odnosno objektima;
- primijeni pripremljene planove za hitne slučajeve, po potrebi;
- obezbijedi nepristrasnost, kvalitetno vršenje i dosljednost vršenja službenih kontrola na svim nivoima;
- vrši kontrolu primjene postupaka koji se zasnivaju na principima analize opasnosti i kritičnim kontrolnim tačkama - Hazard Analysis and Critical Control Point (u daljem tekstu: HACCP) i dobre poljoprivredne prakse;
- obezbijedi efikasnu koordinaciju i saradnju za sprovođenje službenih kontrola;
- uspostavi sistem službenih kontrola pri uvozu;
- obezbijedi finansijska sredstva za vršenje službenih kontrola;
- preduzima upravne mjere i radnje u skladu sa ovim zakonom;
- sarađuje sa Evropskom komisijom; i
- vrši druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

Sprovođenje službenih kontrola

Član 63b

(1) Redovne službene kontrole nad proizvođačem i/ili grupom proizvođača sertifikovanih nekom od šema kvaliteta vrše se na osnovu rizika i sa odgovarajućom učestalošću, uzimajući u obzir:

- 1) utvrđene rizike povezane sa:
 - brojem proizvođača unutar udruženja;
 - usvojenom Specifikacijom proizvoda za određenu registrovanu šemu kvaliteta;
 - aktivnostima u vezi sa usvojenim planom internih kontrola koje preduzimaju grupe proizvođača;
 - mjestom obavljanja djelatnosti, granice proizvodnje kada su u pitanju geografske oznake ili oznake porijekla, njihova usaglašenost sa usvojenom Specifikacijom proizvoda; i
 - korišćenjem oznaka i njihovoj prezentaciji, koje mogu da utiču na reputaciju šema kvaliteta;
- 2) informacije koje mogu da dovedu potrošača u zabludu u pogledu vrste, identiteta, svojstava, sastava, količine, roka trajanja, države ili mjesta porijekla šema kvaliteta, kao i načina proizvodnje;
- 3) podatke o prethodno izvršenim kontrolama i njihovu usaglašenost sa ovim zakonom;
- 4) pouzdanost i rezultate kontrola radi provjere usaglašenosti sa ovim zakonom; i
- 5) druge informacije koje mogu ukazivati na neusaglašenost sa ovim zakonom.

(2) Službene kontrole sprovode se redovno, sa odgovarajućom učestalošću, na osnovu analize rizika.

(3) Službene kontrole sprovode se bez prethodne najave, osim u slučaju sprovođenja revizije kada je neophodno prethodno obavijestiti proizvođača ili udruženje proizvođača, a mogu da se sprovode i ad hoc (ad hoc).

(4) Službene kontrole za proizvode označene šemama kvaliteta, vrše se na isti način u slučaju izvoza, prilikom stavljanja u promet na teritoriji Crne Gore i prilikom uvoza u Crnu Goru.

Procedure službenih kontrola

Član 63c

(1) Službene kontrole vrše se prema procedurama koje sadrže uputstva za nadležne inspektore koji sprovode službene kontrole.

- (2) Procedure iz stava 1 ovog člana obuhvataju:
- organizaciju sprovođenja službenih kontrola;
 - ciljeve koje treba postići;
 - zadatke, odgovornosti i obaveze nadležnih inspektora;
 - postupak uzimanja uzoraka, metode i kontrolne tehnike, tumačenje rezultata i odluke koje iz njih proizlaze;
 - mjere koje se preduzimaju nakon izvršenih službenih kontrola;
 - provjeru pogodnosti metoda uzimanja uzoraka, načina ispitivanja i testova otkrivanja; i
 - druge aktivnosti potrebne za efikasno sprovođenje službenih kontrola.

(3) Efikasnost službenih kontrola Uprava utvrđuje revizijom, radi preduzimanja korektivnih mjera i ažuriranja procedura iz stava 1 ovog člana, po potrebi.

(4) Uprava može donijeti uputstva i instrukcije za službene kontrole:

- za sprovođenje i primjenu HACCP-a;
- za druge sisteme kontrole koji su uspostavljeni od strane proizvođača i/ili udruženja radi efikasnijeg ispunjavanja propisanih zahtjeva; i
- mikrobiološkoj, fizičkoj i hemijskoj bezbjednosti hrane i hrane za životinje.

(5) Nadležni inspektor koji sprovodi službenu kontrolu sačinjava zapisnik o izvršenoj službenoj kontroli koji sadrži predmet i cilj službene kontrole, primijenjenu tehniku, odnosno metodu kontrole, rezultat službene kontrole i po potrebi radnje i mjere koje je proizvođač i/ili udruženje šeme kvaliteta dužno da preduzme u slučaju utvrđivanja neusaglašenosti.

(6) Zapisnik iz stava 5 ovog člana sačinjava se u tri primjerka, od kojih se jedan primjerak uručuje proizvođaču i/ili udruženju šeme kvaliteta i koji potpisuje nadležni inspektor i proizvođaču i/ili udruženju šeme kvaliteta.

(7) Procedure iz stava 1 ovog člana donosi Uprava."

Član 12

Član 65 mijenja se i glasi:

„Ovlašćenja inspektora

Član 65

Pored ovlašćenja inspektora utvrđenih zakonom kojim je uređen inspeksijski nadzor, poljoprivredni inspektor i inspektor za hranu imaju i ovlašćenja da:

- 1) provjeravaju vođenje registara i evidencija u skladu sa ovim zakonom;
- 2) provjeravaju ispunjenost uslova za upis proizvođača/udruženja u registre i evidencije u skladu sa ovim zakonom;
- 3) provjeravaju korišćenje registrovanih oznaka i naziva, u proizvodnji i prometu, u skladu sa ovim zakonom;
- 4) nadziru rad ovlašćenih sertifikacionih tijela u primjeni ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, provjeravaju ispunjenost uslova za vršenje poslova ocjenjivanja usaglašenosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa specifikacijom proizvoda;
- 5) uzima uzorke poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz specifikacije proizvoda;
- 6) predlaže Ministarstvu brisanje proizvođača i prerađivača poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz odgovarajućih evidencija, ako utvrdi da njihovi proizvodi ne ispunjavaju uslove iz specifikacije;
- 7) provjeravaju stavljanje u promet proizvoda označenih u skladu sa ovim zakonom;
- 8) obavještavaju druge nadležne organe ako utvrde da je prekršen zakon ili drugi propisi čija je primjena u nadležnosti tih organa;
- 9) provjerava i druge uslove propisane ovim zakonom."

Član 13

U članu 66 poslije tačke 4 dodaje se nova tačka koja glasi:

„4a) zabrani rad proizvođača/udruženja koje je prestalo da ispunjava

uslove propisane ovim zakonom;”.

Član 14

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore („Službeni list CG“, broj 1/07) prema kojem se, zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje predloženog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda su: kontinuirano usaglašavanje propisa sa pavinom tekovinom EU; jasnije i šire definisanje prava, obaveza, ciljeva, zadataka i odgovornosti udruženja proizvođača koji registruju kolektivne šeme kvaliteta (oznaka porijekla, geografskih oznaka i garantovano tradicionalnih specijaliteta); jasnije i preciznija definisanje i podjela obaveza i odgovornosti Ministarstva, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i inspekcija u cilju efikasnijeg rada u skladu sa preporukama EU eksperata; veća zaštita potrošača kada je riječ o zloupotrebi i imitaciji naziva proizvoda; očuvanje tradicionalne proizvodnje u poljoprivrednoj i prehrambenoj oblasti Crne Gore; zaštita prava intelektualne svojine; bolja promocija autentičnih i tradicionalnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda uključivanjem sektora distribucije, turizma i sl.

Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda neophodno je u i cilju ispunjenja obaveza preuzetih u postupku pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, vezanih za pregovaračko Poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj. U Evropskoj uniji se veliki značaj pridaje regulisanju ove oblasti. Zaštita proizvoda šemama kvaliteta (oznakama porijekla, geografskim oznakama i garantovano tradicionalnim specijalitetima) je jedan od bitnih strateških ciljeva kada govorimo o poljoprivredi Crne Gore, kao i Evropske Unije, značajan činilac obezbjeđivanja proizvođačima: dobre reputacije, opstanka, konkurentnosti na tržištu, dodatne vrijednosti proizvoda, kao i ukupnog ruralnog razvoja i sl. Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi registrovani šemama kvaliteta se najbolje valorizuju na lokalnim tržištima kao i u kombinaciji sa sektorom turizma i time doprinose prepoznatljivosti i promovišu lokalitet, regiju i/ili državu i van granica određene države. Zaštićeni proizvodi šemama kvaliteta, kao dijelovi nacionalnog identiteta se kroz postojanje jake udruživačke strukture, kontinuiranog rada na kvalitetu, očuvanja tradicije, ali i uklapanja inovacija u proizvodnji, pored registracije potvrđuju i sertifikacijom.

III. USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Postojeći zakon i propratni podzakonski akti, usaglašeni su sa EU zakonodavstvom i potvrđenim međunarodnim standardima i ugovorima. Time je obezbijeđena primjena kako međunarodnih standarda, odnosno standarda EU u oblasti politike kvaliteta – šema kvaliteta.

Predlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda izvršiče se usklađivanje sa krovnom regulativom EU u oblasti šema kvaliteta, koja je stupila na snagu u aprilu 2024. godine: Regulativa br. (EU) 2024/1143 Evropskog Parlamenta i Savjeta od 11. aprila 2024. o oznakama porijekla za vino, jaka alkoholna pića i poljoprivredne proizvode, te garantovano tradicionalnim specijalitetima i neobaveznim izrazima kvalitete za poljoprivredne proizvode, izmjeni regulative (EU) br. 1308/2013, (EU) 2019/787 i (EU) 2019/1753 te stavljanju izvan snage regulative (EU) br. 1151/2012, kao i sa Izvještajem i Akcionim planom u oblasti šema kvaliteta definisanim sa Evropskom Komisijom, tokom **Peer Review Mission** održane tokom novembra 2019. godine, koji služi kao osnova za potpuno usklađivanje oblasti šema kvaliteta sa EU legislativom i implementacijom šema kvaliteta u EU zemljama članicama.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Ovim zakonom propisuje se sljedeće:

Članom 1 dopunjava se i koriguje lista poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na koji se zakon primjenjuje u skladu sa EU regulativom i Akcionim planom u oblasti šema kvaliteta definisanim sa Evropskom Komisijom, tokom Peer Review Mission održane tokom novembra 2019. godine.

Članom 2 definiše se i precizira nadležnost u oblasti šema kvaliteta u skladu sa EU uređenjem, kao i Akcionim planom u oblasti šema kvaliteta definisanim sa Evropskom Komisijom, tokom Peer Review Mission održane tokom novembra 2019. godine.

Članom 3 se usklađuje termin sa EU regulativom.

Članom 4 se vrši pravno-tehničko usklađivanje.

Član 5 se proširuje, dopunjavaju odredbe koje se odnose na „ulogu“ udruženja koja su podnosioci registracije oznake porijekla i geografske oznake u skladu sa Regulativom br. (EU) 2024/1143 i Akcionim planom u oblasti šema kvaliteta definisanim sa Evropskom Komisijom, tokom Peer Review Mission održane tokom novembra 2019. godine, putem kojeg se šire definišu ciljevi, zadaci, uloga, dužnosti udruženja.

Članom 6 se dodaju 3 nova člana u skladu sa Regulativom br. (EU) 2024/1143.

Članom 7 se proširuju, dopunjavaju odredbe koje se odnose na „ulogu“ udruženja koja su podnosioci registracije oznake garantovano tradicionalnog

specijaliteta u skladu sa Regulativom br. (EU) 2024/1143 i Akcionim planom u oblasti šema kvaliteta definisanim sa Evropskom Komisijom, tokom Peer Review Mission održane tokom novembra 2019. godine, putem kojeg se šire definišu ciljevi, zadaci, uloga, dužnosti udruženja. Takođe, se šema kvaliteta „garantovano tradicionalni specijalitet“ dopunjava sa izuzećem u slučaju da zahtjev za registraciju podnosi fizičko ili pravno lice, ako dokaže da je jedini proizvođač ili prerađivač određenog garantovano tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, tako da se predviđa ista mogućnost kao i za šeme „oznaka porijekla“ i „geografska oznaka“.

Članom 8 briše se jedan od stavova kojim je predviđeno da će se rješenje o registraciji naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta ukinuće ako u vremenskom periodu od pet godina Ministarstvo ne dobije od kontrolnog tijela obavještenje o provjeri usaglašenosti sa specifikacijom garantovano tradicionalnog specijaliteta, u skladu sa smjernicama i komentarom dobijenim tokom Peer Review Mission održane tokom novembra 2019. godine. Takođe EU regulativa nema predviđeno slično ograničenje.

Članom 9 se preciznije definišu postojeći uslovi koje treba da ispuni sertifikaciono tijelo za dobijanje ovlašćenja za rad.

Članom 10 se precizira rok za dostavljanje Ministarstvu godišnjeg izvještaja o ocjenama usaglašenosti poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda sa specifikacijom od strane sertifikacionog tijela. Takođe predviđa se donošenje podzakonskog akta kojim će se definisati postupak nadzora nad ovlašćenim sertifikacionim tijelom i način dostavljanja podataka, kao i obrazac izvještaja koji se dostavlja Ministarstvu od strane ovlašćenog sertifikacionog tijela, u skladu sa EU regulativom i smjernicama i komentarom dobijenim tokom Peer Review Mission održane tokom novembra 2019. godine.

Članom 11 se dodaju tri nova člana koja se odnose na organizaciju, sprovođenje i procedure službenih kontrola, u skladu sa sistemima i implementacijom u zemljama članicama EU i smjernicama u Akcionom planu u oblasti šema kvaliteta definisanim sa Evropskom Komisijom, tokom Peer Review Mission održane tokom novembra 2019. godine, gdje se navodi da su odredbe postojećeg zakona koje se odnose na nadzor neprecizne i zbunjujuće, te da je za uspostavljanje adekvatne kontrole šema kvaliteta jasno razdvojiti uslove, uloge i zadatke na sve umiješane aktere, pogotovo kada je riječ o razdvajanju uloge poljoprivrednog inspektora i sa druge strane inspektora za hranu, kao i uloge Ministarstva i sa druge strane uloge Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove koja je predlagač propisa iz domena bezbjednosti hrane i kontrola u oblasti pomenute.

Članom 12 se precizira i proširuju ovlašćenja inspektora za poljoprivredni inspektor i inspektor za hranu, u cilju efikasnijeg sprovođenja.

Članom 13 se dopunjava član 66 kojima su predviđene upravne mjere i radnje poljoprivrednog inspektora, gdje se predviđa da je poljoprivredni inspektor pored postojećih mjera i radnji, u obavezan da preduzme i sljedeću: „ zabrani

rad proizvođača/udruženja koje je prestalo da ispunjava uslove propisane ovim zakonom", u cilju zaštite potrošača od zloupotreba i dovođenja u zabludu.

Član 14 se odnosi na stupanje na snagu ovog Zakona.

V. PROCJENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno dodatno obezbjeđivati finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

NAZIV PROPISA

Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
 - Koji su uzroci problema?
 - Koje su posljedice problema?
 - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
 - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?
- Osnovni razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda su: kontinuirano usaglašavanje propisa sa pavnom tekovinom EU; jasnije i šire definisanje prava, obaveza, ciljeva, zadataka i odgovornosti udruženja proizvođača koji registruju kolektivne šeme kvaliteta (oznaka porijekla, geografskih oznaka i garantovano tradicionalnih specijaliteta); jasnije i preciznija definisanje i podjela obaveza i odgovornosti Ministarstva, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i inspekcija u cilju efikasnijeg rada u skladu sa preporukama EU eksperata; veća zaštita potrošača kada je riječ o zloupotrebi i imitaciji naziva proizvoda; očuvanje tradicionalne proizvodnje u poljoprivrednoj i prehrambenoj oblasti Crne Gore; zaštita prava intelektualne svojine; bolja promocija autentičnih i tradicionalnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda uključivanjem sektora distribucije, turizma i sl.
- Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda **neophodno je u i cilju ispunjenja obaveza preuzetih u postupku pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, vezanih za pregovaračko Poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj.** U Evropskoj uniji se veliki značaj pridaje regulisanju ove oblasti. Zaštita proizvoda šemama kvaliteta (oznakama porijekla, geografskim oznakama i garantovano tradicionalnim specijalitetima) je jedan od bitnih strateških ciljeva kada govorimo o poljoprivredi Crne Gore, kao i Evropske Unije, značajan činiac obezbjeđivanja proizvođačima: dobre reputacije, opstanka, konkurentnosti na tržištu, dodatne vrijednosti proizvoda, kao i ukupnog ruralnog razvoja i sl. Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi registrovani šemama kvaliteta se najbolje valorizuju na lokalnim tržištima kao i u kombinaciji sa sektorom turizma i time doprinose prepoznatljivosti i promovišu lokalitet, regiju i/ili državu i van granica određene države. Zaštićeni proizvodi šemama kvaliteta, kao dijelovi nacionalnog identiteta se kroz postojanje jake udruživačke strukture, kontinuiranog rada na kvalitetu, očuvanja tradicije, ali i uklanjanja inovacija u proizvodnji, pored registracije potvrđuju i sertifikacijom.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.
- Predloženim izmjenama i dopunama propisa će se prije svega riješiti problem neusaglašenosti sa pravnim tekovinama EU. Predloženim Predlogom Zakona potvrđuje se riješenost Crne Gore za usklađivanjem svog zakonodavnog okvira sa pravnom tekovinom EU i njegovu dosljednu primjenu, u ovoj sve važnijoj oblasti za sektor poljoprivrede, te samim tim će se ostvariti institucionalna podrška poljoprivredi sa principima i zahtjevima Evropske Unije.
- Sa donošenjem ovog Zakona, Crna Gora će biti još bliže zatvaranju pregovaračkog poglavlja 11.
- Predloženim izmjenama i dopunama propisa, odredbe koje se odnose na „ulogu“ udruženja koja su podnosioci registracije, šire se definišu ciljevi, zadaci, uloga, dužnosti udruženja. Kolektivnom organizacijom proizvođača proizvoda označenih navedenim oznakama može se u većoj mjeri garantovati pravedna raspodjela dodatna vrijednosti među akterima u lancu obezbjeđivanja kako bi se proizvođačima osigurali pravedni prihodi, kojima pokrivaju svoje troškove i koji im omogućuju dodatna ulaganja u kvalitet i održivost svojih proizvoda.
- Predloženim izmjenama i dopunama propisa postiže se uspostavljanje adekvatne kontrole sistema GI, jasno se razdvajaju nadležnosti, uslovi, uloge i zadaci na sve neophodne aktere za implementaciju šema kvaliteta.
- Postiže se takođe i terminološko usklađivanje sa EU što je od izuzetnog značaja.
- Predviđa se pravni osnov za donošenje pravilnika, samim tim prostor za potpuno usaglašavanje sa EU legislativom u ovoj oblasti.
- Predloženim izmjenama i dopunama propisa postiže se veći stepen kontrole proizvoda registrovanih kolektivnim šemama kvaliteta, što je sa aspekta građana i potrošača izuzetno bitno, iz razloga što se očekivanja da tradicionalni proizvodi i proizvodi čiji se kvalitet bazira na geografskom porijeklu, imaju i pouzdane mehanizme provjere i kontrole.
- Bolje pozicioniranje, detaljnija razrada grupa koje registruju tradicionalne proizvode i proizvode sa porijeklom, kao tipa prava intelektualnog vlasništva, pomažu poljoprivrednim subjektima i preduzećima da vrednuju svoju nematerijalnu imovinu, kako bi se izbjeglo stvaranje nepoštenih uslova tržišnog takmičenja i održalo unutrašnje tržište.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?
- Ne postoje druge (alternativne opcije) opcije s obzirom na opredjeljenje Crne Gore da postane punopravna članica Evropske unije.
- Sa donošenjem ovog propisa, Crna Gora će biti još jedan korak bliže zatvaranju pregovaračkog poglavlja 11. Predlogom Zakona ne odstupa se od nacionalnih interesa i propisa, pa nema osnova za razmatranje "status quo" opcije ili neregulatorne opcije.

- Tokom novembra 2019. godine realizovana je Peer Review Mission za oblast šema kvaliteta (sastanak/rad/posjeta EK predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa predstavnicima i ekspertima EK iz oblasti politike kvaliteta), koja je rezultirala donošenjem Akcionog plana za oblast šema kvaliteta definisanim u saradnji sa Evropskom Komisijom. Tokom pomenute misije su predstavnici i eksperti EK izvršili detaljan uvid u postojeću nacionalnu legislativu, kapacitete, aktere i implementaciju šema kvaliteta na terenu. Akcionim planom je predviđeno donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao najadekvatnije opcije da se usaglasi nacionalni propis sa EU legislativom i dopune procedure nacionalne kontrole, po uzoru na zemlje članice EU, i sisteme koji su uspješno implementirani u EU zemljama.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koja troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koja će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.
- Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda dopunjavaju se odredbe koje se odnose na „ulogu“ udruženja koja su podnosioci registracije oznake porijekla i geografske oznake u skladu sa Regulativom br. (EU) 2024/1143 i Akcionim planom u oblasti šema kvaliteta definisanim sa Evropskom Komisijom, tokom Peer Review Mission održane tokom novembra 2019. godine, putem kojeg se šire definišu ciljevi, zadaci, uloga, dužnosti udruženja. Udruženja proizvođača djeluju kolektivno i samim tim imaju veća ovlaštenja od pojedinačnih proizvođača i preuzimaju kolektivnu odgovornost za upravljanje svojim oznakama porijekla, geografskim oznakama i garantovano tradicionalnim specijalitetima, među ostalim odgovarajući na potražnju društva za proizvodima iz održive proizvodnje. Slično tomu, kolektivnom organizacijom proizvođača proizvoda označenih navedenim oznakama može se u većoj mjeri garantovati pravedna raspodjela dodatne vrijednosti među akterima u lancu obezbjeđivanja kako bi se proizvođačima osigurali pravedni prihodi, kojima pokrivaju svoje troškove i koji im omogućuju dodatna ulaganja u kvalitet i održivost svojih proizvoda. Upotrebom navedenih oznaka proizvođači se pravedno nagrađuju za trud u proizvodnji raznovrsnih i kvalitetnih proizvoda. Istovremeno, to može biti korisno za ruralna područja, posebno na područjima s prirodnim ili drugim posebnim ograničenjima, kao što su planinska područja i udaljene regije, uključujući najudaljenije regije, u kojima poljoprivredni sektor čini znatan dio, a troškovi proizvodnje su visoki. Na taj način šeme kvalitete mogu doprinijeti politici ruralnog razvoja i politici tržišne i prihodovne zajedničke poljoprivredne politike („ZPP“) te ih nadopuniti. Posebno mogu doprinijeti razvoju u poljoprivrednom sektoru, pogotovo u područjima u nepovoljnom položaju. Cilj je da se uspostavljanjem šema kvaliteta potrošačima omoguće dodatne informacije o posebnosti označenih proizvoda, te intenzivnije marketinški pratiti da bi se ispravno identifikovao kvalitet na tržištu. Takođe, donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda dopunjavaju se i preciziraju odredbe koja se odnose na organizaciju, sprovođenje i

procedure službenih kontrola, u skladu sa sistemima i implementacijom u zemljama članicama EU i smjernicama u Akcionom planu u oblasti šema kvaliteta definisanim sa Evropskom Komisijom, tokom Peer Review Mission održane tokom novembra 2019. godine, gdje se navodi da su odredbe postojećeg zakona koje se odnose na nadzor neprecizne i zbunjujuće, te da je za uspostavljanje adekvatne kontrole šema kvaliteta jasno razdvojiti uslove, uloge i zadatke na sve umiješane aktere, pogotovo kada je riječ o razdvajanju uloge poljoprivrednog inspektora i sa druge strane inspektora za hranu, kao i uloge Ministarstva i sa druge strane uloge Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove koja je predlagač propisa iz domena bezbjednosti hrane i kontrola u oblasti pomenute. S obzirom na poslovnu praksu i sudsku praksu pomenuto je neophodno radi efikasnijeg djelovanja svih uključenih aktera, potrebno je osigurati da upotreba šema kvaliteta bude u skladu s poštenom poslovnom praksom te da ne umanjuje i ne narušava ugled proizvoda koji nosi oznaku neke od pomenutih šema kvaliteta, niti mu šteti. Pomenuto se može postići uvođenjem dodatne preciznije uloge između Ministarstva, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i inspekcija, i jačanja saradnje između pomenutih.

- Primjena predloženog Zakona neće izazvati građanima i privredi nikakve dodatne troškove, obzirom da se izmjene i dopune ne odnose na pomenute.
- Donošenje propisa neće stvoriti troškove.
- Predloženim izmjenama i dopunama propisa se podržava stvaranje novih privrednih/poljoprivrednih subjekata D na tržištu i tržišna konkurencija, kroz formiranje priznatih udruženja proizvođača oznaka porijekla i geografskih oznaka.
- Ne postoje administrativna opterećenja i biznis barijere koje bi u ovom trenutku mogli identifikovati.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenja finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistaći finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćanja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.
- Za implementaciju ovog Zakona propisa nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.
- Za implementaciju ovog Zakona propisa nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.
- Implementacija navedenog propisa ne stvara nikakve međunarodne finansijske obaveze.

- Nijesu neophodna finansijska sredstva u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, samim tim nijesu planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu.
- Usvajanjem propisa nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze.
- Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoja stvara se osnov za održivi razvoj poljoprivredne proizvodnje i ruralnih područja.
- Nema izdataka, nije korišćena metodologija.
- Ne postoje problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda.
- Na predlog propisa nijesu postojale sugestije od strane Ministarstva finansija.
- Na predlog propisa nije bilo primjedbi od strane Ministarstva finansija.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertaska podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.
- Peer Review Mission (sastanak/rad/posjeta EK predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa predstavnicima i ekspertima EK iz oblasti politike kvaliteta, je održana tokom novembra 2019. godine, i rezultirala je donošenjem Akcionog plana za oblast šema kvaliteta definisanim u saradnji sa Evropskom Komisijom. Tokom pomenute misije su predstavnici i eksperti EK izvršili detaljan uvid u postojeću nacionalnu legislativu, kapacitete, aktere i implementaciju šema kvaliteta na terenu.
- Dobijeni komentari i sugestije od strane slovenačkih eksperata, angažovanih putem TAIEX-a.
- Za izradu predloženog propisa formirana je radna grupa koju sačinjavaju predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ovlašćenog sertifikacionog tijela.
- Objavljen je Javni poziv za uključivanje za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu Nacrta Zakona izmjena i dopuna Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, nije bilo prijavljenih/zainteresovanih nevladinih organizacija za rad u Radnom tijelu.
- Objavljen je Javni poziv za učešće u javnoj raspravi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, putem kojeg su pozvani građani, naučna i stručna javnost, državni organi, strukovna udruženja, politički subjekti, nevladine organizacije, međunarodne organizacije, medije i sva druga zainteresovana lica, organizacije i zajednice, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju izmjena i dopuna Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. U okviru pomenute Javne rasprave organizovan je i sastanak/okrugli sto. Prisutni učesnici su iznijeli predloge i sugestije, koje su unijete u Izveštaj sa Javne rasprave i koje su u većem dijelu prihvaćene. **(Javni poziv: objavljen 26. februara 2025. godine), link: Javni Poziv za učešće u javnoj raspravi o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta (www.gov.me)**

7: Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacija primjene propisa?

- Nema potencijalnih prepreka za implementaciju propisa.
- Sprovede se informativno-edukativna kampanje i edukacije od strane Ministarstva i predstavnika Ministarstva svih aktera predviđenih ovim propisom. Na osnovu predmetnog propisa donose se predviđeni pravilnici, istima se razrađuju zadaci, prava i obaveze grupa proizvođača, sertifikacionog tijela i sl.
- Glavni indikatori koji se prate kroz sprovođenje ovog Zakona su broj registrovanih grupa proizvođača, proizvođača, šema kvaliteta i sertifikovanih proizvoda i količina tih proizvoda.
- Za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa, u okviru svojih nadležnosti, biće zaduženo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Podgorica, 11. jul 2025. godine

MINISTAR,



Vladimir Joković



Crna Gora
Ministarstvo evropskih poslova

Adresa: Bulevar Ivana Crnojevića 167
81 000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 481 301

Br: 04/4-907/25-2884/2

12. septembar 2025. godine

Za: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
ministru Vladimiru Jokoviću
Veza: Dopis br: 04-307/25-5813/10

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s pravnom tekovinom Evropske unije

Poštovani,

Dopisom broj 04-307/25-5813/10 od 12. septembra 2025. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s pravnom tekovinom Evropske unije.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 20 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG“, br. 98/23 i 102/23, 113/23, 71/24, 72/24, 90/24, 93/24, 104/24, 117/24, 39/25) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,

Maida Gorčević

MINISTARKA EVROPSKIH POSLOVA

Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s pravnom tekovinom Evropske unije

Dostavljeno:

- Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
- a/a

me4 eu
eu4 me

**IZJAVA O USKLADENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj izjave		MPŠV/IU/PZ/25/10
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on quality schemes for agricultural and food products	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	
- Sektor/odsjek	Direktorat za poljoprivredu	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Miroslav Cimbaljević, 067 105 406 miroslav.cimbaljevic@mpsv.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Merisa Ćekić, 067 133 393 merisa.cekic@mpr.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/ssprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VII, Politike saradnje, član 97, Poljoprivreda i agroindustrijski sektor		
b) Stepeni ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	☒	ispunjava u potpunosti
	☐	djelimično ispunjava
	☐	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2025 - 2026	
- Poglavlje, potpoglavlje	Poglavlje 11 Poljoprivreda i ruralni razvoj 1.2 Zakonodavni okvir D) Politika kvaliteta	
- Rok za donošenje propisa	II kvartal 2025	
- Napomena	Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kasni zbog međuresorskog usklađivanja	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje akcije Unije, Glava III, Poljoprivreda i ribarstvo, čl. 38 i 39 / TFEU, Part Three, Policies and Internal Actions, Title III, Agriculture and Fisheries, Articles 38 and 39.		
Potpuno usklađeno / Fully harmonized		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
32024R1143		

Regulativa (EU) 2024/1143 Evropskog parlamenta i savjeta od 11. aprila 2024. o oznakama geografskog porijekla za vino, jaka alkoholna pića i poljoprivredne proizvode, te garantovano tradicionalnim specijalitetima i neobaveznim izrazima kvaliteta za poljoprivredne proizvode, izmjeni Regulative (EU) br. 1308/2013, (EU) 2019/787 i (EU) 2019/1753 te stavljanju izvan snage Regulative (EU) br. 1151/2012/ Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, as well as traditional specialities guaranteed and optional quality terms for agricultural products, amending Regulations (EU) No 1308/2013, (EU) 2019/787 and (EU) 2019/1753 and repealing Regulation (EU) No 1151/2012 PE/72/2023/REV/1 OJ L 2024/1143

Potpuno usklađeno / Fully harmonized

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU, pored već navedenog kojim bi se nacrt propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

Potpuna usklađenost s regulativom 32024R1143 će se postići donošenjem podzakonskih akata kojim će se regulisati bliži uslovi za priznavanje udruženja proizvođača, obrazac zahtjeva za priznavanje i način rada priznatih udruženja proizvođača, sadržaj i način podnošenja izvještaja od strane priznatih udruženja proizvođača o sprovedenim aktivnostima i planom budućih aktivnosti, upotrebi oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla kojom se označava proizvod koji se upotrebljava kao sastojak u prerađenom proizvodu, bliži sadržaj i način podnošenja zahtjeva za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta. Rok za postizanje potpune usklađenosti je IV kvartal 2026. godine.

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

/

8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa

Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa

/

9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)

Navedeni izvor prava EU je preveden na crnogorski jezik.

10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nije preveden na engleski jezik

11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Prilikom izrade propisa korišćen je Akcioni plan u oblasti šema kvaliteta definisanim sa Evropskom Komisijom, tokom Peer Review Mission održane tokom novembra 2019. godine, koji služi kao osnova za potpuno usklađivanje oblasti šema kvaliteta sa EU legislativom i implementacijom šema kvaliteta u EU zemljama članicama, kao i smjernice, komentari i sugestije dobijeni od strane evropskih eksperata putem TAIEX-a.

Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa

Potpis / ministarka evropskih poslova

Datum:

Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLADENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MPŠV/TU/PZ/25/10		MPŠV/IU/PZ/25/10		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Regulativa (EU) 2024/1143 Europskog parlamenta i savjeta od 11. aprila 2024. o oznakama geografskog porijekla za vino, jaka alkoholna pića i poljoprivredne proizvode, te garantovano tradicionalnim specijalitetima i neobaveznim izrazima kvaliteta za poljoprivredne proizvode, izmjeni Regulative (EU) br. 1308/2013, (EU) 2019/787 i (EU) 2019/1753 te stavljanju izvan snage Regulative (EU) br. 1151/2012 - 32024R1143				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda		Proposal for the Law on Amendments to the Law on quality schemes for agricultural and food products		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenost
Regulativa (EU) 2024/1143				
GLAVA I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Predmet Ovom se Regulativom utvrđuju pravila o sljedećim sistemima kvaliteta: (a) zaštićenim oznakama porijekla i zaštićenim geografskim oznakama za vino, zaštićenim oznakama porijekla i zaštićenim geografskim oznakama za poljoprivredne proizvode, uključujući prehrambene proizvode, kako je navedeno u članu 5. stavu 1. tački (c) te oznakama geografskog porijekla za jaka alkoholna pića;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana: Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023), kao i članom 1 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list	

(b) garantovano tradicionalnim specijalitetima i neobaveznim izrazima kvaliteta, kako je utvrđeno u glavi III. poglavlju 2. odnosno 3., za poljoprivredne proizvode, uključujući prehrambene proizvode, kako su navedeni u članu 51. Za potrebe glava I., II. i V., uz izuzeća poglavlja 5. glave II., izraz „oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla” obuhvata zaštićene oznake porijekla i zaštićene oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla za vino, zaštićene oznake porijekla i zaštićene oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla za poljoprivredne proizvode, uključujući prehrambene proizvode, kako su navedeni u članu 5. stavu 1. tački (c), te oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla za jaka alkoholna pića.			CG 22/2017), član 1 i 2	
Član 2. Definicije 1. Za potrebe ove Regulative primjenjuju se sljedeće definicije: (a) „vino” znači proizvodi obuhvaćeni članom 92. stavom 1. Regulative (EU) br. 1308/2013; (b) „jako alkoholno piće” znači jako alkoholno piće u smislu člana 2. Regulative (EU) 2019/787; (c) „označivanje” znači, u pogledu svih proizvoda obuhvaćenih područjem primjene ove Regulative, označivanje kako je definisano u članu 2. stavu 2. tački (j) Regulative (EU) br. 1169/2011; (d) „faza proizvodnje” znači bilo koji korak u proizvodnji, uključujući sirovina, ili preradi,	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana: Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023), kao i članovima 2 i 4 Zakonom o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017)	

pripremi ili starenju, do tačke u kojoj je proizvod spreman za stavljanje na tržište; (e) „poljoprivredno gazdinstvo” znači fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnosti na koje se primjenjuje jedna obaveza predviđena u specifikaciji proizvoda ili više njih; (f) „prerađeni proizvod” znači proizvod prerađen kako je definisano u članu 2. stavu 1. tački (o) Regulative (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Savjeta (21); (g) „delegirano tijelo” znači delegirano tijelo, kako je definisano u članu 3. tački 5. Regulative (EU) 2017/625, koje potvrđuje usklađenost sa specifikacijom proizvoda za proizvode označene oznakama geografskog porijekla ili garantovano tradicionalne specijalitete; (h) „generički izraz” znači naziv proizvoda koji je, uprkos povezanosti s mjestom, regijom ili zemljom u kojoj je proizvod prvobitno proizveden ili stavljen na tržište, postao uobičajenim nazivom nekog proizvoda u Uniji; (i) „naziv biljne sorte” znači oznaka određene sorte koja je u širokoj primjeni ili je službeno prihvaćena u nacionalnom katalogu ili katalogu Unije u skladu s direktivama Savjeta 2002/53/EZ (22), 2002/55/EZ (23), 2008/90/EZ (24) ili Regulativom Savjeta (EZ) br. 2100/94 (25), na jeziku ili jezicima na kojima se upotrebljava odnosno na kojima je navedena, na dan podnošenja zahtjeva za				
---	--	--	--	--

registraciju dotične oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla; (j) „naziv životinjske rase” znači naziv rase obuhvaćene Regulativom (EU) 2016/1012 Europskog parlamenta i Savjeta (26) koja je navedena u matičnim knjigama ili uzgojnim dnevnicima. Za vrste koje nisu obuhvaćene tom regulativom, to znači naziv rase koja je navedena u matičnim knjigama ili uzgojnim dnevnicima na osnovu nacionalnog prava. Takav je naziv na jeziku ili jezicima na kojima je navedena na dan podnošenja zahtjeva za registraciju dotične oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla; (k) „kombinovana nomenklatura” znači nomenklatura robe utvrđena članom 1. Regulative (EEZ) br. 2658/87. 2. Za potrebe glave II. ove Regulative primjenjuju se sljedeće definicije: (a) „specifikacija proizvoda” znači dokument iz: i. Člana 94. Regulative (EU) br. 1308/2013 za vino; ii. Člana 22. Regulative (EU) 2019/787 za jaka alkoholna pića; iii. Člana 49. ove Regulative za poljoprivredne proizvode; (b) „jedinstveni dokument” znači dokument koji sadrži sažetak specifikacije proizvoda iz: i. Člana 95. Regulative (EU) br. 1308/2013 za vino;				
--	--	--	--	--

ii. Člana 23. Regulative (EU) 2019/787 za jaka alkoholna pića; iii. Člana 50. ove Regulative za poljoprivredne proizvode. 3. Za potrebe poglavlja 2. glave III., „tradicionalan“ znači dokazanu istorijsku upotrebu naziva od strane proizvođača u zajednici u periodu koje omogućava prenos s generacije na generaciju. Taj period mora trajati najmanje 30 godina, a takva upotreba može uključivati izmjene koje su bile potrebne zbog promjene higijenskih, sigurnosnih i drugih relevantnih praksi.				
Član 3. Zaštita podataka 1. Države članice i Komisija obrađuju i objavljuju lične podatke zaprimljene tokom postupaka registracije, odobravanja izmjena, poništavanja, prigovora, odobrenja prelaznog perioda i kontrole na osnovu ove Regulative i regulativa (EU) br. 1308/2013 i (EU) 2019/787, u skladu s regulativama (EU) 2018/1725 i (EU) 2016/679. 2. Komisija je voditelj obrade u smislu Regulative (EU) 2018/1725 kad je riječ o obradi ličnih podataka u postupku za koji je nadležna u skladu s regulativama (EU) 2019/787 i (EU) br. 1308/2013 te ovom Regulativom. 3. Nadležna tijela država članica voditelji su obrade u smislu Regulative (EU) 2016/679 kad je riječ o obradi ličnih podataka u postupcima za koje su nadležna u skladu s regulativama (EU) 2019/787 i (EU) br. 1308/2013 te ovom Regulativom.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

4. Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) je „izvršilac obrade“ u smislu Regulative (EU) 2018/1725 u vezi s obradom ličnih podataka povezanih s registrom oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla Unije.				
GLAVA II. OZNAKE PORIJEKLA ILI OZNAKE GEOGRAFSKOG PORIJEKLA POGLAVLJE 1. Opšte odredbe Član 4. Ciljevi Ovom se glavom predviđa jedinstven i iscrpan sistem oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla kojim se štite nazivi vina, jakih alkoholnih pića i poljoprivrednih proizvoda koji imaju svojstva, attribute ili ugled povezan s mjestom proizvodnje, čime se: (a) osigurava da proizvođači koji djeluju kolektivno imaju potrebna ovlaštenja i odgovornosti za upravljanje dotičnom oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla, među ostalim za odgovor na potražnju društva, na primjer kada je riječ o zdravlju i dobrobiti životinja, za proizvodima iz održive proizvodnje u njezinim trima dimenzijama gospodarske, okolišne i socijalne vrijednosti, te za poslovanje i konkurentnost na tržištu; (b) doprinosi poštenom tržišnom natjecanju i stvara dodata vrijednost s ciljem dijeljenja te dodate vrijednosti u cijelom lancu stavljanja na tržište kako bi se osigurao pravedan povrat za	Član 5 Član 8 mijenja se i glasi: „(1) Zahtjev za registriranje oznake porijekla ili geografske oznake može podnijeti samo udruženje proizvođača, odnosno prerađivača koje proizvodi ili prerađuje poljoprivredne ili prehrambene proizvode (u daljem tekstu: udruženje). (2) Udruženje se osniva radi: 1) razvoja specifikacije proizvoda i pružanja podrške članovima udruženja; 2) obezbjeđivanja zaštite oznake porijekla ili geografske oznake i prava intelektualne svojine koja su sa njom povezana u skladu sa zakonom, a naročito da bi se spriječile ili suzbile marketinške aktivnosti koje narušavaju ili bi mogle da naruše ugled ili vrijednost oznake porijekla ili geografske oznake; 3) usuglašavanja sa održivim praksama, bez obzira na	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i članom 1 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 1 Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023); Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, članom 5	

proizvođače i sposobnost za ulaganje u kvalitetu, ugled i održivost njihovih proizvoda, te doprinosi ostvarivanju ciljeva politike ruralnog razvoja pružanjem podrške poljoprivrednim i prerađivačkim djelatnostima, očuvanjem znanja i iskustva te promicanjem posebnih kvalitetnih proizvoda zbog geografskog područja na kojem se proizvode; (c) osigurava da potrošači dobiju pouzdane informacije i potrebno jamstvo o porijeklu, autentičnosti, kvaliteti, ugledu i drugim svojstvima povezanim sa geografskim porijeklom ili geografskim okruženjem takvih proizvoda i da ih mogu lako identificirati na tržištu, među ostalim u elektronskoj trgovini; (d) osigurava efikasna i korisniku prilagođena registracija oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla uzimajući u obzir odgovarajuću zaštitu prava intelektualnog vlasništva; (e) osiguravaju djelotvorne kontrole, sprovođenje propisa i stavljanje na tržište u cijeloj Uniji, među ostalim u elektronskoj trgovini, čime se osigurava cjelovitost unutrašnjeg tržišta; i (f) doprinosi djelotvornoj zaštiti prava intelektualnog vlasništva povezanih s takvim proizvodima na tržištima trećih zemalja.	to jesu li uključene u specifikaciju proizvoda ili su dio posebne inicijative, uključujući mehanizme za provjeru usklađenosti sa tim praksama; 4) preduzimanja mjera za poboljšanje rezultata oznake porijekla ili geografske oznake, u pogledu životne sredine, socijalne i poljoprivredne održivosti, uključujući: - razvoj, organizaciju i sprovođenje zajedničkih marketinških i promotivnih kampanja; - širenje informacija i promotivne aktivnosti čiji je cilj informisanje potrošača o svojstvima proizvoda označenih oznakom porijekla ili geografskom oznakom, uključujući razvoj turističkih usluga na relevantnom geografskom području; - sprovođenje analiza poljoprivrednih, socijalnih ili rezultata zaštite životne sredine, proizvodnje, nutritivnog profila i organoleptičkog profila proizvoda označenih oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla; - širenje informacija o oznaci porijekla ili geografskoj oznaci, odgovarajućim skraćenicama, oznakama i			
---	---	--	--	--

	znacima; i - savjetovanje, osposobljavanje i širenje smjernica o najboljoj praksi za proizvođače, između ostalog o održivim praksama, naučno-tehničkom napretku, digitalizaciji, rodno osviještenoj politici i rodnoj ravnopravnosti te podizanju svijesti među potrošačima; 5) sprečavanja zloupotrebe proizvoda označenih oznakom porijekla ili geografskom oznakom na tržištima koji nijesu u skladu sa specifikacijom proizvoda praćenjem i provjerom upotrebe oznake porijekla ili geografske oznake na unutrašnjem tržištu i na tržištima drugih zemalja na kojima su oznake porijekla ili geografske oznake zaštićene; 6) preduzimanja mjera za povećanje vrijednosti proizvoda i prema potrebi preduzimanja koraka radi sprečavanja ili suzbijanja mjera ili poslovnih praksi koje jesu ili bi mogle biti štetne za reputaciju i vrijednost njihovih proizvoda, uključujući obezvrjeđujuće tržišne prakse i cijene." (3) Članovi udruženja mogu biti i drugi proizvođači			
--	---	--	--	--

	drugih poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda. (4) Izuzetno od stava 1 ovog člana, zahtjev za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake može podnijeti fizičko ili pravno lice, ako: 1) dokaže da je jedini proizvođač ili prerađivač određenog proizvoda u određenom geografskom području, i/ili 2) da to geografsko područje posjeduje karakteristike koje ga značajno razlikuju od susjednih područja ili su svojstva proizvoda različita od proizvoda proizvedenih u susjednim područjima. (5) Udruženje je dužno da vrši unutrašnju kontrolu nad proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom porijekla ili geografskom oznakom. (6) Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži: naziv i adresu podnosioca zahtjeva, oznaku porijekla ili geografsku oznaku čija se registracija traži. (7) Uz zahtjev za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake podnosi se:			
--	--	--	--	--

	1) specifikacija iz člana 7 ovog zakona; 2) jedinstveni dokument koji sadrži: - glavne elemente specifikacije: naziv i opis proizvoda, posebna pravila koja se odnose na pakovanje i označavanje i precizno definisan prostor geografskog područja, prema potrebi; - opis veze između proizvoda i geografske sredine ili geografskog porijekla iz člana 5 st. 1 i 2 ovog zakona i specifične elemente opisa proizvoda ili metode proizvodnje koje potvrđuju tu povezanost, prema potrebi. 3) dokument o internim pravilima, unutrašnjim kontrolama i procedurama udruženja. (8) Zahtjev iz stava 1 ovog člana može se podnijeti samo za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake. (9) Način podnošenja zahtjeva za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake, obrazac jedinstvenog dokumenta iz stava 6 tačka 2 ovog člana i bliže uslove za rad			
--	---	--	--	--

	udruženja Ministarstvo."	propisuje		
Član 5. Područje primjene 1. Ova glava obuhvata: (a) vino, kako je definisano u članu 2. stavu 1. tački (a); (b) jaka alkoholna pića, kako su definirana u članu 2. stavu 1. tački (b); i (c) poljoprivredne proizvode. Za potrebe ove glave izraz „poljoprivredni proizvodi“ obuhvata poljoprivredne proizvode, uključujući prehrambene proizvode i proizvode ribarstva i akvakulture navedene u poglavljima od 1. do 23. kombinirane nomenklature iz drugog dijela Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87, te poljoprivredne proizvode pod tarifnim brojevima kombinirane nomenklature iz Priloga I. ovoj Uredbi, osim vina i jakih alkoholnih pića. 2. Registracijom i zaštitom oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla ne dovode se u pitanje obaveza proizvođača da se pridržavaju drugih propisa Unije, naročito onih koji se odnose na stavljanje proizvoda na tržište, sanitarna i fitosanitarna pravila, zajedničku organizaciju tržišta, pravila tržišnog natjecanja i pružanje informacija o hrani potrošačima. 3. Direktiva (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Savjeta (27) ne primjenjuje se na	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana: Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023), član 3, čl. od 5 do 48 i članom 3 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017)	

sistem oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla utvrđen u ovoj Uredbi.				
Član 6. Klasifikacija 1. Proizvodi označeni oznakama geografskog porijekla klasifikuju se u skladu s kombiniranom nomenklaturom, na dvoznamenkastoj, četveroznamenkastoj, šesteroznamenkastoj ili, ako to država članica odluči, osmeroznamenkastoj nivou. Ako oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla obuhvata proizvode iz više od jedne kategorije, navodi se svaki unos. Klasifikacija proizvoda upotrebljava se samo u svrhu registracije, statistike i vođenja evidencije, naročito za carinska tijela. Ta klasifikacija ne upotrebljava se za određivanje uporedivih proizvoda u svrhu zaštite od direktne i nedirektne komercijalne upotrebe, kako je navedena u članu 26. stavu 1. tački (a). 2. Komisija implementacionim aktima može utvrditi tehničko klasifikacije iz stava 1. ovog člana i internetski pristup toj klasifikaciji. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno	Materija se reguliše kroz Uredbu o carinskoj tarifi	
Član 7. Održivost 1. Grupa proizvođača ili priznata grupa proizvođača, ako takva grupa postoji, može se dogovoriti o održivim praksama koje se moraju poštovati u proizvodnji proizvoda označenih oznakom porijekla ili geografskom oznakom ili u obavljanju drugih aktivnosti na koje se primjenjuje jedna obaveza predviđena u specifikaciji proizvoda ili više njih. Takvim se praksama nastoje primjenjivati standardi održivosti koji su viši od onih	Održivost Član 12c (1) Udruženje proizvođača ili priznato udruženje proizvođača treba da uspostave održive prakse koje se koriste u proizvodnji proizvoda označenih oznakom porijekla ili geografskim oznakama ili u obavljanju drugih	Potpuno usklađeno		

utvrđenih pravom Unije ili nacionalnim pravom u pogledu zaštite životne sredine, socijalne ili poljoprivredne održivosti ili dobrobiti životinja. 2. Za potrebe stava 1. „održiva praksa” znači praksa koja doprinosi jednom socijalnom, zaštiti životne sredine ili poljoprivrednom cilju ili više njih, kao što su na primjer: (a) ublažavanje klimatskih promjena i prilagođavanje tim promjenama, održiva upotreba pejzaža, vode i zemlje te njihovog zaštita, prijelaz na kružno poljoprivredno gazdinstvo, uključujući smanjenje rasipanja hrane, sprječavanje i kontrola onečišćenja, te zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosistema; (b) proizvodnja poljoprivrednih proizvoda na načine kojima se smanjuje upotreba pesticida i upravlja rizicima koji proizlaze iz njihove upotrebe ili kojom se smanjuje opasnost od antimikrobne otpornosti u poljoprivrednoj proizvodnji; (c) dobrobit životinja; (d) pravedan prihod za proizvođače, diverzifikacija aktivnosti, razvoj lokalne poljoprivredne proizvodnje te vrednovanje ruralne strukture i lokalnog razvoja (e) očuvanje radnih mjesta u poljoprivredi privlačenjem i podržavanjem mladih proizvođača i novih proizvođača proizvoda koji imaju koristi od zaštićene oznake porijekla ili geografske oznake; (f) poboljšanje radnih i sigurnosnih uslova u poljoprivrednim i prerađivačkim aktivnostima. 3. Ako grupa proizvođača ili priznata grupa proizvođača, ako takva grupa postoji, odluči da su održive prakse iz stava 1. obvezne za sve proizvođače dotičnog proizvoda, te se prakse uključuju u specifikaciju proizvoda u skladu s postupkom registracije ili izmjene.	aktivnosti na koje se primjenjuje jedna obaveza predviđena u specifikaciji proizvoda ili više njih. (2) Održiva praksa je praksa koja doprinosi ostvarivanju socijalnih, ciljeva zaštite životne sredine ili poljoprivrednih ciljeva i to: 1) ublažavanje klimatskih promjena i prilagođavanje tim promjenama, održiva upotreba okruženja, vode i zemlje i njihovog zaštita, smanjenje rasipanja hrane, sprečavanje i kontrola onečišćenja, te zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosistema; 2) proizvodnja poljoprivrednih proizvoda na načine kojima se smanjuje upotreba pesticida i upravlja rizicima koji proizlaze iz njihove upotrebe ili kojom se smanjuje opasnost od antimikrobne otpornosti u poljoprivrednoj proizvodnji; 3) dobrobit životinja; 4) pravedan prihod za proizvođače, diverzifikacija aktivnosti, razvoj lokalne poljoprivredne proizvodnje te vrednovanje ruralne strukture i lokalnog razvoja;			
--	---	--	--	--

	5) očuvanje radnih mjesta u poljoprivredi privlačenjem i podrškom mladih proizvođača i novih proizvođača proizvoda koji imaju koristi od zaštićene oznake porijekla ili geografske oznake; 6) poboljšanje radnih i sigurnosnih uslova u poljoprivrednim i prerađivačkim djelatnostima. (3) Ako udruženje ili priznato udruženje uspostavi održive prakse iz stava 1 ovog člana, te prakse postaju sastavni dio specifikacija proizvoda. (4) Udruženje ili priznato udruženje treba da sačini i redovno ažurira izvještaj o održivosti koji sadrži opis uspostavljenih praksi održivosti koje se primjenjuju u proizvodnji proizvoda, opis načina na koji metoda proizvodnje utiče na održivost u smislu zaštite životne sredine, socijalnih ili poljoprivrednih ciljeva ili zaštite dobrobiti životinja. (5) Izvještaj o održivosti iz stava 4 ovog člana dostavlja se Ministarstvu, koje ga objavljuje na svojoj internet stranici.			
Član 8. Izvještaj o održivosti	Održivost Član 12c	Potpuno usklađeno		

1. Grupa proizvođača ili priznata grupa proizvođača, ako takva grupa postoji, može, na osnovu provjerljivih informacija, izraditi i redovno ažurirati izvještaj o održivosti koji sadrži opis postojećih praksi održivosti koje se primjenjuju u proizvodnji proizvoda, opis načina na koji metoda dobijanja proizvoda utiče na održivost, u smislu zaštite životne sredine, socijalnih ili poljoprivrednih obaveza ili obaveza zaštite dobrobiti životinja, te informacije koje su potrebne za razumijevanje načina na koji održivost utiče na razvoj, rezultate i položaj proizvoda.	(1) Udruženje proizvođača ili priznato udruženje proizvođača treba da uspostave održive prakse koje se koriste u proizvodnji proizvoda označenih oznakom porijekla ili geografskim oznakama ili u obavljanju drugih aktivnosti na koje se primjenjuje jedna obaveza predviđena u specifikaciji proizvoda ili više njih.			
2. Komisija objavljuje izvještaj o održivosti.	(2) Održiva praksa je praksa koja doprinosi ostvarivanju socijalnih, ciljeva zaštite životne sredine ili poljoprivrednih ciljeva i to:			
	1) ublažavanje klimatskih promjena i prilagođavanje tim promjenama, održiva upotreba okruženja, vode i zemlje i njihovog zaštita, smanjenje rasipanja hrane, sprečavanje i kontrola onečišćenja, te zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosistema; 2) proizvodnja poljoprivrednih proizvoda na načine kojima se smanjuje upotreba pesticida i upravlja rizicima koji proizlaze iz njihove upotrebe ili kojom se smanjuje opasnost od antimikrobne otpornosti u poljoprivrednoj proizvodnji;			

	3) dobrobit životinja; 4) pravedan prihod za proizvođače, diverzifikacija aktivnosti, razvoj lokalne poljoprivredne proizvodnje te vrednovanje ruralne strukture i lokalnog razvoja; 5) očuvanje radnih mjesta u poljoprivredi, privlačenjem i podrškom mladih proizvođača i novih proizvođača proizvoda koji imaju koristi od zaštićene oznake porijekla ili geografske oznake; 6) poboljšanje radnih i sigurnosnih uslova u poljoprivrednim i prerađivačkim djelatnostima. (3) Ako udruženje ili priznato udruženje uspostavi održive prakse iz stava 1 ovog člana, te prakse postaju sastavni dio specifikacija proizvoda. (4) Udruženje ili priznato udruženje treba da sačini i redovno ažurira izvještaj o održivosti koji sadrži opis uspostavljenih praksi održivosti koje se primjenjuju u proizvodnji proizvoda, opis načina na koji metoda proizvodnje utiče na održivost u smislu zaštite životne sredine, socijalnih ili			
--	---	--	--	--

	poljoprivrednih ciljeva ili zaštite dobrobiti životinja. (5) Izvještaj o održivosti iz stava 4 ovog člana dostavlja se Ministarstvu, koje ga objavljuje na svojoj internet stranici.			
POGLAVLJE 2. Registracija oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla Član 9. Podnosilac zahtjeva tokom nacionalne faze postupka registracije 1. Zahtjeve za registraciju oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla može podnijeti samo grupa proizvođača koja podnosi zahtjev. Grupa proizvođača koja podnosi zahtjev udruženje je, bez obzira na njezin pravni oblik, sastavljeno od proizvođača istog proizvoda čiji se naziv predlaže za registraciju. Javna tijela i druge zainteresirane strane mogu pomoći u pripremi zahtjeva i u povezanom postupku. 2. Kad je riječ o oznakama geografskog porijekla jakih alkoholnih pića, tijelo koje imenuje država članica može se za potrebe ove glave smatrati grupom proizvođača koja podnosi zahtjev ako dotični proizvođači zbog svojeg broja, geografske lokacije ili organizacijskih svojstava ne mogu formirati grupu. U tom se slučaju razlozi za to navode u zahtjevu iz člana 10. stava 2. 3. Pojedinačni proizvođač može se za potrebe ove glave smatrati grupom proizvođača koja podnosi zahtjev ako se dokaže da su ispunjeni svi sljedeći uslovi: (a) taj proizvođač jedini je proizvođač koji je voljan podnijeti zahtjev za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i članom 8 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 73 Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

(b)dotično geografsko područje definisano je na osnovu povezanosti iz člana49. stava 1. tačke (f) ove Regulative, člana94. stava 1. tačke (i) Regulative (EU) br. 1308/2013 i člana22. stava 1. tačke (f) Regulative (EU) 2019/787, a ne na osnovu granica posjeda; i (c)dotično geografsko područje ima svojstva koje se znatno razlikuju od svojstava susjednih područja ili se karakteristike proizvoda razlikuju od onih proizvedenih u susjednim područjima ili, kad je riječ o oznakama geografskog porijekla jakih alkoholnih pića, jako alkoholno piće ima određenu kvalitetu, ugled ili drugo svojstvo koje se jasno može pripisati njegovom geografskom porijeklu. 4. U slučaju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla kojom se označuje prekogranično geografsko područje, nekoliko grupa proizvođača koje podnose zahtjev iz različitih država članica ili trećih zemalja mogu podnijeti zajednički zahtjev za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. Takav zajednički zahtjev upućuje se svim dotičnim državama članicama.				
Član 10. Nacionalna faza postupka registracije 1. Zahtjev za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla za proizvod porijeklom iz Unije upućuje se nadležnim tijelima države članice porijekla proizvoda. 2. Zahtjev iz stava 1. sadrži: (a) specifikaciju proizvoda; (b) jedinstveni dokument; i	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 8 i 23 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 74	

(c) prateću dokumentaciju iz člana 12. stava 1. 3. Država članica ispituje zahtjev za registraciju kako bi provjerila ispunjava li uslove za registraciju utvrđene u odgovarajućim odredbama o vinu, jakim alkoholnim pićima ili poljoprivrednim proizvodima, zavisno o slučaju. 4. U okviru ispitivanja zahtjeva iz stava 3. ovog članadotična država članica sprovodi nacionalni postupak prigovora. U okviru nacionalnog postupka prigovora osigurava se objava zahtjeva za registraciju, uz izuzeća dokumenata iz člana 12. stava 1. tačka (b) i (c) i utvrđuje period od najmanje jednog mjeseca od datuma objave u kojem svaka fizička ili pravna osoba s legitimnim interesom i poslovnim sjedištem ili boravištem u državi članici porijekla proizvoda toj državi članici može podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju. 5. Dotična država članica utvrđuje modalitete postupka prigovora. Ti modaliteti mogu uključivati kriterije za prihvatljivost prigovora, period savjetovanja između grupe proizvođača koja podnosi zahtjev i svakog podnosioca prigovora te podnošenje izvješća grupe proizvođača koja podnosi zahtjev o ishodu savjetovanja, uključujući izmjene koje je grupa proizvođača koja podnosi zahtjev unijela u zahtjev za registraciju. 6. Ako nakon ispitivanja zahtjeva za registraciju, ocjene rezultata zaprimljenih prigovora i izmjena zahtjeva dogovorenih sa grupom proizvođača koja podnosi zahtjev dotična država članica smatra da su zahtjevi iz ove Regulative ispunjeni, ona može donijeti pozitivnu odluku i podnijeti zahtjev za registraciju na nivou Unije, kako je naveden u članu 13. 7. Dotična država članica osigurava da svaka fizička ili pravna osoba s legitimnim interesom može podnijeti žalbu. Dotična država članica osigurava i objavu pozitivne			Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
---	--	--	---	--

odluke i odgovarajuće specifikacije proizvoda, kao i elektronski pristup specifikaciji proizvoda. 8. U slučaju zajedničkog zahtjeva, kako je navedeno u članu 9. stavu 4., zahtjev se upućuje svim dotičnim državama članicama, a povezani nacionalni postupci, uključujući fazu prigovora, sprovode se u svim tim državama članicama.				
Član 11. Prijelazna nacionalna zaštita 1. Država članica može na privremenoj osnovi odobriti prijelaznu zaštitu naziva na nacionalnoj nivou s učinkom od datuma podnošenja zahtjeva za registraciju na nivou Unije Komisiji. 2. Takva nacionalna zaštita prestaje na dan stupanja na snagu implementacionog akta kojim se odlučuje o zahtjevu za registraciju, donesenog u skladu s članom 21., ili na dan povlačenja zahtjeva za registraciju. 3. Ako se naziv ne registruje u skladu s ovom Regulativom, posljedice prelazne nacionalne zaštite isključiva su odgovornost dotične države članice. 4. Mjere koje države članice preduzimaju u skladu s ovim članom proizvode efekte samo na nacionalnom nivou i nemaju nikakvog efekta na unutrašnje tržište niti na međunarodnu trgovinu.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 12. Prateća dokumentacija 1. Prateća dokumentacija uz zahtjev za registraciju sadrži: (a) prema potrebi, informacije kojima se objašnjavaju sva predložena ograničenja upotrebe ili zaštite oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla i sve prelazne	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 8 Zakonom o šemama kvaliteta poljoprivrednih i	

mjere koje predlaže grupa proizvođača koja podnosi zahtjev; (b) ime i podatke za kontakt grupe proizvođača koja podnosi zahtjev; (c) ime i podatke za kontakt jednog ili više nadležnih tijela, delegiranih tijela ili tijela za sertifikovanje proizvoda ili fizičkih osoba koji sprovode provjeru usklađenosti sa specifikacijom proizvoda u skladu s: i. članom 116.a Regulative (EU) br. 1308/2013 u pogledu vina; ii. članom 39. ove Regulative u pogledu jakih alkoholnih pića i poljoprivrednih proizvoda; (d) sve druge informacije koje dotična država članica ili, prema potrebi, grupa proizvođača koja podnosi zahtjev smatra primjerenima. 2. Komisija implementacionim aktima utvrđuje format i prikaz na internetu prateće dokumentacije iz stava 1. tačaka (a), (b) i (c) ovog člana u zahtjevu za registraciju na nivou Unije kako je predviđeno članom 13. i propisuje izuzimanje ili anonimizaciju ličnih podataka. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.			prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 74 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023) i	
Član 13. Zahtjev za registraciju na nivou Unije 1. Za oznake porijekla i oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla koje se odnose na proizvode porijeklom iz Unije, zahtjev za registraciju sadrži: (a) jedinstveni dokument;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 34 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list	

(b)prateću dokumentaciju iz člana12. stava 1. tačka (a), (b) i (c); (c)izjavu države članice kojoj je zahtjev upućen u nacionalnoj fazi postupka registracije kojom se potvrđuje da zahtjev ispunjava uslove za registraciju; (d)sva prelazne periode koja su odobrila ili predložila nacionalna tijela nakon nacionalnog postupka ispitivanja i prigovora, kao i informacije o povezanim prihvatljivim prigovorima; i (e)upućivanje na elektroničku objavu ažurirane specifikacije proizvoda. 2. Za oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla koje se odnose na proizvode porijeklom izvan Unije, zahtjev za registraciju na nivou Unije sadrži: (a)specifikaciju proizvoda i upućivanje na njezinu objavu; (b) jedinstveni dokument. (c)prateću dokumentaciju iz člana12. stava 1. tačka (a), (b) i (c); (d)pravni dokaz o zaštiti oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla u zemlji porijekla; i (e)punomoć, ako podnosioca zahtjeva predstavlja zastupnik. 3. Zajednički zahtjev za registraciju iz člana 9. stava 4., uz jedinstveni dokument, prema potrebi, uključuje dokumente navedene u stavu 1. tačkama od (b) do (e) ili stavu 2. tačkama (c), (d) i (e) ovog članaiz svih država članica ili dotičnih trećih država.			CG 22/2017) i članom 86 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
---	--	--	--	--

4. Dokumenti iz ovog člana sastavljaju se na jednom od službenih jezika Unije. 5. Komisija implementacionim aktima utvrđuje detaljna pravila o postupcima, obliku i prezentovanju zahtjeva za registraciju na nivou Unije, uključujući zahtjeve koji se odnose na više od jednog državnog područja. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.				
Član 14. Podnošenje zahtjeva za registraciju na nivou Unije 1. Zahtjev za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla na nivou Unije Komisiji se podnosi elektronski, putem digitalnog sistema. Po zaprimanju zahtjeva jedne države članice ili više njih Komisija prilagođava digitalni sistem kako bi ga u nacionalnom dijelu postupka registracije oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla mogla upotrebljavati bilo koja država članica koja to želi. 2. Ako se zahtjev za registraciju odnosi na geografsko područje izvan Unije, zahtjev Komisiji direktno podnosi podnosilac zahtjeva, odnosno grupa proizvođača ili pojedinačni proizvođač ili se podnosi posredovanjem nadležnih tijela dotične treće zemlje. Pojedinačni proizvođač iz treće zemlje ispunjava uslove iz člana 9. stava 3. Grupa proizvođača iz treće zemlje jest grupa proizvođača koja radi s proizvodom čiji se naziv predlaže za registraciju. 3. Zajednički zahtjev za registraciju iz člana 9. stava 4. podnosi: (a) jedna od dotičnih država članica; ili	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 8 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 73 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

(b)podnositelj zahtjeva iz treće zemlje, odnosno grupa proizvođača ili pojedinačni proizvođač, direktno ili posredovanjem nadležnih tijela te treće zemlje. 4. Komisija objavljuje nazive za koje su podneseni zahtjevi za registraciju na nivou Unije putem digitalnog sistema iz stava 1.				
Član 15. Ispitivanje od strane Komisije i objava u svrhu prigovora 1. Komisija ispituje zahtjeve za registraciju podnesene u skladu s članom 14. stavovima 1., 2. i 3. Provjerava sadrže li zahtjevi potrebne informacije te ima li u njima očitih pogrešaka, pri čemu uzima u obzir ishod nacionalnog postupka ispitivanja i prigovora koji je provela dotična država članica. 2. Ispitivanje ne smije trajati duže od šest mjeseci od dana primitka zahtjeva. Komisija od podnosioca zahtjeva može zatražiti sve potrebne dodatne informacije ili izmjenu zahtjeva. Ako Komisija uputi takve zahtjeve podnosiocu zahtjeva, period ispitivanja ne smije trajati duže od pet mjeseci od dana kada Komisija primi odgovor podnosioca zahtjeva. 3. U slučaju da Komisija ne završi ispitivanje iz stava 2. u propisanim rokovima, podnosioca zahtjeva pisanim putem obavještava o razlozima kašnjenja, navodeći procijenjeno vrijeme potrebno za završetak ispitivanja, koje ne smije biti duže od mjesec dana. 4. Ako Komisija smatra da su ispunjeni uslovi utvrđeni u članovima 9., 10., 12., 13., 28., 29., 30., 31., 46. i 47., članu 48. stavovima 1. i 2. i članu 50. ove Regulative, članovima 93. i 95. i članu 100. stavu 4. Regulative (EU) br. 1308/2013 te članu 3. stavu 4, članu 23. i članu 34. stavu 4. Regulative (EU) 2019/787, prema potrebi, u Službenom	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 9 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 75 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

listu Europske unije objavljuje jedinstveni dokument i upućivanje na objavu specifikacije proizvoda.				
Član 16. Osporavanje zahtjeva za registraciju na nacionalnoj nivou 1. Države članice obavještavaju Komisiju o svim nacionalnim administrativnim ili sudskim postupcima koji mogu dovesti u pitanje registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. 2. Komisija se izuzima od obaveze poštovanja rokova za sprovođenje ispitivanja iz člana 15. stava 2. i obavještavanja države članice o razlozima kašnjenja ako primi obavještenje države članice u vezi sa zahtjevom za registraciju u skladu s članom 10. stavom 6. kojom se: (a) Komisiju obavještava da je odluka iz člana 10. stava 6. poništena na nacionalnom nivou odmah primjenjivom, ali ne i konačnom administrativnom ili sudskom odlukom; ili (b) od Komisije traži da suspenduje ispitivanje jer je započet nacionalni administrativni ili sudski postupak kako bi se osporila valjanost zahtjeva, a država članica smatra da se taj postupak bazira na valjanim razlozima. 3. Izuzeće iz stava 2. proizvodi efekte dok dotična država članica ne obavijesti Komisiju da je valjanost zahtjeva ponovno uspostavljena ili da država članica povlači svoj zahtjev za suspenziju. 4. Ako je pozitivna odluka države članice iz člana 10. stava 6. u potpunosti ili djelomično poništena konačnom odlukom koju je donio nacionalni sud, ta država članica prema potrebi razmatra odgovarajuće mjere kao što su povlačenje ili izmjena zahtjeva za registraciju na nivou Unije.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 10 i 34 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 76 i 86 Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

Član 17. Postupak prigovora na nivou Unije 1. U roku od tri mjeseca od datuma objave jedinstvenog dokumenta i upućivanja na objavu specifikacije proizvoda u Službenom listu Europske unije u skladu s članom 15. stavom 4., tijela države članice ili treće zemlje, ili fizička ili pravna osoba s legitimnim interesom i koja ima poslovno sjedište ili boravište u trećoj zemlji mogu Komisiji podnijeti prigovor. 2. Svaka fizička ili pravna osoba s legitimnim interesom i poslovnim sjedištem ili boravištem u državi članici koja nije država članica iz koje je podnesen zahtjev za registraciju na nivou Unije može podnijeti prigovor državi članici u kojoj ima poslovno sjedište ili boravište u roku koji toj državi članici omogućava ispitivanje tog prigovora i odlučivanje o njegovom podnošenju Komisiji u skladu sa stavom 1. Države članice mogu utvrditi taj rok u svojem nacionalnom pravu. 3. U prigovoru se izjavljuje protivljenje registraciji oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. Prigovor koji ne sadrži tu izjavu ništavan je. 4. Komisija ispituje prihvatljivost prigovora. Ako smatra da je prigovor prihvatljiv, Komisija u roku od pet mjeseci od datuma objave iz člana 15. stava 4. poziva podnosioca prigovora i podnosioca zahtjeva da pristupe odgovarajućim savjetovanjima tokom razumnog perioda koje nije duže od tri mjeseca. Komisija podnosiocu zahtjeva proslijeđuje prigovor i sve dokumente koje je dostavio podnosilac prigovora. U bilo kojem trenutku tokom tog perioda Komisija na zahtjev podnosioca zahtjeva može jednom produžiti rok za savjetovanje za najviše tri mjeseca.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana: članom 10 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 76 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
--	----------------------------------	--------------------------	---	--

5. Podnosilac prigovora i podnosilac zahtjeva bez odlaganja započinju odgovarajuće savjetovanje. Oni si međusobno dostavljaju relevantne informacije kako bi mogli procijeniti je li zahtjev za registraciju u skladu s ovom Regulativom, Regulativom (EU) br. 1308/2013 ili Regulativom (EU) 2019/787, zavisno o slučaju. 6. U roku od mjesec dana od završetka savjetovanja iz stava 4. podnosilac zahtjeva obavještava Komisiju o rezultatima savjetovanja, među ostalim o svim razmijenjenim informacijama, o tome je li postignut sporazum s jednim ili svim podnosiocima prigovora te o svim posljedičnim izmjenama zahtjeva za registraciju. Podnosilac prigovora isto tako može obavijestiti Komisiju o svojem gledištu na kraju savjetovanja. 7. Ako su nakon završetka savjetovanja iz stava 4. ovog člana podaci objavljeni u skladu s članom 15. stavom 4. izmijenjeni, Komisija ponovno ispituje izmijenjeni zahtjev za registraciju. Ako je zahtjev za registraciju znatno izmijenjen, a Komisija smatra da izmijenjeni zahtjev ispunjava uslove za registraciju, ponovno objavljuje jedinstveni dokument i upućivanje na objavu specifikacije proizvoda u skladu s članom 15. stavom 4. 8. Dokumenti iz ovog člana sastavljaju se na jednom od službenih jezika Unije. 9. Komisija dovršava ocjenu zahtjeva za registraciju na nivou Unije, uzimajući u obzir sve zahtjeve za prelazne periode, ishod postupka prigovora i sva druga pitanja koja se pojave nakon toga u pogledu njegova ispitivanja koja bi mogla podrazumijevati izmjenu jedinstvenog dokumenta. 10. Komisija je u skladu s članom 87. ovlašćena donijeti delegirane akte kojima se ova Regulativa dopunjuje utvrđivanjem detaljnih postupaka i rokova za postupak prigovora.				
--	--	--	--	--

11. Komisija implementacionim aktima utvrđuje format i prikaz prigovora i propisuje izuzimanje ili anonimizaciju ličnih podataka. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.				
Član 18. Obavještenje o primjedbama 1. U roku od tri mjeseca od datuma objave jedinstvenog dokumenta i upućivanja na objavu specifikacije proizvoda u skladu s članom 15. stavom 4., tijela države članice ili treće zemlje, ili fizička ili pravna osoba koja ima poslovno sjedište ili boravište u trećoj zemlji, mogu Komisiji podnijeti obavještenje o primjedbama. 2. U obavještenju o primjedbama navodi se svaka pogreška ili dodatne informacije u vezi sa zahtjevom za registraciju, uključujući moguće kršenje prava Unije. Obavješću o primjedbama ne dodjeljuju se nikakva prava tijelima ili osobama iz stava 1. niti se njome pokreće postupak prigovora. 3. Ako su, nakon podnošenja obavještenja o primjedbama, podaci objavljeni u skladu s članom 15. stavom 4. znatno izmijenjeni, Komisija ponovno objavljuje jedinstveni dokument i upućivanje na objavu specifikacije proizvoda u skladu s tim stavom. 4. Komisija može implementacionim aktima utvrditi format i prikaz obavještenja o primjedbama. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana: članom 10 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 76 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
Član 19. Razlozi za prigovor 1. Prigovor podnesen u skladu s članom 17. prihvatljiv je samo ako podnosilac prigovora dokaže:	nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana: članom 10 i 25 Zakona o šemama kvaliteta	

(a) da predložena oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla nije u skladu s definicijom oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla ili sa zahtjevima iz ove Regulative, iz dijela II. glave II. poglavlja I. odjeljka 2. Regulative (EU) br. 1308/2013 ili člana 3. stava 4. i poglavlja III. Regulative (EU) 2019/787, kako je primjenjivo; (b) da bi registriranje predložene oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla bilo spriječeno jednom ili više okolnosti iz člana 28., 29. i 30. ili člana 48. stava 1.; ili (c) da bi registriranje predložene oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla ugrozilo postojanje potpuno ili djelomično identičnog naziva ili žiga ili postojanje proizvoda koji su zakonito dostupni na tržištu najmanje pet godina prije datuma objave informacija iz člana 15. stava 4. 2. Komisija ocjenjuje prihvatljivost prigovora u odnosu na područje Unije.			poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 76 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
Član 20. Prelazno period za upotrebu oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla 1. Za proizvode porijeklom iz države članice ili treće zemlje čija se oznaka sastoji od naziva koji je u suprotnosti s članom 26. stavom 1. ili sadrži takav naziv, Komisija može implementacionim aktima odobriti prelazno period od najviše pet godina kako bi se omogućila daljnja upotreba te oznake pod kojom su stavljeni na tržište, pod uslovom da se prihvatljivim prigovorom na osnovu člana 10. stava 4. ili člana 17. na zahtjev za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla čija je zaštita prekršena dokaže:	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

(a) da bi registriranje dotične oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla ugrozilo postojanje potpuno ili djelomično identičnog naziva u oznaci proizvoda; ili (b) da su se takvi proizvodi s tim nazivom u oznaci proizvoda na dotičnom državnom području zakonito stavljali na tržište najmanje pet godina prije objave iz člana 15. stava 4. 2. Implementacioni akti iz stava 1. ovog člana donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2., osim onih u vezi s kojima je prihvatljivi prigovor podnesen u skladu s članom 10. stavom 4., koji se donose bez primjene tog postupka ispitivanja. 3. Komisija može implementacionim aktima produžiti prelazni period odobren na osnovu stava 1. u ukupnom trajanju od najviše 15 godina ili direktno odobriti prelazni period od najviše 15 godina pod uslovom da se ujedno dokaže: (a) da se naziv u oznaci iz stava 1. zakonito i pošteno neprekidno upotrebljava najmanje 25 godina prije podnošenja zahtjeva za registraciju dotične oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla Komisiji; (b) da svrha upotrebe naziva u oznaci iz stava 1. ni u jednom trenutku nije bila iskorištavanje ugleda naziva proizvoda registrovanog kao oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla; i (c) da potrošači nisu bili niti su mogli biti dovedeni u zabludu u vezi s pravim porijeklom proizvoda. 4. Implementacioni akti iz stava 3. ovog člana donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2., osim onih u vezi s kojima je prihvatljivi prigovor podnesen na				
---	--	--	--	--

osnovu člana 10. stava 4., koji se donose bez primjene tog postupka ispitivanja. 5. Pri upotrebi oznake iz stava 1. i 3. zemlja porijekla mora se jasno i vidljivo navesti na etiketi te, ako je primjenjivo, u opisu proizvoda ako se on stavlja na tržište na internetu. 6. U pogledu zahtjeva za registraciju oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla i izmjena na nivou Unije, kako bi se prevladale privremene poteškoće u pogledu dugoročnog cilja osiguravanja da svi poljoprivredno gazdinstvi čiji je proizvod označen oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla na dotičnom području zadovoljavaju povezanoj specifikaciji proizvoda, država članica može odobriti prelazni period za usklađivanje u trajanju do 10 godina, koje počinje od dana podnošenja zahtjeva Komisiji, pod uslovom da su dotični poljoprivredni proizvođači zakonito stavljali na tržište taj proizvod uz upotrebu dotičnog naziva u neprekinutom periodu od najmanje pet godina koje prethodi podnošenju zahtjeva tijelima te države članice i da su to naveli u nacionalnom postupku prigovora iz člana 10. stava 4. 7. Ako je vrijeme između podnošenja zahtjeva za registraciju na nivou Unije i registracije dotičnog naziva duže od pet godina, država članica može produžiti prelazni period za najviše pet godina. Odluka o produženju prelaznog perioda bez odgađanja se saopštava Komisiji, koja je objavljuje u Službenom listu Europske unije. 8. Stav 6. primjenjuje se mutatis mutandis na oznaku porijekla ili oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla koja se odnosi na geografsko područje koje se nalazi u trećoj zemlji, osim postupka prigovora.				
--	--	--	--	--

Član 21. Odluka Komisije o zahtjevu za registraciju 1. Ako na osnovu informacija dostupnih Komisiji iz ispitivanja provedenog u skladu s članom 15. Komisija smatra da bilo koji od uslova iz tog člananije ispunjen, ona implementacionim aktima odbija zahtjev za registraciju. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana88. stava 2. 2. U nedostatku prihvatljivog prigovora, Komisija implementacionim aktima i bez primjene postupka iz člana88. stava 2. sprovodi registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. Komisija može uzeti u obzir obavještenje o primjedbama zaprimljene u skladu s članom 18. 3. Ako zaprimi prihvatljivi prigovor, Komisija nakon postupka iz člana17. te uzimajući u obzir njegove rezultate: (a) donosi implementacione akte o registraciji oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla bez primjene postupka iz člana88. stava 2. ako je postignut sporazum, nakon provjere usklađenosti sporazuma s pravom Unije i, prema potrebi, izmjenjuje informacije objavljene u skladu s članom 15. stavom 4., pod uslovom da takve izmjene nisu znatne; ili (b) ako sporazum nije postignut, donosi implementacione akte kojima se odlučuje o zahtjevu za registraciju; ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana88. stava 2. 4. Implementacionim aktima kojima se registra oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla predviđaju se svi uslovi primjenjivi na registraciju i ponovnu objavu za informaciju jedinstvenog	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i članom 9 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 75 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
---	---	---	--	--

dokumenta objavljenog u skladu s članom 15. stavom 4. i izmijenjenog u skladu s postupkom prigovora u slučaju izmjena koje nisu one iz člana 17. stava 7. i člana 18. stava 3. 5. Sprovedenjene regulative Komisije o registraciji i sprovedenjene odluke Komisije o odbijanju objavljuju se u Službenom listu Europske unije, seriji L.				
Član 22. Unijin registar oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla 1. Komisija implementacionim aktima i bez primjene postupka iz člana 88. stava 2. uspostavlja i održava javno dostupan registar oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla Unije. Taj se registar sastoji od triju dijelova koji se odnose na oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla vina, jakih alkoholnih pića i poljoprivrednih proizvoda. Datoteke unesene u taj registar nakon 13. maja 2024. moraju biti u strojno čitljivom formatu kako je definiran u članu 2. tački 13. Direktive (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Savjeta (28). 2. EUIPO održava i ažurira registar Unije u pogledu registracija, izmjena i poništavanja oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla. 3. Svaka oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla vina i poljoprivrednih proizvoda navodi se u registru oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla Unije kao „zaštićena oznaka porijekla” ili „zaštićena oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla”, zavisno o slučaju, a svaka oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla jakih alkoholnih pića kao „oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla”.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 12 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 79 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

4. Oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla koje se odnose na proizvode iz trećih zemalja koji su zaštićeni u Uniji na osnovu međunarodnog sporazuma čija je ugovorna stranka Unija mogu se upisati u Unijin registar oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla. U takvim slučajevima Komisija implementacionim aktima registruje takve oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2. Kad je riječ o vinima i poljoprivrednim proizvodima, osim ako su u sporazumima iz prvog podstava posebno označeni kao zaštićene oznake porijekla, nazivi takvih proizvoda upisuju se u Unijin registar oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla kao zaštićene oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. 5. Svaka oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla upisuje se u Unijin registar oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla na svojem izvornom pismu. Ako izvorno pismo nije latinica, oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla transkribira se ili transliterira na latinicu, a obje inačice oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla upisuju se u Unijin registar oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla i imaju jednak status. 6. Komisija objavljuje i redovno ažurira popis međunarodnih sporazuma iz stava 4. kao i popis oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla zaštićenih na osnovu tih sporazuma. 7. Komisija čuva, u digitalnom ili papirnatom obliku, dokumentaciju koja se odnosi na registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. U slučaju				
--	--	--	--	--

poništanja registracije Komisija 10 godina nakon toga čuva dokumentaciju. 8. Komisija implementacionim aktima određuje sadržaj i prezentovanje registra oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla Unije. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.				
Član 23. Izvadci iz registra oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla Unije 1. Svaka osoba može lako i bez naknade preuzeti službeni izvod iz registra oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla Unije kojim se dokazuje registracija oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla i druge relevantne podatke, uključujući datum podnošenja zahtjeva za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla ili drugi datum prvenstva. Službeni izvod registracije unesene u taj registar nakon 13. maja 2024. mora biti u strojno čitljivom formatu kako je definiran u članu 2. tački 13. Direktive (EU) 2019/1024. Taj se službeni izvod može upotrebljavati kao vjerodostojna potvrda u pravnim, sudskim, upravnim ili sličnim postupcima. 2. Ako su grupu proizvođača priznala nacionalna tijela u skladu s članom 33., ta se grupa navodi kao predstavnik proizvođača proizvoda označenog oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla u registru oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla Unije i u službenom izvatku iz stava 1. ovog člana. 3. Komisija implementacionim aktima može odrediti format i prikaz na internetu izvoda iz registra oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 9 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 76 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

porijekla Unije te propisati izuzimanje ili anonimizaciju ličnih podataka. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.				
Član 24. Izmjene specifikacije proizvoda 1. Grupa proizvođača proizvoda čiji se naziv registruje kao oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla može podnijeti zahtjev za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda. Ako postoji priznata grupa proizvođača, ta je grupa jedina koja ima pravo podnijeti zahtjev. 2. Izmjene specifikacije proizvoda dijele se u dvije kategorije: (a) izmjene na nivou Unije za koje je propisan postupak prigovora na nivou Unije; i (b) standardne izmjene koje se rješavaju na nivou države članice ili treće zemlje. 3. Izmjena se smatra izmjenom na nivou Unije ako podrazumijeva izmjenu jedinstvenog dokumenta ili dokumenta koji mu je jednako vrijedan i: (a) uključuje promjenu: i. za poljoprivredne proizvode, naziva ili upotrebe naziva; ii. za vino, naziva ili upotrebe naziva ili kategorije proizvoda ili proizvoda označenih oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla; iii. za jaka alkoholna pića, naziva ili upotrebe naziva, ili kategorije proizvoda ili proizvoda označenih oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla, ili pravnog naziva; ili	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 14 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 78 Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

(b) postoji rizik od gubitka povezanosti sa geografskim područjem iz jedinstvenog dokumenta; ili (c) podrazumijeva dalja ograničenja u pogledu stavljanja proizvoda na tržište. Države članice provjeravaju kriterije iz tačaka (a), (b) i (c). 4. Svaka druga izmjena specifikacije proizvoda registrovane oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, koja nije izmjena na nivou Unije u skladu sa stavom 3., smatra se standardnom izmjenom. 5. Standardna izmjena smatra se privremenom izmjenom kad se odnosi na privremenu izmjenu specifikacije proizvoda do koje je došlo jer su javna tijela uvela obvezne sanitarne i fitosanitarne mjere ili privremenu izmjenu koja je potrebna zbog prirodnih katastrofa ili nepovoljnih vremenskih uslova ili znatnih tržišnih poremećaja uzrokovanih izuzetnim okolnostima, uključujući geopolitičke događaje, koji utiču na snabdijevanje sirovinama, pod uslovom da su nadležna tijela službeno priznala prirodnu katastrofu, nepovoljne vremenske uslove ili znatne tržišne poremećaje. 6. Izmjene na nivou Unije odobrava Komisija. Postupak odobrenja slijedi mutatis mutandis postupak utvrđen u članovima od 9. i 10. i članovima od 12. do 21. 7. Zahtjevi za izmjenu na nivou Unije koji se podnose izvan Unije moraju sadržiti dokaz da je tražena izmjena u skladu s propisima o zaštiti oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla koji su na snazi u toj trećoj zemlji. 8. Ako zahtjev za izmjenu specifikacije proizvoda registrovane oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla na nivou Unije uključuje i standardne izmjene ili privremene izmjene, Komisija ispituje samo izmjenu na				
---	--	--	--	--

nivou Unije. Smatra se da standardne izmjene ili privremene izmjene nisu podnesene. Ispitivanje takvih zahtjeva usmjereno je na predložene izmjene na nivou Unije. Komisija ili dotična država članica može prema potrebi pozvati podnosioca zahtjeva da izmijeni druge elemente specifikacije proizvoda. 9. Standardne izmjene procjenjuju i odobravaju države članice ili treće zemlje na čijem se državnom području nalazi geografsko područje dotičnog proizvoda te ih priopćuju Komisiji. Komisija objavljuje te izmjene. 10. Komisija je u skladu s članom 87. ovlaštena donijeti delegirane akte kojima se ova Regulativa dopunjuje utvrđivanjem odredaba o izmjenama specifikacija proizvoda na nivou Unije za oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla za koje nije objavljen jedinstveni dokument, o prihvatljivosti zahtjeva za izmjene na nivou Unije, o odnosu između izmjena na nivou Unije i standardnih izmjena te o standardnim izmjenama, uključujući njihovu objavu. 11. Komisija implementacionim aktima utvrđuje detaljna pravila o postupcima, obliku i prezentovanju zahtjeva za izmjenu na nivou Unije te o postupcima, obliku i priopćavanju standardnih izmjena Komisiji. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.				
Član 25. Poništenje registracije 1. Komisija može, na vlastitu inicijativu ili na valjano obrazložen zahtjev države članice, treće zemlje ili bilo koje fizičke ili pravne osobe s legitimnim interesom koja ima poslovno sjedište ili boravište u trećoj zemlji implementacionim aktima poništiti registraciju oznake	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 15 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i	

porijekla ili oznake geografskog porijekla u sljedećim slučajevima: (a) ako se više ne može osigurati usklađenost sa zahtjevima za specifikaciju proizvoda; ili (b) ako najmanje prethodnih sedam uzastopnih godina nijedan proizvod označen oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla nije stavljen na tržište. 2. Komisija može donijeti i implementacione akte kojima se poništava registracija na zahtjev proizvođača proizvoda koji se stavlja na tržište pod registrovanim nazivom. Ako postoji priznata grupa proizvođača, ta je grupa proizvođača jedina koja ima pravo podnijeti takav zahtjev. 3. Registracija naziva kao prava intelektualnog vlasništva osim kao oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, posebno kao žiga, zabranjena je u periodu od godinu dana nakon poništavanja registracije oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, osim ako je takvo pravo intelektualnog vlasništva postojalo ili je takav žig bio registriran prije registracije oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. 4. Na postupak poništavanja registracije primjenjuju se mutatis mutandis član 10., članovi od 13. do 17. i član 21. Prigovori su dopušteni samo ako se njima dokazuje da se zainteresovana fizička ili pravna osoba neprestano komercijalno koristi registrovanim nazivom. 5. Prije donošenja implementacionih akata iz stava 1. i 2. Komisija se savjetuje s tijelima države članice, tijelima treće zemlje ili, ako je to moguće, proizvođačem iz treće zemlje koji je prvotno podnio zahtjev za registraciju dotične oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, osim ako poništenje direktno traže ti prvotni podnosioci			članom 80 Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
---	--	--	---	--

zahtjeva. Period savjetovanja traje najmanje mjesec dana. 6. Komisija implementacionim aktima utvrđuje detaljna pravila o postupcima, obliku i prezentovanju zahtjeva za poništenje registracije. 7. Implementacioni akti iz članova 1., 2. i 6. donose se u skladu postupku ispitivanja iz člana 88. stava 2.				
POGLAVLJE 3. Zaštita oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla Član 26. Zaštita oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla 1. Oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla upisane u Unijin registar oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla zaštićene su od: (a)svake direktne ili nedirektne komercijalne upotrebe oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla za proizvode koji nisu obuhvaćeni registracijom, ako su ti proizvodi uporedivi s proizvodima registrovanima pod tim nazivom ili ako se upotrebom te oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla za bilo koji proizvod ili bilo koju uslugu iskorištava, umanjuje ili narušava ugled zaštićenog naziva ili mu se šteti, uključujući slučajeve kada se ti proizvodi upotrebljavaju kao sastojak; (b)svake zloupotrebe, imitacije ili aludiranja, čak i ako je označeno pravo porijeklo proizvoda ili usluga ili ako je zaštićeni naziv preveden, transkribovan ili transliterovan ili ako mu je dodat izraz poput „stil“, „tip“, „metoda“, „kako se proizvodi u“, „imitacija“, „aroma“, „kao“ ili slično, uključujući slučajeve kada se ti proizvodi upotrebljavaju kao sastojak;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 16 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 70 Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

(c)svake druge lažne oznake ili oznake koja dovodi u zabludu u pogledu izvora, porijekla, prirode ili ključnih karakteristika proizvoda na unutrašnjoj ili vanjskoj ambalaži, na promotivnim materijalima, u dokumentima ili informacijama na internetskim interfejsima koji se odnose na dotični proizvod te od pakovanja proizvoda u ambalažu koja može stvoriti pogrešnu ideju o njegovom porijeklu; (d)svih drugih postupaka kojima bi potrošača mogli dovesti u zabludu o pravom porijeklu proizvoda. 2. Stav 1. primjenjuje se na sve nazive domena dostupne u Uniji. 3. Nacionalna pravila o nazivima koji se upotrebljavaju za poljoprivredne proizvode, vina i jaka alkoholna pića ne smiju dovesti do zabune sa registrom oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla. 4. Zaštita iz stava 1. primjenjuje se i na: (a)robu koja ulazi na carinsko područje Unije, a nije puštena u slobodan promet unutar tog područja; (b)robu koja se prodaje na daljinu, na primjer u okviru elektronske trgovine; i (c) robu namijenjenu za izvoz u treće zemlje. 5. Subjekti navedeni u članu 3. stavu 1. tački (d) Regulative (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Savjeta (29) imaju pravo podnijeti zahtjev carinskim tijelima kako bi se sve treće strane spriječilo da u okviru trgovine u Uniju unose robu koja u njoj nije puštena u slobodan promet ako ta roba, uključujući ambalažu, dolazi iz trećih zemalja, a njome se krši stav 1. ovog člana.				
--	--	--	--	--

6. Oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla registrovane na osnovu ove Regulative ne postaju generične u Uniji. 7. Ako je oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla složenica koja sadrži naziv koji se smatra generičnim, upotreba tog naziva u pravilu ne predstavlja postupanje iz stava 1. tačka (a) i (b).				
Član 27. Upotreba oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla kojima se označava proizvod koji se upotrebljava kao sastojak u nazivu prerađenog proizvoda 1. Ne dovodeći u pitanje član 26. i član 37. stav 7. ove Regulative te članke 7. i 17. Regulative (EU) br. 1169/2011, oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla kojom se označava proizvod koji se upotrebljava kao sastojak u prerađenom proizvodu može se upotrebljavati u nazivu tog prerađenog proizvoda ili pri njegovom označavanju ili u promotivnom materijalu u sljedećim slučajevima: (a) prerađeni proizvod ne sadrži nijedan drugi proizvod uporediv sa sastojkom označenim oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla; (b) sastojak označen oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla upotrebljava se u dovoljnim količinama koje dotičnom prerađenom proizvodu daju bitno svojstvo; i (c) postotak sastojka označenog oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla u prerađenom proizvodu naveden je na etiketi.	nema odgovarajuće odredbe	* Djelimično usklađeno	Potpuna usaglašenost će se postići donošenjem novog zakona iz domena bezbjednosti hrane.	IV kvartal 2026

2. Osim toga, proizvođači prepakovane hrane, kako je definisano u članu 2. stavu 2. tački (e) Regulative (EU) br. 1169/2011, koja kao sastojak sadrži proizvod označen oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla, koji žele upotrebljavati tu oznaku porijekla ili oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla u nazivu te prepakovane hrane, uključujući u promotivnom materijalu, prethodno pismenim putem obavještavaju priznatu grupu proizvođača ako takva grupa postoji za tu oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla. Ti proizvođači u to obavještenje uvrštavaju informacije kojima se dokazuje da su ispunjeni uslovi navedeni u stavu 1. ovog člana, te postupaju u skladu s tim. Priznata grupa proizvođača potvrđuje podnesak te obavještenje i u pisanom obliku u roku od četiri mjeseca. Proizvođač prepakovane hrane može početi upotrebljavati oznaku porijekla ili oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla u nazivu prepakovane hrane nakon primitka te potvrde ili nakon isteka tog roka, zavisno o tome što nastupi ranije. Priznata grupa proizvođača može tom priznanju priložiti neobvezujuće informacije o upotrebi dotične oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. Države članice mogu, u skladu s Ugovorima, predvidjeti dodatna postupovna pravila za proizvođače prepakovane hrane s poslovnim sjedištem na njihovu državnom području. 3. Ne dovodeći u pitanje stav 1., priznata grupa proizvođača i proizvođač prepakovane hrane mogu sklopiti ugovor o posebnim tehničkim i vizualnim aspektima načina na koji je oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla sastojka prikazana u nazivu prepakovane hrane pri označivanju, izvan popisa sastojaka ili u promotivnom materijalu. 4. Ovaj se član ne primjenjuje na jaka alkoholna pića.				
---	--	--	--	--

5. Komisija je u skladu s članom 87. ovlaštena donijeti delegirane akte kojima se ova Regulatorna dopunjuje dodatnim pravilima o upotrebi uporedivih proizvoda kao sastojaka u prerađenim proizvodima i kriterijumima za davanje bitnih svojstava prerađenim proizvodima iz stava 1. ovog člana.				
Član 28. Generički nazivi 1. Generički nazivi ne registruju se kao oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. 2. Kako bi se utvrdilo je li neki naziv postao generički, potrebno je voditi računa o svim važnim činilcima, a posebno o: (a) postojećoj situaciji u području potrošnje; (b) relevantnim nacionalnim pravnim aktima ili pravnim aktima Unije.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 6 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 69 Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
Član 29. Homonimne oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla 1. Oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla za koju je podnesen zahtjev nakon što je u Uniji podnesen zahtjev za potpuno ili djelomično homonimnu oznaku porijekla ili oznaku geografskog porijekla ili nakon što je takva oznaka zaštićena u Uniji ne registruje se, osim ako u praksi postoji dovoljna razlika između uslova lokalne i ustaljene upotrebe i prezentacije dviju potpuno ili djelomično homonimnih oznaka, uvažavajući potrebu da se osigura pravično postupanje prema dotičnim proizvođačima i da se potrošači ne dovode u zabludu u pogledu pravog identiteta ili geografskog porijekla proizvoda.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i članom 6 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 71 Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

2. Potpuno ili djelomično homonimna oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla kojom se potrošač dovodi u zabludu tako da vjeruje da proizvodi dolaze s drugog područja ne registruje se čak ni ako je naziv za stvarno područje, regiju ili mjesto porijekla dotičnih proizvoda točan. 3. Za potrebe ovog člana, potpuno ili djelomično homonimna oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla za koju je u Uniji podnesen zahtjev za zaštitu ili je zaštićena u Uniji odnosi se na: (a)oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla upisane u Unijin registar oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla; (b)oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla za koje je podnesen zahtjev za zaštitu, pod uslovom da su naknadno upisane u registar oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla Unije; (c)Oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla zaštićene u Uniji u skladu s Regulativom (EU) 2019/1753; i (d)oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, oznake porijekla i jednakovrijedne nazive zaštićene na osnovu međunarodnog sporazuma između Unije i jedne ili više trećih zemalja. 4. Komisija implementacionim aktom uklanja svaku oznaku porijekla ili oznaku geografskog porijekla registrovanu protivno stavovima 1. ili 2. iz registra Unije.Taj se implementacioni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.				
--	--	--	--	--

Član 30. Žigovi Naziv se ne registruje kao oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla ako bi, s obzirom na ugled i poznatost žiga te količinu vremena u kojem je upotrebljavan, registracija naziva predloženog kao oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla mogla potrošača dovesti u zabludu u pogledu pravog identiteta proizvoda.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 6 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 72 Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
Član 31. Odnos između zemljopisnih oznaka i žigova 1. Zahtjev za registraciju žiga čija bi upotreba bila u suprotnosti s članom 26. odbija se ako je zahtjev za registraciju žiga podnesen nakon datuma podnošenja zahtjeva za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla Komisiji. 2. EUIPO proglašava ništavnim žigove Unije registrovane u suprotnosti sa stavom 1., a nadležna nacionalna tijela proglašavaju ništavnim nacionalne žigove registrovane u suprotnosti sa stavom 1. 3. Žig čija je upotreba u suprotnosti s članom 26., ali za koji je podnesen zahtjev ili je registrujen ili je, ako je ta mogućnost predviđena u relevantnom zakonodavstvu, uspostavljen upotrebom u dobroj vjeri na području Unije prije datuma podnošenja zahtjeva za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla Komisiji može se i dalje upotrebljavati i obnavljati nezavisno o registraciji oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, uz uvjet da ne postoje razlozi za poništenje ili opoziv žiga na osnovu Direktive (EU) 2015/2436 ili Regulative (EU) 2017/1001. U tim slučajevima dopuštena je upotreba	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 17 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 72 Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, nakon što je registrirana, i oznake relevantnog žiga. 4. Za potrebe stava 1. i 3., ako su oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla registrovane u Uniji bez podnošenja zahtjeva za registraciju na nivou Unije, datum podnošenja zahtjeva za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla Komisiji jest datum prvog dana zaštite. 5. Ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. 1169/2011, jamstveni ili certifikacijski žigovi iz člana 28. stava 4. Direktive (EU) 2015/2436 i zajednički žigovi iz člana 29. stava 3. te direktive, kao i zajednički žigovi iz poglavlja VIII. Regulative (EU) 2017/1001 mogu se upotrebljavati na etiketama zajedno s oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla.				
Član 32. Grupe proizvođača 1. Grupa proizvođača udruženje je proizvođača istog proizvoda ili više njih, bez obzira na njegov pravni oblik. Zadovoljava sljedeće kriterijume: (a) obavlja zadatke na osnovu ove Regulative, uključujući najmanje jedan zadatak naveden u stavu 4.; (b) uspostavljena je dobrovoljno na inicijativu proizvođača i od njih se i sastoji; (c) Njeni članovi je demokratski organizuju, kontrolišu i nadziru. Grupe proizvođača koje podnose zahtjev moraju ispunjavati te kriterijume najkasnije na datum registracije dotične oznake porijekla ili geografske oznake. Proizvođač proizvoda označenog oznakom porijekla ili geografskom oznakom ima pravo pridružiti se grupi proizvođača. Države članice mogu ograničiti članstvo na određene kategorije proizvođača, uzimajući u obzir	Član 5 Član 8 mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake može podnijeti samo udruženje proizvođača, odnosno preradivača koje proizvodi ili prerađuje poljoprivredne ili prehrambene proizvode (u daljem tekstu: udruženje). (2) Udruženje se osniva radi: 1) razvoja specifikacije proizvoda i pružanja podrške članovima udruženja; 2) obezbjeđivanja zaštite oznake porijekla ili geografske oznake i prava intelektualne	Potpuno usklađeno		

svojstva proizvoda koji proizvodi dotična grupa proizvođača. 2. Države članice mogu odlučiti da poljoprivredni subjekti i predstavnici poljoprivrednih djelatnosti povezanih s jednom od faza lanca opskrbe proizvodima označenima oznakom porijekla ili geografskom oznakom te učesnici iz člana 157. Regulative (EU) br. 1308/2013 mogu biti članovi grupe proizvođača ako imaju poseban interes za proizvode koje ta grupa proizvođača obuhvata. Ti članovi ne vrše kontrolu nad grupom proizvođača. 3. Države članice mogu predvidjeti dodatna pravila, posebno u pogledu organizacije, statuta, funkcioniranja i prirode članstva grupa proizvođača i financijskih doprinosa grupama proizvođača. 4. Grupa proizvođača može izvršavati posebno sljedeće zadatke: (a) razvoj specifikacije proizvoda, podnošenje zahtjeva za registraciju, izmjenu i poništenje te razvoj aktivnosti, uključujući pružanje podrške svojim članovima sopstvenim sistemima kontrole kako bi provjerili i osigurali usklađenost s dotičnom specifikacijom proizvoda; (b) preduzimanje odgovarajućeg djelovanja kako bi se osigurala zaštita oznake porijekla ili geografske i prava intelektualne svojine koja su s njom direktno povezana, uključujući pravne radnje i podnošenje zahtjeva za djelovanje carinskim tijelima u skladu s Regulativom (EU) br. 608/2013, te spriječilo ili suzbilo sve mjere ili marketinške prakse koje štete ili bi mogle naštetiti ugledu ili vrijednosti dotične oznake porijekla ili geografske oznake; (c) predstavljanje svojih članova u mrežama za sprovođenje prava intelektualne svojine i u odnosu s	svojine koja su sa njom povezana u skladu sa zakonom, a naročito da bi se spriječilo ili suzbilo marketinške aktivnosti koje narušavaju ili bi mogle da naruše ugled ili vrijednost oznake porijekla ili geografske oznake; 3) usuglašavanja sa održivim praksama, bez obzira na to jesu li uključene u specifikaciju proizvoda ili su dio posebne inicijative, uključujući mehanizme za provjeru usklađenosti sa tim praksama; 4) preduzimanja mjera za poboljšanje rezultata oznake porijekla ili geografske oznake, u pogledu životne sredine, socijalne i poljoprivredne održivosti, uključujući: - razvoj, organizaciju i sprovođenje zajedničkih marketinških i promotivnih kampanja; - širenje informacija i promotivne aktivnosti čiji je cilj informisanje potrošača o svojstvima proizvoda označenih oznakom porijekla ili geografskom oznakom, uključujući razvoj turističkih usluga na relevantnom geografskom području; - sprovođenje analiza poljoprivrednih, socijalnih ili			
--	---	--	--	--

tijelima za borbu protiv krivotvorenja osnovanima na nivou Unije ili na nacionalnom nivou; (d) usuglašavanje o održivim praksama iz člana 7., bez obzira na to jesu li uključene u specifikaciju proizvoda ili su dio zasebne inicijative, uključujući mehanizme za provjeru usklađenosti s tim praksama, te osiguravanje primjerenog publiciteta za njih, posebno u informacionom sistemu koji osigurava Komisija; (e) preduzimanje mjera za poboljšanje rezultata oznake porijekla ili geografske oznake, u pogledu zaštite životne sredine, socijalne i poljoprivredne održivosti, uključujući: i. razvoj, organizaciju i sprovođenje zajedničkih marketinških i promotivnih kampanja; ii. širenje informacija i promotivne aktivnosti čiji je cilj informisanje potrošača o svojstvima proizvoda označenih oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla ili geografskom oznakom, uključujući razvoj turističkih usluga na relevantnom geografskom području; iii. sprovođenje analiza poljoprivrednih, socijalnih ili zaštite životne sredine, proizvodnje, nutritivnog profila i organoleptičkog profila proizvoda označenih oznakom porijekla ili geografskom oznakom; iv. širenje informacija o oznaci porijekla ili geografskoj oznaci, odgovarajućem simbolu Unije i skraćenici (ZOI ili ZOZP); i v. savjetovanje, osposobljavanje i širenje smjernica o najboljoj praksi za sadašnje i buduće proizvođače, među ostalim o održivim praksama, posebno onima iz člana 7., naučno-tehničkom napretku, digitalizaciji, rodno osviještenoj politici i rodnoj ravnopravnosti te podizanju svijesti među potrošačima;	rezultata zaštite životne sredine, proizvodnje, nutritivnog profila i organoleptičkog profila proizvoda označenih oznakom porijekla ili oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla; - širenje informacija o oznaci porijekla ili geografskoj oznaci, odgovarajućim skraćenicama, oznakama i znacima; i - savjetovanje, osposobljavanje i širenje smjernica o najboljoj praksi za proizvođače, između ostalog o održivim praksama, naučno-tehničkom napretku, digitalizaciji, rodno osviještenoj politici i rodnoj ravnopravnosti te podizanju svijesti među potrošačima; 5) sprečavanja zloupotrebe proizvoda označenih oznakom porijekla ili geografskom oznakom na tržištima koji nijesu u skladu sa specifikacijom proizvoda praćenjem i provjerom upotrebe oznake porijekla ili geografske oznake na unutrašnjem tržištu i na tržištima drugih zemalja na kojima su oznake porijekla ili geografske oznake zaštićene; 6) preduzimanja mjera za povećanje vrijednosti proizvoda i prema potrebi preduzimanja			
---	--	--	--	--

(f) suzbijanje povreda i moguće prevarne upotrebe proizvoda označenih oznakom porijekla ili geografskom oznakom na tržištima koji nisu u skladu sa specifikacijom proizvoda praćenjem i provjerom upotrebe oznake porijekla ili geografske oznake na cijelom unutrašnjem tržištu i na tržištima trećih zemalja na kojima su oznake porijekla ili geografske oznake zaštićene, među ostalim i na internetskim interfejsima, i, prema potrebi, obavješćavanje tijela za izvršavanje zakonodavstva koristeći se povjerljivim sistemima, ako su dostupni; (g) preduzimanje mjera za povećanje vrijednosti proizvoda i, prema potrebi, preduzimanje koraka za sprečavanje ili suzbijanje mjera ili poslovnih praksi koje jesu ili bi mogle biti štetne za ugled i vrijednost njihovih proizvoda, uključujući obezvrjeđujuće tržišne prakse i cijene. 5. Države članice mogu na svojem državnom području pomoći proizvođačima u stvaranju grupa proizvođača i njihovu radu. 6. Ako ne postoji grupa proizvođača za proizvod označen oznakom porijekla ili geografskom oznakom, države članice mogu izvršavati zadatke iz stava 4. tačaka (b), (e) i (f). Države članice sarađuju s proizvođačima i pomažu im u osnivanju grupe proizvođača. 7. Države članice mogu uspostaviti javni registar grupa proizvođača za proizvode označene oznakom porijekla i/ili geografskog porijekla s njihovog državnog područja, uključujući tijela iz člana 9. stava 2. i proizvođače iz člana 9. stava 3. Taj registar mora sadržati barem naziv, pravni oblik i adresu svake grupe proizvođača i sve oznake porijekla ili geografske oznake koje obuhvata dotična grupa proizvođača.	koraka radi sprečavanja ili suzbijanja mjera ili poslovnih praksi koje jesu ili bi mogle biti štetne za reputaciju i vrijednost njihovih proizvoda, uključujući obezvrjeđujuće tržišne prakse i cijene.“ (3) Članovi udruženja mogu biti i drugi proizvođači drugih poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda. (4) Izuzetno od stava 1 ovog člana, zahtjev za registriranje oznake porijekla ili geografske oznake može podnijeti fizičko ili pravno lice, ako: 1) dokaže da je jedini proizvođač ili prerađivač određenog proizvoda u određenom geografskom području, i/ili 2) da to geografsko područje posjeduje karakteristike koje ga značajno razlikuju od susjednih područja ili su svojstva proizvoda različita od proizvoda proizvedenih u susjednim područjima. (5) Udruženje je dužno da vrši unutrašnju kontrolu nad proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom porijekla ili geografskom oznakom.			
---	--	--	--	--

	(6) Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži: naziv i adresu podnosioca zahtjeva, oznaku porijekla ili geografsku oznaku čija se registracija traži. (7) Uz zahtjev za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake podnosi se: 1) specifikacija iz člana 7 ovog zakona; 2) jedinstveni dokument koji sadrži: - glavne elemente specifikacije: naziv i opis proizvoda, posebna pravila koja se odnose na pakovanje i označavanje i precizno definisan prostor geografskog područja, prema potrebi; - opis veze između proizvoda i geografske sredine ili geografskog porijekla iz člana 5 st. 1 i 2 ovog zakona i specifične elemente opisa proizvoda ili metode proizvodnje koje potvrđuju tu povezanost, prema potrebi. 3) dokument o internim pravilima, unutrašnjim kontrolama i procedurama udruženja. (8) Zahtjev iz stava 1 ovog člana može se podnijeti samo za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake.			
--	--	--	--	--

	(9) Način podnošenja zahtjeva za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake, obrazac jedinstvenog dokumenta iz stava 6 tačka 2 ovog člana i bliže uslove za rad udruženja propisuje Ministarstvo.			
Član 33. Priznate grupe proizvođača 1. Osim člana 32., države članice mogu primijeniti sistem priznavanja grupa proizvođača. Sistem priznavanja može se primjenjivati na sve grupe proizvođača čiji članovi proizvode proizvod označen oznakom porijekla ili geografskom oznakom ili na grupe proizvođača koje proizvode određene kategorije proizvoda označenih oznakama porijekla ili geografskim oznakama. Grupa proizvođača može biti priznata samo na zahtjev. U okviru sistema priznavanja, tijela iz člana 9. stava 2. i proizvođači iz člana 9. stava 3. smatraju se priznatim grupama proizvođača. 2. Države članice koje primjenjuju sistem iz stava 1. predviđaju sljedeće kriterije za priznavanje grupe proizvođača: (a) određeni pravni oblik; i (b) ispunjavanje jednog od sljedećih uslova: i. minimalni udio članova među proizvođačima proizvoda veći je od 50 %; ili ii. minimalni udio članova među proizvođačima proizvoda i minimalni udio u obimu ili vrijednosti tržišne proizvodnje veći je od 50 %.	Član 6 Poslije člana 12 dodaju se tri nova člana koja glase: Priznata udruženja proizvođača oznaka porijekla ili geografskih oznaka Član 12a (1) Ministarstvo može primijeniti sistem priznavanja udruženja proizvođača oznaka porijekla ili geografskih oznaka na udruženja proizvođača čiji članovi proizvode proizvod označen oznakom porijekla ili geografskom oznakom ili na udruženja proizvođača koja proizvode određene kategorije proizvoda označenih oznakama porijekla ili geografskim oznakama. (2) Udruženja čije su oznake porijekla ili geografske oznake upisane u skladu sa članom 12 stav 1 ovog zakona smatraju se	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Pravilnika kojim će se propisati bliži uslovi za priznavanje udruženja proizvođača, obrazac zahtjeva za priznavanje i način rada priznatih udruženja	IV kvartal 2026

Države članice mogu predvidjeti dodatne kriterije, kao na primjer: (a) raspolaganje potrebnim financijskim doprinosima svojih članova; (b) pravila o primanju članova, prestanku članstva i povredama obaveza članstva; (c) pisane statute. Ako grupa proizvođača prestane ispunjavati kriterije za priznavanje, priznavanje se suspenduje ili povlači. 3. Ako je grupa proizvođača priznata u skladu sa sistemom iz stava 1. ovog člana, priznata grupa proizvođača jedina je koja ima pravo: (a) izvršavati zadatke iz člana 32. u ime svih proizvođača koji proizvode proizvod označen dotičnom oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla ili geografskom oznakom, ne dovodeći u pitanje pravo pojedinačnih proizvođača da djeluju kako bi branili svoje interese; (b) primiti obavještenje od proizvođača prepakovane hrane o upotrebi oznake porijekla ili geografske oznake u nazivu prepakovane hrane kako je navedeno u članu 27. stavu 2.; (c) zahtijevati obavezujuća pravila za reguliranje snabdijevanja proizvodima označenim oznakom porijekla ili geografskom oznakom u skladu s članom 166.a stavom 1. Regulative (EU) br. 1308/2013, uključujući za period od najviše šest godina u skladu s članom 166.a stavom 4. tačkom (c) te regulative; (d) utvrditi standardne norme o podjeli vrijednosti koje se mogu upotrebljavati u skladu s članom 172.a Regulative (EU) br. 1308/2013; (e) usuglasiti se o održivim praksama u skladu s članom 7. ove Regulative;	priznatim udruženjima proizvođača. (3) Udruženja čije oznake porijekla ili geografske oznake nijesu upisane u skladu sa članom 12 stav 1 ovog zakona priznaje se ako ispunjava sljedeće uslove: - imaju svojstvo pravnog lica koje se stiče upisom u Centralni registar privrednih subjekata; - imaju definisanu specifikaciju proizvoda u skladu sa članom 7 ovog zakona; - imaju statut, pravila interne kontrole i pravila unutrašnjeg funkcionisanja; - pridržavaju se principa unutrašnjeg funkcionisanja utvrđenih pravila interne kontrole i pravila unutrašnjeg funkcionisanja; - ostvaruju ciljeve iz člana 8 ovog zakona; - minimalni udio članova među proizvođačima proizvoda koji ispunjava uslove iz specifikacije proizvoda veći je od 50 %; ili - minimalni udio članova među proizvođačima proizvoda koji ispunjava uslove iz specifikacije proizvoda i minimalni udio u obimu ili vrijednosti tržište proizvodnje veći je od 50 %.			
---	--	--	--	--

(f) prijaviti se za odobrenje izmjene u skladu s članom 24. stavom 1. ove Regulative; (g) podnijeti zahtjev za poništenje u skladu s članom 25. stavom 2. ove Regulative. 4. Države članice također mogu predvidjeti da je priznata grupa proizvođača jedina grupa proizvođača koja ima pravo izvršavati sljedeće zadatke: (a) iz člana 32. stava 4. tačkama (a) i (d), ako se učinak tih zadataka odnosi na sve proizvođače proizvoda označenog dotičnom oznakom porijekla ili geografskom oznakom; (b) iz člana 32. stava 4. tačaka (b), (e) i (f), ako se te zadatke obavljaju na međunarodnom, nacionalnom ili regionalnom nivou, ne dovodeći u pitanje mogućnost da proizvođači proizvoda označenog dotičnom oznakom porijekla ili geografskom oznakom te zadatke obavljaju na lokalnom nivou. 5. Grupa proizvođača s poslovnim sjedištem u državi članici koja ne primjenjuje sistem iz stava 1. ovog člana može izvršavati zadatke iz člana 32. stava 4. tačaka (b), (c), (e), (f) u državi članici koja primjenjuje takav sistem. 6. Ako oznaka porijekla ili geografska oznaka označava prekogranično geografskopodručje, tijela dotičnih država članica ili, prema potrebi, Ujedinjene Kraljevine u vezi sa Sjevernom Irskom, sarađuju u određivanju jedinstvene priznate grupe proizvođača. Ako dotične države članice ili, prema potrebi, Ujedinjena Kraljevina u vezi sa Sjevernom Irskom, ne postignu dogovor ili ako jedna od dotičnih država članica ne primjenjuje sistem iz stava 1., za tu oznaku porijekla ili geografsku oznaku ne priznaje se nijedna grupa proizvođača. 7. Države članice mogu odlučiti da se grupe proizvođača priznate na osnovu nacionalnog prava prije 13. maja 2024. priznaju u skladu sa stavom 1.	(4) Udruženje iz stava 3 ovog člana priznaje Ministarstvo rješenjem, na osnovu podnijetog zahtjeva udruženja. (5) Postupanje po zahtjevu za priznavanje vrši se u skladu sa čl. 9 i 10 ovog zakona. (6) Priznato udruženje proizvođača upisuje se u registre iz člana 12 stav 1 ovog zakona. (7) Ako je udruženje proizvođača priznato, jedino je koje ima pravo: 1) izvršavati zadatke iz člana 8 ovog zakona u ime svih proizvođača koji proizvode proizvod označen dotičnom oznakom porijekla ili geografskom oznakom, ne dovodeći u pitanje pravo pojedinačnih proizvođača da djeluju kako bi branili svoje interese; 2) primiti obavještenje od proizvođača prepakovane hrane o upotrebi oznake porijekla ili geografske oznake kao sastojka u nazivu prepakovane hrane, i odlučiti da li će odobriti ili odbiti upotrebu oznake, kao i pravila korišćenja dotične oznake; 3) prijaviti se za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda u skladu sa članom 14 ovog zakona;			
---	--	--	--	--

Ako takva priznata grupa proizvođača ne ispunjava kriterije iz stava 2., prilagođava se relevantnim pravilima do 14. maja 2026. Ako se do tog datuma ne postigne usklađenost, dotična država članica produžava taj rok jednom za najviše godinu dana ili povlači priznanje. 8. Ako primjenjuje sistem priznatih grupa proizvođača iz stava 1., država članica putem digitalnog sistema obavještava Komisiju o nazivu i adresi priznate grupe proizvođača za svaku registrovanu oznaku porijekla ili geografsku oznaku i u slučaju promjene ažurira te informacije. Komisija te informacije objavljuje i u skladu s tim ažurira registar oznaka porijekla ili geografskih oznaka Unije.	4) podnijeti zahtjev za ukidanje rješenja o registraciji u skladu sa članom 15 ovog zakona. 6) iz člana 8 stav 2 tač. 1 i 4 ovog zakona, ako se učinak tih zadataka odnosi na sve proizvođače proizvoda označenog dotičnom oznakom porijekla ili geografskom oznakom; 7) iz člana 8 stav 2 tač. 2, 5 i 6 ovog zakona, ako se te zadatke obavljaju na međunarodnom, nacionalnom ili regionalnom nivou, ne dovodeći u pitanje mogućnost da proizvođači proizvoda označenog dotičnom oznakom porijekla ili geografskom oznakom te zadatke obavljaju na lokalnom nivou. (8) Bliže uslove za priznavanje udruženja proizvođača, obrazac zahtjeva za priznavanje i način rada priznatih udruženja propisuje Ministarstvo.			
Član 34. Udruženja grupa proizvođača 1. Udruženje grupa proizvođača može se osnovati na inicijativu zainteresiranih grupa proizvođača. 2. Udruženje grupa proizvođača može obavljati naročito sljedeće zadatke: (a) učestvovanje u savjetodavnim tijelima;	Član 6 Poslije člana 12 dodaju se tri nova člana koja glase: Udruženja proizvođača oznaka porijekla ili geografskih oznaka i priznata udruženja proizvođača	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Pravilnika kojim će se propisati sadržaj i način podnošenja	IV kvartal 2026

(b) razmjena informacija s javnim tijelima o temama u vezi s politikom u području oznaka porijekla ili geografskih oznaka; (c) davanje prijedloga za unapređenje razvoja politika u području oznaka porijekla ili geografskih oznaka, naročito u pogledu održivosti, borbe protiv prevare i krivotvorenja, stvaranja vrijednosti među poljoprivrednim subjektima, pravila tržišnog takmičenja i ruralnog razvoja; (d) razvoj i širenje najboljih praksi među proizvođačima o politikama u području oznaka porijekla ili geografskih oznaka; (e) učešće u mjerama promocije u smislu Regulative (EU) br. 1144/2014.	oznaka porijekla ili geografskih oznaka Član 12b (1) Udruženja proizvođača oznaka porijekla ili geografskih oznaka i priznata udruženja proizvođača oznaka porijekla ili geografskih oznaka mogu obavljati i sljedeće zadatke: - učestvovati u u savjetodavnim tijelima; - razmjenjivati informacije sa institucijama u vezi sa politikom u području oznaka porijekla ili geografskim oznakama; - davati prijedloge za unapređenje razvoja politika u području oznaka porijekla ili geografskih oznaka, posebno u pogledu održivosti, borbe protiv prevara i krivotvorenja, stvaranja vrijednosti među poljoprivrednim proizvođačima, pravila tržišnog nadmetanja i ruralnog razvoja; - promovirati i širiti najbolje prakse među proizvođačima o politikama u području oznaka porijekla ili geografskih oznaka; - učestvovati u mjerama promocije. (2) Udruženja i priznata udruženja dužna su da najkasnije		izvještaja iz stava 2 ovog člana	
--	--	--	---	--

	do 31. januara tekuće za prethodnu godinu dostave Ministarstvu godišnji izvještaj o sprovedenim aktivnostima i planom budućih aktivnosti. (3) Sadržaj i način podnošenja izvještaja iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.			
Član 35. Zaštita oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla u nazivima domena 1. Registri naziva nacionalnih vršnih domena uspostavljeni u Uniji osiguravaju da se postupcima alternativnog rješavanja sporova u vezi s nazivima domena registrovane oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla priznaju kao pravo na koje se može pozvati u tim postupcima. 2. Komisija je u skladu s članom 87. ovlašćena donijeti delegirane akte kojima se ova Regulativa dopunjuje utvrđivanjem odredaba kojima se EUIPO-u povjerava uspostava sistema informiranja i upozoravanja o nazivima domena te upravljanje tim sistemom, kojim bi se podnosiocu zahtjeva, nakon podnošenja zahtjeva za oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla, pružile informacije o dostupnosti oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla kao naziva domene te, na dobrovoljnoj osnovi, o registraciji naziva domene koji je identičan njegovoj oznaci geografskog porijekla. Registri naziva nacionalnih vršnih domena, uspostavljeni u Uniji, mogu EUIPO-u na dobrovoljnoj osnovi pružiti relevantne informacije i podatke.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

3. Komisija do 14. studenoga 2025. sprovodi evaluaciju nužnosti i izvodivosti sistema informiranja i upozoravanja iz stava 2., uzimajući u obzir funkcioniranje dobrovoljnog pružanja informacija i podataka iz tog stava, te Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće koje sadrži njezine glavne nalaze. Tom se izvještaju prema potrebi prilaže zakonodavni prijedlog.				
Član 36. Pravo na upotrebu Registrovanu oznaku porijekla ili oznaku geografskog porijekla može upotrebljavati svako poljoprivredno gazdinstvo koji stavlja na tržište proizvod koji je u skladu s odgovarajućom specifikacijom proizvoda. Države članice osiguravaju da su poljoprivredna gazdinstva obuhvaćena provjerom usklađenosti sa specifikacijom proizvoda utvrđenom u skladu s članom 39. ove Regulative ili članom 116.a Regulative (EU) br. 1308/2013, kako je primjenjivo. U slučaju da se oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla sastoji od naziva gazdinstva pojedinačnog proizvođača koji je podnio zahtjev, time se ne sprečavaju drugi poljoprivredni subjekti da upotrebljavaju registrovanu oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla, pod uslovom da se upotrebljava za označivanje proizvoda koji je u skladu sa specifikacijom proizvoda.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 13 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 81 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
Član 37. Simboli Unije, oznake i skraćenice 1. Oznake, skraćenice i simboli koji se odnose na oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla smiju se upotrebljavati samo u vezi s proizvodima proizvedenima u skladu s relevantnom specifikacijom proizvoda. Mogu se koristiti i u informativne i obrazovne svrhe, pod	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 18 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list	

uslovom da nije vjerojatno da će se takvom upotrebom potrošač dovesti u zabludu. 2. Utvrđuju se sljedeći simboli Unije namijenjeni označivanju oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla i informišu javnosti o njima: (a) simbol kojim se označavaju zaštićene oznake porijekla poljoprivrednih proizvoda; i (b) simbol kojim se označavaju zaštićene oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla poljoprivrednih proizvoda. Taj se simbol može upotrebljavati i za oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla jakih alkoholnih pića. 3. U slučaju poljoprivrednih proizvoda i jakih alkoholnih pića porijeklom iz Unije koji se stavljaju na tržište pod oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla, pri označivanju i u promotivnom materijalu mora se navesti simbol Unije koji je s njom povezan. U odnosu na označivanje oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla mora se nalaziti u istom vidnom polju kao i simbol Unije. Zahtjevi u pogledu označivanja utvrđeni u članu 13. stavu 1. Regulativa (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Savjeta za prezentovanje obveznih podataka primjenjuju se na oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla. 4. Odstupajući od stava 3. prvog podstava, u slučaju jakih alkoholnih pića simboli Unije mogu se izostaviti. 5. Ako su poljoprivredni proizvodi označeni oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla, oznaka naziva proizvođača ili poljoprivrednog subjekta nalazi se pri označivanju u istom vidnom polju kao i oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla. U tom slučaju naziv poljoprivrednog subjekta smatra se nazivom			CG 22/2017) i članom 84 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
---	--	--	--	--

poljoprivrednog subjekta odgovornog za korak u proizvodnji u kojem je proizvod obuhvaćen oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla dobijen ili koji je odgovoran za sprovođenje znatne prerade tog proizvoda. U slučaju jakih alkoholnih pića označenih oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla, oznaka naziva proizvođača nalazi se pri označivanju u istom vidnom polju kao i oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla. Ako je najveća površina ambalaže ili rezervoara ona opisana u članu 16. stavu 2. Regulative (EU) br. 1169/2011, navođenje naziva proizvođača ili poljoprivrednog subjekta dobrovoljno je. Poljoprivredni proizvodi i jaka alkoholna pića koji se stavljaju na tržište pod oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla, a koji su označeni prije 14. maja 2026., mogu se nastaviti stavljati na tržište bez ispunjavanja obaveze navođenja naziva proizvođača ili poljoprivrednog subjekta u istom vidnom polju kao oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla dok se postojeće zalihe ne potroše. 6. Ako su poljoprivredni proizvodi ili jaka alkoholna pića označeni oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla, oznake „zaštićena oznaka porijekla” ili „zaštićena oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla” mogu se navesti pri označivanju i u promotivnom materijalu poljoprivrednih proizvoda, a oznaka „oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla” može se navesti pri označivanju i u promotivnom materijalu jakih alkoholnih pića. Skraćenice „ZOI” ili „ZOZP” koje odgovaraju oznakama „zaštićena oznaka porijekla” i „zaštićena oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla” mogu se navesti pri				
---	--	--	--	--

označivanju i u promotivnom materijalu poljoprivrednih proizvoda označenih oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla. 7. Oznake i skraćenice Unije mogu se upotrebljavati pri označivanju i u promotivnom materijalu prerađenih proizvoda ako se oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla odnosi na sastojak tih proizvoda. U tom se slučaju oznaka ili kratica navode uz naziv sastojka koji je jasno utvrđen kao sastojak. Simbol Unije ne smije se navesti u vezi s nazivom hrane u smislu člana 17. Regulative (EU) br. 1169/2011. 8. Simboli Unije koji označavaju zaštićenu oznaku porijekla ili zaštićenu oznaku porijekla ili oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla i oznake Unije „zaštićena oznaka porijekla”, „zaštićena oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla” i „oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla” te, prema potrebi, skraćenice „ZOI” ili „ZOZP” mogu se navesti pri označivanju tek nakon objave akta o registraciji te oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. 9. Pri označivanju može se navesti i sljedeće: (a) prikazi geografskog područja porijekla iz specifikacije proizvoda; i (b) tekst, grafički prikaz ili simboli koji se odnose na državu članicu i regiju u kojoj se nalazi to geografsko područje porijekla, pod uslovom da takva upućivanja ne dovode potrošača u zabludu u pogledu pravog identiteta ili porijekla proizvoda. 10. Simboli Unije povezani s oznakama geografskog porijekla upisanima u Unijin registar oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla kojima se označavaju proizvodi porijeklom iz trećih zemalja mogu se				
---	--	--	--	--

navesti na etiketi i u promotivnom materijalu proizvoda, pri čemu se simboli upotrebljavaju u skladu sa stavom 3. 11. Komisija implementacionim aktima određuje tehnička svojstva simbola Unije za oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla te tehnička pravila o njihovoj upotrebi i upotrebi oznaka i kratica na proizvodima koji se stavljaju na tržište pod registriranim oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla, uključujući jezične verzije. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.				
POGLAVLJE 4. Kontrole i implementacija Član 38. Područje primjene 1. Ovo poglavlje primjenjuje se na vino, jaka alkoholna pića i poljoprivredne proizvode. Međutim, stav 2. prvi podstav tačka (a), stav 3. i, kad je riječ o provjeri usklađenosti sa specifikacijom proizvoda, 4. ovog člana te članovi 39., 40., 41. i 44. primjenjuju se samo na jaka alkoholna pića i poljoprivredne proizvode. 2. Za potrebe ovog poglavlja kontrole znače: (a) provjera toga je li proizvod označen oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla proizveden u skladu s odgovarajućom specifikacijom proizvoda; i (b) provjera upotrebe oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla na tržištu, među ostalim na internetskim interfejsima. Za potrebe ovog poglavlja implementacija uključuje sve mjere kojima se nastoji osigurati usklađenost s glavom II. poglavljem 3. ove Regulative.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 62 i 63 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 84 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

3. Nadležna tijela, delegirana tijela i fizičke osobe kojima su delegirane određeni zadaci službenih kontrola ispunjavaju zahtjeve utvrđene u Uredbi (EU) 2017/625. 4. Nezavisno o članu 116. stavu 1. Regulative (EU) 2017/625, Komisija sprovodi kontrole, uključujući revizije, oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla, predviđene u glavi VI. poglavlju I. Regulative (EU) 2017/625, na osnovu analize rizika, u skladu s relativnom količinom oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla u državi članici, brojem sprovedenih kontrola ili nepravilnostima povezanim s provjerom usklađenosti ili upotrebom oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla utvrđenima u godišnjem izvještaju države članice sastavljenom u skladu s članom 113. Regulative (EU) 2017/625. Član 116. stav 2., član 118. i članovi od 120. do 124. Regulative (EU) 2017/625 ne primjenjuju se na kontrole, uključujući revizije, oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla.				
Član 39. Provjera usklađenosti sa specifikacijom proizvoda 1. Za potrebe ovog poglavlja svako poljoprivredno gazdinstvo koji želi učestvovati u bilo kojoj aktivnosti obuhvaćenoj specifikacijom proizvoda označenog oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla obavještava nadležna tijela, delegirana tijela ili fizičke osobe iz stava 3. tačaka (a) i (b). Države članice sastavljaju i ažuriraju popis poljoprivrednih subjekata koji obavljaju aktivnosti koje podliježu jednoj ili više obaveza predviđenih u specifikaciji proizvoda označenog oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla koja je upisana u Unijin registar oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla i koja potiče s njihovog državnog područja.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 62 i 63 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 84 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

2. Proizvođači su odgovorni za vlastite kontrole kojima se osigurava usklađenost sa specifikacijom proizvoda označenog oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla prije stavljanja proizvoda na tržište. 3. Osim vlastitih kontrola iz stava 2., prije stavljanja na tržište proizvoda označenog oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla i porijeklom iz Unije provjeru usklađenosti sa specifikacijom proizvoda sprovodi: (a) jedno ili više nadležnih tijela u smislu člana 3. tačke 3. Regulative (EU) 2017/625; ili (b) jedno ili više delegiranih tijela ili fizičkih osoba kojima su delegirane određeni zadaci službenih kontrola, kako je navedeno u glavi II. poglavlju III. Regulative (EU) 2017/625. 4. Kad je riječ o oznakama porijekla i oznakama geografskog porijekla kojima se označavaju proizvodi porijeklom iz treće zemlje, provjeru usklađenosti sa specifikacijom proizvoda prije stavljanja dotičnog proizvoda na tržište sprovodi: (a) jedno ili više nadležnih tijela koje određuje treća zemlja; ili (b) jedno ili više tijela za sertifikovanje proizvoda. 5. Ako aktivnost obuhvaćenu specifikacijom proizvoda sprovodi jedan ili više poljoprivrednih subjekata u zemlji koja nije zemlja porijekla oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, u specifikaciji proizvoda utvrđuju se odredbe za provjeru usklađenosti tih poljoprivrednih subjekata. Ako se relevantna radnja odvija u Uniji, poljoprivredna gazdinstva o tome obavještavaju nadležna tijela države članice u kojoj se radnja odvija i podliježu provjeri.				
---	--	--	--	--

6. Ako država članica primjenjuje član 9. stav 2., provjeru usklađenosti sa specifikacijom proizvoda osigurava tijelo koje se ne smatra grupom proizvođača u skladu s tim stavom. 7. Troškove provjere usklađenosti sa specifikacijom proizvoda mogu snositi poljoprivredna gazdinstva koja podliježu tim kontrolama. Države članice mogu naplaćivati naknade ili doprinose za pokrivanje, u potpunosti ili djelomično, troškova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti. 8. Komisija donosi implementacione akte koji se odnose na: (a) obavještenja koja treće zemlje trebaju dostaviti Komisiji, među ostalim o nazivima i adresama nadležnih tijela i tijela za sertifikovanje proizvoda; (b) mehanizme za praćenje i provjeru radnji predviđenih u stavu 5. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.				
Član 40. Javne informacije o nadležnim tijelima, delegiranim tijelima, tijelima za sertifikovanje proizvoda i fizičkim osobama 1. Države članice objavljuju nazive i adrese nadležnih tijela, delegiranih tijela i fizičkih osoba iz člana 39. stava 3. za svaki proizvod označen oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla i te informacije ažuriraju. 2. Komisija objavljuje nazive i adrese nadležnih tijela i tijela za sertifikovanje proizvoda iz člana 39. stava 4. i redovno te informacije ažurira. 3. Komisija može uspostaviti digitalni portal na kojem se objavljuju nazivi i adrese nadležnih tijela, delegiranih	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 9 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG, br. 22/2017) i članom 75 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

tijela i tijela za sertifikovanje proizvoda te fizičkih osoba iz stava 1. i 2.				
Član 41. Akreditiranje delegiranih tijela i tijela za sertifikovanje proizvoda 1. Delegirana tijela iz člana 39. stava 3. tačke (b) i tijela za sertifikovanje proizvoda iz člana 39. stava 4. tačke (b) usklađena su i akreditovana u skladu s bilo kojom od sljedećih normi relevantnih za delegirane zadatke: (a) normom EN ISO/IEC 17065 „Ocjena usklađenosti – Zahtjevi za tijela koja certificiraju proizvode, postupke i usluge”; ili (b) normom EN ISO/IEC 17020 „Ocjenjivanje usklađenosti – Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja sprovode inspekciju”. 2. Akreditaciju iz stava 1. sprovodi nacionalno akreditaciono tijelo priznato u skladu s Regulativom (EZ) br. 765/2008 koje je potpisnik multilateralnog sporazuma u okviru Europske saradnje za akreditaciju kojim su obuhvaćene norme iz stava 1. ili akreditaciono tijelo izvan Unije koje je potpisnik multilateralnog sporazuma o priznavanju Međunarodnog akreditacionog foruma ili sporazuma o uzajamnom priznavanju Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija kojima su obuhvaćene norme iz stava 1.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 62 i 63 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG, br. 22/2017) i članom 84 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
Član 42. Provjera i implementacija upotrebe oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla na tržištu 1. Države članice imenuju jedno ili više nadležnih tijela odgovornih za provjeru i za sprovođenje upotrebe oznaka	Član 2 Poslije člana 5 dodaje se novi član koji glasi: “Nadležnosti u oblasti šema kvaliteta Član 5a	Potpuno usklađeno		

porijekla ili oznaka geografskog porijekla nakon što je proizvod označen oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla stavljen na tržište, što uključuje radnje kao što su skladištenje, prevoz, distribucija ili ponuda za prodaju, među ostalim u elektronskoj trgovini. Ta tijela mogu biti ista kao nadležna tijela iz člana 39. stava 3. tačke (a) ove Regulative i člana 116.a stava 2. Regulative (EU) br. 1308/2013. 2. Tijela iz stava 1. djeluju redovno i s odgovarajućom učestalošću na osnovu analize rizika i primljenih obavještenja, među ostalim od grupa proizvođača, kako bi osigurala usklađenost sa specifikacijom proizvoda ili jedinstvenim dokumentom odnosno dokumentom jednakovrijednim jedinstvenom dokumentu za dotičnu oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla, među ostalim u onlajn prezentovanju i označivanju. 3. Države članice preduzimaju odgovarajuće administrativne i pravosudne korake radi sprečavanja ili zaustavljanja upotrebe naziva proizvoda ili usluga, među ostalim putem internetskih interfejsa, koji se proizvode, pružaju ili stavljaju na tržište na njihovu državnom području, ili su namijenjeni izvozu u treće zemlje, a koja je u suprotnosti s članovima 26. i 27. 4. Države članice preduzimaju odgovarajuće administrativne i pravosudne korake kako bi sa svojeg državnog područja onemogućile pristup nazivima domena koji su u suprotnosti s članom 26. stavom 2. 5. Jedno ili više tijela imenovanih u skladu sa stavom 1. olakšavaju razmjenu informacija među relevantnim službama, agencijama i tijelima, kao što su policija, agencije za borbu protiv krivotvorenja, carina, sektori za intelektualno vlasništvo, tijela nadležna za propise o hrani i maloprodajni inspektori, kako bi osigurala efikasno sprovođenje.	Organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo): 1) kreira politiku u oblasti šema kvaliteta; 2) uspostavlja i vodi registre i evidencije u skladu sa ovim zakonom; 3) sarađuje sa međunarodnim organizacijama i nadležnim organima drugih država u oblasti šema kvaliteta; i 4) vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom. Organ uprave nadležan za poslove bezbjednosti hrane, veterinu i fitosanitarne poslove (u daljem tekstu: Uprava): 1) priprema stručne osnove za donošenje propisa za izvršavanje ovog zakona; 2) sprovodi procedure i postupke radi obezbjeđivanja efikasnosti i pravilnog sprovođenja službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti; 3) donosi godišnji plan kontrole u skladu sa ovim zakonom; 4) priprema i sprovodi procedure radi obezbjeđivanja nepristrasnosti, kvaliteta i			
---	---	--	--	--

	konzistentnosti službenih kontrola; 5) priprema i sprovodi procedure radi obezbjeđenja da nadležni inspektori koji sprovode službene kontrole nijesu u konfliktu interesa; 6) sprovodi godišnje programe obuka za nadležne inspektore koji sprovode službene kontrole; 7) razmjenjuje relevantne informacije o rezultatima sprovedenih kontrola i drugim neophodnim informacijama u cilju kontrole subjekta, sa Ministarstvom; 8) priprema program monitoringa proizvođača uključenih u registre u skladu sa ovim zakonom i drugim relevantnim propisima.“ Član 11 Poslije člana 63 dodaju se tri nova člana koja glase: “Organizacija službenih kontrola Član 63a (1) Službene kontrole obuhvataju: inspekcijski nadzor, monitoring, provjeru ispunjenosti uslova propisanih ovim zakonom, reviziju,			
--	--	--	--	--

	uzimanje uzoraka i laboratorijska ispitivanja. (2) Službene kontrole nad sprovođenjem ovog zakona koje se odnose na monitoring, provjeru ispunjenosti uslova propisanih ovim zakonom, reviziju i uzimanje uzoraka radi laboratorijskog ispitivanja vrši Uprava. (3) Službene kontrole koje se odnose na inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo preko poljoprivrednih inspektora i Uprava preko inspektora za hranu, službenih veterinara na granici i graničnih fitosanitarnih inspektora. (4) Uprava je dužna da: - obezbijedi da se službene kontrole vrše nad proizvodima označenim šemama kvaliteta u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije; - obezbijedi da se službene kontrole vrše nad svim sirovinama i gotovim proizvodom kako je definisano usvojenom Specifikacijom proizvoda, u svim fazama proizvodnje i/ili prerade i/ili distribucije; - obezbijedi da se službene kontrole vrše nad opremom,			
--	--	--	--	--

	prevoznim sredstvima, prostorijama, odnosno objektima; - primijeni pripremljene planove za hitne slučajeve, po potrebi; - obezbijedi nepristrasnost, kvalitetno vršenje i dosljednost vršenja službenih kontrola na svim nivoima; - vrši kontrolu primjene postupaka koji se zasnivaju na principima analize opasnosti i kritičnim kontrolnim tačkama - Hazard Analysis and Critical Control Point (u daljem tekstu: HACCP) i dobre poljoprivredne prakse; - obezbijedi efikasnu koordinaciju i saradnju za sprovođenje službenih kontrola; - uspostavi sistem službenih kontrola pri uvozu; - obezbijedi finansijska sredstva za vršenje službenih kontrola; - preduzima upravne mjere i radnje u skladu sa ovim zakonom; - sarađuje sa Evropskom komisijom; - vrši druge poslove u skladu sa ovim zakonom."			
--	--	--	--	--

	Sprovođenje službenih kontrola Član 63b (1) Redovne službene kontrole nad proizodačem i/ili grupom proizodača sertifikovanih nekom od šema kvaliteta vrše se na osnovu rizika i sa odgovarajućom učestalošću, uzimajući u obzir: 1) utvrđene rizike povezane sa: - brojem proizodača unutar udruženja; - usvojenom Specifikacijom proizvoda za određenu registrovanu šemu kvaliteta; - aktivnostima u vezi sa usvojenim planom internih kontrola koje preduzimaju grupe proizodača; - mjestom obavljanja djelatnosti, granice proizvodnje kada su u pitanju geografske oznake ili oznake porijekla, njihova usaglašenost sa usvojenom Specifikacijom proizvoda; i - korišćenjem oznaka i njihovoj prezentaciji, koje mogu da utiču na reputaciju šema kvaliteta; 2) informacije koje mogu da dovedu potrošača u zabludu u pogledu vrste, identiteta,			
--	---	--	--	--

	svojstva, sastava, količine, roka trajanja, države ili mjesta porijekla šema kvaliteta, kao i načina proizvodnje; 3) podatke o prethodno izvršenim kontrolama i njihovu usaglašenost sa ovim zakonom; 4) pouzdanost i rezultate kontrole radi provjere usaglašenosti sa ovim zakonom; i 5) druge informacije koje mogu ukazivati na neusaglašenost sa ovim zakonom. (2) Službene kontrole sprovode se redovno, sa odgovarajućom učestalošću, na osnovu analize rizika. (3) Službene kontrole sprovode se bez prethodne najave, osim u slučaju sprovođenja revizije kada je neophodno prethodno obavijestiti proizvođača ili udruženje proizvođača, a mogu da se sprovode i ad hoc (ad hoc). (4) Službene kontrole za proizvode označene šemama kvaliteta, vrše se na isti način u slučaju izvoza, prilikom stavljanja u promet na teritoriji Crne Gore i prilikom uvoza u Crnu Goru.			
--	--	--	--	--

	Procedure službenih kontrola Član 63c (1) Službene kontrole vrše se prema procedurama koje sadrže uputstva za nadležne inspektore koji sprovode službene kontrole. (2) Procedure iz stava 1 ovog člana obuhvataju: - organizaciju sprovođenja službenih kontrola; - ciljeve koje treba postići; - zadatke, odgovornosti i obaveze nadležnih inspektora; - postupak uzimanja uzoraka, metode i kontrolne tehnike, tumačenje rezultata i odluke koje iz njih proizlaze; - mjere koje se preduzimaju nakon izvršenih službenih kontrola; - provjeru pogodnosti metoda uzimanja uzoraka, načina ispitivanja i testova otkrivanja; i - druge aktivnosti potrebne za efikasno sprovođenje službenih kontrola. (3) Efikasnost službenih kontrola Uprava utvrđuje revizijom, radi preduzimanja korektivnih mjera i ažuriranja			
--	---	--	--	--

	procedura iz stava 1 ovog člana, po potrebi. (4) Uprava može donijeti uputstva i instrukcije za službene kontrole: - za sprovođenje i primjenu HACCP-a; - za druge sisteme kontrole koji su uspostavljeni od strane proizvođača i/ili udruženja radi efikasnijeg ispunjavanja propisanih zahtjeva; i - mikrobiološkoj, fizičkoj i hemijskoj bezbjednosti hrane i hrane za životinje. (5) Nadležni inspektor koji sprovodi službenu kontrolu sačinjava zapisnik o izvršenoj službenoj kontroli koji sadrži predmet i cilj službene kontrole, primijenjenu tehniku, odnosno metodu kontrole, rezultat službene kontrole i po potrebi radnje i mjere koje je proizvođač i/ili udruženje šeme kvaliteta dužno da preduzme u slučaju utvrđivanja neusaglašenosti. (6) Zapisnik iz stava 5 ovog člana sačinjava se u tri primjerka, od kojih se jedan primjerak uručuje proizvođaču i/ili udruženju šeme kvaliteta i koji potpisuje nadležni inspektor			
--	--	--	--	--

	i proizvođaču i/ili udruženju šeme kvaliteta. (7) Procedure iz stava 1 ovog člana donosi Uprava." Član 12 Član 65 mijenja se i glasi: „Ovlašćenja inspektora Član 65 Pored ovlašćenja inspektora utvrđenih zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor, poljoprivredni inspektor i inspektor za hranu imaju i ovlašćenja da: 1) provjeravaju vođenje registara i evidencija u skladu sa ovim zakonom; 2) provjeravaju ispunjenost uslova za upis proizvođača/udruženja u registre i evidencije u skladu sa ovim zakonom; 3) provjeravaju korišćenje registrovanih oznaka i naziva, u proizvodnji i prometu, u skladu sa ovim zakonom; 4) nadziru rad ovlašćenih sertifikacionih tijela u primjeni ovog zakona i propisa donesenih na osnovu			
--	--	--	--	--

	ovog zakona, provjeravju ispunjenost uslova za vršenje poslova ocjenjivanja usaglašenosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa specifikacijom proizvoda; 5)uzima uzorke poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz specifikacije proizvoda; 6)predlaže Ministarstvu brisanje proizvođača i prerađivača poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz odgovarajućih evidencija, ako utvrdi da njihovi proizvodi ne ispunjavaju uslove iz specifikacije; 7)provjeravju stavljanje u promet proizvoda označenih u skladu sa ovim zakonom; 8)obavještavaju druge nadležne organe ako utvrde da je prekršen zakon ili drugi propisi čija je primjena u nadležnosti			
--	---	--	--	--

	tih organa; 9)provjerava i druge uslove propisane ovim zakonom."			
Član 43. Obaveze dobavljača usluga na onlajn tržištu 1. Sve informacije povezane s oglašavanjem, promocijom i prodajom proizvoda koje su dostupne osobama s poslovnim sjedištem u Uniji i koje su u suprotnosti sa zaštitom oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla predviđenom u članovima 26. i 27. ove Regulative smatraju se nezakonitim sadržajem kako je definisano u članu 3. tački (h) Regulative (EU) 2022/2065. 2. Relevantna nacionalna pravosudna ili upravna tijela država članica mogu, u skladu s članom 9. Regulative (EU) 2022/2065, izdati nalog za djelovanje protiv nezakonitog sadržaja iz stava 1. ovog člana. 3. U skladu s članom 16. Regulative (EU) 2022/2065, svaka osoba ili subjekt može obavijestiti pružaoce usluga informacija na poslužiocu o prisutnosti određenog sadržaja koji je u suprotnosti s članovima 26. i 27. ove Regulative.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana: čl. 34, 64, 65, 66 i 67 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG, br. 22/2017) i čl. 86, 94, 95, 96, 97 i 98 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
Član 44. Uzajamna pomoć i razmjena informacija 1. Države članice uzajamno si pomažu u obavljanju kontrola i sprovođenja kako je predviđeno u ovom poglavlju u skladu s glavom IV. Regulative (EU) 2017/625. 2. Komisija implementacionim aktima može utvrditi detaljna pravila o prirodi i vrsti informacija koje se	Član 2 Poslije člana 5 dodaje se novi član koji glasi: Nadležnosti u oblasti šema kvaliteta Član 5a	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i članom 34 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih	

razmjenjuju među državama članicama te načinima razmjene tih informacija za potrebe kontrole i sprovođenja na osnovu ovog poglavlja. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.	Organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo): 1) kreira politiku u oblasti šema kvaliteta; 2) uspostavlja i vodi registre i evidencije u skladu sa ovim zakonom; 3) saraduje sa međunarodnim organizacijama i nadležnim organima drugih država u oblasti šema kvaliteta; i 4) vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom. Organ uprave nadležan za poslove bezbjednosti hrane, veterinu i fitosanitarne poslove (u daljem tekstu: Uprava): 1) priprema stručne osnove za donošenje propisa za izvršavanje ovog zakona; 2) sssprovodi procedure i postupke radi obezbjeđivanja efikasnosti i pravilnog sprovođenja službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti; 3) donosi godišnji plan kontrole u skladu sa ovim zakonom; 4) priprema i sssprovodi procedure radi obezbjeđivanja nepristrasnosti, kvaliteta i konzistentnosti službenih kontrola;		proizvoda (Sl. list CG, br. 22/2017) i članom 86 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023) Takođe, materija se dodatno reguliše članom 2 Zakona o izmjenama i dopunama zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda	
--	---	--	---	--

	5) priprema i sssprovodi procedure radi obezbjeđenja da nadležni inspektori koji ssprovode službene kontrole nijesu u konfliktu interesa; 6) sssprovodi godišnje programe obuka za nadležne inspektore koji ssprovode službene kontrole; 7) razmjenjuje relevantne informacije o rezultatima ssprovedenih kontrola i drugim neophodnim informacijama u cilju kontrole subjekta, sa Ministarstvom; 8) priprema program monitoringa proizvođača uključenih u registre u skladu sa ovim zakonom i drugim relevantnim propisima.			
Član 45. Potvrda o usklađenosti sa specifikacijom proizvoda 1. Poljoprivredno gazdinstvo za čiji se proizvod nakon provjere usklađenosti iz člana 39. ove Regulative i člana 116.a Regulative (EU) br. 1308/2013 utvrdi da je u skladu sa specifikacijom proizvoda oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla zaštićene u skladu s ovom Regulativom, na zahtjev, i zavisno o sistemu koji se primjenjuje u dotičnoj državi članici, ima pravo na jedno od sljedećega:	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 63 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG, br. 22/2017) i članom 85 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023) Materija	

(a) potvrdu, uključujući digitalnim sredstvima, koja može biti ovjerena kopija, kojom se potvrđuje usklađenost njegove proizvodnje sa specifikacijom proizvoda; ili (b) uvrštavanje na popis odobrenih poljoprivrednih subjekata koje je utvrdilo nadležno tijelo, kao što je popis predviđen članom 39. stavom 1. ove Regulative ili članom 116.a Regulative (EU) br. 1308/2013, kako je primjenjivo. Odgovarajući izvod iz popisa („unos na popisu“) stavlja se svakom odobrenom poljoprivrednom subjektuna raspolaganje na internetu. 2. Potvrda o usklađenosti i unos na popisu iz stava 1. tačaka (a) i (b) na zahtjev se stavljaju na raspolaganje implementacionim tijelima, carinskim tijelima ili drugim tijelima u Uniji koja učestvuju u provjeri upotrebe oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla na robu koja je deklarirana za slobodan promet ili stavljena na unutrašnje tržište. Poljoprivredno gazdinstvo može potvrdu ili unos na popisu staviti na raspolaganje javnosti ili bilo kojoj osobi koja može zatražiti dokaz o usklađenosti u sklopu redovnog poslovanja. Ta potvrda i unos na popisu povremeno se ažuriraju na osnovu procjene rizika. 3. Poljoprivredno gazdinstvo koji više nije nosilac potvrde o usklađenosti ili koji je uklonjen s popisa ne smije nastaviti prikazivati niti upotrebljavati potvrdu o usklađenosti ili unos na popisu. 4. Komisija implementacionim aktima utvrđuje detaljna pravila o obliku i sadržaju potvrde o usklađenosti i unosa na popisu, obrascima u kojima ih poljoprivredno gazdinstvo ili trgovci moraju staviti na raspolaganje za kontrolu ili u sklopu redovnog poslovanja kao i okolnostima i obrascima u kojima je za proizvode porijeklom iz trećih zemalja potrebna jednakovrijedna			je regulisana kao i standardom ISO 17065 na osnovu kojeg se akredituje sertifikaciono tijelo,	
---	--	--	--	--

potvrda. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.				
POGLAVLJE 5. Oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla poljoprivrednih proizvoda Član 46. Oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla poljoprivrednih proizvoda 1. „Oznaka porijekla” poljoprivrednog proizvoda naziv je kojim se označava proizvod: (a) koji potiče iz određenog mjesta, određene regije ili, u izuzetnim slučajevima, određene zemlje; (b) čija kvaliteta ili svojstva pretežito ili isključivo nastaju pod utjecajem prirodnih i ljudskih faktora koji su uslovljeni određenim geografskim područjem; i (c) čije se sve faze proizvodnje odvijaju na definisanom geografskom području. 2. „Oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla” poljoprivrednog proizvoda naziv je kojim se označava proizvod: (a) koji potiče iz određenog mjesta, određene regije ili određene zemlje; (b) čija se kvalitet, ugled ili druge svojstva u bitnom pripisuju njegovom geografskom porijeklu; i (c) kod kojeg se najmanje jedna faza proizvodnje odvija na definisanom geografskom području. 3. Nezavisno od stava 1., određeni nazivi registruje se kao oznake porijekla čak i ako sirovine za dotične	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 4 Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

proizvode dolaze sa geografskog područja koje je veće ili različito od definisanog geografskog područja, pod uslovom: (a) da je područje proizvodnje sirovina tačno definisano; (b) da postoje posebni uslovi za proizvodnju sirovina; (c) da postoje sistemi kontrole koji osiguravaju ispunjavanje uslova iz tačke (b); i (d) da su dotične oznake porijekla bile priznate kao oznake porijekla u zemlji porijekla prije 1. maja 2004. Za potrebe ovog stava sirovinama se mogu smatrati samo žive životinje, meso i mlijeko.				
Član 47. Posebna pravila o porijeklu hrane za životinje i sirovina te klanju 1. U pogledu proizvoda životinjskog porijekla, čiji je naziv registruje kao oznaka porijekla, hrana za životinje mora u potpunosti poticati iz definisanog geografskog područja. 2. U mjeri u kojoj nije izvodivo da hrana za životinje u potpunosti potiče iz definisanog geografskog područja, može se dodati hrana za životinje porijeklom izvan tog područja, pod uslovom da to ne utiče na kvalitet ili svojstva proizvoda koji su u suštini uslovljeni geografskim područjem. Količina hrane za životinje porijeklom izvan definisanog geografskog područja ne smije premašiti 50 % suve materijena godišnjoj osnovi. 3. Privremena izmjena, kako je navedeno u članu 24. stavu 5., može odstupati od stava 2. ovog člana dok se ponovno ne uspostavi mogućnost da hrana za životinje potiče iz definisanog geografskog područja, pod uslovom	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5. Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017)	

da povezanost iz člana 49. stava 1. tačke (f) podtačke i. nije u potpunosti poništena. 4. Sva ograničenja porijekla sirovina navedena u specifikaciji proizvoda čiji je naziv registrovan kao oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla opravdana su s obzirom na povezanost iz člana 49. stava 1. tačke (f) podtačke ii. 5. Komisija je u skladu s članom 87. ovlaštena za donošenje delegiranih akata kojima se ova Regulativa dopunjuje utvrđivanjem odstupanja i uslova u pogledu klanja živih životinja i u pogledu porijekla sirovina. Ta odstupanja i uslovi zasnivaju se na objektivnim kriterijumima te uzimaju u obzir dobrobit životinja, kvalitet ili upotreba sirovina i priznato znanje i iskustvo ili prirodne činioce, uključujući ograničenja koja utiču na poljoprivrednu proizvodnju u određenim područjima.				
Član 48. Biljne sorte i životinjske rase 1. Naziv se ne može registrovati kao oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla ako je u sukobu s nazivom biljne sorte ili životinjske rase, što bi potrošača vjerojatno moglo dovesti u zabludu u pogledu pravog identiteta ili porijekla proizvoda označenog oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla, ili dovesti do zabune između proizvoda označenih oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla i dotične biljne sorte ili životinjske rase. 2. Uslovi iz stava 1. ocjenjuju se u odnosu na stvarnu upotrebu naziva koji su u sukobu, uključujući upotrebu naziva biljne sorte ili životinjske rase izvan njezina područja porijekla i upotrebu naziva biljne sorte. 3. Ovom se Regulativom ne sprečava stavljanje na tržište proizvoda koji nije u skladu sa specifikacijom proizvoda registrovane oznake porijekla ili oznake geografskog	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 6 stav 4 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017)	

porijekla, čije označivanje uključuje naziv ili dio naziva te oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, koji sadrži naziv biljne sorte ili životinjske rase ili se od njega sastoji, pod uslovom da su ispunjeni sljedeći uslovi: (a) dotični proizvod sastoji se od dotične biljne sorte ili životinjske rase ili je dobijen iz nje; (b) potrošači se ne dovode u zabludu; (c) upotreba naziva biljne sorte ili životinjske rase čini pošteno tržišno takmičenje; (d) upotrebom naziva biljne sorte ili životinjske rase ne iskorištava se ugled registrovane oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla; i (e) proizvodnja i stavljanje na tržište dotičnog proizvoda proširili su se izvan područja porijekla prije datuma podnošenja zahtjeva za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. 4. Komisija je u skladu s članom 87. ovlaštena za donošenje delegiranih akata kojima se ova Regulativa dopunjuje utvrđivanjem pravila za određivanje upotrebe naziva biljnih sorti i životinjskih pasmina.				
Član 49. Specifikacija proizvoda 1. Specifikacija proizvoda barem sadrži: (a) naziv koji se registruje kao oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla, kako se upotrebljava u trgovini ili svakodnevnom govoru za opis određenog proizvoda u definisanom geografskom području;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 7 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 77 Zakonom o jakim	

(b) opis proizvoda, uključujući, prema potrebi, dotične sirovine, biljne sorte i životinjske rase, uključujući trgovački naziv vrste i njezin znanstveni naziv, kao i glavna fizikalna, kemijska, mikrobiološka ili organoleptička svojstva proizvoda; (c) definiciju geografskog područja, ograničenog u pogledu povezanosti iz tačke (f) podtačke i, ili ii. ovog stava i, ako je primjereno, detalje koji ukazuju na usklađenost sa zahtjevima iz člana 46. stava 3.; (d) dokaz da proizvod potiče s definisanog geografskog područja utvrđenog u skladu s članom 46. stavom 1. točkom (c) ili članom 46. stavom 2. točkom (c); (e) opis metode dobivanja proizvoda i, prema potrebi, autentičnih i nepromjenjivih lokalnih metoda; te podatke o pakiranju ako grupa proizvođača koja podnosi zahtjev tako odredi i navede dovoljne razloge, specifične za proizvod, zbog kojih se pakiranje mora obaviti na definisanom geografskom području kako bi se sačuvala kvaliteta ili osigurala izvornost ili kontrola, uvažavajući pravo Unije, naročito pravo Unije u vezi sa slobodnim kretanjem robe i slobodnim pružanjem usluga; (f) pojedinosti kojima se utvrđuje sljedeće: i. s obzirom na zaštićene oznake porijekla, povezanost kvaliteta ili svojstava proizvoda i geografskog okružja iz člana 46. stava 1. tačke (b). Pojedinosti koje se odnose na ljudske činioce tog geografskog okružja mogu se, prema potrebi, ograničiti na opis upravljanja tlo i krajobrazom, uzgojnih praksi ili bilo kojeg			alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023) i	
--	--	--	--	--

drugog relevantnog ljudskog doprinosa održavanju prirodnih faktora geografskog okruženja iz te odredbe; ii. s obzirom na zaštićenu oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla, povezanost dotične kvaliteta, ugleda ili drugog svojstva proizvoda i geografskog porijekla iz člana 46. stava 2. tačke (b). 2. Specifikacija proizvoda može uključivati i sljedeće: (a) održive prakse kako je utvrđeno u članu 7.; (b) sva specifična pravila označivanja dotičnog proizvoda; (c) druge primjenjive zahtjeve, ako tako predvide države članice ili grupa proizvođača, ako je primjenjivo, uzimajući u obzir činjenicu da takvi zahtjevi moraju biti objektivni, nediskriminirajući i usklađeni s pravom Unije i nacionalnim pravom. 3. Komisija je u skladu s članom 87. ovlaštena donijeti delegirane akte kojima se dopunjuje ova Regulativa utvrđivanjem pravila kojima se ograničavaju informacije sadržane u specifikaciji iz stava 1. ovog člana kad je takvo ograničenje nužno za izbjegavanje podnošenja pretjerano opsežnih zahtjeva za registraciju. 4. Komisija implementacionim aktima može utvrditi pravila o obliku specifikacije proizvoda. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.				
Član 50. Jedinstveni dokument 1. Jedinstveni dokument sadrži: (a) glavne tačke specifikacije proizvoda, prije svega naziv koji se registruje kao oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla, opis proizvoda, uključujući, ako je primjereno, specifična	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 8 stav 6 tačka 2 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih	

pravila koja se odnose na pakiranje i označivanje, te sažetu definiciju geografskog područja; (b) opis povezanosti između proizvoda i geografskog okružja ili geografskog porijekla iz člana 49. stava 1. tačke (f), uključujući, prema potrebi, specifične elemente opisa proizvoda ili metode proizvodnje koji opravdavaju tu povezanost. 2. Komisija implementacionim aktima može utvrditi format i prikaz na internetu jedinstvenog dokumenta iz stava 1. ovog člana te predvidjeti izuzimanje ili anonimizaciju ličnih podataka. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.			proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 4 stav 5 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
GLAVA III. GARANTOVANO TRADICIONALNI SPECIJALITETI I NEOBAVEZNI IZRAZI KVALITETA POGLAVLJE 1. Područje primjene Član 51. Područje primjene Ova glava primjenjuje se na poljoprivredne proizvode, uključujući prehrambene proizvode. Za potrebe ove glave izraz „poljoprivredni proizvodi, uključujući prehrambene proizvode” obuhvata poljoprivredne proizvode namijenjene prehrani ljudi navedeni u Prilogu I. UFEU-u te prehrambeni i poljoprivredni proizvodi navedeni u Prilogu II. ovoj Uredbi. Ova glava ne primjenjuje se na jaka alkoholna pića niti na proizvode od vinove loze kako su definirani u dijelu II. Priloga VII. Uredbi (EU) br. 1308/2013, uz izuzeća vinskog sirčeta.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 3 stav 2 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017)	

POGLAVLJE 2. Garantovano tradicionalni specijaliteti Član 52. Ciljevi 1. Uspostavlja se sistem garantovano tradicionalnih specijaliteta (ZTS-ovi) kako bi se tradicionalne metode proizvodnje i recepti zaštitili pružanjem pomoći: (a) proizvođačima tradicionalnih proizvoda pri stavljanju na tržište i informišu potrošača o svojstvima dodate vrijednosti njihovih tradicionalnih recepata i proizvoda; (b) u stvaranju dodate vrijednosti putem doprinosa poštenom tržišnom natjecanju u lancu stavljanja na tržište, pravednim prihodima za proizvođače i postizanju ciljeva politike ruralnog razvoja. 2. Registracijom i zaštitom garantovano tradicionalnih specijaliteta ne dovodi se u pitanje obaveza proizvođača da se pridržavaju drugih propisa Unije, naročito onih koji se odnose na stavljanje proizvoda na tržište, jedinstvenu zajedničku organizaciju tržišta i označivanje hrane. 3. Direktiva (EU) 2015/1535 ne primjenjuje se na sistem garantovano tradicionalnih specijaliteta utvrđen ovom Regulativom.	Član 7 Član 23 mijenja se i glasi: „(1) Zahtjev za upis u Registar naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljem tekstu: zahtjev za registraciju) može podnijeti samo udruženje proizvođača i/ili prerađivača garantovano tradicionalnog specijaliteta. (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana zahtjev za registraciju može da podnese fizičko ili pravno lice, ako dokaže da je jedini proizvođač ili prerađivač određenog tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda. (3) Članovi udruženja mogu da budu poljoprivredni proizvođači ili predstavnici poljoprivrednih proizvođača koji su djelovanjem povezani sa jednom od faza lanca snabdjevanja proizvodima označenima nazivom garantovano tradicionalnog specijaliteta.	Potpuno usklađeno		
--	---	--------------------------	--	--

	(4) Udruženje proizvođača iz stava 1 ovog člana osniva se radi sprovođenja sljedećih zadataka: - izrade specifikacije proizvoda i podnošenja zahtjeva za registraciju; - preduzimanja mjere za poboljšanje rezultata garantovano tradicionalnog specijaliteta; - razvijanja informativne i promotivne aktivnosti namijenjene informisanju potrošača o svojstvima proizvoda; - preduzimanja mjera za očuvanje i poboljšanje vrijednosti proizvoda. (5) Udruženje iz stava 1 ovog člana može podnijeti zahtjev za registraciju samo za poljoprivredne ili prehrambene proizvode koje proizvodi ili prerađuje. (6) Udruženje iz stava 1 ovog člana, dužno je da vrši unutrašnju kontrolu nad proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom garantovano tradicionalni specijalitet.			
--	---	--	--	--

	(7) Zahtjev za registraciju sadrži naziv i adresu udruženja koje podnosi zahtjev za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta. (8) Uz zahtjev za registraciju podnosi se: 1) specifikacija iz člana 20 ovog zakona; 2) naziv i adresa sertifikacionog tijela koje provjerava usaglašenost sa specifikacijom proizvoda; 3) dokaz kojim se potvrđuju tradicionalne karakteristike i posebna svojstva proizvoda; 4) dokument o internim pravilima, unutrašnjim kontrolama i procedurama udruženja. (9) Zahtjevom za registraciju može se tražiti upis u Registar naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta samo naziv jednog garantovano tradicionalnog specijaliteta. (10) Bliži sadržaj i način			
--	--	--	--	--

	podnošenja zahtjeva za registraciju Ministarstvo."	propisuje		
Član 53. Kriteriji prihvatljivosti 1. Naziv je prihvatljiv za registraciju kao garantovano tradicionalni specijalitet ako opisuje proizvod: (a) čiji način proizvodnje, prerada ili sastav odgovaraju tradicionalnoj praksi za taj proizvod; ili (b) koji se proizvodi od sirovina ili sastojaka koji se tradicionalno upotrebljavaju. 2. Kako bi se registrovao kao garantovano tradicionalni specijalitet, naziv mora: (a) tradicionalno biti upotrebljavan za označivanje proizvoda; ili (b) opisivati tradicionalna svojstva proizvoda. 3. Ako se u postupku prigovora iz člana 61. dokaže da se naziv upotrebljava i u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji, odlukom o registraciji donesenom u skladu s članom 64. stavom 3. točkom (b) može se predvidjeti da naziv garantovano tradicionalnog specijaliteta bude popraćen tvrdnjom „proizvedeno prema tradiciji“, nakon koje neposredno slijedi naziv zemlje ili regije dotičnog proizvoda, kako bi se razlikovali uporedivi proizvodi ili proizvodi istog ili sličnog naziva. 4. Naziv se ne smije registrovati ako se odnosi samo na tvrdnje opštenite prirode koje se upotrebljavaju za niz proizvoda ili tvrdnje propisane posebnim zakonodavstvom Unije. 5. Komisija je u skladu s članom 87. ovlašćena donijeti delegirane akte kojima se ova Regulativa dopunjuje	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 19 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	

utvrđivanjem dodatnih pravila kojima se pojašnjavaju kriteriji prihvatljivosti iz ovog člana.				
Član 54. Specifikacija proizvoda 1. Specifikacija proizvoda barem sadrži: (a) naziv proizvoda koji se predlaže za registraciju, u odgovarajućim jezičnim inačicama; (b) opis proizvoda, uključujući njegove glavna fizikalna, kemijska, mikrobiološka ili organoleptička svojstva; (c) opis metode proizvodnje koju proizvođači moraju slijediti, uključujući, prema potrebi, prirodu i svojstva upotrijebljenih sirovina ili sastojaka te, ako je relevantno, trgovački naziv uključene vrste i njezin znanstveni naziv, kao i metodu pripreme proizvoda; i (d) ključne elemente koji određuju tradicionalna svojstva proizvoda. Specifikacija proizvoda može uključivati i zahtjeve u pogledu označivanja. 2. Komisija je u skladu s članom 87. ovlaštena donijeti delegirane akte kojima se ova Regulatorna dopunjuje utvrđivanjem pravila kojima se ograničavaju informacije sadržane u specifikaciji proizvoda, kad je takvo ograničenje nužno za izbjegavanje pretjerano opsežnih zahtjeva za registraciju. 3. Komisija implementacionim aktima može utvrditi pravila o obliku specifikacije proizvoda. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 20 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
Član 55. Grupe proizvođača	Član 7	Potpuno usklađeno		

1. Grupa proizvođača jest udruženje, nezavisno o njegovom pravnom obliku, proizvođača istog proizvoda ili više njih. Osniva se na inicijativu proizvođača u skladu s prirodom jednog ili više dotičnog proizvoda. Grupa proizvođača djeluje na transparentan i nediskriminirajući način. Članovi GRUPE takođe je demokratski organizuju, kontrolišu i nadziru. 2. Države članice mogu odlučiti da poljoprivredni subjekti, predstavnici poljoprivrednih aktivnosti povezanih s jednom od faza lanca snabdjevanja proizvodima označenima kao garantovano tradicionalni specijalitet te učesnici iz člana 157. Regulative (EU) br. 1308/2013 mogu biti članovi grupe proizvođača ako imaju poseban interes za proizvode koje ta grupa proizvođača obuhvata. Ti članovi ne vrše kontrolu nad grupom proizvođača. 3. Grupa proizvođača može izvršavati posebno sljedeće zadatke: (a) izraditi specifikaciju proizvoda, podnijeti zahtjeve za izmjenu i poništenje, upravljati vlastitim kontrolama svojih članova; (b) preduzeti mjere za poboljšanje rezultata garantovano tradicionalnih specijaliteta; (c) razviti informativne i promotivne aktivnosti namijenjene informisanju potrošača o svojstvima dodate vrijednosti proizvoda; (d) preduzeti mjere za poboljšanje vrijednosti proizvoda te, ako je potrebno, preduzeti korake za spriječavanje ili suzbijanje svih mjera kojima se narušava ugled tih proizvoda.	Član 23 mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za upis u Registar naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljem tekstu: zahtjev za registraciju) može podnijeti samo udruženje proizvođača i/ili prerađivača garantovano tradicionalnog specijaliteta. (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana zahtjev za registraciju može da podnese fizičko ili pravno lice, ako dokaže da je jedini proizvođač ili prerađivač određenog tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda. (3) Članovi udruženja mogu da budu poljoprivredni proizvođači ili predstavnici poljoprivrednih proizvođača koji su djelovanjem povezani sa jednom od faza lanca snabdjevanja proizvodima označenima nazivom garantovano tradicionalnog specijaliteta. (4) Udruženje proizvođača iz stava			
---	---	--	--	--

	1 ovog člana osniva se radi sprovođenja sljedećih zadataka: - izrade specifikacije proizvoda i podnošenja zahtjeva za registraciju; - preduzimanja mjere za poboljšanje rezultata garantovano tradicionalnog specijaliteta; - razvijanja informativne i promotivne aktivnosti namijenjene informisanju potrošača o svojstvima proizvoda; - preduzimanja mjera za očuvanje i poboljšanje vrijednosti proizvoda. (5) Udruženje iz stava 1 ovog člana može podnijeti zahtjev za registraciju samo za poljoprivredne ili prehrambene proizvode koje proizvodi ili prerađuje. (6) Udruženje iz stava 1 ovog člana, dužno je da vrši unutrašnju kontrolu nad proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom garantovano tradicionalni specijalitet. (7) Zahtjev za registraciju sadrži naziv i adresu udruženja koje			
--	--	--	--	--

	podnosi zahtjev za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta. (8) Uz zahtjev za registraciju podnosi se: 1) specifikacija iz člana 20 ovog zakona; 2) naziv i adresa sertifikacionog tijela koje provjerava usaglašenost sa specifikacijom proizvoda; 3) dokaz kojim se potvrđuju tradicionalne karakteristike i posebna svojstva proizvoda; 4) dokument o internim pravilima, unutrašnjim kontrolama i procedurama udruženja. (9) Zahtjevom za registraciju može se tražiti upis u Registar naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta samo naziv jednog garantovano tradicionalnog specijaliteta. (10) Bliži sadržaj i način podnošenja zahtjeva za registraciju propisuje Ministarstvo.			
--	---	--	--	--

<i>Član 56.</i> Nacionalna faza postupka registracije 1. Zahtjeve za registraciju garantovano tradicionalnih specijaliteta može podnijeti samo grupa proizvođača koja podnosi zahtjev. Grupa proizvođača koja podnosi zahtjev jest udruženje, bez obzira kojeg je pravnog oblika, sastavljeno od proizvođača istog proizvoda čiji se naziv predlaže za registraciju ili od jednog proizvođača ako je dotična osoba jedini proizvođač koji je voljan podnijeti zahtjev. Nekoliko grupa proizvođača koje podnose zahtjev iz različitih država članica ili trećih zemalja može podnijeti zajednički zahtjev za registraciju. Javna tijela i druge zainteresirane strane mogu pomoći u pripremi zahtjeva i u povezanom postupku. 2. Zahtjev za registraciju naziva kao garantovano tradicionalnog specijaliteta sadrži: (a) naziv i adresu grupe proizvođača koja podnosi zahtjev; (b) specifikaciju proizvoda iz člana 54. 3. Ako zahtjev priprema grupa proizvođača s poslovnim sjedištem u državi članici, zahtjev se upućuje tijelima te države članice. Država članica ispituje zahtjev kako bi provjerila ispunjava li uslove kriterija prihvatljivosti iz člana 53. U okviru tog ispitivanja država članica sprovodi nacionalni postupak prigovora. Ako država članica smatra da su zahtjevi iz ovog poglavlja ispunjeni, može donijeti pozitivnu odluku i podnijeti zahtjev za registraciju na nivou Unije kako je navedeno u članu 58. 4. Dotična država članica osigurava da svaka fizička ili pravna osoba s legitimnim interesom može osporiti njezinu odluku. Država članica osigurava i objavu pozitivne odluke i odgovarajuće specifikacije proizvoda, kao i elektronski pristup specifikaciji proizvoda.	Član 7 Član 23 mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za upis u Registar naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljem tekstu: zahtjev za registraciju) može podnijeti samo udruženje proizvođača i/ili prerađivača garantovano tradicionalnog specijaliteta. (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana zahtjev za registraciju može da podnese fizičko ili pravno lice, ako dokaže da je jedini proizvođač ili prerađivač određenog tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda. (3) Članovi udruženja mogu da budu poljoprivredni proizvođači ili predstavnici poljoprivrednih proizvođača koji su djelovanjem povezani sa jednom od faza lanca snabdjevanja proizvodima označenima nazivom garantovano tradicionalnog specijaliteta. (4) Udruženje proizvođača iz stava	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati bliži sadržaj i način podnošenja zahtjeva za registraciju	IV kvartal 2026
---	---	-----------------------------	---	------------------------

	1 ovog člana osniva se radi sprovođenja sljedećih zadataka: - izrade specifikacije proizvoda i podnošenja zahtjeva za registraciju; - preduzimanja mjere za poboljšanje rezultata garantovano tradicionalnog specijaliteta; - razvijanja informativne i promotivne aktivnosti namijenjene informisanju potrošača o svojstvima proizvoda; - preduzimanja mjera za očuvanje i poboljšanje vrijednosti proizvoda. (5) Udruženje iz stava 1 ovog člana može podnijeti zahtjev za registraciju samo za poljoprivredne ili prehrambene proizvode koje proizvodi ili prerađuje. (6) Udruženje iz stava 1 ovog člana, dužno je da vrši unutrašnju kontrolu nad proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom garantovano tradicionalni specijalitet. (7) Zahtjev za registraciju sadrži naziv i adresu udruženja koje			
--	--	--	--	--

	podnosi zahtjev za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta. (8) Uz zahtjev za registraciju podnosi se: 1) specifikacija iz člana 20 ovog zakona; 2) naziv i adresa sertifikacionog tijela koje provjerava usaglašenost sa specifikacijom proizvoda; 3) dokaz kojim se potvrđuju tradicionalne karakteristike i posebna svojstva proizvoda; 4) dokument o internim pravilima, unutrašnjim kontrolama i procedurama udruženja. (9) Zahtjevom za registraciju može se tražiti upis u Registar naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta samo naziv jednog garantovano tradicionalnog specijaliteta. (10) Bliži sadržaj i način podnošenja zahtjeva za registraciju propisuje Ministarstvo.			
--	---	--	--	--

<i>Član 57.</i> Zahtjev za registraciju na nivou Unije 1. Zahtjev za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta na nivou Unije sastoji se od specifikacije proizvoda iz člana 54. i: (a) za zahtjeve iz država članica, izjave države članice kojoj je zahtjev upućen u nacionalnoj fazi postupka registracije kojom se potvrđuje da zahtjev ispunjava uslove za registraciju te informacija o svim prihvatljivim prigovorima na nacionalnoj nivou nakon nacionalnog postupka ispitivanja i prigovora; ili (b) za zahtjeve iz trećih zemalja, punomoći, ako podnosioca zahtjeva predstavlja zastupnik. 2. Dokumenti iz stava 1. sastavljaju se na jednom od službenih jezika Unije. 3. Zajednički zahtjev uključuje specifikaciju proizvoda kako je predviđeno u članu 54. i, ako je relevantno, izjavu iz stava 1. tačke (b) ovog člana od svih dotičnih država članica ili trećih zemalja. Povezani nacionalni postupci, uključujući fazu prigovora, sprovode se u svim dotičnim državama članicama. 4. Komisija implementacionim aktima utvrđuje detaljna pravila o postupcima, obliku i prezentovanju zahtjeva za registraciju, uključujući zahtjeve za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta koji se odnose na više od jednog nacionalnog područja. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 23 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
<i>Član 58.</i> Podnošenje zahtjeva za registraciju na nivou Unije	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 23 i	

1. Zahtjev za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta na nivou Unije podnosi se Komisiji elektronski, putem digitalnog sistema. Nakon primitka zahtjeva barem jedne države članice, Komisija prilagođava digitalni sistem kako bi ga u nacionalnom dijelu postupka registracije garantovano tradicionalnog specijaliteta mogla upotrebljavati bilo koja država članica koja to želi. 2. Ako je zahtjev za registraciju pripremio podnosilac s poslovnim sjedištem u trećoj zemlji, zahtjev Komisiji ili direktno podnosi podnosilac zahtjeva, odnosno grupa proizvođača ili pojedinačni proizvođač, ili se on podnosi putem nadležnih tijela dotične treće zemlje. 3. Zajednički zahtjev za registraciju iz člana 56. stava 1. podnosi: (a) jedna od dotičnih država članica; ili (b) podnosilac zahtjeva iz treće zemlje, i to grupa proizvođača ili pojedinačni proizvođač, direktno ili putem nadležnih tijela te treće zemlje. 4. Komisija objavljuje nazive za koje su podneseni zahtjevi za registraciju na nivou Unije putem digitalnog sistema iz stava 1.			24 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
<i>Član 59.</i> Ispitivanje od strane Komisije i objava u svrhu prigovora 1. Komisija ispituje svaki zahtjev koji primi u skladu s članom 58. stavovima 1., 2. i 3. kako bi provjerila sadrži li potrebne informacije i očite pogreške, uzimajući u obzir ishod postupka ispitivanja i prigovora koji je provela dotična država članica. Pri takvom ispitivanju uzima se u obzir ishod nacionalne faze postupka koju je provela dotična država članica.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 24 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	

2. Ispitivanje ne smije trajati duže od šest mjeseci od dana primitka zahtjeva. Komisija od podnosioca zahtjeva može zatražiti sve potrebne dodatne informacije ili izmjene. Ako Komisija uputi takav zahtjev podnosiocu zahtjeva, period ispitivanja ne smije trajati duže od pet mjeseci od dana kada Komisija primi odgovor podnosioca zahtjeva. 3. U slučaju da Komisija ne zaključi ispitivanje iz stava 2. u propisanim rokovima, podnosioca zahtjeva pisanim putem obavještava o razlozima kašnjenja, navodeći procijenjeno vrijeme potrebno za njegovo zaključivanje, koje ne smije biti duže od mjesec dana. 4. Ako na osnovu ispitivanja provedenog u skladu sa stavom 1. ovog člana Komisija smatra da su ispunjeni uslovi utvrđeni u članovima 53., 54., 56. i 57., objavljuje specifikaciju proizvoda u <i>Službenom listu Europske unije</i>.				
Član 60. Osporavanje zahtjeva za registraciju na nacionalnoj nivou 1. Države članice obavještavaju Komisiju o svim nacionalnim upravnim ili sudskim postupcima koji bi mogli dovesti u pitanje registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta. 2. Komisija se izuzima od obaveze poštovanja rokova za sprovođenje ispitivanja iz člana 59. stava 2. i obavještavanja države članice o razlozima kašnjenja ako od države članice primi obavještenje u vezi sa zahtjevom za registraciju u skladu s članom 56., kojom se: (a) Komisiju obavještava da je odluka iz člana 56. stava 3. poništena na nacionalnoj nivou odmah primjenjivom, ali ne i konačnom upravnom ili sudskom odlukom; ili (b) od Komisije traži da suspenduje ispitivanje jer je započet nacionalni upravni ili sudski postupak kako bi	Član 8 U članu 27 stav 1 mijenja se i glasi: „(1) Rješenje o registraciji naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta ukinuće se ako: - se u postupku ocjenjivanja usaglašenosti sa specifikacijom garantovano tradicionalnog specijaliteta, utvrdi da proizvod ne ispunjava uslove iz specifikacije, odnosno da neće biti moguće kontinuirano obezbijediti ispunjavanje uslova iz	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i članom 25 i 26 Zakonom o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	

se osporila valjanost zahtjeva, a država članica smatra da se taj postupak bazira na valjanim razlozima. 3. Izuzeće proizvodi efekte do upućivanja obavještenje države članice Komisiji o tome da je valjanost prvotnog zahtjeva potvrđena ili da država članica povlači svoj zahtjev za suspenziju. 4. Ako je pozitivna odluka države članice iz člana 56. stava 3. u potpunosti ili djelomično poništena konačnom odlukom koju je donio nacionalni sud, država članica prema potrebi razmatra odgovarajuće mjere kao što su povlačenje ili izmjena zahtjeva za registraciju na nivou Unije.	specifikacije garantovano tradicionalnog specijaliteta; - najmanje sedam godina nijedan proizvod zaštićen nazivom garantovano tradicionalnog specijaliteta nije stavljen na tržište."			
<i>Član 61.</i> Postupak prigovora na nivou Unije 1. Tijela države članice ili treće zemlje odnosno fizička ili pravna osoba s legitimnim interesom i poslovnim sjedištem ili boravištem u trećoj zemlji mogu podnijeti prigovor Komisiji u roku od tri mjeseca od datuma objave specifikacije proizvoda u <i>Službenom listu Europske unije</i> u skladu s članom 59. stavom 4. 2. Svaka fizička ili pravna osoba s legitimnim interesom i poslovnim sjedištem ili boravištem u državi članici koja nije država članica iz koje je podnesen zahtjev za registraciju na nivou Unije može podnijeti prigovor državi članici u kojoj ima poslovno sjedište ili boravište u roku koji toj državi članici omogućava ispitivanje tog prigovora i odlučivanje o njegovom podnošenju Komisiji u skladu sa stavom 1. Države članice mogu utvrditi taj rok u svojem nacionalnom zakonodavstvu. 3. U prigovoru se izjavljuje protivljenje registraciji garantovano tradicionalnog specijaliteta. Prigovor koji ne sadrži tu izjavu ništavan je. 4. Komisija provjerava prihvatljivost prigovora. Ako smatra da je prigovor prihvatljiv, Komisija u roku od pet	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 25 i 26 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	

mjeseci od datuma objave iz člana 59. stava 4. specifikacije proizvoda u <i>Službenom listu Europske unije</i> poziva podnosioca prigovora i podnosioca zahtjeva da provedu odgovarajuća savjetovanja tokom razumnog perioda koje ne smije biti duže od tri mjeseca. Komisija podnosiocu zahtjeva prosljeđuje prigovor i sve dokumente koje je dostavio podnosilac prigovora. U bilo kojem trenutku tokom tog perioda Komisija na zahtjev podnosioca zahtjeva može jednom produžiti rok za postizanje sporazuma za najviše tri mjeseca. 5. Podnosilac prigovora i podnosilac zahtjeva bez nepotrebnog odlaganja započinju savjetovanje. Međusobno si dostavljaju relevantne informacije kako bi mogli procijeniti je li zahtjev za registraciju u skladu s uslovima iz ovog poglavlja. 6. U roku od mjesec dana od završetka savjetovanja iz stava 4. podnosilac zahtjeva obavještava Komisiju o rezultatima savjetovanja, među ostalim o svim razmijenjenim informacijama, o tome je li postignut sporazum s jednim ili svim podnosiocima prigovora te o svim posljedičnim izmjenama zahtjeva. Podnosilac prigovora isto tako može Komisiju obavještavati o svojem gledištu na kraju savjetovanja. 7. Ako je nakon završetka savjetovanja specifikacija proizvoda koja je objavljena u skladu s članom 59. stavom 4. izmijenjena, Komisija ponovno ispituje izmijenjeni zahtjev za registraciju. Ako je zahtjev znatno izmijenjen, a Komisija smatra da izmijenjeni zahtjev ispunjava uslove za registraciju, ponovno objavljuje specifikaciju proizvoda u skladu s tim stavom. 8. Dokumenti iz ovog člana sastavljaju se na jednom od službenih jezika Unije. 9. Komisija dovršava ocjenu zahtjeva za registraciju na nivou Unije, uzimajući u obzir sve zahtjeve za prelazne				
---	--	--	--	--

periode, ishod postupka prigovora i sva druga pitanja koja se pojave nakon njegova ispitivanja koja bi mogla podrazumijevati izmjenu specifikacije proizvoda. 10. Komisija je u skladu s članom 87. ovlaštena donijeti delegirane akte kojima se ova Regulatorna dopunjuje utvrđivanjem odredaba kojima se utvrđuju detaljni postupci i rokovi za postupak prigovora. 11. Komisija s pomoću implementacionih akata utvrđuje format i prikaz prigovorâ i propisuje izuzimanje ili anonimizaciju ličnih podataka. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.				
<i>Član 62.</i> Razlozi za prigovor 1. Prigovor podnesen u skladu s članom 61. prihvatljiv je samo ako podnositelj prigovora dokaže da: (a) predloženi garantovano tradicionalni specijalitet nije u skladu s odredbama ovog poglavlja; ili (b) registracija naziva ugrozila bi postojanje potpuno ili djelomično identičnog naziva. 2. Ocjenjuje se prihvatljivost prigovora u odnosu na područje Unije.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana, članom 25 i 26 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017	
<i>Član 63.</i> Prelazne periode za upotrebu garantovano tradicionalnih specijaliteta 1. Za proizvode čija se oznaka sastoji od naziva koji je u suprotnosti s članom 68. ili ga sadrži, Komisija može implementacionim aktima odobriti prelazno period od najviše pet godina kako bi se omogućila daljnja upotreba oznake pod kojom su ti proizvodi stavljeni na tržište, pod uslovom da se prihvatljivim prigovorom, u skladu s članom 56. stavom 3. ili članom 61., na zahtjev za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta čija	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

je zaštita prekršena dokaže da se takva oznaka zakonito upotrebljavala na unutrašnjem tržištu najmanje pet godina prije datuma objave specifikacije proizvoda iz člana 59. stava 4. 2. Implementacioni akti iz stava 1. ovog člana donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2., osim onih u vezi s kojima je prihvatljivi prigovor podnesen u skladu s članom 56. stavom 3., koji se donose bez primjene tog postupka ispitivanja.				
<i>Član 64.</i> Odluka Komisije o zahtjevu za registraciju 1. Ako na osnovu informacija dostupnih Komisiji iz ispitivanja provedenog u skladu s članom 59. Komisija smatra da bilo koji od uslova iz tog članaka nije ispunjen, ona implementacionim aktima odbija zahtjev za registraciju. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2. 2. U nedostatku prihvatljivog prigovora, Komisija implementacionim aktima i bez primjene postupka iz člana 88. stava 2. sprovodi registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta. 3. Ako zaprimi prihvatljivi prigovor, Komisija nakon postupka iz člana 61. te uzimajući u obzir rezultate savjetovanja: (a) donosi implementacione akte o registraciji garantovano tradicionalnog specijaliteta bez primjene postupka iz člana 88. stava 2. ako je postignut sporazum, nakon provjere usklađenosti sporazuma s pravom Unije i, prema potrebi, izmjenjuje informacije objavljene u skladu s članom 59. stavom 4., pod uslovom da takve izmjene nisu znatne; ili	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 24 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	

(b) donosi implementacione akte kojima se odlučuje o zahtjevu za registraciju ako sporazum nije postignut. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2. 4. Implementacionim aktima o registraciji garantovano tradicionalnog specijaliteta predviđaju se svi uslovi primjenjivi na registraciju i ponovnu objavu za informaciju specifikacije proizvode objavljene u skladu s članom 59. stavom 4. i izmijenjene u skladu s postupkom prigovora u slučaju izmjena koje nisu one iz člana 61. stava 7. 5. Sprovođenje regulative Komisije o registraciji i sprovođenje odluke Komisije o odbijanju objavljuju se u <i>Službenom listu Europske unije</i>, seriji L.				
Član 65. Registar garantovano tradicionalnih specijaliteta Unije 1. Komisija implementacionim aktima i bez primjene postupka iz člana 88. stava 2. uspostavlja i održava javno dostupan registar garantovano tradicionalnih specijaliteta Unije. Dokumenti uneseni u taj registar nakon 13. maja 2024. u strojno su čitljivom formatu kako je definisano u članu 2. tački 13. Direktive (EU) 2019/1024. 2. Komisija čuva, u digitalnom ili papirnatom obliku, dokumentaciju koja se odnosi na registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta. U slučaju da se registracija poništi, Komisija 10 godina nakon toga čuva dokumentaciju. 3. Komisija implementacionim aktima određuje sadržaj i prezentovanje registra garantovano tradicionalnih specijaliteta Unije. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 21 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
Član 66. Izmjene specifikacije proizvoda	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom	

1. Grupa proizvođača proizvoda čiji je naziv registrovani garantovano tradicionalni specijalitet može podnijeti zahtjev za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda. U zahtjevima se opisuju i navode razlozi zatraženih izmjena. 2. Postupak izmjene specifikacije proizvoda slijedi <i>mutatis mutandis</i> postupak utvrđen u članovima od 56, do 64. 3. Komisija je u skladu s članom 87. ovlašćena donijeti delegirane akte kojima se dopunjuje ova Regulativa utvrđivanjem pravila o postupku izmjene specifikacije proizvoda. 4. Komisija implementacionim aktima utvrđuje detaljna pravila o postupcima, obliku i prezentovanju zahtjeva za izmjenu specifikacije proizvoda. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2. U skladu s članom 13. maja 2024. u strojno su čitljivom formatu kako je definisano u članu 2. tački 13. Direktive (EU) 2019/1024. 2. Komisija čuva, u digitalnom ili papirnom obliku, dokumentaciju koja se odnosi na registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta. U slučaju da se registracija poništi, Komisija 10 godina nakon toga čuva dokumentaciju. 3. Komisija implementacionim aktima određuje sadržaj i prezentovanje registra garantovano tradicionalnih specijaliteta Unije. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.			28 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
Član 67. Poništenje registracije 1. Komisija može, na vlastitu inicijativu ili na valjano obrazložen zahtjev države članice, treće zemlje ili bilo koje fizičke ili pravne osobe s legitimnim interesom koja ima	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 27 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i	

poslovno sjedište ili boravište u trećoj zemlji implementacionim aktima poništiti registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta u sljedećim slučajevima: (a) ako se više ne može osigurati usklađenost sa specifikacijom proizvoda; (b) ako barem prethodnih sedam uzastopnih godina na tržište nije stavljen nijedan proizvod pod nazivom garantovano tradicionalnog specijaliteta. 2. Komisija implementacionim aktima također može poništiti registraciju na zahtjev proizvođača proizvoda koji se stavlja na tržište pod registrovanim nazivom. 3. Članovi od 56. do 62. i član 64. primjenjuju se <i>mutatis mutandis</i> na postupak poništavanja. Prigovori su prihvatljivi samo ako se njima dokazuje da se zainteresovana fizička ili pravna osoba neprestano komercijalno koristi registrovanim nazivom. 4. Prije donošenja implementacionih akata iz stava 1. i 2. Komisija se savjetuje s tijelima dotične države članice, tijelima dotične treće zemlje ili, ako je to moguće, proizvođačem iz treće zemlje koji je prvotno podnio zahtjev za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta, osim ako poništenje direktno traže ti prvotni podnosioci zahtjeva. Period savjetovanja traje najmanje mjesec dana. 5. Komisija implementacionim aktima utvrđuje detaljna pravila o postupcima, obliku i prezentovanju zahtjeva za poništenje registracije garantovano tradicionalnog specijaliteta. 6. Implementacioni akti iz ovog članstava 1., 2. i 5. donose se u skladu postupku ispitivanja iz člana 88. stava 2.			prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
--	--	--	---	--

<i>Član 68.</i> Ograničenje upotrebe registrovanih garantovano tradicionalnih specijaliteta 1. Registrovani garantovano tradicionalni specijaliteti zaštićeni su od svake zloupotrebe, imitacije ili aludiranja, čak i ako je zaštićeni naziv preveden, među ostalim u pogledu proizvoda koji se upotrebljavaju kao sastojci, ili od svake druge prakse koja potrošača može dovesti u zabludu. 2. Nazivi koji se upotrebljavaju za poljoprivredne ili prehrambene proizvode na nacionalnoj nivou ne dovode do zabune u pogledu registrovanih garantovano tradicionalnih specijaliteta. 3. Zaštita iz stava 1. primjenjuje se i u vezi s proizvodima koji se prodaju na daljinu, na primjer u okviru elektronske trgovine. 4. Komisija može implementacionim aktima utvrditi postupovne zahtjeve za zaštitu garantovano tradicionalnih specijaliteta. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2. 5. Komisija je u skladu s članom 87. ovlašćena donijeti delegirane akte kojima se ova Regulativa dopunjuje utvrđivanjem dodatnih pravila o upotrebi garantovano tradicionalnih specijaliteta u nazivu prerađenih proizvoda s upućivanjem na upotrebu uporedivih sastojaka i kriterije za dodjeljivanje bitnih svojstava prerađenim proizvodima.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 32 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
<i>Član 69.</i> Izuzeća za određene upotrebe Odredbama ovog poglavlja ne dovodi se u pitanje: (a) upotreba naziva koji su generički u Uniji, čak ako je generički naziv dio naziva koji je zaštićen kao garantovano tradicionalni specijalitet;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 32 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i	

(b) stavljanje na tržište proizvoda čije označivanje sadrži ili se sastoji od naziva biljne sorte ili životinjske rase koji se upotrebljava u dobroj vjeri; (c) primjena pravila Unije ili pravila država članica kojima se uređuje intelektualno vlasništvo, a posebno onih koja se odnose na Oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla i žigove te prava dodijeljena u skladu s tim pravilima.			prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
<i>Član 70.</i> Simboli Unije, oznake i skraćenice 1. Utvrđuje se simbol Unije za proizvode koji su označeni kao garantovano tradicionalni specijalitet. Oznaka „garantovano tradicionalni specijalitet“, kratica „ZTS“ i simbol Unije koji se odnosi na garantovano tradicionalni specijalitet mogu se upotrebljavati samo u vezi s proizvodima proizvedenima u skladu s odgovarajućom specifikacijom proizvoda. Mogu se koristiti i u informativne i obrazovne svrhe, pod uslovom da nije vjerovatno da će se takvom upotrebom potrošač dovesti u zabludu. Oznaka „garantovano tradicionalni specijalitet“ ili odgovarajuća kratica „ZTS“ može se navesti pri označivanju. 2. U slučaju proizvoda porijeklom iz Unije koji se stavljaju na tržište kao garantovano tradicionalni specijalitet registrujen u skladu s ovom Regulativom, simbol Unije iz stava 2. ovog člananavodi se pri označivanju i u promotivnom materijalu, zajedno s registrovanim nazivom u istom vidnom polju. Na registrovani garantovano tradicionalni specijalitet primjenjuju se pravila o označivanju utvrđena u članu 13. stavu 1. Regulative (EU) br. 1169/2011 za prezentovanje obveznih podataka.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno uslađeno	Materija je regulisana članom 29 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	

3. Pri označivanju garantovano tradicionalnih specijaliteta proizvedenih izvan Unije može se upotrijebiti simbol Unije. 4. Komisija implementacionim aktima utvrđuje tehnička svojstva simbola Unije te tehnička pravila o njihovoj upotrebi i upotrebi oznake i skraćenice na proizvodima koji se stavljaju na tržište kao garantovano tradicionalni specijalitet, uključujući jezične verzije. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.				
Član 71. Učestvovanje u sistemu garantovano tradicionalnih specijaliteta 1. Svaki poljoprivredno gazdinstvo koji na tržište stavlja proizvod koji je u skladu s odgovarajućom specifikacijom proizvoda može upotrebljavati naziv registrirani kao garantovano tradicionalni specijalitet. 2. Države članice osiguravaju da su poljoprivredno gazdinstva obuhvaćeni provjerom usklađenosti sa specifikacijom proizvoda utvrđenom u skladu s članom 72.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 30 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
Član 72. Kontrole i implementacija 1. Kontrole garantovano tradicionalnih specijaliteta znače: (a) provjeru toga je li proizvod označen kao garantovano tradicionalni specijalitet proizveden u skladu s odgovarajućom specifikacijom proizvoda; i (b) provjeru upotrebe garantovano tradicionalnih specijaliteta na tržištu. 2. Za potrebe ovog poglavlja implementacija uključuje svako djelovanje kojim se nastoji osigurati usklađenost s članovima 68., 69. i 70. ove Regulative.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članovima 62 i 63 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	

3. Nadležna tijela, delegirana tijela i fizičke osobe kojima su delegirane određeni zadaci službenih kontrola ispunjavaju odgovarajuće zahtjeve utvrđene u Uredbi (EU) 2017/625. 4. Svaki poljoprivredno gazdinstvo koji želi učestvovati u bilo kojoj aktivnosti koja podliježe jednoj ili više obaveza predviđenih u specifikaciji proizvoda označenog kao garantovano tradicionalni specijalitet obavještava nadležna tijela, delegirana tijela ili fizičke osobe iz stava 6. tačka (a) i (b). Države članice sastavljaju i ažuriraju popis poljoprivrednih subjekata koji obavljaju aktivnosti koje podliježu jednoj ili više obaveza predviđenih u specifikaciji proizvoda označenog kao garantovano tradicionalni specijalitet unesen u Unijin registar garantovano tradicionalnih specijaliteta s njihovog državnog područja. 5. Proizvođači su, prije stavljanja proizvoda na tržište, odgovorni za vlastite kontrole kojima se osigurava usklađenost sa specifikacijom proizvoda za proizvode označene kao garantovano tradicionalni specijalitet. 6. Osim vlastitih kontrola iz stava 5., prije stavljanja na tržište proizvoda označenog kao garantovano tradicionalni specijalitet i porijeklom iz Unije provjeru usklađenosti sa specifikacijom proizvoda sprovodi: (a) jedno ili više nadležnih tijela u smislu člana 3. tačke 3. Regulative (EU) 2017/625; ili (b) jedno ili više delegiranih tijela ili fizičkih osoba kojima su delegirane određeni zadaci službenih kontrola, kako je navedeno u glavi II. poglavlju III. Regulative (EU) 2017/625. 7. Za proizvode porijeklom iz trećih zemalja koji su označeni kao garantovano tradicionalni specijalitet				
--	--	--	--	--

provjeru usklađenosti sa specifikacijom proizvoda prije stavljanja proizvoda na tržište sprovodi: (a) jedno ili više nadležnih tijela koje određuje treća zemlja; ili (b) jedno ili više tijela za sertifikovanje proizvoda. Troškove provjere usklađenosti sa specifikacijom proizvoda mogu snositi poljoprivredno gazdinstvo koji podliježu tim kontrolama. Države članice mogu zaračunati naknadu za pokrivanje svojih troškova provjere usklađenosti sa specifikacijom proizvoda. 8. Države članice objavljuju nazive i adrese nadležnih tijela, delegiranih tijela i fizičkih osoba iz stava 6. za svaki proizvod označen kao garantovano tradicionalni specijalitet i te informacije ažuriraju. 9. Komisija objavljuje nazive i adrese nadležnih tijela i tijela za sertifikovanje proizvoda iz stava 7. i redovno ažurira te informacije. 10. Komisija može uspostaviti digitalni portal na kojem se objavljuju nazivi i adrese nadležnih tijela, delegiranih tijela i tijela za sertifikovanje proizvoda te fizičkih osoba iz stava 6. i 7. 11. Komisija donosi implementacione akte koji se odnose na obavještenje koju treće zemlje trebaju dostaviti Komisiji, među ostalim o nazivima i adresama nadležnih tijela i tijela za sertifikovanje proizvoda. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2. 12. Komisija može implementacionim aktima i bez primjene postupka iz člana 88. stava 2. utvrditi načine objave naziva i adrese nadležnih tijela i delegiranih tijela iz ovog člana.				
Član 73.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 62 i	

Akreditiranje delegiranih tijela i tijela za sertifikovanje proizvoda 1. Delegirana tijela iz člana 72. stava 6. tačke (b) i tijela za sertifikovanje proizvoda iz člana 72. stava 7. tačke (b) usklađena su i akreditovana u skladu s bilo kojom od sljedećih normi relevantnih za delegirane zadatke: (a) normom EN ISO/IEC 17065 „Ocjena usklađenosti – Zahtjevi za tijela koja certificiraju proizvode, postupke i usluge”; ili (b) normom EN ISO/IEC 17020 „Ocjenjivanje usklađenosti – Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja sprovode inspekciju”. 2. Akreditaciju iz stava 1. sprovodi nacionalno akreditaciono tijelo priznato u skladu s Regulativom (EZ) br. 765/2008 koje je potpisnik multilateralnog sporazuma u okviru Europske saradnje za akreditaciju kojim su obuhvaćene norme iz stava 1. ili akreditaciono tijelo izvan Unije koje je potpisnik multilateralnog sporazuma o priznavanju Međunarodnog akreditacionog foruma ili sporazuma o uzajamnom priznavanju Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija kojima su obuhvaćene norme iz stava 1.			63 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG, br. 22/2017)	
Član 74. Provjera i implementacija upotrebe garantovano tradicionalnih specijaliteta na tržištu 1. Države članice imenuju jedno ili više nadležnih tijela odgovornih za provjeru i za sprovođenje upotrebe garantovano tradicionalnih specijaliteta nakon što je proizvod označen kao garantovano tradicionalni specijalitet stavljen na tržište, što uključuje radnje kao što su skladištenje, provoz, distribucija ili ponuda za prodaju, među ostalim u elektronskoj trgovini. Ta tijela mogu biti ista kao nadležna tijela iz člana 72. stava 6. tačke (a).	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članovima 62 i 63 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	

Provjera upotrebe garantovano tradicionalnih specijaliteta sprovodi se na osnovu analize rizika. 2. Tijela iz stava 1. osiguravaju usklađenost sa specifikacijom proizvoda dotičnog garantovano tradicionalnog specijaliteta. 3. Države članice preduzimaju odgovarajuće administrativne i pravosudne korake radi sprečavanja ili zaustavljanja upotrebe naziva proizvoda ili usluga koji se proizvode, pružaju ili stavljaju na tržište na njihovu državnom području ili koji su namijenjeni izvozu u treće zemlje, a koja je u suprotnosti sa zaštitom garantovano tradicionalnog specijaliteta predviđenom u članu 68. 4. Jedno ili više nadležnih tijela imenovanih u skladu sa stavom 1. olakšavaju razmjenu informacija među relevantnim službama, agencijama i tijelima, kao što su policija, agencije za borbu protiv krivotvorenja, carina, sektori za intelektualno vlasništvo, tijela nadležna za propise o hrani i maloprodajni inspektori, kako bi osigurala efikasno sprovođenje.				
Član 75. Obaveze dobavljača usluga na onlajn tržištu 1. Sve informacije povezane s oglašavanjem, promocijom i prodajom proizvoda koje su dostupne osobama s poslovnim sjedištem u Uniji i koje su u suprotnosti sa zaštitom garantovano tradicionalnog specijaliteta predviđenom u članu 68. ove Regulative smatraju se nezakonitim sadržajem kako je definiran u članu 3. tački (h) Regulative (EU) 2022/2065. 2. Relevantna nacionalna pravosudna ili upravna tijela država članica mogu, u skladu s članom 9. Regulative (EU) 2022/2065, izdati nalog za djelovanje protiv nezakonitog sadržaja iz stava 1. ovog člana.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana: čl. 34, 64, 65, 66 i 67 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG, br. 22/2017)	
Član 76. Uzajamna pomoć i razmjena informacija	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom	

1. Države članice uzajamno se pomažu u obavljanju kontrola i provedbi propisanim u ovom poglavlju u skladu s glavom IV. Regulative (EU) 2017/625. 2. Komisija implementacionim aktima može utvrditi detaljna pravila o prirodi i vrsti informacija koje se razmjenjuju među državama članicama te načinima razmjene tih informacija za potrebe kontrola i sprovođenja na osnovu ovog poglavlja. Ti implementacioni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.			34 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG, br. 22/2017)	
Član 77. Potvrda o usklađenosti sa specifikacijom proizvoda 1. Poljoprivredno gazdinstvo za čiji se proizvod nakon provjere usklađenosti iz člana 72. utvrdi da je u skladu sa specifikacijom proizvoda garantovano tradicionalnog specijaliteta zaštićenoga u skladu s ovom Regulativom, na zahtjev, i zavisno o sistemu koji se primjenjuje u dotičnoj državi članici, ima pravo na jedno od sljedećeg: (a) potvrdu, koja može biti ovjereni primjerak, kojom se potvrđuje usklađenost sa specifikacijom proizvoda; ili (b) uvrštavanje na popis odobrenih poljoprivrednih subjekata koji je utvrdilo nadležno tijelo, kao što je popis predviđen članom 72. stavom 4. Odgovarajući izvod iz popisa („unos na popisu“) stavlja se svakom odobrenom poljoprivrednom subjektu na raspolaganje na internetu. 2. Potvrda o usklađenosti i unos na popisu iz stava 1. tačaka (a) odnosno (b) povremeno se ažuriraju na osnovu procjene rizika. 3. Poljoprivredno gazdinstvo koji više nije nosioci potvrde o usklađenosti ili koji je uklonjen s popisa ne smije nastaviti prikazivati niti upotrebljavati potvrdu o usklađenosti ili unos na popisu.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 24 Zakonom o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	

4. Komisija implementacionim aktima utvrđuje detaljna pravila o obliku i sadržaju potvrde o usklađenosti i unosa na popisu, kao i o okolnostima pod kojima, te o obrascima u kojima ih poljoprivredno gazdinstvo ili trgovci moraju staviti na raspolaganje radi kontrole ili u sklopu redovnog poslovanja, među ostalim u slučaju jednakovrijedne potvrde za proizvode porijeklom iz trećih zemalja. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.				
POGLAVLJE 3. Neobavezni izrazi kvaliteta Član 78. Cilj Uspostavlja se sistem neobaveznih izraza kvaliteta kako bi se proizvođačima poljoprivrednih proizvoda olakšalo pružanje informacija unutar unutrašnjeg tržišta o svojstvima ili atributima dodate vrijednosti svojih proizvoda.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 2 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
Član 79. Nacionalna pravila 1. Države članice mogu zadržati nacionalna pravila o neobaveznim izrazima kvaliteta i sistemima kvaliteta koji nisu obuhvaćeni ovom Regulativom, pod uslovom da su ta pravila u skladu s pravom Unije. 2. Komisija može uspostaviti i pružati podršku za digitalni sistem koji će sadržiti izraze i sisteme iz stava 1. u cilju poticanja znanja o proizvodima i sistemima diljem Unije. Komisija može implementacionim aktima utvrditi tehničke pojedinosti potrebne za obavješćivanje o neobaveznim izrazima kvaliteta. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članovima od 35 do 61 Zakonom o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
Član 80. Neobavezni izrazi kvaliteta	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana	

1. Neobavezni izrazi kvaliteta moraju ispunjavati sljedeće kriterije: (a) odnose se na svojstvo jedne ili više kategorija proizvoda ili na atribut poljoprivredne proizvodnje ili prerade koja se primjenjuje na određenim područjima; (b) njihovog upotreba dodaje vrijednost proizvodu u usporedbi s proizvodima sličnog tipa; i (c) od značaja su za cijelu Uniju. 2. Neobavezni izrazi kvaliteta kojima se opisuju tehničke značajke proizvoda s ciljem provođenja obveznih tržišnih standarda i čija namjera nije informiranje potrošača o značajkama tih proizvoda nisu obuhvaćeni područjem primjene ovog poglavlja. 3. Neobavezni izrazi kvaliteta ne uključuju neobvezne rezervirane izraze koji podržavaju i dopunjuju specifične tržišne standarde utvrđene na sektorskoj osnovi ili na osnovi kategorije proizvoda. 4. Radi uvažavanja posebnih svojstava određenih sektora te očekivanja potrošača Komisija je u skladu s članom 87. ovlašćena donijeti delegirane akte kojima se dopunjuje ova Regulatorna utvrđivanjem detaljnih pravila o kriterijumima iz stava 1. ovog člana. 5. Komisija implementacionim aktima može utvrditi pravila o obrascima, postupcima ili drugim tehničkim detaljima potrebnima za primjenu ovog poglavlja. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2. 6. Pri donošenju delegiranih i implementacionih akata u skladu sa stavovima 4. i 5. Komisija uzima u obzir sve relevantne međunarodne standarde.			članovima od 35 do 61 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
Član 81. Rezervacija dodatnih neobaveznih izraza kvaliteta	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana	

Kako bi se uzela u obzir očekivanja potrošača, razvoj znanstvenih i tehničkih spoznaja, stanje na tržištu te razvoj tržišnih standarda i međunarodnih standarda, Komisija je u skladu s članom 87. ovlaštena donijeti delegirane akte kojima se ova Regulativa dopunjuje rezerviranjem dodatnih neobaveznih izraza kvaliteta i utvrđivanjem uslova njihove upotrebe.			članovima od 35 do 61 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
Član 82. Planinski proizvod 1. Izraz „planinski proizvod” utvrđuje se kao neobavezni izraz kvaliteta. Rezerviran je kao složenica. Upotrebljava se isključivo za opisivanje proizvoda namijenjenih prehrani ljudi koji su navedeni na popisu u Prilogu I. UFEU-a, a na koje se odnosi sljedeće: (a) i sirovine i hrana za životinje iz uzgoja potječu pretežno s planinskih područja; (b) u slučaju prerađenih proizvoda, prerada se također tako odvija na planinskim područjima. 2. Za potrebe ovog članaplaninska područja unutar Unije su ona koja su razgraničena na osnovu člana32. stava 2. Regulative (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Savjeta (30). Za proizvode trećih zemalja, planinska područja uključuju područja koja je dotična treća zemlja službeno označila kao planinska područja ili koja ispunjavaju kriterije istovjetne onima iz člana32. stava 2. Regulative (EU) br. 1305/2013. 3. U opravdanim slučajevima i kako bi se uzela u obzir prirodna ograničenja koja utiču na poljoprivrednu proizvodnju u planinskim područjima, Komisija je u skladu s članom 87. ovlaštena donijeti delegirane akte kojima se dopunjuje ova Regulativa utvrđivanjem odstupanja od uslova upotrebe iz stava 1. ovog člana,	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 46 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	

naročito uslova pod kojima se dopušta da sirovine ili hrana za životinje potječu s područja koja nisu planinska, uslova pod kojima se dopušta prerada proizvoda izvan planinskih područja u geografskom području izvan planinskih područja na geografskom području koje treba definirati te definicije tog geografskog područja. 4. Radi uvažavanja prirodnih ograničenja koja utiču na poljoprivrednu proizvodnju u planinskim područjima Komisija je u skladu s članom 87. ovlašćena donijeti delegirane akte kojima se dopunjuje ova Regulativa u vezi s utvrđivanjem metoda proizvodnje i drugih kriterija važnih za primjenu neobveznog izraza kvaliteta određenog u stavu 1. ovog člana.				
Član 83. Ograničenja upotrebe i kontrole 1. Neobavezni izraz kvaliteta smije se upotrebljavati samo za opisivanje proizvoda koji su u skladu s odgovarajućim uslovima upotrebe. 2. Odredbe ovog poglavlja ne dovode u pitanje primjenu pravila Unije ili nacionalnih pravila kojima se uređuje intelektualno vlasništvo, a posebno onih koja se odnose na Oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla te žigove i prava dodijeljena na osnovu tih pravila. 3. Komisija implementacionima aktima može utvrditi pravila upotrebe neobaveznih izraza kvaliteta. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2. 4. Države članice sprovode kontrole na osnovu analize rizika kako bi osigurale usklađenost sa zahtjevima iz ovog poglavlja te, u slučaju kršenja, izriče odgovarajuće administrativne sankcije.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članovima 65 i 66 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
GLAVA IV. IZMJENE REGULATIVA (EU) BR. 1308/2013, (EU) 2019/787 I (EU) 2019/1753	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 77, 85 Zakona o jakim	

Član 84. Izmjene Regulative (EU) br. 1308/2013 Regulativa (EU) br. 1308/2013 mijenja se kako slijedi: 1. u članu 93. stavu 1. tačka (b) zamjenjuje se sljedećim: „(b) „oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla” znači naziv, uključujući tradicionalno korišteni naziv, kojim se označava proizvod iz člana 92. stava 1.: i. čija se specifičan kvalitet, ugled ili druga svojstva mogu pripisati geografskom porijeklu; ii. koji potiče iz određenog mjesta, određene regije ili određene zemlje; iii. u kojem najmanje 85 % grožđa upotrijebljenog za njegovom proizvodnju potiče isključivo s tog geografskog područja; iv. čija se proizvodnja odvija na tom geografskom području; i v. koji je dobijen od sorti vinove loze koje pripadaju vrsti <i>Vitis vinifera</i> ili su nastale križanjem vrste <i>Vitis vinifera</i> s drugim vrstama iz roda <i>Vitis</i>;”; 2. članovi 94. i 95. zamjenjuju se sljedećim: „Član 94. Specifikacija proizvoda 1. Specifikacija proizvoda omogućava zainteresiranim stranama da provjere relevantne uslove proizvodnje u odnosu na oznaku porijekla ili oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla. Specifikacija proizvoda sadrži:			alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
---	--	--	--	--

(a) naziv koji se želi zaštititi; (b) kategorije proizvoda od vinove loze; (c) vrstu oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, odnosno zaštićenu oznaku porijekla ili zaštićenu oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla; (d) opis vina: i. u pogledu oznake porijekla, najvažnija analitička i organoleptička svojstva; ii. u pogledu oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, najvažnija analitička svojstva te procjenu ili naznaku njihovih organoleptičkih svojstava; (e) prema potrebi, posebne enološke postupke koji se upotrebljavaju pri proizvodnji vina ili vina te relevantna ograničenja u njihovoj proizvodnji; (f) definiciju geografskog područja, ograničenog s obzirom na povezanost iz tačke (i) ovog stava; (g) maksimalne prinose po hektaru; (h) sortu ili sorte vinove loze od kojih je proizvedeno vino odnosno vina; (i) detalje o povezanosti iz člana 93. stava 1. tačke (a) podtačke i. ili, zavisno o slučaju, tačke (b) podtačke i.: i. u pogledu zaštićene oznake porijekla, povezanost između kvaliteta ili svojstava proizvoda i geografskog okruženja iz člana 93. stava 1. tačke (a)				
--	--	--	--	--

podtačke i.; pojedinosti koje se odnose na ljudske činioce tog geografskog okruženja mogu se, ako je to relevantno, ograničiti na opis upravljanja tlo, biljnim materijalom i krajobrazom, uzgojnih praksi ili bilo kojeg drugog relevantnog ljudskog doprinosa održavanju prirodnih faktora geografskog okruženja iz te tačke; ii. u pogledu zaštićene oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, povezanost određene kvaliteta, ugleda ili drugog svojstva proizvoda i geografskog porijekla iz člana 93. stava 1. tačke (b) podtačke i.; (j) druge primjenjive zahtjeve, ako su tako predvidjele države članice ili, ako je primjenjivo, priznata grupa proizvođača, pod uslovom da su takvi zahtjevi objektivni, nediskriminirajući i usklađeni s pravom Unije i nacionalnim pravom. 2. Specifikacija proizvoda može sadržiti održive prakse u skladu s članom 7. Regulative (EU) 2024/1143 Europskog parlamenta i Savjeta (*1). 3. Ako se vino ili vina mogu djelomično dealkoholizirati, specifikacija proizvoda sadrži i opis djelomično dealkoholiziranog vina odnosno vinâ u skladu sa stavom 1. točkom (d) mutatis mutandis i, prema potrebi, posebne enološke postupke koji se upotrebljavaju za proizvodnju djelomično dealkoholiziranog vina ili vinâ, kao i relevantna ograničenja u njihovoj proizvodnji. Član 95. Jedinstveni dokument 1. Jedinstveni dokument sadrži sljedeće:				
---	--	--	--	--

(a) naziv koji se želi zaštititi kao oznaku porijekla ili oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla; (b) državu članicu ili treću zemlju kojoj pripada razgraničeno područje; (c) vrstu oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla; (d) opis vina; (e) kategorije proizvoda od vinove loze; (f) maksimalne prinose po hektaru; (g) oznaku sorte ili sorti vinove loze od kojih je proizvedeno vino odnosno vina; (h) sažetu definiciju razgraničenog geografskog područja; (i) opis povezanosti iz člana 94. stava 1. tačke (i); (j) prema potrebi, određene enološke postupke korištene prilikom proizvodnje vina te relevantna ograničenja kod njihove proizvodnje; (k) prema potrebi, posebna pravila u pogledu pakovanja i označivanja, kao i sve ostale relevantne ključne zahtjeve. 2. Ako su zahtjevom obuhvaćene različite kategorije proizvoda od vinove loze, pojedinosti kojima se potvrđuje navedena povezanost iz člana 94. stava 1.				
--	--	--	--	--

tačke (i) moraju se navesti za svaku kategoriju dotičnih proizvoda od vinove loze. (*1) Regulativa (EU) 2024/1143 Europskog parlamenta i Savjeta od 11. travnja 2024. o oznakama geografskog porijekla za vino, jaka alkoholna pića i poljoprivredne proizvode, garantovano tradicionalnim specijalitetima i neobaveznim izrazima kvaliteta za poljoprivredne proizvode, izmjeni regulativa (EU) br. 1308/2013, (EU) 2019/787 i (EU) 2019/1753 te stavljanju izvan snage Regulative (EU) br. 1151/2012 (SL L, 2024/1143, 23.4.2024., EU: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj)."; 3. članovi od 96. do 99. brišu se; 4. u članu 100. brišu se stavci 1. i 2.; 5. članovi 101. i 102. brišu se; 6. član 103. zamjenjuje se sljedećim: „Član 103. Zaštita Zaštićene oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla iz ove Regulative zaštićene su u skladu s članovima od 26. do 31., 35. i 36. Regulative (EU) 2024/1143.”; 7. članovi od 104. do 106. brišu se; 8. u članu 107. brišu se stavci 2., 3. i 4.; 9. član 110. zamjenjuje se sljedećim: „Član 110. Sprovođenje ovlaštenja				
---	--	--	--	--

1. Komisija može donijeti implementacione akte kojima se utvrđuju pravila o: (a) obliku specifikacije proizvoda; (b) definiciji formata i prikazu jedinstvenog dokumenta na internetu iz člana 95.; (c) izuzimanju ili anonimizaciji ličnih podataka. 2. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2. Regulative (EU) 2024/1143.”; 10. umeće se sljedeći član: „Član 113.a Veza s oznakama porijekla i oznakama geografskog porijekla 1. Registracija tradicionalnog izraza čija bi upotreba bila u suprotnosti s članom 26. Regulative (EU) 2024/1143 odbija se ako je zahtjev za registraciju tradicionalnog izraza podnesen nakon datuma podnošenja zahtjeva za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla Komisiji. 2. Komisija implementacionim aktima proglašava ništavnima i briše iz registra iz člana 25. Sprovedenjane regulative Komisije (EU) 2019/34 (*2) sve tradicionalne izraze registrovane protivno stavu 1. ovog člana. 3. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 229. stava 2. (*2) Sprovedenjane regulativa Komisije (EU) 2019/34 od 17. listopada 2018. o utvrđivanju pravila za primjenu Regulative (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Savjeta u pogledu zahtjeva za zaštitu				
---	--	--	--	--

oznaka porijekla, oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, izmjena specifikacija proizvoda, registra zaštićenih naziva, poništavanja zaštite i upotrebe simbola te Regulative (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Savjeta u pogledu odgovarajućeg sistema provjera (SL L 9, 11.1.2019., str. 46.).";				
11. u dijelu II., glavi II., poglavlju I., odjeljku 2., pododjeljak 4. zamjenjuje se sljedećim: „Pododjeljak 4 Provjere usklađenosti sa specifikacijom proizvoda za Oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla te s definicijom i uslovima upotrebe zaštićenih tradicionalnih izraza, kao i implementacija uslova za upotrebu tradicionalnih izraza Član 116.a Provjere 1. Države članice preduzimaju potrebne korake kako bi se zaustavila nezakonita upotreba zaštićenih tradicionalnih izraza iz ove Regulative. 2. Države članice imenuju nadležno tijelo odgovorno za provjeru usklađenosti sa specifikacijama proizvoda koje se odnose na Oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla te za provjeru usklađenosti s definicijom i uslovima upotrebe tradicionalnih izraza, kao i za sprovođenje uslova za upotrebu tradicionalnih izraza. U tu se svrhu primjenjuju član 4. stavci 2. i 4. i član 5. stavci 1., 4. i 5. Regulative (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Savjeta (*3). 3. Unutar Unije, nadležno tijelo iz stava 2. ovog člana ili jedno delegirano tijelo ili više njih kako je definirano u članu 3. tački 5. Regulative (EU)				

2017/625 koje djeluje kao tijelo za sertifikovanje proizvoda u skladu s kriterijumima utvrđenima u poglavlju III. glavi II. te regulative sprovodi provjeru usklađenosti sa specifikacijama proizvoda godišnje, tokom proizvodnje vina i tokom ili poslije kondicioniranja vina te provjerava usklađenosti s definicijom iz člana 112. ove Regulative i, prema potrebi, uslove upotrebe tradicionalnog izraza, kako je navedeno u članu 115. stavu 3. ove Regulative. Svaki poljoprivredno gazdinstvo koji želi učestvovati u bilo kojoj aktivnosti obuhvaćenoj specifikacijom proizvoda označenog oznakom porijekla ili oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla obavještava nadležno tijelo ili delegirana tijela iz prvog podstava. Države članice sastavljaju i ažuriraju popis poljoprivrednih subjekata koji obavljaju aktivnosti koje podliježu jednoj obvezi ili više njih predviđenih u specifikaciji proizvoda s oznakom porijekla ili geografskog porijekla koja je upisana u Unijin registar oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla i koja potiče s njihovog državnog područja. 4. Komisija donosi implementacione akte koji se odnose na: (a) komunikaciju koje države članice trebaju dostaviti Komisiji; (b) pravila kojima se uređuje tijelo odgovorno za provjeru usklađenosti sa specifikacijama proizvoda koje se odnose na zaštićene oznake porijekla i zaštićene oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, uključujući slučajeve kada se geografsko područje nalazi u trećoj zemlji, te za provjeru usklađenosti s definicijom iz člana 112. i,				
---	--	--	--	--

prema potrebi, uslovima upotrebe tradicionalnih izraza; (c) aktivnosti koje države članice trebaju provesti kako bi se spriječila nezakonita upotreba zaštićenih tradicionalnih izraza; (d) provjere usklađenosti sa specifikacijom proizvoda koje trebaju provesti države članice, uključujući testiranje. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 229. stava 2. (*3) Regulativa (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Savjeta od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni regulativa (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Savjeta, regulativa Savjeta (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Savjeta 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage regulativa (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Savjeta, direktiva Savjeta 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Savjeta 92/438/EEZ (Regulativa o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.)."; 12. u članu 120. stavu 1. dodaje se sljedeća tačka:				
--	--	--	--	--

„(h) skraćenice „ZOI“ ili „ZOZP“, koje odgovaraju oznakama „zaštićena oznaka porijekla“ ili „zaštićena oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla.“; 13. član 166.a mijenja se kako slijedi: (a) stav 1. zamjenjuje se sljedećim: „1. Ne dovodeći u pitanje članke 167. i 167.a ove Regulative, na zahtjev organizacije proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača priznatih na osnovu člana 152. stava 1. ili člana 161. stava 1. ove Regulative, sektorske organizacije priznate na osnovu člana 157. stava 1. ove Regulative, grupe proizvođača kako je navedena u članu 32. Regulative (EU) 2024/1143, ili priznate grupe proizvođača kako je navedena u članu 33. Regulative (EU) 2024/1143, države članice mogu utvrditi, na ograničeno vremensko period, obvezujuće propise za uređivanje opskrbe poljoprivrednim proizvodima iz člana 1. stava 2. ove Regulative koji imaju koristi od zaštićene oznake porijekla ili zaštićene oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla na osnovu člana 46. stava 1. i 2. Regulative (EU) 2024/1143 ili na osnovu člana 93. stava (1) tačaka (a) i (b) ove Regulative. Ako postoji priznata grupa proizvođača iz člana 33. Regulative (EU) 2024/1143, grupa proizvođača iz člana 32. navedene regulative nema to pravo.“; (b) u stavu 4. tačka (c) zamjenjuje se sljedećim: „(c) mogu postati obvezujuća na najviše tri godine, osim na zahtjev priznate grupe proizvođača kako je navedeno u članu 33. Regulative (EU) 2024/1143, ako to period može trajati do šest				
--	--	--	--	--

godina, ali se može produžiti nakon tog perioda, i to nakon podnošenja novog zahtjeva, kako je navedeno u stavu 1. ovog člana;”; 14. u članu 231. dodaje se sljedeći stav: „3. Član 113.a ne primjenjuje se na zahtjeve za zaštitu tradicionalnog izraza podnesene Komisiji prije 13. maja 2024.”.				
Član 85. Izmjene Regulative (EU) 2019/787 Regulativa (EU) 2019/787 mijenja se kako slijedi: 1. u članu 3. tačke 6. i 7. brišu se; 2. članovi 16. i 21. brišu se; 3. u članu 22. umeće se sljedeći stav: „1a Specifikacija proizvoda može uključivati i održive prakse.”; 4. član 23. zamjenjuje se sljedećim: „Član 23. Jedinstveni dokument Jedinstveni dokument sadrži sljedeće: (a) glavne tačke specifikacije proizvoda, uključujući naziv koji se zaštićuje, kategoriju kojoj jako alkoholno piće pripada ili izraz „jako alkoholno piće”, metodu proizvodnje, opis svojstava jakog alkoholnog pića, sažetu definiciju geografskog područja i, po potrebi, posebna pravila koja se odnose na pakiranje i označivanje; (b) opis povezanosti između jakog alkoholnog pića i njegova geografskog porijekla kako je navedeno u članu 3. tački 4., uključujući, prema potrebi,	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 77 Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

posebne elemente opisa proizvoda ili metode proizvodnje koji opravdavaju tu povezanost.”; 5. članovi od 24. do 33. brišu se; 6. članu 34. mijenja se kako slijedi: (a) brišu se stavci 1., 2. i 3.; (b) stav 4. zamjenjuje se sljedećim: „Zaštitom oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla na osnovu ove Regulative ne dovode se u pitanje zaštićene oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla i zaštićene oznake porijeklavinskih proizvoda iz Regulative (EU) br. 1308/2013.”; 7. članovi 35., 36., 38., 39. i 40. brišu se; 8. član 42. zamjenjuje se sljedećim: „Član 42. Sprovođenjane ovlaštenja 1. Komisija može donijeti implementacione akte koji se odnose na: (a) oblik specifikacije proizvoda; (b) definiciju formata i prikazu jedinstvenog dokumenta na internetu iz člana 23.; (c) izuzimanje ili anonimizaciju ličnih podataka. 2. Ti implementacioni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2. Regulative (EU) 2024/1143 Europskog parlamenta i Savjeta (*4). (*4) Regulativa (EU) 2024/1143 Europskog parlamenta i Savjeta od 11. travnja 2024. o oznakama geografskog				
--	--	--	--	--

porijekla za vino, jaka alkoholna pića i poljoprivredne proizvode, garantovano tradicionalnim specijalitetima i neobaveznim izrazima kvaliteta za poljoprivredne proizvode, izmjeni regulativa (EU) br. 1308/2013, (EU) 2019/787 i (EU) 2019/1753 te stavljanju izvan snage Regulative (EU) br. 1151/2012 (SL L, 2024/1143, 23.4.2024., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj>);"

9. Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a) umeće se sljedeća tačka:

„9.a Rakija od krumpira

(a) Rakija od krumpira jako je alkoholno piće proizvedeno isključivo alkoholnom fermentacijom i destilacijom gomolja krumpira na manje od 94,8 % vol., tako da destilat ima aromu i okus dobijen iz upotrijebljenih sirovina.

(b) Sadržaj metanola u rakiji od krumpira iznosi najviše 1 000 grama po hektolitru preračunato na 100 % vol. alkohola.

(c) Volumna alkoholna jakost rakije od krumpira iznosi najmanje 38 %.

(d) Ne smije se dodavati razrijeđeni ili nerazrijeđeni alkohol.

(e) Rakija od krumpira ne aromatizira se.

(f) Šećerno bojilo može se dodati krumpirovoj rakiji samo kako bi se prilagodila boja.

(g) Rakija od krumpira može se zaslađivati kako bi se zaokružio konačni okus proizvoda. Međutim, konačni proizvod ne smije sadržiti više od 10 grama sladila po litri, izraženog kao invertni šećer.”; (b) umeću se sljedeće podtačke: „13.a Rakija od kruha (a) Rakija od kruha jako je alkoholno piće proizvedeno isključivo alkoholnom fermentacijom i destilacijom svježeg kruha na manje od 86 % vol., tako da dobijeni destilat ima aromu i okus dobijen iz upotrijebljenih sirovina. (b) Volumna alkoholna jakost rakije od kruha iznosi najmanje 38 %. (c) Ne smije se dodavati razrijeđeni ili nerazrijeđeni alkohol. (d) Rakija od kruha ne aromatizira se. (e) Rakija od kruha smije sadržiti jedino dodati karamel kao sredstvo za prilagodbu boje. (f) Rakija od kruha može se zasladiti kako bi se zaokružio konačni okus. Međutim, konačni proizvod ne smije sadržiti više od 20 grama sladila po litri, izraženog kao invertni šećer. 13.b Rakija od brežina soka, rakija od javorova soka te rakija od brežina i javorova soka				
---	--	--	--	--

(a) Rakija od brezina soka, rakija od javorova soka te rakija od brezina i javorova soka jaka su alkoholna pića proizvedena isključivo direktnom destilacijom kaše dobijene fermentacijom svježeg brezina ili javorova soka ili brezina i javorova soka pod normalnim tlakom do udjela alkohola manjeg od 88 % vol., tako da dobijeni destilat ima organoleptička svojstva koja proizlaze iz brezova ili javora soka ili brezina i javorova soka. (b) Alkoholna jakost rakije od brezina soka, rakije od javorova soka te rakije od brezina i javorova soka iznosi najmanje 38 % vol. (c) Ne smije se dodavati razrijeđeni ili nerazrijeđeni alkohol. (d) Rakija od brezina soka, rakija od javorova soka te rakija od brezina i javorova soka ne aromatiziraju se. (e) Rakija od brezina soka, rakija od javorova soka te rakija od brezina i javorova soka može sadržiti jedino dodati karamel kao sredstvo za prilagodbu boje. (f) Rakija od brezina soka, rakija od javorova soka te rakija od brezina i javorova soka može se zaslađivati kako bi se zaokružio konačni okus. Međutim, konačni proizvod ne smije sadržiti više od 20 grama sladila po litri, izraženog kao invertni šećer.”.				
--	--	--	--	--

Član 86. Izmjene Regulative (EU) 2019/1753 Regulativa (EU) 2019/1753 mijenja se kako slijedi: 1. u članu 2. umeće se sljedeći stav: „2a. Odstupajući od stava 2., ako zahtjev upućen državi članici iz stava 2. tačke (a) upućuje priznata grupa proizvođača iz člana 33. Regulative (EU) 2024/1143 Europskog parlamenta i Savjeta (*5), on sadrži provjerljive informacije o gospodarskom interesu za međunarodnu zaštitu dotične oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. Na osnovu zahtjeva iz prvog podstava dotična država članica sprovodi evaluaciju poljoprivrednog interesa za međunarodnu zaštitu te oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. Ako se tom evaluacijom utvrdi takav gospodarski interes, ta država članica zahtijeva od Komisije da registruje tu oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla.” (*5) Regulativa (EU) 2024/1143 Europskog parlamenta i Savjeta od 11. travnja 2024. o oznakama geografskog porijekla za vino, jaka alkoholna pića i poljoprivredne proizvode, garantovano tradicionalnim specijalitetima i neobaveznim izrazima kvaliteta za poljoprivredne proizvode, izmjeni regulativa (EU) br. 1308/2013, (EU) 2019/787 i (EU) 2019/1753 te stavljanju izvan snage Regulative (EU) br. 1151/2012 (SL L, 2024/1143, 23.4.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).;” 2. u članu 11. umeće se sljedeći stav: „2a. Za svaku oznaku porijekla koja potiče iz države članice koja je stranka Lisabonskog sporazuma, za proizvod koji nije obuhvaćen područjem primjene Regulative (EU) br. 1151/2012, ali je obuhvaćen	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 34 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 86 Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
---	----------------------------------	--------------------------	---	--

područjem primjene Regulative (EU) 2024/1143, dotična država članica na osnovu zahtjeva fizičke osobe ili pravnog subjekta iz člana 5. stava 2. tačke ii. Ženevskog akta ili korisnika kako je definiran u članu 1. tački xvii. Ženevskog akta ili na vlastitu inicijativu bira hoće li zahtijevati: (a) međunarodnu registraciju te oznake porijekla u skladu sa Ženevskim aktom u roku od 12 mjeseci od datuma njezine registracije na osnovu Regulative (EU) 2024/1143, ako je ta država članica ratificirala Ženevski akt ili mu pristupila na osnovu odobrenja iz člana 3. Odluke (EU) 2019/1754; ili (b) ukidanje registracije te oznake porijekla u međunarodnom registru. Kada je riječ o zahtjevu iz tačke (a) prvog podstava, dotična država članica u roku od jednog mjeseca od datuma registracije te oznake porijekla na osnovu Regulative (EU) 2024/1143 obavještava Komisiju o odabiru iz tog podstava, a kada je riječ o zahtjevu iz tačke (b) tog podstava do 14. maja 2025. U situacijama iz prvog podstava tačke (a) dotična država članica u suradnji s Komisijom provjerava s Međunarodnim uredom postoje li bilo kakve izmjene koje treba provesti na osnovu pravila 7. stava 4. Zajedničkog pravilnika u svrhu registracije na osnovu Ženevskog akta. Komisija putem implementacionog akta ovlašćuje dotičnu državu članicu da osigura potrebne izmjene i da o tome obavještava Međunarodni ured. Taj se implementacioni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 15. stava 2. ove Regulative. Ako se odbije zahtjev za registraciju na osnovu Regulative (EU) 2024/1143 te su iscrpljena povezana				
---	--	--	--	--

administrativna i sudska pravna sredstva ili ako zahtjev za registraciju na osnovu Ženevskog akta nije podnesen, dotična država članica bez odgađanja podnosi zahtjev za poništenje registracije te oznake porijekla u međunarodnom registru.”				
GLAVA V. DELEGIRANJE OVLAŠĆENJA, POSTUPOVNE, PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 87. Izvršavanje delegiranja ovlašćenja 1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uslovima utvrđenima u ovom članu. 2. Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje delegiranih akata iz člana 17. stava 10., člana 24. stava 10., člana 27. stava 5., člana 35. stava 2., člana 47. stava 5., člana 48. stava 4., člana 49. stava 3., člana 53. stava 5., člana 54. stava 2., člana 61. stava 10., člana 66. stava 3., člana 68. stava 5., člana 80. stava 4., člana 81. i člana 82. stava 3. i 4. na period od sedam godina 13. maja 2024. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlašćenja najkasnije devet mjeseci prije kraja perioda od sedam godina. Delegiranje ovlašćenja prešutno se produžuje za perioda jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produženju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog perioda. 3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlašćenja iz člana iz stava 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlašćenja koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi efekte sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utiče na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana kroz Zakon o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017), čl. 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 63 i Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023), čl. 74, 77, 78, 79, 83, 85	

4. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. 5. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno saopštava Europskom parlamentu i Vijeću. 6. Delegirani akt donesen na osnovu člana iz stava 2. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopštenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavještenjeili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Savjeta.				
Član 88. Postupak odbora 1. Komisiji pomaže Odbor za politiku kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, vina i jakih alkoholnih pića. Navedeni odbor je odbor u smislu Regulative (EU) br. 182/2011. 2. Pri upućivanju na ovaj stav primjenjuje se član 5. Regulative (EU) br. 182/2011.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 89. Prijelazna odredba za klasifikaciju oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla Klasifikacija iz člana 6. stava 1. oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla koje su registrirane ili za koje je podnesen zahtjev prije 13. maja 2024. sprovodi se u skladu s tablicom iz Priloga III.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 90. Prelazne odredbe za zahtjeve u postupku i registrirane nazive	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

1. Pravila primjenjiva prije 13. maja 2024. nastavljaju se primjenjivati na zahtjeve za registraciju oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla, zahtjeve za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda na nivou Unije i zahtjeve za poništenje oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla koje je Komisija zaprimila prije 13. maja 2024. 2. Međutim, članovi 17. i 19., član 20. stav od 1. do 5. i član 21. primjenjuju se na one zahtjeve kod kojih se, u svrhu prigovora, objava zahtjeva za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, objava zahtjeva za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda na nivou Unije ili objava zahtjeva za poništenje oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla u Službenom listu Europske unije događa nakon 13. maja 2024. 3. Odredba o produženju prelaznog perioda iz člana 20. stava 7. primjenjuje se i na prelazne periode koja su na dan 13. maja 2024. još uvijek u tijeku. 4. Član 29. stav 4. ne primjenjuje se na nazive koji su registrovani ili za koje je podnesen zahtjev prije 13. maja 2024. 5. Pravila primjenjiva prije 13. maja 2024. nastavljaju se primjenjivati na zahtjeve za registraciju garantovano tradicionalnih specijaliteta, zahtjeve za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda na nivou Unije i zahtjeve za poništenje garantovano tradicionalnih specijaliteta koje je Komisija zaprimila prije 13. maja 2024. 6. Međutim, članovi od 61. do 64. primjenjuju se na one zahtjeve kod kojih se, u svrhu prigovora, objava zahtjeva za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta, objava zahtjeva za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda na nivou Unije ili objava zahtjeva za poništenje garantovano tradicionalnog specijaliteta u Službenom listu Europske unije događa nakon 13. maja 2024.				
--	--	--	--	--

Član 91. Prelazne odredbe za nacionalne postupke prigovora za oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla Primjenjuju se sljedeće prelazne odredbe: (a)odstupajući od člana84. tačke 3. ove Regulative, član 96. stav 3. drugi podstav Regulative (EU) br. 1308/2013 nastavlja se primjenjivati do 31. prosinca 2024.; (b)odstupajući od člana85. tačke 5. ove Regulative, član 24. stav 6. prvi podstav Regulative (EU) 2019/787 nastavlja se primjenjivati do 31. prosinca 2024.; (c)odstupajući od člana94. ove Regulative, član 49. stav 3. prvi podstav Regulative (EU) br. 1151/2012 nastavlja se primjenjivati do 31. prosinca 2024.				
Član 92. Prelazne odredbe za nacionalne oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla 1. Zaštita oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla za proizvode koji nisu obuhvaćeni područjem primjene Regulative (EU) br. 1151/2012, ali su obuhvaćeni područjem primjene ove Regulative, a koja je odobrena u skladu s nacionalnim pravom, prestaje 14. maja 2025. ako Komisiji nije podnesen zahtjev za registraciju u skladu s članom 13. ove Regulative. 2. Ako je zahtjev za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla kako je navedeno u stavu 1. ovog članapodnesen Komisiji prije datuma iz tog stava, nacionalna zaštita te oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla prestaje na datum na koji Komisija odluči o njezinoj registraciji u skladu s članom 21. Član 10. ne primjenjuje se na taj zahtjev. U slučaju odbijanja zahtjeva za registraciju, nacionalna zaštita nastavlja se, prema potrebi, dok se ne iscrpe sva sudska	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

pravna sredstva. Dotična država članica nakon prestanka nacionalne zaštite bez odgađanja zahtijeva poništenje registracije odgovarajuće oznake porijekla u međunarodnom registru Međunarodnog ureda.				
Član 93. Kontinuitet registara 1. Svaka oznaka porijekla i oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla vina i poljoprivrednih proizvoda te svaka oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla jakih alkoholnih pića, uključujući sve relevantne podatke i podatke o zahtjevima za registraciju, izmjenu ili poništenje koji su u postupku, a koji su upisani u odgovarajuće registre oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla iz člana 11. Regulative (EU) br. 1151/2012, člana 104. Regulative (EU) br. 1308/2013 i člana 33. Regulative (EU) 2019/787 na dan 12. maja 2024. automatski se unose u Unijin registar oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla. 2. Svaki garantovano tradicionalni specijalitet upisan u registar garantovano tradicionalnih specijaliteta iz člana 22. Regulative (EU) br. 1151/2012, uključujući sve relevantne podatke i podatke o zahtjevima za registraciju, izmjenu ili poništenje koji su u postupku, na dan 12. maja 2024. automatski se unosi u Unijin registar garantovano tradicionalnih specijaliteta.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 94. Stavljanje izvan snage Regulativa (EU) br. 1151/2012 stavlja se izvan snage.				
Član 95. Korelacijska tablica Upućivanja na Uredbu (EU) br. 1151/2012 stavljenu izvan snage i upućivanja na izbrisane odredbe kako je navedeno	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

u članovima 84. i 85. ove Regulative smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i tumače se u skladu s korelacijskom tablicom utvrđenoj u Prilogu IV. ovoj Uredbi.				
Član 96. Stavljanje izvan snage i zamjena delegiranih i implementacionih akata Komisija stavlja izvan snage ili zamjenjuje, prema potrebi, delegirane i implementacione akte donesene na osnovu Regulative (EU) br. 1151/2012 ili na osnovu odredaba iz člana 84. i 85. ove Regulative, u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi ih se uskladilo s ovlašćenjima predviđenima ovom Regulativom.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 97. Stupanje na snagu i datum početka primjene Ova Regulativa stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od 13. maja 2024. Međutim, član 10. stavci 4. i 5., član 39. stav 1. i član 45. primjenjuju se od 1. siječnja 2025. Ova je Regulativa u potpunosti obvezujuća i direktno se primjenjuje u svim državama članicama. Sastavljeno u Bruxellesu 11. travnja 2024. Za Europski parlament Predsjednica R. METSOLA Za Vijeće Predsjednica H. LAHBIB	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
PRILOG I. Poljoprivredni proizvodi iz člana 5. stava 1. tačke (c) Proizvodi Tarifni broj KN 25.01 (so) Tarifni broj KN 32.03 (košenil)	Član 1 U Zakonu o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda („Službeni list CG“, broj	Neprimjenjivo	Materija je regulisana i članovima 2 i 3 Zakona o jakim	

Tarifni broj KN 33.01 (eterična ulja) Tarifni brojevi KN od 35.01 do 35.05 (bjelančevinaste supstance, modifikovani skrobovi, lijepkovi) Tarifni brojevi KN od 41.01 do 41.03 (koža) Tarifni broj KN 43.01 (sirova krzna) Tarifni broj KN 45.01 (pluta) Tarifni brojevi KN od 50.01 do 50.03 (sirova svila i svileni otpad) Tarifni brojevi KN od 51.01 do 51.03 (vuna i životinjska dlaka) Tarifni brojevi KN od 52.01 do 52.03 (sirovi pamuk, pamučni otpaci i grebenani ili češljani pamuk) Tarifni broj KN 53.01 (sirovi lan) Tarifni broj KN 53.02 (sirova konoplja)	22/17), u članu 3 stav 1 mijenja se i glasi: „(1) Ova] zakon primjenjuje se na: 1) oznake porijekla i geografske oznake: a) poljoprivrednih proizvoda namijenjenih ishrani ljudi: - svježe meso i nus proizvode klanja; - mesni proizvodi (kuvani, soljeni, dimljeni); - sir; - drugi proizvodi životinjskog porijekla (jaja, med i različiti mliječni proizvodi osim maslaca); - ulja i masti (maslac, margarin i ulja); - voće, povrće i žitarice (neprerađene ili prerađene); - svježa riba, mekušci, rakovi i njihovi proizvodi; - začini; - vinsko sirće; b) poljoprivrednih proizvoda koji nijesu namijenjeni ishrani ljudi: - sijeno; - esencijalna, odnosno eterična ulja; - pluta;	alkoholnim pićima ("Službeni list CG", br. 3/2023) Pored navedenog usklađeno i sa skladu sa Akcionim planom u oblasti šema kvaliteta definisanim sa ekspertima Evropske Komisije, tokom Peer Review Mission, održane tokom novembra 2019. godine, koji služi kao osnova za potpuno usklađivanje oblasti šema kvaliteta sa EU legislativom i implementacijom šema kvaliteta kao u EU zemljama članicama. („U Zakonu o šemi kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, lista proizvoda koji mogu biti prijavljeni za
---	--	---

PRILOG II.

Prehrambeni i poljoprivredni proizvodi iz člana 51. Garantovano tradicionalni specijaliteti

- (a) gotova jela,
- (b) pivo,
- (c) čokolada i čokoladni proizvodi,
- (d) hljeb
- (e) fino pecivo i kolači
- (f) slatkiši
- (g) keksi i drugi pekarski proizvodi
- (h) napici proizvedeni od biljnih ekstrakata,

- (i) tjestenina,
- (j) so,
- (k) gazirane vode,
- (l) pluta.

PRILOG III.

Korelacijska tablica u vezi s klasifikacijom kako je navedeno u članu 89.

Postojeća klasifikacija proizvoda	Tarifni brojevi kombinovane nomenklature koji odgovaraju postojećoj klasifikaciji proizvoda
Vina	KN 22 04
Jaka alkoholna pića	KN 22 08
Razred 1.1. Svježe meso (proizvodi klanja)	KN 02
Razred 1.2. Mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itd.)	KN 16
Razred 1.3. Sirevi	KN 04 06
Razred 1.4. Ostali proizvodi životinjskog porijekla (jaja, med, različiti mliječni proizvodi osim maslaca itd.)	KN 04
Razred 1.5. Ulja i masti (maslac, margarin, ulje itd.)	KN 15
Razred 1.6. Voće, povrće i žitarice, u prirodnom stanju ili prerađeni	KN 07; KN 08; KN 10; KN 11; KN 20

- cochineal boja (sirovina životinjskog porijekla);
- cvijeće i ukrasno bilje;
- vuna;
- pruć;
- trijani lan;
- pamuk;
- koža;
- krzno;
- perje.
- c) prehrambenih

proizvoda:

- pivo;
- čokolada i čokoladni proizvodi;
- napici proizvedeni od biljnih ekstrakta;
- hljeb, keks, kolači, poslastičarski i drugi pekarski proizvodi;
- prirodne gume i smole;
- senf;
- tjestenine;
- so.

2) oznake garantovano tradicionalnih specijaliteta:

- pivo;
- čokolada i čokoladni proizvodi;
- slatkiši, hljeb, peciva, kolači, keks i ostali pekarski proizvodi;
- tjestenina (kuvana ili nekuvana, punjena ili prazna);

registraciju GTS je duža nego lista proizvoda u EU Reg. 1157/2012 čl. 2 „Opseg“ npr. gotovi sosevi, supe i čorbe, sladoledi i šerbeti nisu obuhvaćeni EU listom mogućih GI.“).

Materija koja se odnosi na registraciju oznaka porijekla i geografskih oznaka u CG je regulisana sa tri zakona (do 2024. godine i na nivou EU je bilo regulisana kroz više regulativa. Tek 2024. kroz Regulativu (EU) 2024/1143 vrši se objedinjavanje regulacije OP i GO svih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, jakih

Razred 1.7. Svježa riba, mekušci i rakovi te proizvodi dobijeni od njih	KN 03; KN 16	- gotova jela; - napici proizvedeni od biljnih ekstrakta; - so.		alkoholnih pića i vina):	
Razred 1.8. Ostali proizvodi navedeni na popisu u Prilogu I. Ugovoru (začini itd.)	Razred 1.8. obuhvata razne brojeve kombinovane nomenklature	3)		1. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda	
Razred 2.1. Pivo	KN 22 03	oznake viši kvalitet, oznake planinski proizvod i oznake sa moje farme."		2. Zakon o jakim alkoholnim pićima ("Službeni list CG", br. 3/2023), od čl. 2 do 48	
Razred 2.2. Čokolada i čokoladni proizvodi	KN 18 06				
Razred 2.3. Hljeb, fino pecivo, kolači, slatkiši, keksi i drugi pekarski proizvodi	KN 19 05				
Razred 2.4. Napici proizvedeni od biljnih ekstrakata	KN 22 05; KN 22 06				
Razred 2.5. Tjestenina	KN 19 02				
Razred 2.6. So	KN 25 01				
Razred 2.7. Prirodne gume i smole	KN 13 01				
Razred 2.8. Senf	KN 21 03				
Razred 2.9. Sijeno	KN 12 14 90				
Razred 2.10. Eterična ulja	KN 33 01				
Razred 2.11. Pluta	KN 45 01				
Razred 2.12. Košenil	KN 32 03				
Razred 2.13. Cvijeće i ukrasno bilje	KN 06 02; KN 06 03; KN 06 04				
Razred 2.14. Pamuk	KN 52 01				
Razred 2.15. Vuna	KN 51 01				
Razred 2.16. Pleter	KN 14 01				
Razred 2.17. Trljan lan	KN 53 01 21				
Razred 2.18. Koža	KN 41				
Razred 2.19. Krzno	KN 43 01				

Razred 2.20. Perje	KN 05 05				
Razred 2.21. Aromatizovana vina	KN 22 05				
Razred 2.22. Druga alkoholna pijača	KN 22 06				
Razred 2.23. Pčelinji vosak	KN 15 21 90				

**IZJAVA O USKLADENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MPŠV/IU/PZ/25/10
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on quality schemes for agricultural and food products	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	
- Sektor/odsjek	Direktorat za poljoprivredu	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Miroslav Cimbaljević, 067 106 406 miroslav.cimbaljevic@mpsv.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Merisa Čekić, 067 133 393 merisa.cekic@mpr.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/ssprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VIII, Politike saradnje, član 97, Poljoprivreda i agroindustrijski sektor		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
☒	ispunjava u potpunosti	
☐	djelimično ispunjava	
☐	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2025 - 2026	
- Poglavlje, potpoglavlje	Poglavlje 11 Poljoprivreda i ruralni razvoj 1.2 Zakonodavni okvir D) Politika kvaliteta	
- Rok za donošenje propisa	II kvartal 2025	
- Napomena	Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kasni zbog međuresorskog usklađivanja	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje akcije Unije, Glava III, Poljoprivreda i ribarstvo, čl. 38 i 39 / TFEU, Part Three, Policies and Internal Actions, Title III, Agriculture and Fisheries, Articles 38 and 39		
Potpuno usklađeno / Fully harmonized		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
32024R1143		

Regulativa (EU) 2024/1143 Europskog parlamenta i savjeta od 11. aprila 2024. o oznakama geografskog porijekla za vino, jaka alkoholna pića i poljoprivredne proizvode, te garantovano tradicionalnim specijalitetima i neobaveznim izrazima kvaliteta za poljoprivredne proizvode, izmjeni Regulative (EU) br. 1308/2013, (EU) 2019/787 i (EU) 2019/1753 te stavljanju izvan snage Regulative (EU) br. 1151/2012/ Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, as well as traditional specialities guaranteed and optional quality terms for agricultural products, amending Regulations (EU) No 1308/2013, (EU) 2019/787 and (EU) 2019/1753 and repealing Regulation (EU) No 1151/2012 PE/72/2023/REV/1 OJ L, 2024/1143 Potpuno usklađeno / Fully harmonized	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU, pored već navedenog kojim bi se nacrt propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti Potpuna usklađenost s regulativom 32024R1143 će se postići donošenjem podzakonskih akata kojim će se regulisati bliži uslovi za priznavanje udruženja proizvođača, obrazac zahtjeva za priznavanje i način rada priznatih udruženja proizvođača, sadržaj i način podnošenja izvještaja od strane priznatih udruženja proizvođača o sprovedenim aktivnostima i planom budućih aktivnosti, upotrebi oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla kojom se označava proizvod koji se upotrebljava kao sastojak u prerađenom proizvodu, bliži sadržaj i način podnošenja zahtjeva za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta. Rok za postizanje potpune usklađenosti je IV kvartal 2026. godine.	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu /	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa /	
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevođe dostaviti u prilogu) Navedeni izvor prava EU je preveden na crnogorski jezik.	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu) Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nije preveden na engleski jezik	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti Prilikom izrade propisa korišćen je Akcioni plan u oblasti šema kvaliteta definisanim sa Evropskom Komisijom, tokom Peer Review Mission održane tokom novembra 2019. godine, koji služi kao osnova za potpuno usklađivanje oblasti šema kvaliteta sa EU legislativom i implementacijom šema kvaliteta u EU zemljama članicama, kao i smjernice, komentari i sugestije dobijeni od strane evropskih eksperata putem TAIX-a.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministarka evropskih poslova
Datum:	Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLADENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MPŠV/TU/PZ/25/10		MPŠV/IU/PZ/25/10		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Regulativa (EU) 2024/1143 Europskog parlamenta i savjeta od 11. aprila 2024. o oznakama geografskog porijekla za vino, jaka alkoholna pića i poljoprivredne proizvode, te garantovano tradicionalnim specijalitetima i neobaveznim izrazima kvaliteta za poljoprivredne proizvode, izmjeni Regulative (EU) br. 1308/2013, (EU) 2019/787 i (EU) 2019/1753 te stavljanju izvan snage Regulative (EU) br. 1151/2012 - 32024R1143				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore		Na engleskom jeziku		
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda		Proposal for the Law on Amendments to the Law on quality schemes for agricultural and food products		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Regulativa (EU) 2024/1143				
GLAVA I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Predmet Ovom se Regulativom utvrđuju pravila o sljedećim sistemima kvaliteta: (a) zaštićenim oznakama porijekla i zaštićenim geografskim oznakama za vino, zaštićenim oznakama porijekla i zaštićenim geografskim oznakama za poljoprivredne proizvode, uključujući prehrambene proizvode, kako je navedeno u članu 5. stavu 1. tački (c) te oznakama geografskog porijekla za jaka alkoholna pića;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana: Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023), kao i članom 1 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list	

(b) garantovano tradicionalnim specijalitetima i neobaveznim izrazima kvaliteta, kako je utvrđeno u glavi III. poglavlju 2. odnosno 3., za poljoprivredne proizvode, uključujući prehrambene proizvode, kako su navedeni u članu 51. Za potrebe glava I., II. i V., uz izuzeća poglavlja 5. glave II., izraz „oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla” obuhvata zaštićene oznake porijekla i zaštićene oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla za vino, zaštićene oznake porijekla i zaštićene oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla za poljoprivredne proizvode, uključujući prehrambene proizvode, kako su navedeni u članu 5. stavu 1. tački (c), te oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla za jaka alkoholna pića.			CG 22/2017), član 1 i 2	
Član 2. Definicije 1. Za potrebe ove Regulative primjenjuju se sljedeće definicije: (a) „vino” znači proizvodi obuhvaćeni članom 92. stavom 1. Regulative (EU) br. 1308/2013; (b) „jako alkoholno piće” znači jako alkoholno piće u smislu člana 2. Regulative (EU) 2019/787; (c) „označivanje” znači, u pogledu svih proizvoda obuhvaćenih područjem primjene ove Regulative, označivanje kako je definisano u članu 2. stavu 2. tački (j) Regulative (EU) br. 1169/2011; (d) „faza proizvodnje” znači bilo koji korak u proizvodnji, uključujući sirovina, ili preradi,	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana: Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023), kao i članovima 2 i 4 Zakonom o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017)	

pripremi ili starenju, do tačke u kojoj je proizvod spreman za stavljanje na tržište; (e) „poljoprivredno gazdinstvo” znači fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnosti na koje se primjenjuje jedna obaveza predviđena u specifikaciji proizvoda ili više njih; (f) „prerađeni proizvod” znači proizvod prerađen kako je definisano u članu 2. stavu 1. tački (o) Regulative (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Savjeta (21); (g) „delegirano tijelo” znači delegirano tijelo, kako je definisano u članu 3. tački 5. Regulative (EU) 2017/625, koje potvrđuje usklađenost sa specifikacijom proizvoda za proizvode označene oznakama geografskog porijekla ili garantovano tradicionalne specijalitete; (h) „generički izraz” znači naziv proizvoda koji je, uprkos povezanosti s mjestom, regijom ili zemljom u kojoj je proizvod prvobitno proizveden ili stavljen na tržište, postao uobičajenim nazivom nekog proizvoda u Uniji; (i) „naziv biljne sorte” znači oznaka određene sorte koja je u širokoj primjeni ili je službeno prihvaćena u nacionalnom katalogu ili katalogu Unije u skladu s direktivama Savjeta 2002/53/EZ (22), 2002/55/EZ (23), 2008/90/EZ (24) ili Regulativom Savjeta (EZ) br. 2100/94 (25), na jeziku ili jezicima na kojima se upotrebljava odnosno na kojima je navedena, na dan podnošenja zahtjeva za				
---	--	--	--	--

registraciju dotične oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla; (j) „naziv životinjske rase” znači naziv rase obuhvaćene Regulativom (EU) 2016/1012 Europskog parlamenta i Savjeta (26) koja je navedena u matičnim knjigama ili uzgojnim dnevnicima. Za vrste koje nisu obuhvaćene tom regulativom, to znači naziv rase koja je navedena u matičnim knjigama ili uzgojnim dnevnicima na osnovu nacionalnog prava. Takav je naziv na jeziku ili jezicima na kojima je navedena na dan podnošenja zahtjeva za registraciju dotične oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla; (k) „kombinovana nomenklatura” znači nomenklatura robe utvrđena članom 1. Regulative (EEZ) br. 2658/87. 2. Za potrebe glave II. ove Regulative primjenjuju se sljedeće definicije: (a) „specifikacija proizvoda” znači dokument iz: i. Člana 94. Regulative (EU) br. 1308/2013 za vino; ii. Člana 22. Regulative (EU) 2019/787 za jaka alkoholna pića; iii. Člana 49. ove Regulative za poljoprivredne proizvode; (b) „jedinstveni dokument” znači dokument koji sadrži sažetak specifikacije proizvoda iz: i. Člana 95. Regulative (EU) br. 1308/2013 za vino;				
--	--	--	--	--

ii. Člana 23. Regulative (EU) 2019/787 za jaka alkoholna pića; iii. Člana 50. ove Regulative za poljoprivredne proizvode. 3. Za potrebe poglavlja 2. glave III., „tradicionalan” znači dokazanu istorijsku upotrebu naziva od strane proizvođača u zajednici u periodu koje omogućava prenos s generacije na generaciju. Taj period mora trajati najmanje 30 godina, a takva upotreba može uključivati izmjene koje su bile potrebne zbog promjene higijenskih, sigurnosnih i drugih relevantnih praksi.				
Član 3. Zaštita podataka 1. Države članice i Komisija obrađuju i objavljuju lične podatke zaprimljene tokom postupaka registracije, odobravanja izmjena, poništavanja, prigovora, odobrenja prelaznog perioda i kontrole na osnovu ove Regulative i regulativa (EU) br. 1308/2013 i (EU) 2019/787, u skladu s regulativama (EU) 2018/1725 i (EU) 2016/679. 2. Komisija je voditelj obrade u smislu Regulative (EU) 2018/1725 kad je riječ o obradi ličnih podataka u postupku za koji je nadležna u skladu s regulativama (EU) 2019/787 i (EU) br. 1308/2013 te ovom Regulativom. 3. Nadležna tijela država članica voditelji su obrade u smislu Regulative (EU) 2016/679 kad je riječ o obradi ličnih podataka u postupcima za koje su nadležna u skladu s regulativama (EU) 2019/787 i (EU) br. 1308/2013 te ovom Regulativom.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

4. Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) je „izvršilac obrade“ u smislu Regulative (EU) 2018/1725 u vezi s obradom ličnih podataka povezanih s registrom oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla Unije.				
GLAVA II. OZNAKE PORIJEKLA ILI OZNAKE GEOGRAFSKOG PORIJEKLA POGLAVLJE 1. Opšte odredbe Član 4. Ciljevi Ovom se glavom predviđa jedinstven i iscrpan sistem oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla kojim se štite nazivi vina, jakih alkoholnih pića i poljoprivrednih proizvoda koji imaju svojstva, attribute ili ugled povezan s mjestom proizvodnje, čime se: (a) osigurava da proizvođači koji djeluju kolektivno imaju potrebna ovlaštenja i odgovornosti za upravljanje dotičnom oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla, među ostalim za odgovor na potražnju društva, na primjer kada je riječ o zdravlju i dobrobiti životinja, za proizvodima iz održive proizvodnje u njezinim trima dimenzijama gospodarske, okolišne i socijalne vrijednosti, te za poslovanje i konkurentnost na tržištu; (b) doprinosi poštenom tržišnom natjecanju i stvara dodata vrijednost s ciljem dijeljenja te dodate vrijednosti u cijelom lancu stavljanja na tržište kako bi se osigurao pravedan povrat za	Član 5 Član 8 mijenja se i glasi: „(1) Zahtjev za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake može podnijeti samo udruženje proizvođača, odnosno prerađivača koje proizvodi ili prerađuje poljoprivredne ili prehrambene proizvode (u daljem tekstu: udruženje). (2) Udruženje se osniva radi: 1) razvoja specifikacije proizvoda i pružanja podrške članovima udruženja; 2) obezbjeđivanja zaštite oznake porijekla ili geografske oznake i prava intelektualne svojine koja su sa njom povezana u skladu sa zakonom, a naročito da bi se spriječile ili suzbile marketinške aktivnosti koje narušavaju ili bi mogle da naruše ugled ili vrijednost oznake porijekla ili geografske oznake; 3) usuglašavanja sa održivim praksama, bez obzira na	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i članom 1 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 1 Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023); Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, članom 5	

proizvođače i sposobnost za ulaganje u kvalitetu, ugled i održivost njihovih proizvoda, te doprinosi ostvarivanju ciljeva politike ruralnog razvoja pružanjem podrške poljoprivrednim i prerađivačkim djelatnostima, očuvanjem znanja i iskustva te promicanjem posebnih kvalitetnih proizvoda zbog geografskog područja na kojem se proizvode;	to jesu li uključene u specifikaciju proizvoda ili su dio posebne inicijative, uključujući mehanizme za provjeru usklađenosti sa tim praksama;			
(c) osigurava da potrošači dobiju pouzdane informacije i potrebno jamstvo o porijeklu, autentičnosti, kvaliteti, ugledu i drugim svojstvima povezanim sa geografskim porijeklom ili geografskim okruženjem takvih proizvoda i da ih mogu lako identificirati na tržištu, među ostalim u elektronskoj trgovini;	4) preduzimanja mjera za poboljšanje rezultata oznake porijekla ili geografske oznake, u pogledu životne sredine, socijalne i poljoprivredne održivosti, uključujući: - razvoj, organizaciju i sprovođenje zajedničkih marketinških i promotivnih kampanja;			
(d) osigurava efikasna i korisniku prilagođena registracija oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla uzimajući u obzir odgovarajuću zaštitu prava intelektualnog vlasništva;	- širenje informacija i promotivne aktivnosti čiji je cilj informisanje potrošača o svojstvima proizvoda označenih oznakom porijekla ili geografskom oznakom, uključujući razvoj turističkih usluga na relevantnom geografskom području;			
(e) osiguravaju djelotvorne kontrole, sprovođenje propisa i stavljanje na tržište u cijeloj Uniji, među ostalim u elektronskoj trgovini, čime se osigurava cjelovitost unutrašnjeg tržišta;	- sprovođenje analiza poljoprivrednih, socijalnih ili rezultata zaštite životne sredine, proizvodnje, nutritivnog profila i organoleptičkog profila proizvoda označenih oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla;			
(f) doprinosi djelotvornoj zaštiti prava intelektualnog vlasništva povezanih s takvim proizvodima na tržištima trećih zemalja.	- širenje informacija o oznaci porijekla ili geografskoj oznaci, odgovarajućim skraćenicama, oznakama i			

	znacima; i - savjetovanje, osposobljavanje i širenje smjernica o najboljoj praksi za proizvođače, između ostalog o održivim praksama, naučno-tehničkom napretku, digitalizaciji, rodno osviještenoj politici i rodnoj ravnopravnosti te podizanju svijesti među potrošačima; 5) sprečavanja zloupotrebe proizvoda označenih oznakom porijekla ili geografskom oznakom na tržištima koji nijesu u skladu sa specifikacijom proizvoda praćenjem i provjerom upotrebe oznake porijekla ili geografske oznake na unutrašnjem tržištu i na tržištima drugih zemalja na kojima su oznake porijekla ili geografske oznake zaštićene; 6) preduzimanja mjera za povećanje vrijednosti proizvoda i prema potrebi preduzimanja koraka radi sprečavanja ili suzbijanja mjera ili poslovnih praksi koje jesu ili bi mogle biti štetne za reputaciju i vrijednost njihovih proizvoda, uključujući obezvrjeđujuće tržišne prakse i cijene." (3) Članovi udruženja mogu biti i drugi proizvođači			
--	---	--	--	--

	drugih poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda. (4) Izuzetno od stava 1 ovog člana, zahtjev za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake može podnijeti fizičko ili pravno lice, ako: 1) dokaže da je jedini proizvođač ili prerađivač određenog proizvoda u određenom geografskom području, i/ili 2) da to geografsko područje posjeduje karakteristike koje ga značajno razlikuju od susjednih područja ili su svojstva proizvoda različita od proizvoda proizvedenih u susjednim područjima. (5) Udruženje je dužno da vrši unutrašnju kontrolu nad proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom porijekla ili geografskom oznakom. (6) Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži: naziv i adresu podnosioca zahtjeva, oznaku porijekla ili geografsku oznaku čija se registracija traži. (7) Uz zahtjev za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake podnosi se:			
--	--	--	--	--

	1) specifikacija iz člana 7 ovog zakona; 2) jedinstveni dokument koji sadrži: - glavne elemente specifikacije: naziv i opis proizvoda, posebna pravila koja se odnose na pakovanje i označavanje i precizno definisan prostor geografskog područja, prema potrebi; - opis veze između proizvoda i geografske sredine ili geografskog porijekla iz člana 5 st. 1 i 2 ovog zakona i specifične elemente opisa proizvoda ili metode proizvodnje koje potvrđuju tu povezanost, prema potrebi. 3) dokument o internim pravilima, unutrašnjim kontrolama i procedurama udruženja. (8) Zahtjev iz stava 1 ovog člana može se podnijeti samo za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake. (9) Način podnošenja zahtjeva za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake, obrazac jedinstvenog dokumenta iz stava 6 tačka 2 ovog člana i bliže uslove za rad			
--	---	--	--	--

	udruženja Ministarstvo."	propisuje		
Član 5. Područje primjene 1. Ova glava obuhvata: (a) vino, kako je definisano u članu 2. stavu 1. tački (a); (b) jaka alkoholna pića, kako su definirana u članu 2. stavu 1. tački (b); i (c) poljoprivredne proizvode. Za potrebe ove glave izraz „poljoprivredni proizvodi” obuhvata poljoprivredne proizvode, uključujući prehrambene proizvode i proizvode ribarstva i akvakulture navedene u poglavljima od 1. do 23. kombinirane nomenklature iz drugog dijela Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87, te poljoprivredne proizvode pod tarifnim brojevima kombinirane nomenklature iz Priloga I. ovoj Uredbi, osim vina i jakih alkoholnih pića. 2. Registracijom i zaštitom oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla ne dovode se u pitanje obaveza proizvođača da se pridržavaju drugih propisa Unije, naročito onih koji se odnose na stavljanje proizvoda na tržište, sanitarna i fitosanitarna pravila, zajedničku organizaciju tržišta, pravila tržišnog natjecanja i pružanje informacija o hrani potrošačima. 3. Direktiva (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Savjeta (27) ne primjenjuje se na	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana: Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023), član 3, čl. od 5 do 48 i članom 3 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017)	

sistem oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla utvrđen u ovoj Uredbi.				
Član 6. Klasifikacija 1. Proizvodi označeni oznakama geografskog porijekla klasifikuju se u skladu s kombiniranom nomenklaturom, na dvoznamenkastoj, četveroznamenkastoj, šestoroznamenkastoj ili, ako to država članica odluči, osmeroznamenkastoj nivou. Ako oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla obuhvata proizvode iz više od jedne kategorije, navodi se svaki unos. Klasifikacija proizvoda upotrebljava se samo u svrhu registracije, statistike i vođenja evidencije, naročito za carinska tijela. Ta klasifikacija ne upotrebljava se za određivanje uporedivih proizvoda u svrhu zaštite od direktne i nedirektne komercijalne upotrebe, kako je navedena u članu 26. stavu 1. tački (a). 2. Komisija implementacionim aktima može utvrditi tehničko klasifikacije iz stava 1. ovog člana i internetski pristup toj klasifikaciji. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Nije relevantno	Materija se reguliše kroz Uredbu o carinskoj tarifi	
Član 7. Održivost 1. Grupa proizvođača ili priznata grupa proizvođača, ako takva grupa postoji, može se dogovoriti o održivim praksama koje se moraju poštovati u proizvodnji proizvoda označenih oznakom porijekla ili geografskom oznakom ili u obavljanju drugih aktivnosti na koje se primjenjuje jedna obaveza predviđena u specifikaciji proizvoda ili više njih. Takvim se praksama nastoje primjenjivati standardi održivosti koji su viši od onih	Održivost Član 12c (1) Udruženje proizvođača ili priznato udruženje proizvođača treba da uspostave održive prakse koje se koriste u proizvodnji proizvoda označenih oznakom porijekla ili geografskim oznakama ili u obavljanju drugih	Potpuno usklađeno		

utvrđenih pravom Unije ili nacionalnim pravom u pogledu zaštite životne sredine, socijalne ili poljoprivredne održivosti ili dobrobiti životinja. 2. Za potrebe stava 1. „održiva praksa“ znači praksa koja doprinosi jednom socijalnom, zaštiti životne sredine ili poljoprivrednom cilju ili više njih, kao što su na primjer: (a) ublažavanje klimatskih promjena i prilagođavanje tim promjenama, održiva upotreba pejzaža, vode i zemlje te njihovog zaštita, prijelaz na kružno poljoprivredno gazdinstvo, uključujući smanjenje rasipanja hrane, sprečavanje i kontrola onečišćenja, te zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosistema; (b) proizvodnja poljoprivrednih proizvoda na načine kojima se smanjuje upotreba pesticida i upravlja rizicima koji proizlaze iz njihove upotrebe ili kojom se smanjuje opasnost od antimikrobne otpornosti u poljoprivrednoj proizvodnji; (c) dobrobit životinja; (d) pravedan prihod za proizvođače, diverzifikacija aktivnosti, razvoj lokalne poljoprivredne proizvodnje te vrednovanje ruralne strukture i lokalnog razvoja (e) očuvanje radnih mjesta u poljoprivredi privlačenjem i podržavanjem mladih proizvođača i novih proizvođača proizvoda koji imaju koristi od zaštićene oznake porijekla ili geografske oznake; (f) poboljšanje radnih i sigurnosnih uslova u poljoprivrednim i prerađivačkim aktivnostima. 3. Ako grupa proizvođača ili priznata grupa proizvođača, ako takva grupa postoji, odluči da su održive prakse iz stava 1. obvezne za sve proizvođače dotičnog proizvoda, te se prakse uključuju u specifikaciju proizvoda u skladu s postupkom registracije ili izmjene.	aktivnosti na koje se primjenjuje jedna obaveza predviđena u specifikaciji proizvoda ili više njih. (2) Održiva praksa je praksa koja doprinosi ostvarivanju socijalnih, ciljeva zaštite životne sredine ili poljoprivrednih ciljeva i to: 1) ublažavanje klimatskih promjena i prilagođavanje tim promjenama, održiva upotreba okruženja, vode i zemlje i njihovog zaštita, smanjenje rasipanja hrane, sprečavanje i kontrola onečišćenja, te zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosistema; 2) proizvodnja poljoprivrednih proizvoda na načine kojima se smanjuje upotreba pesticida i upravlja rizicima koji proizlaze iz njihove upotrebe ili kojom se smanjuje opasnost od antimikrobne otpornosti u poljoprivrednoj proizvodnji; 3) dobrobit životinja; 4) pravedan prihod za proizvođače, diverzifikacija aktivnosti, razvoj lokalne poljoprivredne proizvodnje te vrednovanje ruralne strukture i lokalnog razvoja;			
---	---	--	--	--

	5) očuvanje radnih mjesta u poljoprivredi privlačenjem i podrškom mladih proizvođača i novih proizvođača proizvoda koji imaju koristi od zaštićene oznake porijekla ili geografske oznake; 6) poboljšanje radnih i sigurnosnih uslova u poljoprivrednim i prerađivačkim djelatnostima. (3) Ako udruženje ili priznato udruženje uspostavi održive prakse iz stava 1 ovog člana, te prakse postaju sastavni dio specifikacija proizvoda. (4) Udruženje ili priznato udruženje treba da sačini i redovno ažurira izvještaj o održivosti koji sadrži opis uspostavljenih praksi održivosti koje se primjenjuju u proizvodnji proizvoda, opis načina na koji metoda proizvodnje utiče na održivost u smislu zaštite životne sredine, socijalnih ili poljoprivrednih ciljeva ili zaštite dobrobiti životinja. (5) Izvještaj o održivosti iz stava 4 ovog člana dostavlja se Ministarstvu, koje ga objavljuje na svojoj internet stranici.			
Član 8. Izvještaj o održivosti	Održivost Član 12c	Potpuno usklađeno		

1. Grupa proizvođača ili priznata grupa proizvođača, ako takva grupa postoji, može, na osnovu provjerljivih informacija, izraditi i redovno ažurirati izvještaj o održivosti koji sadrži opis postojećih praksi održivosti koje se primjenjuju u proizvodnji proizvoda, opis načina na koji metoda dobijanja proizvoda utiče na održivost, u smislu zaštite životne sredine, socijalnih ili poljoprivrednih obaveza ili obaveza zaštite dobrobiti životinja, te informacije koje su potrebne za razumijevanje načina na koji održivost utiče na razvoj, rezultate i položaj proizvoda.

2. Komisija objavljuje izvještaj o održivosti.

(1) Udruženje proizvođača ili priznato udruženje proizvođača treba da uspostave održive prakse koje se koriste u proizvodnji proizvoda označenih oznakom porijekla ili geografskim oznakama ili u obavljanju drugih aktivnosti na koje se primjenjuje jedna obaveza predviđena u specifikaciji proizvoda ili više njih.

(2) Održiva praksa je praksa koja doprinosi ostvarivanju socijalnih, ciljeva zaštite životne sredine ili poljoprivrednih ciljeva i to:

1) ublažavanje klimatskih promjena i prilagođavanje tim promjenama, održiva upotreba okruženja, vode i zemlje i njihovog zaštita, smanjenje rasipanja hrane, sprečavanje i kontrola onečišćenja, te zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosistema;

2) proizvodnja poljoprivrednih proizvoda na načine kojima se smanjuje upotreba pesticida i upravlja rizicima koji proizlaze iz njihove upotrebe ili kojom se smanjuje opasnost od antimikrobne otpornosti u poljoprivrednoj proizvodnji;

	3) dobrobit životinja; 4) pravedan prihod za proizvođače, diverzifikacija aktivnosti, razvoj lokalne poljoprivredne proizvodnje te vrednovanje ruralne strukture i lokalnog razvoja; 5) očuvanje radnih mjesta u poljoprivredi privlačenjem i podrškom mladih proizvođača i novih proizvođača proizvoda koji imaju koristi od zaštićene oznake porijekla ili geografske oznake; 6) poboljšanje radnih i sigurnosnih uslova u poljoprivrednim i prerađivačkim djelatnostima. (3) Ako udruženje ili priznato udruženje uspostavi održive prakse iz stava 1 ovog člana, te prakse postaju sastavni dio specifikacija proizvoda. (4) Udruženje ili priznato udruženje treba da sačini i redovno ažurira izvještaj o održivosti koji sadrži opis uspostavljenih praksi održivosti koje se primjenjuju u proizvodnji proizvoda, opis načina na koji metoda proizvodnje utiče na održivost u smislu zaštite životne sredine, socijalnih ili			
--	--	--	--	--

	poljoprivrednih ciljeva ili zaštite dobrobiti životinja. (5) Izvještaj o održivosti iz stava 4 ovog člana dostavlja se Ministarstvu, koje ga objavljuje na svojoj internet stranici.			
POGLAVLJE 2. Registracija oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla Član 9. Podnosilac zahtjeva tokom nacionalne faze postupka registracije 1. Zahtjeve za registraciju oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla može podnijeti samo grupa proizvođača koja podnosi zahtjev. Grupa proizvođača koja podnosi zahtjev udruženje je, bez obzira na njezin pravni oblik, sastavljeno od proizvođača istog proizvoda čiji se naziv predlaže za registraciju. Javna tijela i druge zainteresirane strane mogu pomoći u pripremi zahtjeva i u povezanom postupku. 2. Kad je riječ o oznakama geografskog porijekla jakih alkoholnih pića, tijelo koje imenuje država članica može se za potrebe ove glave smatrati grupom proizvođača koja podnosi zahtjev ako dotični proizvođači zbog svojeg broja, geografske lokacije ili organizacijskih svojstava ne mogu formirati grupu. U tom se slučaju razlozi za to navode u zahtjevu iz člana 10. stava 2. 3. Pojedinačni proizvođač može se za potrebe ove glave smatrati grupom proizvođača koja podnosi zahtjev ako se dokaže da su ispunjeni svi sljedeći uslovi: (a) taj proizvođač jedini je proizvođač koji je voljan podnijeti zahtjev za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i članom 8 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 73 Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

(b)dotično geografsko područje definisano je na osnovu povezanosti iz člana49. stava 1. tačke (f) ove Regulative, člana94. stava 1. tačke (i) Regulative (EU) br. 1308/2013 i člana22. stava 1. tačke (f) Regulative (EU) 2019/787, a ne na osnovu granica posjeda; i (c)dotično geografsko područje ima svojstva koje se znatno razlikuju od svojstava susjednih područja ili se karakteristike proizvoda razlikuju od onih proizvedenih u susjednim područjima ili, kad je riječ o oznakama geografskog porijekla jakih alkoholnih pića, jako alkoholno piće ima određenu kvalitetu, ugled ili drugo svojstvo koje se jasno može pripisati njegovom geografskom porijeklu. 4. U slučaju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla kojom se označuje prekogranično geografsko područje, nekoliko grupa proizvođača koje podnose zahtjev iz različitih država članica ili trećih zemalja mogu podnijeti zajednički zahtjev za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. Takav zajednički zahtjev upućuje se svim dotičnim državama članicama.				
Član 10. Nacionalna faza postupka registracije 1. Zahtjev za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla za proizvod porijeklom iz Unije upućuje se nadležnim tijelima države članice porijekla proizvoda. 2. Zahtjev iz stava 1. sadrži: (a) specifikaciju proizvoda; (b) jedinstveni dokument; i	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 8 i 23 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 74	

(c) prateću dokumentaciju iz člana 12. stava 1. 3. Država članica ispituje zahtjev za registraciju kako bi provjerila ispunjava li uslove za registraciju utvrđene u odgovarajućim odredbama o vinu, jakim alkoholnim pićima ili poljoprivrednim proizvodima, zavisno o slučaju. 4. U okviru ispitivanja zahtjeva iz stava 3. ovog članadotična država članica sprovodi nacionalni postupak prigovora. U okviru nacionalnog postupka prigovora osigurava se objava zahtjeva za registraciju, uz izuzeća dokumenata iz člana 12. stava 1. tačaka (b) i (c) i utvrđuje period od najmanje jednog mjeseca od datuma objave u kojem svaka fizička ili pravna osoba s legitimnim interesom i poslovnim sjedištem ili boravištem u državi članici porijekla proizvoda toj državi članici može podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju. 5. Dotična država članica utvrđuje modalitete postupka prigovora. Ti modaliteti mogu uključivati kriterije za prihvatljivost prigovora, period savjetovanja između grupe proizvođača koja podnosi zahtjev i svakog podnosioca prigovora te podnošenje izvješća grupe proizvođača koja podnosi zahtjev o ishodu savjetovanja, uključujući izmjene koje je grupa proizvođača koja podnosi zahtjev unijela u zahtjev za registraciju. 6. Ako nakon ispitivanja zahtjeva za registraciju, ocjene rezultata zaprimljenih prigovora i izmjena zahtjeva dogovorenih sa grupom proizvođača koja podnosi zahtjev dotična država članica smatra da su zahtjevi iz ove Regulative ispunjeni, ona može donijeti pozitivnu odluku i podnijeti zahtjev za registraciju na nivou Unije, kako je naveden u članu 13. 7. Dotična država članica osigurava da svaka fizička ili pravna osoba s legitimnim interesom može podnijeti žalbu. Dotična država članica osigurava i objavu pozitivne			Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
--	--	--	---	--

odluke i odgovarajuće specifikacije proizvoda, kao i elektronski pristup specifikaciji proizvoda. 8. U slučaju zajedničkog zahtjeva, kako je navedeno u članu 9. stavu 4., zahtjev se upućuje svim dotičnim državama članicama, a povezani nacionalni postupci, uključujući fazu prigovora, sprovode se u svim tim državama članicama.				
Član 11. Prijelazna nacionalna zaštita 1. Država članica može na privremenoj osnovi odobriti prijelaznu zaštitu naziva na nacionalnoj nivou s učinkom od datuma podnošenja zahtjeva za registraciju na nivou Unije Komisiji. 2. Takva nacionalna zaštita prestaje na dan stupanja na snagu implementacionog akta kojim se odlučuje o zahtjevu za registraciju, donesenog u skladu s članom 21., ili na dan povlačenja zahtjeva za registraciju. 3. Ako se naziv ne registruje u skladu s ovom Regulativom, posljedice prelazne nacionalne zaštite isključiva su odgovornost dotične države članice. 4. Mjere koje države članice preduzimaju u skladu s ovim članom proizvode efekte samo na nacionalnom nivou i nemaju nikakvog efekta na unutrašnje tržište niti na međunarodnu trgovinu.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 12. Prateća dokumentacija 1. Prateća dokumentacija uz zahtjev za registraciju sadrži: (a) prema potrebi, informacije kojima se objašnjavaju sva predložena ograničenja upotrebe ili zaštite oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla i sve prelazne	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 8 Zakonom o šemama kvaliteta poljoprivrednih i	

mjere koje predlaže grupa proizvođača koja podnosi zahtjev; (b) ime i podatke za kontakt grupe proizvođača koja podnosi zahtjev; (c) ime i podatke za kontakt jednog ili više nadležnih tijela, delegiranih tijela ili tijela za sertifikovanje proizvoda ili fizičkih osoba koji sprovode provjeru usklađenosti sa specifikacijom proizvoda u skladu s: i. članom 116.a Regulative (EU) br. 1308/2013 u pogledu vina; ii. članom 39. ove Regulative u pogledu jakih alkoholnih pića i poljoprivrednih proizvoda; (d) sve druge informacije koje dotična država članica ili, prema potrebi, grupa proizvođača koja podnosi zahtjev smatra primjerenima. 2. Komisija implementacionim aktima utvrđuje format i prikaz na internetu prateće dokumentacije iz stava 1. tačaka (a), (b) i (c) ovog člana u zahtjevu za registraciju na nivou Unije kako je predviđeno članom 13. i propisuje izuzimanje ili anonimizaciju ličnih podataka. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.			prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 74 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023) i	
Član 13. Zahtjev za registraciju na nivou Unije 1. Za oznake porijekla i oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla koje se odnose na proizvode porijeklom iz Unije, zahtjev za registraciju sadrži: (a) jedinstveni dokument;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 34 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list	

(b)prateću dokumentaciju iz člana12. stava 1. tačaka (a), (b) i (c); (c)izjavu države članice kojoj je zahtjev upućen u nacionalnoj fazi postupka registracije kojom se potvrđuje da zahtjev ispunjava uslove za registraciju; (d)sva prelazne periode koja su odobrila ili predložila nacionalna tijela nakon nacionalnog postupka ispitivanja i prigovora, kao i informacije o povezanim prihvatljivim prigovorima; i (e)upućivanje na elektroničku objavu ažurirane specifikacije proizvoda. 2. Za oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla koje se odnose na proizvode porijeklom izvan Unije, zahtjev za registraciju na nivou Unije sadrži: (a)specifikaciju proizvoda i upućivanje na njezinu objavu; (b) jedinstveni dokument. (c)prateću dokumentaciju iz člana12. stava 1. tačaka (a), (b) i (c); (d)pravni dokaz o zaštiti oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla u zemlji porijekla; i (e)punomoć, ako podnosioca zahtjeva predstavlja zastupnik. 3. Zajednički zahtjev za registraciju iz člana 9. stava 4., uz jedinstveni dokument, prema potrebi, uključuje dokumente navedene u stavu 1. tačkama od (b) do (e) ili stavu 2. tačkama (c), (d) i (e) ovog članaiz svih država članica ili dotičnih trećih država.			CG 22/2017) i članom 86 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
---	--	--	--	--

4. Dokumenti iz ovog člana sastavljaju se na jednom od službenih jezika Unije. 5. Komisija implementacionim aktima utvrđuje detaljna pravila o postupcima, obliku i prezentovanju zahtjeva za registraciju na nivou Unije, uključujući zahtjeve koji se odnose na više od jednog državnog područja. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.				
Član 14. Podnošenje zahtjeva za registraciju na nivou Unije 1. Zahtjev za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla na nivou Unije Komisiji se podnosi elektronski, putem digitalnog sistema. Po zaprimanju zahtjeva jedne države članice ili više njih Komisija prilagođava digitalni sistem kako bi ga u nacionalnom dijelu postupka registracije oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla mogla upotrebljavati bilo koja država članica koja to želi. 2. Ako se zahtjev za registraciju odnosi na geografsko područje izvan Unije, zahtjev Komisiji direktno podnosi podnosilac zahtjeva, odnosno grupa proizvođača ili pojedinačni proizvođač ili se podnosi posredovanjem nadležnih tijela dotične treće zemlje. Pojedinačni proizvođač iz treće zemlje ispunjava uslove iz člana 9. stava 3. Grupa proizvođača iz treće zemlje jest grupa proizvođača koja radi s proizvodom čiji se naziv predlaže za registraciju. 3. Zajednički zahtjev za registraciju iz člana 9. stava 4. podnosi: (a) jedna od dotičnih država članica; ili	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 8 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 73 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

(b) podnositelj zahtjeva iz treće zemlje, odnosno grupa proizvođača ili pojedinačni proizvođač, direktno ili posredovanjem nadležnih tijela te treće zemlje. 4. Komisija objavljuje nazive za koje su podneseni zahtjevi za registraciju na nivou Unije putem digitalnog sistema iz stava 1.				
Član 15. Ispitivanje od strane Komisije i objava u svrhu prigovora 1. Komisija ispituje zahtjeve za registraciju podnesene u skladu s članom 14. stavovima 1., 2. i 3. Provjerava sadrže li zahtjevi potrebne informacije te ima li u njima očitih pogrešaka, pri čemu uzima u obzir ishod nacionalnog postupka ispitivanja i prigovora koji je provela dotična država članica. 2. Ispitivanje ne smije trajati duže od šest mjeseci od dana primitka zahtjeva. Komisija od podnosioca zahtjeva može zatražiti sve potrebne dodatne informacije ili izmjenu zahtjeva. Ako Komisija uputi takve zahtjeve podnosiocu zahtjeva, period ispitivanja ne smije trajati duže od pet mjeseci od dana kada Komisija primi odgovor podnosioca zahtjeva. 3. U slučaju da Komisija ne završi ispitivanje iz stava 2. u propisanim rokovima, podnosioca zahtjeva pisanim putem obavještava o razlozima kašnjenja, navodeći procijenjeno vrijeme potrebno za završetak ispitivanja, koje ne smije biti duže od mjesec dana. 4. Ako Komisija smatra da su ispunjeni uslovi utvrđeni u članovima 9., 10., 12., 13., 28., 29., 30., 31., 46. i 47., članu 48. stavovima 1. i 2. i članu 50. ove Regulative, članovima 93. i 95. i članu 100. stavu 4. Regulative (EU) br. 1308/2013 te članu 3. stavu 4., članu 23. i članu 34. stavu 4. Regulative (EU) 2019/787, prema potrebi, u Službenom	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 9 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 75 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

listu Europske unije objavljuje jedinstveni dokument i upućivanje na objavu specifikacije proizvoda.				
Član 16. Osporavanje zahtjeva za registraciju na nacionalnoj nivou 1. Države članice obavještavaju Komisiju o svim nacionalnim administrativnim ili sudskim postupcima koji mogu dovesti u pitanje registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. 2. Komisija se izuzima od obaveze poštovanja rokova za sprovođenje ispitivanja iz člana 15. stava 2. i obavještavanja države članice o razlozima kašnjenja ako primi obavještenje države članice u vezi sa zahtjevom za registraciju u skladu s članom 10. stavom 6. kojim se: (a) Komisiju obavještava da je odluka iz člana 10. stava 6. poništena na nacionalnom nivou odmah primjenjivom, ali ne i konačnom administrativnom ili sudskom odlukom; ili (b) od Komisije traži da suspenduje ispitivanje jer je započet nacionalni administrativni ili sudski postupak kako bi se osporila valjanost zahtjeva, a država članica smatra da se taj postupak bazira na valjanim razlozima. 3. Izuzeće iz stava 2. proizvodi efekte dok dotična država članica ne obavijesti Komisiju da je valjanost zahtjeva ponovno uspostavljena ili da država članica povlači svoj zahtjev za suspenziju. 4. Ako je pozitivna odluka države članice iz člana 10. stava 6. u potpunosti ili djelomično poništena konačnom odlukom koju je donio nacionalni sud, ta država članica prema potrebi razmatra odgovarajuće mjere kao što su povlačenje ili izmjena zahtjeva za registraciju na nivou Unije.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 10 i 34 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 76 i 86 Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

Član 17. Postupak prigovora na nivou Unije 1. U roku od tri mjeseca od datuma objave jedinstvenog dokumenta i upućivanja na objavu specifikacije proizvoda u Službenom listu Europske unije u skladu s članom 15. stavom 4., tijela države članice ili treće zemlje, ili fizička ili pravna osoba s legitimnim interesom i koja ima poslovno sjedište ili boravište u trećoj zemlji mogu Komisiji podnijeti prigovor. 2. Svaka fizička ili pravna osoba s legitimnim interesom i poslovnim sjedištem ili boravištem u državi članici koja nije država članica iz koje je podnesen zahtjev za registraciju na nivou Unije može podnijeti prigovor državi članici u kojoj ima poslovno sjedište ili boravište u roku koji toj državi članici omogućava ispitivanje tog prigovora i odlučivanje o njegovom podnošenju Komisiji u skladu sa stavom 1. Države članice mogu utvrditi taj rok u svojem nacionalnom pravu. 3. U prigovoru se izjavljuje protivljenje registraciji oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. Prigovor koji ne sadrži tu izjavu ništavan je. 4. Komisija ispituje prihvatljivost prigovora. Ako smatra da je prigovor prihvatljiv, Komisija u roku od pet mjeseci od datuma objave iz člana 15. stava 4. poziva podnosioca prigovora i podnosioca zahtjeva da pristupe odgovarajućim savjetovanjima tokom razumnog perioda koje nije duže od tri mjeseca. Komisija podnosiocu zahtjeva proslijeđuje prigovor i sve dokumente koje je dostavio podnosilac prigovora. U bilo kojem trenutku tokom tog perioda Komisija na zahtjev podnosioca zahtjeva može jednom produžiti rok za savjetovanje za najviše tri mjeseca.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana: članom 10 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 76 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
--	----------------------------------	--------------------------	---	--

5. Podnosilac prigovora i podnosilac zahtjeva bez odlaganja započinju odgovarajuće savjetovanje. Oni si međusobno dostavljaju relevantne informacije kako bi mogli procijeniti je li zahtjev za registraciju u skladu s ovom Regulativom, Regulativom (EU) br. 1308/2013 ili Regulativom (EU) 2019/787, zavisno o slučaju. 6. U roku od mjesec dana od završetka savjetovanja iz stava 4. podnosilac zahtjeva obavještava Komisiju o rezultatima savjetovanja, među ostalim o svim razmijenjenim informacijama, o tome je li postignut sporazum s jednim ili svim podnosiocima prigovora te o svim posljedičnim izmjenama zahtjeva za registraciju. Podnosilac prigovora isto tako može obavijestiti Komisiju o svojem gledištu na kraju savjetovanja. 7. Ako su nakon završetka savjetovanja iz stava 4. ovog člana podaci objavljeni u skladu s članom 15. stavom 4. izmijenjeni, Komisija ponovno ispituje izmijenjeni zahtjev za registraciju. Ako je zahtjev za registraciju znatno izmijenjen, a Komisija smatra da izmijenjeni zahtjev ispunjava uslove za registraciju, ponovno objavljuje jedinstveni dokument i upućivanje na objavu specifikacije proizvoda u skladu s članom 15. stavom 4. 8. Dokumenti iz ovog člana sastavljaju se na jednom od službenih jezika Unije. 9. Komisija dovršava ocjenu zahtjeva za registraciju na nivou Unije, uzimajući u obzir sve zahtjeve za prelazne periode, ishod postupka prigovora i sva druga pitanja koja se pojave nakon toga u pogledu njegova ispitivanja koja bi mogla podrazumijevati izmjenu jedinstvenog dokumenta. 10. Komisija je u skladu s članom 87. ovlašćena donijeti delegirane akte kojima se ova Regulativa dopunjuje utvrđivanjem detaljnih postupaka i rokova za postupak prigovora.				
--	--	--	--	--

11. Komisija implementacionim aktima utvrđuje format i prikaz prigovora i propisuje izuzimanje ili anonimizaciju ličnih podataka. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.				
Član 18. Obavještenje o primjedbama 1. U roku od tri mjeseca od datuma objave jedinstvenog dokumenta i upućivanja na objavu specifikacije proizvoda u skladu s članom 15. stavom 4., tijela države članice ili treće zemlje, ili fizička ili pravna osoba koja ima poslovno sjedište ili boravište u trećoj zemlji, mogu Komisiji podnijeti obavještenje o primjedbama. 2. U obavještenju o primjedbama navodi se svaka pogreška ili dodatne informacije u vezi sa zahtjevom za registraciju, uključujući moguće kršenje prava Unije. Obavješću o primjedbama ne dodjeljuju se nikakva prava tijelima ili osobama iz stava 1. niti se njome pokreće postupak prigovora. 3. Ako su, nakon podnošenja obavještenja o primjedbama, podaci objavljeni u skladu s članom 15. stavom 4. znatno izmijenjeni, Komisija ponovno objavljuje jedinstveni dokument i upućivanje na objavu specifikacije proizvoda u skladu s tim stavom. 4. Komisija može implementacionim aktima utvrditi format i prikaz obavještenja o primjedbama. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana: članom 10 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 76 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
Član 19. Razlozi za prigovor 1. Prigovor podnesen u skladu s članom 17. prihvatljiv je samo ako podnosilac prigovora dokaže:	nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana: članom 10 i 25 Zakona o šemama kvaliteta	

(a) da predložena oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla nije u skladu s definicijom oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla ili sa zahtjevima iz ove Regulative, iz dijela II. glave II. poglavlja I. odjeljka 2. Regulative (EU) br. 1308/2013 ili člana 3. stava 4. i poglavlja III. Regulative (EU) 2019/787, kako je primjenjivo; (b) da bi registriranje predložene oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla bilo spriječeno jednom ili više okolnosti iz člana 28., 29. i 30. ili člana 48. stava 1.; ili (c) da bi registriranje predložene oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla ugrozilo postojanje potpuno ili djelomično identičnog naziva ili žiga ili postojanje proizvoda koji su zakonito dostupni na tržištu najmanje pet godina prije datuma objave informacija iz člana 15. stava 4. 2. Komisija ocjenjuje prihvatljivost prigovora u odnosu na područje Unije.			poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 76 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
Član 20. Prelazno period za upotrebu oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla 1. Za proizvode porijeklom iz države članice ili treće zemlje čija se oznaka sastoji od naziva koji je u suprotnosti s članom 26. stavom 1. ili sadrži takav naziv, Komisija može implementacionim aktima odobriti prelazno period od najviše pet godina kako bi se omogućila daljnja upotreba te oznake pod kojom su stavljeni na tržište, pod uslovom da se prihvatljivim prigovorom na osnovu člana 10. stava 4. ili člana 17. na zahtjev za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla čija je zaštita prekršena dokaže:	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

(a) da bi registriranje dotične oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla ugrozilo postojanje potpuno ili djelomično identičnog naziva u oznaci proizvoda; ili (b) da su se takvi proizvodi s tim nazivom u oznaci proizvoda na dotičnom državnom području zakonito stavljali na tržište najmanje pet godina prije objave iz člana 15. stava 4. 2. Implementacioni akti iz stava 1. ovog člana donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2., osim onih u vezi s kojima je prihvatljivi prigovor podnesen u skladu s članom 10. stavom 4., koji se donose bez primjene tog postupka ispitivanja. 3. Komisija može implementacionim aktima produžiti prelazni period odobren na osnovu stava 1. u ukupnom trajanju od najviše 15 godina ili direktno odobriti prelazni period od najviše 15 godina pod uslovom da se ujedno dokaže: (a) da se naziv u oznaci iz stava 1. zakonito i pošteno neprekidno upotrebljava najmanje 25 godina prije podnošenja zahtjeva za registraciju dotične oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla Komisiji; (b) da svrha upotrebe naziva u oznaci iz stava 1. ni u jednom trenutku nije bila iskorištavanje ugleda naziva proizvoda registrovanog kao oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla; i (c) da potrošači nisu bili niti su mogli biti dovedeni u zabludu u vezi s pravim porijeklom proizvoda. 4. Implementacioni akti iz stava 3. ovog člana donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2., osim onih u vezi s kojima je prihvatljivi prigovor podnesen na				
---	--	--	--	--

osnovu člana 10. stava 4., koji se donose bez primjene tog postupka ispitivanja. 5. Pri upotrebi oznake iz stava 1. i 3. zemlja porijekla mora se jasno i vidljivo navesti na etiketi te, ako je primjenjivo, u opisu proizvoda ako se on stavlja na tržište na internetu. 6. U pogledu zahtjeva za registraciju oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla i izmjena na nivou Unije, kako bi se prevladale privremene poteškoće u pogledu dugoročnog cilja osiguravanja da svi poljoprivredno gazdinstvo čiji je proizvod označen oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla na dotičnom području zadovoljavaju povezanoj specifikaciji proizvoda, država članica može odobriti prelazni period za usklađivanje u trajanju do 10 godina, koje počinje od dana podnošenja zahtjeva Komisiji, pod uslovom da su dotični poljoprivredni proizvođači zakonito stavljali na tržište taj proizvod uz upotrebu dotičnog naziva u neprekinutom periodu od najmanje pet godina koje prethodi podnošenju zahtjeva tijelima te države članice i da su to naveli u nacionalnom postupku prigovora iz člana 10. stava 4. 7. Ako je vrijeme između podnošenja zahtjeva za registraciju na nivou Unije i registracije dotičnog naziva duže od pet godina, država članica može produžiti prelazni period za najviše pet godina. Odluka o produženju prelaznog perioda bez odgađanja se saopštava Komisiji, koja je objavljuje u Službenom listu Europske unije. 8. Stav 6. primjenjuje se mutatis mutandis na oznaku porijekla ili oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla koja se odnosi na geografsko područje koje se nalazi u trećoj zemlji, osim postupka prigovora.				
--	--	--	--	--

Član 21. Odluka Komisije o zahtjevu za registraciju 1. Ako na osnovu informacija dostupnih Komisiji iz ispitivanja provedenog u skladu s članom 15. Komisija smatra da bilo koji od uslova iz tog člananije ispunjen, ona implementacionim aktima odbija zahtjev za registraciju. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana88. stava 2. 2. U nedostatku prihvatljivog prigovora, Komisija implementacionim aktima i bez primjene postupka iz člana88. stava 2. sprovodi registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. Komisija može uzeti u obzir obavještenje o primjedbama zaprimljene u skladu s članom 18. 3. Ako zaprimi prihvatljivi prigovor, Komisija nakon postupka iz člana17. te uzimajući u obzir njegove rezultate: (a) donosi implementacione akte o registraciji oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla bez primjene postupka iz člana88. stava 2. ako je postignut sporazum, nakon provjere usklađenosti sporazuma s pravom Unije i, prema potrebi, izmjenjuje informacije objavljene u skladu s članom 15. stavom 4., pod uslovom da takve izmjene nisu znatne; ili (b) ako sporazum nije postignut, donosi implementacione akte kojima se odlučuje o zahtjevu za registraciju; ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana88. stava 2. 4. Implementacionim aktima kojima se registra oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla predviđaju se svi uslovi primjenjivi na registraciju i ponovnu objavu za informaciju jedinstvenog	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i članom 9 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 75 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
---	----------------------------------	--------------------------	---	--

dokumenta objavljenog u skladu s članom 15. stavom 4. i izmijenjenog u skladu s postupkom prigovora u slučaju izmjena koje nisu one iz člana 17. stava 7. i člana 18. stava 3. 5. Sprovedenjene regulative Komisije o registraciji i sprovedenjene odluke Komisije o odbijanju objavljuju se u Službenom listu Europske unije, seriji L.				
Član 22. Unijin registar oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla 1. Komisija implementacionim aktima i bez primjene postupka iz člana 88. stava 2. uspostavlja i održava javno dostupan registar oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla Unije. Taj se registar sastoji od triju dijelova koji se odnose na oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla vina, jakih alkoholnih pića i poljoprivrednih proizvoda. Datoteke unesene u taj registar nakon 13. maja 2024. moraju biti u strojno čitljivom formatu kako je definiran u članu 2. tački 13. Direktive (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Savjeta (28). 2. EUIPO održava i ažurira registar Unije u pogledu registracija, izmjena i poništavanja oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla. 3. Svaka oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla vina i poljoprivrednih proizvoda navodi se u registru oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla Unije kao „zaštićena oznaka porijekla” ili „zaštićena oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla”, zavisno o slučaju, a svaka oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla jakih alkoholnih pića kao „oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla”.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 12 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 79 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

4. Oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla koje se odnose na proizvode iz trećih zemalja koji su zaštićeni u Uniji na osnovu međunarodnog sporazuma čija je ugovorna stranka Unija mogu se upisati u Unijin registar oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla. U takvim slučajevima Komisija implementacionim aktima registruje takve oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2. Kad je riječ o vinima i poljoprivrednim proizvodima, osim ako su u sporazumima iz prvog podstava posebno označeni kao zaštićene oznake porijekla, nazivi takvih proizvoda upisuju se u Unijin registar oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla kao zaštićene oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. 5. Svaka oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla upisuje se u Unijin registar oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla na svojem izvornom pismu. Ako izvorno pismo nije latinica, oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla transkribira se ili transliterira na latinicu, a obje inačice oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla upisuju se u Unijin registar oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla i imaju jednak status. 6. Komisija objavljuje i redovno ažurira popis međunarodnih sporazuma iz stava 4. kao i popis oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla zaštićenih na osnovu tih sporazuma. 7. Komisija čuva, u digitalnom ili papirnatom obliku, dokumentaciju koja se odnosi na registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. U slučaju				
--	--	--	--	--

poništanja registracije Komisija 10 godina nakon toga čuva dokumentaciju. 8. Komisija implementacionim aktima određuje sadržaj i prezentovanje registra oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla Unije. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88, stava 2.				
Član 23. Izvadci iz registra oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla Unije 1. Svaka osoba može lako i bez naknade preuzeti službeni izvod iz registra oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla Unije kojim se dokazuje registracija oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla i druge relevantne podatke, uključujući datum podnošenja zahtjeva za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla ili drugi datum prvenstva. Službeni izvod registracije unesene u taj registar nakon 13. maja 2024. mora biti u strojno čitljivom formatu kako je definiran u članu 2. tački 13. Direktive (EU) 2019/1024. Taj se službeni izvod može upotrebljavati kao vjerodostojna potvrda u pravnim, sudskim, upravnim ili sličnim postupcima. 2. Ako su grupu proizvođača priznala nacionalna tijela u skladu s članom 33., ta se grupa navodi kao predstavnik proizvođača proizvoda označenog oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla u registru oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla Unije i u službenom izvatku iz stava 1. ovog člana. 3. Komisija implementacionim aktima može odrediti format i prikaz na internetu izvoda iz registra oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 9 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 76 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

porijekla Unije te propisati izuzimanje ili anonimizaciju ličnih podataka. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.				
Član 24. Izmjene specifikacije proizvoda 1. Grupa proizvođača proizvoda čiji se naziv registruje kao oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla može podnijeti zahtjev za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda. Ako postoji priznata grupa proizvođača, ta je grupa jedina koja ima pravo podnijeti zahtjev. 2. Izmjene specifikacije proizvoda dijele se u dvije kategorije: (a) izmjene na nivou Unije za koje je propisan postupak prigovora na nivou Unije; i (b) standardne izmjene koje se rješavaju na nivou države članice ili treće zemlje. 3. Izmjena se smatra izmjenom na nivou Unije ako podrazumijeva izmjenu jedinstvenog dokumenta ili dokumenta koji mu je jednako vrijedan i: (a) uključuje promjenu: i. za poljoprivredne proizvode, naziva ili upotrebe naziva; ii. za vino, naziva ili upotrebe naziva ili kategorije proizvoda ili proizvoda označenih oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla; iii. za jaka alkoholna pića, naziva ili upotrebe naziva, ili kategorije proizvoda ili proizvoda označenih oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla, ili pravnog naziva; ili	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 14 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 78 Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

(b) postoji rizik od gubitka povezanosti sa geografskim područjem iz jedinstvenog dokumenta; ili (c) podrazumijeva dalja ograničenja u pogledu stavljanja proizvoda na tržište. Države članice provjeravaju kriterije iz tačaka (a), (b) i (c). 4. Svaka druga izmjena specifikacije proizvoda registrovane oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, koja nije izmjena na nivou Unije u skladu sa stavom 3., smatra se standardnom izmjenom. 5. Standardna izmjena smatra se privremenom izmjenom kad se odnosi na privremenu izmjenu specifikacije proizvoda do koje je došlo jer su javna tijela uvela obvezne sanitarne i fitosanitarne mjere ili privremenu izmjenu koja je potrebna zbog prirodnih katastrofa ili nepovoljnih vremenskih uslova ili znatnih tržišnih poremećaja uzrokovanih izuzetnim okolnostima, uključujući geopolitičke događaje, koji utiču na snabdijevanje sirovinama, pod uslovom da su nadležna tijela službeno priznala prirodnu katastrofu, nepovoljne vremenske uslove ili znatne tržišne poremećaje. 6. Izmjene na nivou Unije odobrava Komisija. Postupak odobrenja slijedi mutatis mutandis postupak utvrđen u članovima od 9. i 10. i članovima od 12. do 21. 7. Zahtjevi za izmjenu na nivou Unije koji se podnose izvan Unije moraju sadržiti dokaz da je tražena izmjena u skladu s propisima o zaštiti oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla koji su na snazi u toj trećoj zemlji. 8. Ako zahtjev za izmjenu specifikacije proizvoda registrovane oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla na nivou Unije uključuje i standardne izmjene ili privremene izmjene, Komisija ispituje samo izmjenu na				
---	--	--	--	--

nivou Unije. Smatra se da standardne izmjene ili privremene izmjene nisu podnesene. Ispitivanje takvih zahtjeva usmjereno je na predložene izmjene na nivou Unije. Komisija ili dotična država članica može prema potrebi pozvati podnosioca zahtjeva da izmijeni druge elemente specifikacije proizvoda. 9. Standardne izmjene procjenjuju i odobravaju države članice ili treće zemlje na čijem se državnom području nalazi geografsko područje dotičnog proizvoda te ih priopćuju Komisiji. Komisija objavljuje te izmjene. 10. Komisija je u skladu s članom 87. ovlašćena donijeti delegirane akte kojima se ova Regulativa dopunjuje utvrđivanjem odredaba o izmjenama specifikacija proizvoda na nivou Unije za oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla za koje nije objavljen jedinstveni dokument, o prihvatljivosti zahtjeva za izmjene na nivou Unije, o odnosu između izmjena na nivou Unije i standardnih izmjena te o standardnim izmjenama, uključujući njihovu objavu. 11. Komisija implementacionim aktima utvrđuje detaljna pravila o postupcima, obliku i prezentovanju zahtjeva za izmjenu na nivou Unije te o postupcima, obliku i priopćavanju standardnih izmjena Komisiji. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.				
Član 25. Poništenje registracije 1. Komisija može, na vlastitu inicijativu ili na valjano obrazložen zahtjev države članice, treće zemlje ili bilo koje fizičke ili pravne osobe s legitimnim interesom koja ima poslovno sjedište ili boravište u trećoj zemlji implementacionim aktima poništiti registraciju oznake	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 15 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i	

porijekla ili oznake geografskog porijekla u sljedećim slučajevima: (a) ako se više ne može osigurati usklađenost sa zahtjevima za specifikaciju proizvoda; ili (b) ako najmanje prethodnih sedam uzastopnih godina nijedan proizvod označen oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla nije stavljen na tržište. 2. Komisija može donijeti i implementacione akte kojima se poništava registracija na zahtjev proizvođača proizvoda koji se stavlja na tržište pod registrovanim nazivom. Ako postoji priznata grupa proizvođača, ta je grupa proizvođača jedina koja ima pravo podnijeti takav zahtjev. 3. Registracija naziva kao prava intelektualnog vlasništva osim kao oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, posebno kao žiga, zabranjena je u periodu od godinu dana nakon poništavanja registracije oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, osim ako je takvo pravo intelektualnog vlasništva postojalo ili je takav žig bio registriran prije registracije oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. 4. Na postupak poništavanja registracije primjenjuju se mutatis mutandis član 10., članovi od 13. do 17. i član 21. Prigovori su dopušteni samo ako se njima dokazuje da se zainteresovana fizička ili pravna osoba neprestano komercijalno koristi registrovanim nazivom. 5. Prije donošenja implementacionih akata iz stava 1. i 2. Komisija se savjetuje s tijelima države članice, tijelima treće zemlje ili, ako je to moguće, proizvođačem iz treće zemlje koji je prvotno podnio zahtjev za registraciju dotične oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, osim ako poništenje direktno traže ti prvotni podnosioci			članom 80 Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
---	--	--	---	--

zahtjeva. Period savjetovanja traje najmanje mjesec dana. 6. Komisija implementacionim aktima utvrđuje detaljna pravila o postupcima, obliku i prezentovanju zahtjeva za poništenje registracije. 7. Implementacioni akti iz članova 1., 2. i 6. donose se u skladu postupku ispitivanja iz člana 88. stava 2.				
POGLAVLJE 3. Zaštita oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla Član 26. Zaštita oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla 1. Oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla upisane u Unijin registar oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla zaštićene su od: (a)svake direktne ili nedirektne komercijalne upotrebe oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla za proizvode koji nisu obuhvaćeni registracijom, ako su ti proizvodi uporedivi s proizvodima registrovanima pod tim nazivom ili ako se upotrebom te oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla za bilo koji proizvod ili bilo koju uslugu iskorištava, umanjuje ili narušava ugled zaštićenog naziva ili mu se šteti, uključujući slučajeve kada se ti proizvodi upotrebljavaju kao sastojak; (b)svake zloupotrebe, imitacije ili aludiranja, čak i ako je označeno pravo porijeklo proizvoda ili usluga ili ako je zaštićeni naziv preveden, transkribovan ili transliterovan ili ako mu je dodat izraz poput „stil“, „tip“, „metoda“, „kako se proizvodi u“, „imitacija“, „aroma“, „kao“ ili slično, uključujući slučajeve kada se ti proizvodi upotrebljavaju kao sastojak;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 16 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 70 Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

(c)svake druge lažne oznake ili oznake koja dovodi u zabludu u pogledu izvora, porijekla, prirode ili ključnih karakteristika proizvoda na unutrašnjoj ili vanjskoj ambalaži, na promotivnim materijalima, u dokumentima ili informacijama na internetskim interfejsima koji se odnose na dotični proizvod te od pakovanja proizvoda u ambalažu koja može stvoriti pogrešnu ideju o njegovom porijeklu; (d)svih drugih postupaka kojima bi potrošača mogli dovesti u zabludu o pravom porijeklu proizvoda. 2. Stav 1. primjenjuje se na sve nazive domena dostupne u Uniji. 3. Nacionalna pravila o nazivima koji se upotrebljavaju za poljoprivredne proizvode, vina i jaka alkoholna pića ne smiju dovesti do zabune sa registrom oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla. 4. Zaštita iz stava 1. primjenjuje se i na: (a)robu koja ulazi na carinsko područje Unije, a nije puštena u slobodan promet unutar tog područja; (b)robu koja se prodaje na daljinu, na primjer u okviru elektronske trgovine; i (c) robu namijenjenu za izvoz u treće zemlje. 5. Subjekti navedeni u članu 3. stavu 1. tački (d) Regulative (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Savjeta (29) imaju pravo podnijeti zahtjev carinskim tijelima kako bi se sve treće strane spriječilo da u okviru trgovine u Uniju unose robu koja u njoj nije puštena u slobodan promet ako ta roba, uključujući ambalažu, dolazi iz trećih zemalja, a njome se krši stav 1. ovog člana.				
--	--	--	--	--

6. Oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla registrovane na osnovu ove Regulative ne postaju generične u Uniji. 7. Ako je oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla složenica koja sadrži naziv koji se smatra generičnim, upotreba tog naziva u pravilu ne predstavlja postupanje iz stava 1. tačka (a) i (b).				
Član 27. Upotreba oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla kojima se označava proizvod koji se upotrebljava kao sastojak u nazivu prerađenog proizvoda 1. Ne dovodeći u pitanje član 26. i član 37. stav 7. ove Regulative te članke 7. i 17. Regulative (EU) br. 1169/2011, oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla kojom se označava proizvod koji se upotrebljava kao sastojak u prerađenom proizvodu može se upotrebljavati u nazivu tog prerađenog proizvoda ili pri njegovom označavanju ili u promotivnom materijalu u sljedećim slučajevima: (a) prerađeni proizvod ne sadrži nijedan drugi proizvod uporediv sa sastojkom označenim oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla; (b) sastojak označen oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla upotrebljava se u dovoljnim količinama koje dotičnom prerađenom proizvodu daju bitno svojstvo; i (c) postotak sastojka označenog oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla u prerađenom proizvodu naveden je na etiketi.	nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Potpuna usaglašenost će se postići donošenjem novog zakona iz domena bezbjednosti hrane.	IV kvartal 2026

2. Osim toga, proizvođači prepakovane hrane, kako je definisano u članu 2. stavu 2. tački (e) Regulative (EU) br. 1169/2011, koja kao sastojak sadrži proizvod označen oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla, koji žele upotrebljavati tu oznaku porijekla ili oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla u nazivu te prepakovane hrane, uključujući u promotivnom materijalu, prethodno pismenim putem obavještavaju priznatu grupu proizvođača ako takva grupa postoji za tu oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla. Ti proizvođači u to obavještenje uvrštavaju informacije kojima se dokazuje da su ispunjeni uslovi navedeni u stavu 1. ovog člana, te postupaju u skladu s tim. Priznata grupa proizvođača potvrđuje podnesak te obavještenje i u pisanom obliku u roku od četiri mjeseca. Proizvođač prepakovane hrane može početi upotrebljavati oznaku porijekla ili oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla u nazivu prepakovane hrane nakon primitka te potvrde ili nakon isteka tog roka, zavisno o tome što nastupi ranije. Priznata grupa proizvođača može tom priznanju priložiti neobvezujuće informacije o upotrebi dotične oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. Države članice mogu, u skladu s Ugovorima, predvidjeti dodatna postupovna pravila za proizvođače prepakovane hrane s poslovnim sjedištem na njihovu državnom području. 3. Ne dovodeći u pitanje stav 1., priznata grupa proizvođača i proizvođač prepakovane hrane mogu sklopiti ugovor o posebnim tehničkim i vizualnim aspektima načina na koji je oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla sastojka prikazana u nazivu prepakovane hrane pri označivanju, izvan popisa sastojaka ili u promotivnom materijalu. 4. Ovaj se član ne primjenjuje na jaka alkoholna pića.				
---	--	--	--	--

5. Komisija je u skladu s članom 87. ovlaštena donijeti delegirane akte kojima se ova Regulatorna dopunjuje dodatnim pravilima o upotrebi uporedivih proizvoda kao sastojaka u prerađenim proizvodima i kriterijumima za davanje bitnih svojstava prerađenim proizvodima iz stava 1. ovog člana.				
Član 28. Generički nazivi 1. Generički nazivi ne registrujeju se kao oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. 2. Kako bi se utvrdilo je li neki naziv postao generički, potrebno je voditi računa o svim važnim činionicima, a posebno o: (a) postojećoj situaciji u području potrošnje; (b) relevantnim nacionalnim pravnim aktima ili pravnim aktima Unije.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 6 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 69 Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
Član 29. Homonomne oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla 1. Oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla za koju je podnesen zahtjev nakon što je u Uniji podnesen zahtjev za potpuno ili djelomično homonimnu oznaku porijekla ili oznaku geografskog porijekla ili nakon što je takva oznaka zaštićena u Uniji ne registruje se, osim ako u praksi postoji dovoljna razlika između uslova lokalne i ustaljene upotrebe i prezentacije dviju potpuno ili djelomično homonimnih oznaka, uvažavajući potrebu da se osigura pravično postupanje prema dotičnim proizvođačima i da se potrošači ne dovode u zabludu u pogledu pravog identiteta ili geografskog porijekla proizvoda.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i članom 6 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 71 Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

2. Potpuno ili djelomično homonimna oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla kojom se potrošač dovodi u zabludu tako da vjeruje da proizvodi dolaze s drugog područja ne registruje se čak ni ako je naziv za stvarno područje, regiju ili mjesto porijekla dotičnih proizvoda točan. 3. Za potrebe ovog člana, potpuno ili djelomično homonimna oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla za koju je u Uniji podnesen zahtjev za zaštitu ili je zaštićena u Uniji odnosi se na: (a)oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla upisane u Unijin registar oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla; (b)oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla za koje je podnesen zahtjev za zaštitu, pod uslovom da su naknadno upisane u registar oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla Unije; (c)Oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla zaštićene u Uniji u skladu s Regulativom (EU) 2019/1753; i (d)oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, oznake porijekla i jednakovrijedne nazive zaštićene na osnovu međunarodnog sporazuma između Unije i jedne ili više trećih zemalja. 4. Komisija implementacionim aktom uklanja svaku oznaku porijekla ili oznaku geografskog porijekla registrovanu protivno stavovima 1. ili 2. iz registra Unije. Taj se implementacioni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.				
---	--	--	--	--

Član 30. Žigovi Naziv se ne registruje kao oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla ako bi, s obzirom na ugled i poznatost žiga te količinu vremena u kojem je upotrebljavan, registracija naziva predloženog kao oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla mogla potrošača dovesti u zabludu u pogledu pravog identiteta proizvoda.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 6 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 72 Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
Član 31. Odnos između zemljopisnih oznaka i žigova 1. Zahtjev za registraciju žiga čija bi upotreba bila u suprotnosti s članom 26. odbija se ako je zahtjev za registraciju žiga podnesen nakon datuma podnošenja zahtjeva za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla Komisiji. 2. EUIPO proglašava ništavnim žigove Unije registrovane u suprotnosti sa stavom 1., a nadležna nacionalna tijela proglašavaju ništavnim nacionalne žigove registrovane u suprotnosti sa stavom 1. 3. Žig čija je upotreba u suprotnosti s članom 26., ali za koji je podnesen zahtjev ili je registriran ili je, ako je ta mogućnost predviđena u relevantnom zakonodavstvu, uspostavljen upotrebom u dobroj vjeri na području Unije prije datuma podnošenja zahtjeva za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla Komisiji može se i dalje upotrebljavati i obnavljati nezavisno o registraciji oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, uz uvjet da ne postoje razlozi za poništenje ili opoziv žiga na osnovu Direktive (EU) 2015/2436 ili Regulative (EU) 2017/1001. U tim slučajevima dopuštena je upotreba	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 17 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 72 Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, nakon što je registrirana, i oznake relevantnog žiga. 4. Za potrebe stava 1. i 3., ako su oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla registrirane u Uniji bez podnošenja zahtjeva za registraciju na nivou Unije, datum podnošenja zahtjeva za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla Komisiji jest datum prvog dana zaštite. 5. Ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. 1169/2011, jamstveni ili certifikacijski žigovi iz člana 28. stava 4. Direktive (EU) 2015/2436 i zajednički žigovi iz člana 29. stava 3. te direktive, kao i zajednički žigovi iz poglavlja VIII. Regulative (EU) 2017/1001 mogu se upotrebljavati na etiketama zajedno s oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla.				
Član 32. Grupe proizvođača 1. Grupa proizvođača udruženje je proizvođača istog proizvoda ili više njih, bez obzira na njegov pravni oblik. Zadovoljava sljedeće kriterijume: (a) obavlja zadatke na osnovu ove Regulative, uključujući najmanje jedan zadatak naveden u stavu 4.; (b) uspostavljena je dobrovoljno na inicijativu proizvođača i od njih se i sastoji; i (c) Njeni članovi je demokratski organizuju, kontrolišu i nadziru. Grupe proizvođača koje podnose zahtjev moraju ispunjavati te kriterijume najkasnije na datum registracije dotične oznake porijekla ili geografske oznake. Proizvođač proizvoda označenog oznakom porijekla ili geografskom oznakom ima pravo pridružiti se grupi proizvođača. Države članice mogu ograničiti članstvo na određene kategorije proizvođača, uzimajući u obzir	Član 5 Član 8 mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake može podnijeti samo udruženje proizvođača, odnosno prerađivača koje proizvodi ili prerađuje poljoprivredne ili prehrambene proizvode (u daljem tekstu: udruženje). (2) Udruženje se osniva radi: 1) razvoja specifikacije proizvoda i pružanja podrške članovima udruženja; 2) obezbjeđivanja zaštite oznake porijekla ili geografske oznake i prava intelektualne	Potpuno usklađeno		

svojstva proizvoda koji proizvodi dotična grupa proizvođača. 2. Države članice mogu odlučiti da poljoprivredni subjekti i predstavnici poljoprivrednih djelatnosti povezanih s jednom od faza lanca opskrbe proizvodima označenima oznakom porijekla ili geografskom oznakom te učesnici iz člana 157. Regulative (EU) br. 1308/2013 mogu biti članovi grupe proizvođača ako imaju poseban interes za proizvode koje ta grupa proizvođača obuhvata. Ti članovi ne vrše kontrolu nad grupom proizvođača. 3. Države članice mogu predvidjeti dodatna pravila, posebno u pogledu organizacije, statuta, funkcioniranja i prirode članstva grupa proizvođača i financijskih doprinosa grupama proizvođača. 4. Grupa proizvođača može izvršavati posebno sljedeće zadatke: (a) razvoj specifikacije proizvoda, podnošenje zahtjeva za registraciju, izmjenu i poništenje te razvoj aktivnosti, uključujući pružanje podrške svojim članovima sopstvenim sistemima kontrole kako bi provjerili i osigurali usklađenost s dotičnom specifikacijom proizvoda; (b) preduzimanje odgovarajućeg djelovanja kako bi se osigurala zaštita oznake porijekla ili geografske i prava intelektualne svojine koja su s njom direktno povezana, uključujući pravne radnje i podnošenje zahtjeva za djelovanje carinskim tijelima u skladu s Regulativom (EU) br. 608/2013, te spriječilo ili suzbilo sve mjere ili marketinške prakse koje štete ili bi mogle naštetiti ugledu ili vrijednosti dotične oznake porijekla ili geografske oznake; (c) predstavljanje svojih članova u mrežama za sprovođenje prava intelektualne svojine i u odnosu s	svojine koja su sa njom povezana u skladu sa zakonom, a naročito da bi se spriječilo ili suzbilo marketinške aktivnosti koje narušavaju ili bi mogle da naruše ugled ili vrijednost oznake porijekla ili geografske oznake; 3) usuglašavanja sa održivim praksama, bez obzira na to jesu li uključene u specifikaciju proizvoda ili su dio posebne inicijative, uključujući mehanizme za provjeru usklađenosti sa tim praksama; 4) preduzimanja mjera za poboljšanje rezultata oznake porijekla ili geografske oznake, u pogledu životne sredine, socijalne i poljoprivredne održivosti, uključujući: - razvoj, organizaciju i sprovođenje zajedničkih marketinških i promotivnih kampanja; - širenje informacija i promotivne aktivnosti čiji je cilj informisanje potrošača o svojstvima proizvoda označenih oznakom porijekla ili geografskom oznakom, uključujući razvoj turističkih usluga na relevantnom geografskom području; - sprovođenje analiza poljoprivrednih, socijalnih ili			
--	---	--	--	--

tijelima za borbu protiv krivotvorenja osnovanima na nivou Unije ili na nacionalnom nivou; (d) usuglašavanje o održivim praksama iz člana 7., bez obzira na to jesu li uključene u specifikaciju proizvoda ili su dio zasebne inicijative, uključujući mehanizme za provjeru usklađenosti s tim praksama, te osiguravanje primjerenog publiciteta za njih, posebno u informacionom sistemu koji osigurava Komisija; (e) preduzimanje mjera za poboljšanje rezultata oznake porijekla ili geografske oznake, u pogledu zaštite životne sredine, socijalne i poljoprivredne održivosti, uključujući: i. razvoj, organizaciju i sprovođenje zajedničkih marketinških i promotivnih kampanja; ii. širenje informacija i promotivne aktivnosti čiji je cilj informisanje potrošača o svojstvima proizvoda označenih oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla ili geografskom oznakom, uključujući razvoj turističkih usluga na relevantnom geografskom području; iii. sprovođenje analiza poljoprivrednih, socijalnih ili zaštite životne sredine, proizvodnje, nutritivnog profila i organoleptičkog profila proizvoda označenih oznakom porijekla ili geografskom oznakom; iv. širenje informacija o oznaci porijekla ili geografskoj oznaci, odgovarajućem simbolu Unije i skraćenici (ZOI ili ZOZP); i v. savjetovanje, osposobljavanje i širenje smjernica o najboljoj praksi za sadašnje i buduće proizvođače, među ostalim o održivim praksama, posebno onima iz člana 7., naučno-tehničkom napretku, digitalizaciji, rodno osviještenoj politici i rodnoj ravnopravnosti te podizanju svijesti među potrošačima;	rezultata zaštite životne sredine, proizvodnje, nutritivnog profila i organoleptičkog profila proizvoda označenih oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla; - širenje informacija o oznaci porijekla ili geografskoj oznaci, odgovarajućim skraćenicama, oznakama i znacima; i - savjetovanje, osposobljavanje i širenje smjernica o najboljoj praksi za proizvođače, između ostalog o održivim praksama, naučno-tehničkom napretku, digitalizaciji, rodno osviještenoj politici i rodnoj ravnopravnosti te podizanju svijesti među potrošačima; 5) sprečavanja zloupotrebe proizvoda označenih oznakom porijekla ili geografskom oznakom na tržištima koji nijesu u skladu sa specifikacijom proizvoda praćenjem i provjerom upotrebe oznake porijekla ili geografske oznake na unutrašnjem tržištu i na tržištima drugih zemalja na kojima su oznake porijekla ili geografske oznake zaštićene; 6) preduzimanja mjera za povećanje vrijednosti proizvoda i prema potrebi preduzimanja			
--	---	--	--	--

(f) suzbijanje povreda i moguće prevarne upotrebe proizvoda označenih oznakom porijekla ili geografskom oznakom na tržištima koji nisu u skladu sa specifikacijom proizvoda praćenjem i provjerom upotrebe oznake porijekla ili geografske oznake na cijelom unutrašnjem tržištu i na tržištima trećih zemalja na kojima su oznake porijekla ili geografske oznake zaštićene, među ostalim i na internetskim interfejsima, i, prema potrebi, obavješćavanje tijela za izvršavanje zakonodavstva koristeći se povjerljivim sistemima, ako su dostupni; (g) preduzimanje mjera za povećanje vrijednosti proizvoda i, prema potrebi, preduzimanje koraka za sprečavanje ili suzbijanje mjera ili poslovnih praksi koje jesu ili bi mogle biti štetne za ugled i vrijednost njihovih proizvoda, uključujući obezvrjeđujuće tržišne prakse i cijene. 5. Države članice mogu na svojem državnom području pomoći proizvođačima u stvaranju grupa proizvođača i njihovu radu. 6. Ako ne postoji grupa proizvođača za proizvod označen oznakom porijekla ili geografskom oznakom, države članice mogu izvršavati zadatke iz stava 4. tačaka (b), (e) i (f). Države članice sarađuju s proizvođačima i pomažu im u osnivanju grupe proizvođača. 7. Države članice mogu uspostaviti javni registar grupa proizvođača za proizvode označene oznakom porijekla i/ili geografskog porijekla s njihovog državnog područja, uključujući tijela iz člana 9. stava 2. i proizvođače iz člana 9. stava 3. Taj registar mora sadržati barem naziv, pravni oblik i adresu svake grupe proizvođača i sve oznake porijekla ili geografske oznake koje obuhvata dotična grupa proizvođača.	koraka radi sprečavanja ili suzbijanja mjera ili poslovnih praksi koje jesu ili bi mogle biti štetne za reputaciju i vrijednost njihovih proizvoda, uključujući obezvrjeđujuće tržišne prakse i cijene." (3) Članovi udruženja mogu biti i drugi proizvođači drugih poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda. (4) Izuzetno od stava 1 ovog člana, zahtjev za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake može podnijeti fizičko ili pravno lice, ako: 1) dokaže da je jedini proizvođač ili prerađivač određenog proizvoda u određenom geografskom području, i/ili 2) da to geografsko područje posjeduje karakteristike koje ga značajno razlikuju od susjednih područja ili su svojstva proizvoda različita od proizvoda proizvedenih u susjednim područjima. (5) Udruženje je dužno da vrši unutrašnju kontrolu nad proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom porijekla ili geografskom oznakom.			
---	--	--	--	--

	(6) Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži: naziv i adresu podnosioca zahtjeva, oznaku porijekla ili geografsku oznaku čija se registracija traži. (7) Uz zahtjev za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake podnosi se: 1) specifikacija iz člana 7 ovog zakona; 2) jedinstveni dokument koji sadrži: - glavne elemente specifikacije: naziv i opis proizvoda, posebna pravila koja se odnose na pakovanje i označavanje i precizno definisan prostor geografskog područja, prema potrebi; - opis veze između proizvoda i geografske sredine ili geografskog porijekla iz člana 5 st. 1 i 2 ovog zakona i specifične elemente opisa proizvoda ili metode proizvodnje koje potvrđuju tu povezanost, prema potrebi. 3) dokument o internim pravilima, unutrašnjim kontrolama i procedurama udruženja. (8) Zahtjev iz stava 1 ovog člana može se podnijeti samo za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake.			
--	--	--	--	--

	(9) Način podnošenja zahtjeva za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake, obrazac jedinstvenog dokumenta iz stava 6 tačka 2 ovog člana i bliže uslove za rad udruženja propisuje Ministarstvo.			
Član 33. Priznate grupe proizvođača 1. Osim člana 32., države članice mogu primijeniti sistem priznavanja grupa proizvođača. Sistem priznavanja može se primjenjivati na sve grupe proizvođača čiji članovi proizvode proizvod označen oznakom porijekla ili geografskom oznakom ili na grupe proizvođača koje proizvode određene kategorije proizvoda označenih oznakama porijekla ili geografskim oznakama. Grupa proizvođača može biti priznata samo na zahtjev. U okviru sistema priznavanja, tijela iz člana 9. stava 2. i proizvođači iz člana 9. stava 3. smatraju se priznatim grupama proizvođača. 2. Države članice koje primjenjuju sistem iz stava 1. predviđaju sljedeće kriterije za priznavanje grupe proizvođača: (a) određeni pravni oblik; i (b) ispunjavanje jednog od sljedećih uslova: i. minimalni udio članova među proizvođačima proizvoda veći je od 50 %; ili ii. minimalni udio članova među proizvođačima proizvoda i minimalni udio u obimu ili vrijednosti tržišne proizvodnje veći je od 50 %.	Član 6 Poslije člana 12 dodaju se tri nova člana koja glase: Priznata udruženja proizvođača oznaka porijekla ili geografskih oznaka Član 12a (1) Ministarstvo može primijeniti sistem priznavanja udruženja proizvođača oznaka porijekla ili geografskih oznaka na udruženja proizvođača čiji članovi proizvode proizvod označen oznakom porijekla ili geografskom oznakom ili na udruženja proizvođača koja proizvode određene kategorije proizvoda označenih oznakama porijekla ili geografskim oznakama. (2) Udruženja čije su oznake porijekla ili geografske oznake upisane u skladu sa članom 12 stav 1 ovog zakona smatraju se	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Pravilnika kojim će se propisati bliži uslovi za priznavanje udruženja proizvođača, obrazac zahtjeva za priznavanje i način rada priznatih udruženja	IV kvartal 2026

Države članice mogu predvidjeti dodatne kriterije, kao na primjer: (a) raspolaganje potrebnim financijskim doprinosima svojih članova; (b) pravila o primanju članova, prestanku članstva i povredama obaveza članstva; (c) pisane statute. Ako grupa proizvođača prestane ispunjavati kriterije za priznavanje, priznavanje se suspenduje ili povlači. 3. Ako je grupa proizvođača priznata u skladu sa sistemom iz stava 1. ovog člana, priznata grupa proizvođača jedina je koja ima pravo: (a) izvršavati zadatke iz člana 32. u ime svih proizvođača koji proizvode proizvod označen dotičnom oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla ili geografskom oznakom, ne dovodeći u pitanje pravo pojedinačnih proizvođača da djeluju kako bi branili svoje interese; (b) primiti obavještenje od proizvođača prepakovane hrane o upotrebi oznake porijekla ili geografske oznake u nazivu prepakovane hrane kako je navedeno u članu 27. stavu 2.; (c) zahtijevati obavezujuća pravila za reguliranje snabdijevanja proizvodima označenim oznakom porijekla ili geografskom oznakom u skladu s članom 166.a stavom 1. Regulative (EU) br. 1308/2013, uključujući za period od najviše šest godina u skladu s članom 166.a stavom 4. tačkom (c) te regulative; (d) utvrditi standardne norme o podjeli vrijednosti koje se mogu upotrebljavati u skladu s članom 172.a Regulative (EU) br. 1308/2013; (e) usuglasiti se o održivim praksama u skladu s članom 7. ove Regulative;	priznatim udruženjima proizvođača. (3) Udruženja čije oznake porijekla ili geografske oznake nijesu upisane u skladu sa članom 12 stav 1 ovog zakona priznaje se ako ispunjava sljedeće uslove: - imaju svojstvo pravnog lica koje se stiče upisom u Centralni registar privrednih subjekata; - imaju definisanu specifikaciju proizvoda u skladu sa članom 7 ovog zakona; - imaju statut, pravila interne kontrole i pravila unutrašnjeg funkcionisanja; - pridržavaju se principa unutrašnjeg funkcionisanja utvrđenih pravila interne kontrole i pravila unutrašnjeg funkcionisanja; - ostvaruju ciljeve iz člana 8 ovog zakona; - minimalni udio članova među proizvođačima proizvoda koji ispunjava uslove iz specifikacije proizvoda veći je od 50 %; ili - minimalni udio članova među proizvođačima proizvoda koji ispunjava uslove iz specifikacije proizvoda i minimalni udio u obimu ili vrijednosti tržište proizvodnje veći je od 50 %.			
---	--	--	--	--

(f) prijaviti se za odobrenje izmjene u skladu s članom 24. stavom 1. ove Regulative; (g) podnijeti zahtjev za poništenje u skladu s članom 25. stavom 2. ove Regulative. 4. Države članice također mogu predvidjeti da je priznata grupa proizvođača jedina grupa proizvođača koja ima pravo izvršavati sljedeće zadatke: (a) iz člana 32. stava 4. tačkama (a) i (d), ako se učinak tih zadataka odnosi na sve proizvođače proizvoda označenog dotičnom oznakom porijekla ili geografskom oznakom; (b) iz člana 32. stava 4. tačkama (b), (e) i (f), ako se te zadatke obavljaju na međunarodnom, nacionalnom ili regionalnom nivou, ne dovodeći u pitanje mogućnost da proizvođači proizvoda označenog dotičnom oznakom porijekla ili geografskom oznakom te zadatke obavljaju na lokalnom nivou. 5. Grupa proizvođača s poslovnim sjedištem u državi članici koja ne primjenjuje sistem iz stava 1. ovog člana može izvršavati zadatke iz člana 32. stava 4. tačkama (b), (c), (e), (f) u državi članici koja primjenjuje takav sistem. 6. Ako oznaka porijekla ili geografska oznaka označava prekogranično geografskopodručje, tijela dotičnih država članica ili, prema potrebi, Ujedinjene Kraljevine u vezi sa Sjevernom Irskom, sarađuju u određivanju jedinstvene priznate grupe proizvođača. Ako dotične države članice ili, prema potrebi, Ujedinjena Kraljevina u vezi sa Sjevernom Irskom, ne postignu dogovor ili ako jedna od dotičnih država članica ne primjenjuje sistem iz stava 1., za tu oznaku porijekla ili geografsku oznaku ne priznaje se nijedna grupa proizvođača. 7. Države članice mogu odlučiti da se grupe proizvođača priznate na osnovu nacionalnog prava prije 13. maja 2024. priznaju u skladu sa stavom 1.	(4) Udruženje iz stava 3 ovog člana priznaje Ministarstvo rješenjem, na osnovu podnijetog zahtjeva udruženja. (5) Postuparije po zahtjevu za priznavanje vrši se u skladu sa čl. 9 i 10 ovog zakona. (6) Priznato udruženje proizvođača upisuje se u registre iz člana 12 stav 1 ovog zakona. (7) Ako je udruženje proizvođača priznato, jedino je koje ima pravo: 1) izvršavati zadatke iz člana 8 ovog zakona u ime svih proizvođača koji proizvode proizvod označen dotičnom oznakom porijekla ili geografskom oznakom, ne dovodeći u pitanje pravo pojedinačnih proizvođača da djeluju kako bi branili svoje interese; 2) primiti obavještenje od proizvođača prepakovane hrane o upotrebi oznake porijekla ili geografske oznake kao sastojka u nazivu prepakovane hrane, i odlučiti da li će odobriti ili odbiti upotrebu oznake, kao i pravila korišćenja dotične oznake; 3) prijaviti se za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda u skladu sa članom 14 ovog zakona;			
---	---	--	--	--

Ako takva priznata grupa proizvođača ne ispunjava kriterije iz stava 2., prilagođava se relevantnim pravilima do 14. maja 2026. Ako se do tog datuma ne postigne usklađenost, dotična država članica produžava taj rok jednom za najviše godinu dana ili povlači priznanje. 8. Ako primjenjuje sistem priznatih grupa proizvođača iz stava 1., država članica putem digitalnog sistema obavještava Komisiju o nazivu i adresi priznate grupe proizvođača za svaku registrovanu oznaku porijekla ili geografsku oznaku i u slučaju promjene ažurira te informacije. Komisija te informacije objavljuje i u skladu s tim ažurira registar oznaka porijekla ili geografskih oznaka Unije.	4) podnijeti zahtjev za ukidanje rješenja o registraciji u skladu sa članom 15 ovog zakona. 6) iz člana 8 stav 2 tač. 1 i 4 ovog zakona, ako se učinak tih zadataka odnosi na sve proizvođače proizvoda označenog dotičnom oznakom porijekla ili geografskom oznakom; 7) iz člana 8 stav 2 tač. 2, 5 i 6 ovog zakona, ako se te zadatke obavljaju na međunarodnom, nacionalnom ili regionalnom nivou, ne dovodeći u pitanje mogućnost da proizvođači proizvoda označenog dotičnom oznakom porijekla ili geografskom oznakom te zadatke obavljaju na lokalnom nivou. (8) Bliže uslove za priznavanje udruženja proizvođača, obrazac zahtjeva za priznavanje i način rada priznatih udruženja propisuje Ministarstvo.			
<i>Član 34.</i> Udruženja grupa proizvođača 1. Udruženje grupa proizvođača može se osnovati na inicijativu zainteresiranih grupa proizvođača. 2. Udruženje grupa proizvođača može obavljati naročito sljedeće zadatke: (a) učestvovanje u savjetodavnim tijelima;	<i>Član 6</i> Poslije člana 12 dodaju se tri nova člana koja glase: Udruženja proizvođača oznaka porijekla ili geografskih oznaka i priznata udruženja proizvođača	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Pravilnika kojim će se propisati sadržaj i način podnošenja	IV kvartal 2026

(b)razmjena informacija s javnim tijelima o temama u vezi s politikom u području oznaka porijekla ili geografskih oznaka; (c)davanje prijedloga za unapređenje razvoja politika u području oznaka porijekla ili geografskih oznaka, naročito u pogledu održivosti, borbe protiv prevare i krivotvorenja, stvaranja vrijednosti među poljoprivrednim subjektima, pravila tržišnog takmičenja i ruralnog razvoja; (d)razvoj i širenje najboljih praksi među proizvođačima o politikama u području oznaka porijekla ili geografskih oznaka; (e)učesće u mjerama promocije u smislu Regulative (EU) br. 1144/2014.	oznaka porijekla ili geografskih oznaka Član 12b (1) Udruženja proizvođača oznaka porijekla ili geografskih oznaka i priznata udruženja proizvođača oznaka porijekla ili geografskih oznaka mogu obavljati i sljedeće zadatke: - učestvovati u u savjetodavnim tijelima; - razmjenjivati informacije sa institucijama u vezi sa politikom u području oznaka porijekla ili geografskim oznakama; - davati prijedloge za unapređenje razvoja politika u području oznaka porijekla ili geografskih oznaka, posebno u pogledu održivosti, borbe protiv prevare i krivotvorenja, stvaranja vrijednosti među poljoprivrednim proizvođačima, pravila tržišnog nadmetanja i ruralnog razvoja; - promovisati i širiti najbolje prakse među proizvođačima o politikama u području oznaka porijekla ili geografskih oznaka; - učestvovati u mjerama promocije. (2) Udruženja i priznata udruženja dužna su da najkasnije		izvještaja iz stava 2 ovog člana	
--	---	--	---	--

	do 31. januara tekuće za prethodnu godinu dostave Ministarstvu godišnji izvještaj o sprovedenim aktivnostima i planom budućih aktivnosti. (3) Sadržaj i način podnošenja izvještaja iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.			
Član 35. Zaštita oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla u nazivima domena 1. Registri naziva nacionalnih vršnih domena uspostavljeni u Uniji osiguravaju da se postupcima alternativnog rješavanja sporova u vezi s nazivima domena registrovane oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla priznaju kao pravo na koje se može pozvati u tim postupcima. 2. Komisija je u skladu s članom 87. ovlašćena donijeti delegirane akte kojima se ova Regulativa dopunjuje utvrđivanjem odredaba kojima se EUIPO-u povjerava uspostava sistema informiranja i upozoravanja o nazivima domena te upravljanje tim sistemom, kojim bi se podnosiocu zahtjeva, nakon podnošenja zahtjeva za oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla, pružile informacije o dostupnosti oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla kao naziva domene te, na dobrovoljnoj osnovi, o registraciji naziva domene koji je identičan njegovoj oznaci geografskog porijekla. Registri naziva nacionalnih vršnih domena, uspostavljeni u Uniji, mogu EUIPO-u na dobrovoljnoj osnovi pružiti relevantne informacije i podatke.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

3. Komisija do 14. studenoga 2025. sprovodi evaluaciju nužnosti i izvodivosti sistema informiranja i upozoravanja iz stava 2., uzimajući u obzir funkcioniranje dobrovoljnog pružanja informacija i podataka iz tog stava, te Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće koje sadrži njezine glavne nalaze. Tom se izvještaju prema potrebi prilaže zakonodavni prijedlog.				
Član 36. Pravo na upotrebu Registrovanu oznaku porijekla ili oznaku geografskog porijekla može upotrebljavati svako poljoprivredno gazdinstvo koji stavlja na tržište proizvod koji je u skladu s odgovarajućom specifikacijom proizvoda. Države članice osiguravaju da su poljoprivredna gazdinstva obuhvaćena provjerom usklađenosti sa specifikacijom proizvoda utvrđenom u skladu s članom 39. ove Regulative ili članom 116.a Regulative (EU) br. 1308/2013, kako je primjenjivo. U slučaju da se oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla sastoji od naziva gazdinstva pojedinačnog proizvođača koji je podnio zahtjev, time se ne sprečavaju drugi poljoprivredni subjekti da upotrebljavaju registrovanu oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla, pod uslovom da se upotrebljava za označivanje proizvoda koji je u skladu sa specifikacijom proizvoda.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 13 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 81 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
Član 37. Simboli Unije, oznake i skraćenice 1. Oznake, skraćenice i simboli koji se odnose na oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla smiju se upotrebljavati samo u vezi s proizvodima proizvedenima u skladu s relevantnom specifikacijom proizvoda. Mogu se koristiti i u informativne i obrazovne svrhe, pod	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 18 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list	

uslovom da nije vjerojatno da će se takvom upotrebom potrošač dovesti u zabludu. 2. Utvrđuju se sljedeći simboli Unije namijenjeni označivanju oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla i informišu javnosti o njima: (a)simbol kojim se označavaju zaštićene oznake porijeklapoljoprivrednih proizvoda; i (b)simbol kojim se označavaju zaštićene oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla poljoprivrednih proizvoda. Taj se simbol može upotrebljavati i za oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla jakih alkoholnih pića. 3. U slučaju poljoprivrednih proizvoda i jakih alkoholnih pića porijeklom iz Unije koji se stavljaju na tržište pod oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla, pri označivanju i u promotivnom materijalu mora se navesti simbol Unije koji je s njom povezan. U odnosu na označivanje oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla mora se nalaziti u istom vidnom polju kao i simbol Unije. Zahtjevi u pogledu označivanja utvrđeni u članu 13. stavu 1. Regulativa (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Savjeta za prezentovanje obveznih podataka primjenjuju se na oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla. 4. Odstupajući od stava 3. prvog podstava, u slučaju jakih alkoholnih pića simboli Unije mogu se izostaviti. 5. Ako su poljoprivredni proizvodi označeni oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla, oznaka naziva proizvođača ili poljoprivrednog subjekta nalazi se pri označivanju u istom vidnom polju kao i oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla. U tom slučaju naziv poljoprivrednog subjekta smatra se nazivom			CG 22/2017) i članom 84 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
--	--	--	--	--

poljoprivrednog subjekta odgovornog za korak u proizvodnji u kojem je proizvod obuhvaćen oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla dobijen ili koji je odgovoran za sprovođenje znatne prerade tog proizvoda. U slučaju jakih alkoholnih pića označenih oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla, oznaka naziva proizvođača nalazi se pri označivanju u istom vidnom polju kao i oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla. Ako je najveća površina ambalaže ili rezervoara ona opisana u članu 16. stavu 2. Regulative (EU) br. 1169/2011, navođenje naziva proizvođača ili poljoprivrednog subjekta dobrovoljno je. Poljoprivredni proizvodi i jaka alkoholna pića koji se stavljaju na tržište pod oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla, a koji su označeni prije 14. maja 2026., mogu se nastaviti stavljati na tržište bez ispunjavanja obaveze navođenja naziva proizvođača ili poljoprivrednog subjekta u istom vidnom polju kao oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla dok se postojeće zalihe ne potroše. 6. Ako su poljoprivredni proizvodi ili jaka alkoholna pića označeni oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla, oznake „zaštićena oznaka porijekla“ ili „zaštićena oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla“ mogu se navesti pri označivanju i u promotivnom materijalu poljoprivrednih proizvoda, a oznaka „oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla“ može se navesti pri označivanju i u promotivnom materijalu jakih alkoholnih pića. Skraćenice „ZOI“ ili „ZOZP“ koje odgovaraju oznakama „zaštićena oznaka porijekla“ i „zaštićena oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla“ mogu se navesti pri				
---	--	--	--	--

označivanju i u promotivnom materijalu poljoprivrednih proizvoda označenih oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla. 7. Oznake i skraćenice Unije mogu se upotrebljavati pri označivanju i u promotivnom materijalu prerađenih proizvoda ako se oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla odnosi na sastojak tih proizvoda. U tom se slučaju oznaka ili kratica navode uz naziv sastojka koji je jasno utvrđen kao sastojak. Simbol Unije ne smije se navesti u vezi s nazivom hrane u smislu člana 17. Regulative (EU) br. 1169/2011. 8. Simboli Unije koji označavaju zaštićenu oznaku porijekla ili zaštićenu oznaku porijekla ili oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla i oznake Unije „zaštićena oznaka porijekla“, „zaštićena oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla“ i „oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla“ te, prema potrebi, skraćenice „ZOI“ ili „ZOZP“ mogu se navesti pri označivanju tek nakon objave akta o registraciji te oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. 9. Pri označivanju može se navesti i sljedeće: (a) prikazi geografskog područja porijekla iz specifikacije proizvoda; i (b) tekst, grafički prikaz ili simboli koji se odnose na državu članicu i regiju u kojoj se nalazi to geografsko područje porijekla, pod uslovom da takva upućivanja ne dovode potrošača u zabludu u pogledu pravog identiteta ili porijekla proizvoda. 10. Simboli Unije povezani s oznakama geografskog porijekla upisanim u Unijin registar oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla kojima se označavaju proizvodi porijeklom iz trećih zemalja mogu se				
--	--	--	--	--

navesti na etiketi i u promotivnom materijalu proizvoda, pri čemu se simboli upotrebljavaju u skladu sa stavom 3. 11. Komisija implementacionim aktima određuje tehnička svojstva simbola Unije za oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla te tehnička pravila o njihovoj upotrebi i upotrebi oznaka i kratica na proizvodima koji se stavljaju na tržište pod registriranim oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla, uključujući jezične verzije. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.				
POGLAVLJE 4. Kontrole i implementacija Član 38. Područje primjene 1. Ovo poglavlje primjenjuje se na vino, jaka alkoholna pića i poljoprivredne proizvode. Međutim, stav 2. prvi podstav tačka (a), stav 3. i, kad je riječ o provjeri usklađenosti sa specifikacijom proizvoda, 4. ovog člana te članovi 39., 40., 41. i 44. primjenjuju se samo na jaka alkoholna pića i poljoprivredne proizvode. 2. Za potrebe ovog poglavlja kontrole znače: (a) provjera toga je li proizvod označen oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla proizveden u skladu s odgovarajućom specifikacijom proizvoda; i (b) provjera upotrebe oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla na tržištu, među ostalim na internetskim interfejsima. Za potrebe ovog poglavlja implementacija uključuje sve mjere kojima se nastoji osigurati usklađenost s glavom II. poglavljem 3. ove Regulative.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 62 i 63 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 84 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

3. Nadležna tijela, delegirana tijela i fizičke osobe kojima su delegirane određeni zadaci službenih kontrola ispunjavaju zahtjeve utvrđene u Uredbi (EU) 2017/625. 4. Nezavisno o članu 116. stavu 1. Regulative (EU) 2017/625, Komisija sprovodi kontrole, uključujući revizije, oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla, predviđene u glavi VI. poglavlju I. Regulative (EU) 2017/625, na osnovu analize rizika, u skladu s relativnom količinom oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla u državi članici, brojem sprovedenih kontrola ili nepravilnostima povezanim s provjerom usklađenosti ili upotrebom oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla utvrđenima u godišnjem izvještaju države članice sastavljenom u skladu s članom 113. Regulative (EU) 2017/625. Član 116. stav 2., član 118. i članovi od 120. do 124. Regulative (EU) 2017/625 ne primjenjuju se na kontrole, uključujući revizije, oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla.				
Član 39. Provjera usklađenosti sa specifikacijom proizvoda 1. Za potrebe ovog poglavlja svako poljoprivredno gazdinstvo koji želi učestvovati u bilo kojoj aktivnosti obuhvaćenoj specifikacijom proizvoda označenog oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla obavještava nadležna tijela, delegirana tijela ili fizičke osobe iz stava 3. tačka (a) i (b). Države članice sastavljaju i ažuriraju popis poljoprivrednih subjekata koji obavljaju aktivnosti koje podliježu jednoj ili više obaveza predviđenih u specifikaciji proizvoda označenog oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla koja je upisana u Unijin registar oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla i koja potiče s njihovog državnog područja.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 62 i 63 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 84 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

2. Proizvođači su odgovorni za vlastite kontrole kojima se osigurava usklađenost sa specifikacijom proizvoda označenog oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla prije stavljanja proizvoda na tržište. 3. Osim vlastitih kontrola iz stava 2., prije stavljanja na tržište proizvoda označenog oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla i porijeklom iz Unije provjeru usklađenosti sa specifikacijom proizvoda sprovodi: (a) jedno ili više nadležnih tijela u smislu člana 3. tačke 3. Regulative (EU) 2017/625; ili (b) jedno ili više delegiranih tijela ili fizičkih osoba kojima su delegirane određeni zadaci službenih kontrola, kako je navedeno u glavi II. poglavlju III. Regulative (EU) 2017/625. 4. Kad je riječ o oznakama porijekla i oznakama geografskog porijekla kojima se označavaju proizvodi porijeklom iz treće zemlje, provjeru usklađenosti sa specifikacijom proizvoda prije stavljanja dotičnog proizvoda na tržište sprovodi: (a) jedno ili više nadležnih tijela koje određuje treća zemlja; ili (b) jedno ili više tijela za sertifikovanje proizvoda. 5. Ako aktivnost obuhvaćenu specifikacijom proizvoda sprovodi jedan ili više poljoprivrednih subjekata u zemlji koja nije zemlja porijekla oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, u specifikaciji proizvoda utvrđuju se odredbe za provjeru usklađenosti tih poljoprivrednih subjekata. Ako se relevantna radnja odvija u Uniji, poljoprivredna gazdinstva o tome obavješćavaju nadležna tijela države članice u kojoj se radnja odvija i podliježu provjeri.				
---	--	--	--	--

6. Ako država članica primjenjuje član 9. stav 2., provjeru usklađenosti sa specifikacijom proizvoda osigurava tijelo koje se ne smatra grupom proizvođača u skladu s tim stavom. 7. Troškove provjere usklađenosti sa specifikacijom proizvoda mogu snositi poljoprivredna gazdinstva koja podliježu tim kontrolama. Države članice mogu naplaćivati naknade ili doprinose za pokrivanje, u potpunosti ili djelomično, troškova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti. 8. Komisija donosi implementacione akte koji se odnose na: (a) obavještenja koja treće zemlje trebaju dostaviti Komisiji, među ostalim o nazivima i adresama nadležnih tijela i tijela za sertifikovanje proizvoda; (b) mehanizme za praćenje i provjeru radnji predviđenih u stavu 5. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.				
Član 40. Javne informacije o nadležnim tijelima, delegiranim tijelima, tijelima za sertifikovanje proizvoda i fizičkim osobama 1. Države članice objavljuju nazive i adrese nadležnih tijela, delegiranih tijela i fizičkih osoba iz člana 39. stava 3. za svaki proizvod označen oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla i te informacije ažuriraju. 2. Komisija objavljuje nazive i adrese nadležnih tijela i tijela za sertifikovanje proizvoda iz člana 39. stava 4. i redovno te informacije ažurira. 3. Komisija može uspostaviti digitalni portal na kojem se objavljuju nazivi i adrese nadležnih tijela, delegiranih	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 9 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG, br. 22/2017) i članom 75 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

tijela i tijela za sertifikovanje proizvoda te fizičkih osoba iz stava 1. i 2.				
Član 41. Akreditiranje delegiranih tijela i tijela za sertifikovanje proizvoda 1. Delegirana tijela iz člana 39. stava 3. tačke (b) i tijela za sertifikovanje proizvoda iz člana 39. stava 4. tačke (b) usklađena su i akreditovana u skladu s bilo kojom od sljedećih normi relevantnih za delegirane zadatke: (a) normom EN ISO/IEC 17065 „Ocjena usklađenosti – Zahtjevi za tijela koja certificiraju proizvode, postupke i usluge”; ili (b) normom EN ISO/IEC 17020 „Ocjenjivanje usklađenosti – Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja sprovode inspekciju”. 2. Akreditaciju iz stava 1. sprovodi nacionalno akreditaciono tijelo priznato u skladu s Regulativom (EZ) br. 765/2008 koje je potpisnik multilateralnog sporazuma u okviru Europske saradnje za akreditaciju kojim su obuhvaćene norme iz stava 1. ili akreditaciono tijelo izvan Unije koje je potpisnik multilateralnog sporazuma o priznavanju Međunarodnog akreditacionog foruma ili sporazuma o uzajamnom priznavanju Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija kojima su obuhvaćene norme iz stava 1.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 62 i 63 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG, br. 22/2017) i članom 84 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
Član 42. Provjera i implementacija upotrebe oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla na tržištu 1. Države članice imenuju jedno ili više nadležnih tijela odgovornih za provjeru i za sprovođenje upotrebe oznaka	Član 2 Poslije člana 5 dodaje se novi član koji glasi: “Nadležnosti u oblasti šema kvaliteta Član 5a	Potpuno usklađeno		

porijekla ili oznaka geografskog porijekla nakon što je proizvod označen oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla stavljen na tržište, što uključuje radnje kao što su skladištenje, provoz, distribucija ili ponuda za prodaju, među ostalim u elektronskoj trgovini. Ta tijela mogu biti ista kao nadležna tijela iz člana 39. stava 3. tačke (a) ove Regulative i člana 116.a stava 2. Regulative (EU) br. 1308/2013. 2. Tijela iz stava 1. djeluju redovno i s odgovarajućom učestalošću na osnovu analize rizika i primljenih obavještenja, među ostalim od grupa proizvođača, kako bi osigurala usklađenost sa specifikacijom proizvoda ili jedinstvenim dokumentom odnosno dokumentom jednakovrijednim jedinstvenom dokumentu za dotičnu oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla, među ostalim u onlajn prezentovanju i označivanju. 3. Države članice preduzimaju odgovarajuće administrativne i pravosudne korake radi sprečavanja ili zaustavljanja upotrebe naziva proizvoda ili usluga, među ostalim putem internetskih interfejsa, koji se proizvode, pružaju ili stavljaju na tržište na njihovu državnom području, ili su namijenjeni izvozu u treće zemlje, a koja je u suprotnosti s članovima 26. i 27. 4. Države članice preduzimaju odgovarajuće administrativne i pravosudne korake kako bi sa svojeg državnog područja onemogućile pristup nazivima domena koji su u suprotnosti s članom 26. stavom 2. 5. Jedno ili više tijela imenovanih u skladu sa stavom 1. olakšavaju razmjenu informacija među relevantnim službama, agencijama i tijelima, kao što su policija, agencije za borbu protiv krivotvorenja, carina, sektori za intelektualno vlasništvo, tijela nadležna za propise o hrani i maloprodajni inspektori, kako bi osigurala efikasno sprovođenje.	Organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo): 1) kreira politiku u oblasti šema kvaliteta; 2) uspostavlja i vodi registre i evidencije u skladu sa ovim zakonom; 3) sarađuje sa međunarodnim organizacijama i nadležnim organima drugih država u oblasti šema kvaliteta; 4) vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom. Organ uprave nadležan za poslove bezbjednosti hrane, veterinu i fitosanitarne poslove (u daljem tekstu: Uprava): 1) priprema stručne osnove za donošenje propisa za izvršavanje ovog zakona; 2) sprovodi procedure i postupke radi obezbjeđivanja efikasnosti i pravilnog sprovođenja službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti; 3) donosi godišnji plan kontrole u skladu sa ovim zakonom; 4) priprema i sprovodi procedure radi obezbjeđivanja nepristrasnosti, kvaliteta i			
---	---	--	--	--

	konzistentnosti službenih kontrola; 5) priprema i sprovodi procedure radi obezbjeđenja da nadležni inspektori koji sprovode službene kontrole nijesu u konfliktu interesa; 6) sprovodi godišnje programe obuka za nadležne inspektore koji sprovode službene kontrole; 7) razmjenjuje relevantne informacije o rezultatima sprovedenih kontrola i drugim neophodnim informacijama u cilju kontrole subjekta, sa Ministarstvom; 8) priprema program monitoringa proizvođača uključenih u registre u skladu sa ovim zakonom i drugim relevantnim propisima." Član 11 Poslije člana 63 dodaju se tri nova člana koja glase: "Organizacija službenih kontrola Član 63a (1) Službene kontrole obuhvataju: inspekcijski nadzor, monitoring, provjeru ispunjenosti uslova propisanih ovim zakonom, reviziju,			
--	---	--	--	--

	uzimanje uzoraka i laboratorijska ispitivanja. (2) Službene kontrole nad sprovođenjem ovog zakona koje se odnose na monitoring, provjeru ispunjenosti uslova propisanih ovim zakonom, reviziju i uzimanje uzoraka radi laboratorijskog ispitivanja vrši Uprava. (3) Službene kontrole koje se odnose na inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo preko poljoprivrednih inspektora i Uprava preko inspektora za hranu, službenih veterinaru na granici i graničnih fitosanitarnih inspektora. (4) Uprava je dužna da: - obezbijedi da se službene kontrole vrše nad proizvodima označenim šemama kvaliteta u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije; - obezbijedi da se službene kontrole vrše nad svim sirovinama i gotovim proizvodom kako je definisano usvojenom Specifikacijom proizvoda, u svim fazama proizvodnje i/ili prerade i/ili distribucije; - obezbijedi da se službene kontrole vrše nad opremom,			
--	--	--	--	--

	prevoznim sredstvima, prostorijama, odnosno objektima; - primijeni pripremljene planove za hitne slučajeve, po potrebi; - obezbijedi nepristrasnost, kvalitetno vršenje i dosljednost vršenja službenih kontrola na svim nivoima; - vrši kontrolu primjene postupaka koji se zasnivaju na principima analize opasnosti i kritičnim kontrolnim tačkama - Hazard Analysis and Critical Control Point (u daljem tekstu: HACCP) i dobre poljoprivredne prakse; - obezbijedi efikasnu koordinaciju i saradnju za sprovođenje službenih kontrola; - uspostavi sistem službenih kontrola pri uvozu; - obezbijedi finansijska sredstva za vršenje službenih kontrola; - preduzima upravne mjere i radnje u skladu sa ovim zakonom; - saraduje sa Evropskom komisijom; i - vrši druge poslove u skladu sa ovim zakonom."			
--	--	--	--	--

	Sprovođenje službenih kontrola Član 63b (1) Redovne službene kontrole nad proizodačem i/ili grupom proizvođača sertifikovanih nekom od šema kvaliteta vrše se na osnovu rizika i sa odgovarajućom učestalošću, uzimajući u obzir: 1) utvrđene rizike povezane sa: - brojem proizvođača unutar udruženja; - usvojenom Specifikacijom proizvoda za određenu registrovanu šemu kvaliteta; - aktivnostima u vezi sa usvojenim planom internih kontrola koje preduzimaju grupe proizvođača; - mjestom obavljanja djelatnosti, granice proizvodnje kada su u pitanju geografske oznake ili oznake porijekla, njihova usaglašenost sa usvojenom Specifikacijom proizvoda; i - korišćenjem oznaka i njihovoj prezentaciji, koje mogu da utiču na reputaciju šema kvaliteta; 2) informacije koje mogu da dovedu potrošača u zabludu u pogledu vrste, identiteta,			
--	--	--	--	--

	svojstava, sastava, količine, roka trajanja, države ili mjesta porijekla šema kvaliteta, kao i načina proizvodnje; 3) podatke o prethodno izvršenim kontrolama i njihovu usaglašenost sa ovim zakonom; 4) pouzdanost i rezultate kontrola radi provjere usaglašenosti sa ovim zakonom; i 5) druge informacije koje mogu ukazivati na neusaglašenost sa ovim zakonom. (2) Službene kontrole sprovode se redovno, sa odgovarajućom učestalošću, na osnovu analize rizika. (3) Službene kontrole sprovode se bez prethodne najave, osim u slučaju sprovođenja revizije kada je neophodno prethodno obavijestiti proizvođača ili udruženje proizvođača, a mogu da se sprovode i ad hoc (ad hoc). (4) Službene kontrole za proizvode označene šemama kvaliteta, vrše se na isti način u slučaju izvoza, prilikom stavljanja u promet na teritoriji Crne Gore i prilikom uvoza u Crnu Goru.			
--	---	--	--	--

	Procedure službenih kontrola Član 63c (1) Službene kontrole vrše se prema procedurama koje sadrže uputstva za nadležne inspektore koji sprovode službene kontrole. (2) Procedure iz stava 1 ovog člana obuhvataju: - organizaciju sprovođenja službenih kontrola; - ciljeve koje treba postići; - zadatke, odgovornosti i obaveze nadležnih inspektora; - postupak uzimanja uzoraka, metode i kontrolne tehnike, tumačenje rezultata i odluke koje iz njih proizlaze; - mjere koje se preduzimaju nakon izvršenih službenih kontrola; - provjeru pogodnosti metoda uzimanja uzoraka, načina ispitivanja i testova otkrivanja; i - druge aktivnosti potrebne za efikasno sprovođenje službenih kontrola. (3) Efikasnost službenih kontrola Uprava utvrđuje revizijom, radi preduzimanja korektivnih mjera i ažuriranja			
--	--	--	--	--

	procedura iz stava 1 ovog člana, po potrebi. (4) Uprava može donijeti uputstva i instrukcije za službene kontrole: - za sprovođenje i primjenu HACCP-a; - za druge sisteme kontrole koji su uspostavljeni od strane proizvođača i/ili udruženja radi efikasnijeg ispunjavanja propisanih zahtjeva; i - mikrobiološkoj, fizičkoj i hemijskoj bezbjednosti hrane i hrane za životinje. (5) Nadležni inspektor koji sprovodi službenu kontrolu sačinjava zapisnik o izvršenoj službenoj kontroli koji sadrži predmet i cilj službene kontrole, primijenjenu tehniku, odnosno metodu kontrole, rezultat službene kontrole i po potrebi radnje i mjere koje je proizvođač i/ili udruženje žeme kvaliteta dužno da preduzme u slučaju utvrđivanja neusaglašenosti. (6) Zapisnik iz stava 5 ovog člana sačinjava se u tri primjerka, od kojih se jedan primjerak uručuje proizvođaču i/ili udruženju žeme kvaliteta i koji potpisuje nadležni inspektor			
--	--	--	--	--

	i proizvođaču i/ili udruženju šeme kvaliteta. (7) Procedure iz stava 1 ovog člana donosi Uprava.“ Član 12 Član 65 mijenja se i glasi: „Ovlašćenja inspektora Član 65 Pored ovlašćenja inspektora utvrđenih zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor, poljoprivredni inspektor i inspektor za hranu imaju i ovlašćenja da: 1) provjeravaju vođenje registara i evidencija u skladu sa ovim zakonom; 2) provjeravaju ispunjenost uslova za upis proizvođača/udruženja u registre i evidencije u skladu sa ovim zakonom; 3) provjeravaju korišćenje registrovanih oznaka i naziva, u proizvodnji i prometu, u skladu sa ovim zakonom; 4) nadziru rad ovlašćenih sertifikacionih tijela u primjeni ovog zakona i propisa donesenih na osnovu			
--	--	--	--	--

	ovog zakona, provjeravju ispunjenost uslova za vršenje poslova ocjenjivanja usaglašenosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa specifikacijom proizvoda; 5)uzima uzorke poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz specifikacije proizvoda; 6)predlaže Ministarstvu brisanje proizvođača i prerađivača poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz odgovarajućih evidencija, ako utvrdi da njihovi proizvodi ne ispunjavaju uslove iz specifikacije; 7)provjeravju stavljanje u promet proizvoda označenih u skladu sa ovim zakonom; 8)obavještavaju druge nadležne organe ako utvrde da je prekršen zakon ili drugi propisi čija je primjena u nadležnosti			
--	---	--	--	--

	tih organa; 9)provjerava i druge uslove propisane ovim zakonom."			
Član 43. Obaveze dobavljača usluga na onlajn tržištu 1. Sve informacije povezane s oglašavanjem, promocijom i prodajom proizvoda koje su dostupne osobama s poslovnim sjedištem u Uniji i koje su u suprotnosti sa zaštitom oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla predviđenom u članovima 26. i 27. ove Regulative smatraju se nezakonitim sadržajem kako je definisano u članu 3. tački (h) Regulative (EU) 2022/2065. 2. Relevantna nacionalna pravosudna ili upravna tijela država članica mogu, u skladu s članom 9. Regulative (EU) 2022/2065, izdati nalog za djelovanje protiv nezakonitog sadržaja iz stava 1. ovog člana. 3. U skladu s članom 16. Regulative (EU) 2022/2065, svaka osoba ili subjekt može obavijestiti pružaoce usluga informacija na poslužiocu o prisutnosti određenog sadržaja koji je u suprotnosti s članovima 26. i 27. ove Regulative.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana: čl. 34, 64, 65, 66 i 67 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG, br. 22/2017) i čl. 86, 94, 95, 96, 97 i 98 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
Član 44. Uzajamna pomoć i razmjena informacija 1. Države članice uzajamno si pomažu u obavljanju kontrola i sprovođenja kako je predviđeno u ovom poglavlju u skladu s glavom IV. Regulative (EU) 2017/625. 2. Komisija implementacionim aktima može utvrditi detaljna pravila o prirodi i vrsti informacija koje se	Član 2 Poslije člana 5 dodaje se novi član koji glasi: Nadležnosti u oblasti šema kvaliteta Član 5a	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i članom 34 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih	

razmjenjuju među državama članicama te načinima razmjene tih informacija za potrebe kontrole i sprovođenja na osnovu ovog poglavlja. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.	Organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo): 1) kreira politiku u oblasti šema kvaliteta; 2) uspostavlja i vodi registre i evidencije u skladu sa ovim zakonom; 3) sarađuje sa međunarodnim organizacijama i nadležnim organima drugih država u oblasti šema kvaliteta; i 4) vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom. Organ uprave nadležan za poslove bezbjednosti hrane, veterinu i fitosanitarne poslove (u daljem tekstu: Uprava): 1) priprema stručne osnove za donošenje propisa za izvršavanje ovog zakona; 2) sssprovodi procedure i postupke radi obezbjeđivanja efikasnosti i pravilnog sprovođenja službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti; 3) donosi godišnji plan kontrole u skladu sa ovim zakonom; 4) priprema i sssprovodi procedure radi obezbjeđivanja nepristrasnosti, kvaliteta i konzistentnosti službenih kontrola;		proizvoda (Sl. list CG, br. 22/2017) i članom 86 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023) Takođe, materija se dodatno reguliše članom 2 Zakona o izmjenama i dopunama zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda	
--	---	--	---	--

	5) priprema i sssprovodi procedure radi obezbjeđenja da nadležni inspektori koji ssprovode službene kontrole nijesu u konfliktu interesa; 6) sssprovodi godišnje programe obuka za nadležne inspektore koji ssprovode službene kontrole; 7) razmjenjuje relevantne informacije o rezultatima ssprovedenih kontrola i drugim neophodnim informacijama u cilju kontrole subjekta, sa Ministarstvom; 8) priprema program monitoringa proizvođača uključenih u registre u skladu sa ovim zakonom i drugim relevantnim propisima.			
Član 45. Potvrda o usklađenosti sa specifikacijom proizvoda 1. Poljoprivredno gazdinstvo za čiji se proizvod nakon provjere usklađenosti iz člana 39. ove Regulative i člana 116.a Regulative (EU) br. 1308/2013 utvrdi da je u skladu sa specifikacijom proizvoda oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla zaštićene u skladu s ovom Regulativom, na zahtjev, i zavisno o sistemu koji se primjenjuje u dotičnoj državi članici, ima pravo na jedno od sljedećega:	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 63 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG, br. 22/2017) i članom 85 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023) Materija	

(a) potvrdu, uključujući digitalnim sredstvima, koja može biti ovjerena kopija, kojom se potvrđuje usklađenost njegove proizvodnje sa specifikacijom proizvoda; ili (b) uvrštavanje na popis odobrenih poljoprivrednih subjekata koje je utvrdilo nadležno tijelo, kao što je popis predviđen članom 39. stavom 1. ove Regulative ili članom 116.a Regulative (EU) br. 1308/2013, kako je primjenjivo. Odgovarajući izvod iz popisa („unos na popisu“) stavlja se svakom odobrenom poljoprivrednom subjektu na raspolaganje na internetu. 2. Potvrda o usklađenosti i unos na popisu iz stava 1. tačaka (a) i (b) na zahtjev se stavljaju na raspolaganje implementacionim tijelima, carinskim tijelima ili drugim tijelima u Uniji koja učestvuju u provjeri upotrebe oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla na robu koja je deklarirana za slobodan promet ili stavljena na unutrašnje tržište. Poljoprivredno gazdinstvo može potvrdu ili unos na popisu staviti na raspolaganje javnosti ili bilo kojoj osobi koja može zatražiti dokaz o usklađenosti u sklopu redovnog poslovanja. Ta potvrda i unos na popisu povremeno se ažuriraju na osnovu procjene rizika. 3. Poljoprivredno gazdinstvo koji više nije nosioc potvrde o usklađenosti ili koji je uklonjen s popisa ne smije nastaviti prikazivati niti upotrebljavati potvrdu o usklađenosti ili unos na popisu. 4. Komisija implementacionim aktima utvrđuje detaljna pravila o obliku i sadržaju potvrde o usklađenosti i unosa na popisu, obrascima u kojima ih poljoprivredno gazdinstvo ili trgovci moraju staviti na raspolaganje za kontrolu ili u sklopu redovnog poslovanja kao i okolnostima i obrascima u kojima je za proizvode porijeklom iz trećih zemalja potrebna jednakovrijedna			je regulisana kao i standardom ISO 17065 na osnovu kojeg se akredituje sertifikaciono tijelo,	
---	--	--	--	--

potvrda. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.				
POGLAVLJE 5. Oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla poljoprivrednih proizvoda Član 46. Oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla poljoprivrednih proizvoda 1. „Oznaka porijekla” poljoprivrednog proizvoda naziv je kojim se označava proizvod: (a) koji potiče iz određenog mjesta, određene regije ili, u izuzetnim slučajevima, određene zemlje; (b) čija kvaliteta ili svojstva pretežito ili isključivo nastaju pod utjecajem prirodnih i ljudskih faktora koji su uslovljeni određenim geografskim područjem; i (c) čije se sve faze proizvodnje odvijaju na definisanom geografskom području. 2. „Oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla” poljoprivrednog proizvoda naziv je kojim se označava proizvod: (a) koji potiče iz određenog mjesta, određene regije ili određene zemlje; (b) čija se kvalitet, ugled ili druge svojstva u bitnom pripisuju njegovom geografskom porijeklu; i (c) kod kojeg se najmanje jedna faza proizvodnje odvija na definisanom geografskom području. 3. Nezavisno od stava 1., određeni nazivi registruje se kao oznake porijekla čak i ako sirovine za dotične	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 4 Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

proizvode dolaze sa geografskog područja koje je veće ili različito od definisanog geografskog područja, pod uslovom: (a) da je područje proizvodnje sirovina tačno definisano; (b) da postoje posebni uslovi za proizvodnju sirovina; (c) da postoje sistemi kontrole koji osiguravaju ispunjavanje uslova iz tačke (b); i (d) da su dotične oznake porijekla bile priznate kao oznake porijekla u zemlji porijekla prije 1. maja 2004. Za potrebe ovog stava sirovinama se mogu smatrati samo žive životinje, meso i mlijeko.				
Član 47. Posebna pravila o porijeklu hrane za životinje i sirovina te klanju 1. U pogledu proizvoda životinjskog porijekla, čiji je naziv registruje kao oznaka porijekla, hrana za životinje mora u potpunosti poticati iz definisanog geografskog područja. 2. U mjeri u kojoj nije izvodivo da hrana za životinje u potpunosti potiče iz definisanog geografskog područja, može se dodati hrana za životinje porijeklom izvan tog područja, pod uslovom da to ne utiče na kvalitet ili svojstva proizvoda koji su u suštini uslovljeni geografskim područjem. Količina hrane za životinje porijeklom izvan definisanog geografskog područja ne smije premašiti 50 % suve materijena godišnjoj osnovi. 3. Privremena izmjena, kako je navedeno u članu 24. stavu 5., može odstupati od stava 2. ovog člana dok se ponovno ne uspostavi mogućnost da hrana za životinje potiče iz definisanog geografskog područja, pod uslovom	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017)	

da povezanost iz člana 49. stava 1. tačke (f) podtačke i. nije u potpunosti poništena. 4. Sva ograničenja porijekla sirovina navedena u specifikaciji proizvoda čiji je naziv registrovan kao oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla opravdana su s obzirom na povezanost iz člana 49. stava 1. tačke (f) podtačke ii. 5. Komisija je u skladu s članom 87. ovlaštena za donošenje delegiranih akata kojima se ova Regulativa dopunjuje utvrđivanjem odstupanja i uslova u pogledu klanja živih životinja i u pogledu porijekla sirovina. Ta odstupanja i uslovi zasnivaju se na objektivnim kriterijumima te uzimaju u obzir dobrobit životinja, kvalitet ili upotreba sirovina i priznato znanje i iskustvo ili prirodne činioce, uključujući ograničenja koja utiču na poljoprivrednu proizvodnju u određenim područjima.				
Član 48. Biljne sorte i životinjske rase 1. Naziv se ne može registrovati kao oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla ako je u sukobu s nazivom biljne sorte ili životinjske rase, što bi potrošača vjerojatno moglo dovesti u zabludu u pogledu pravog identiteta ili porijekla proizvoda označenog oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla, ili dovesti do zabune između proizvoda označenih oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla i dotične biljne sorte ili životinjske rase. 2. Uslovi iz stava 1. ocjenjuju se u odnosu na stvarnu upotrebu naziva koji su u sukobu, uključujući upotrebu naziva biljne sorte ili životinjske rase izvan njezina područja porijekla i upotrebu naziva biljne sorte. 3. Ovom se Regulativom ne sprečava stavljanje na tržište proizvoda koji nije u skladu sa specifikacijom proizvoda registrovane oznake porijekla ili oznake geografskog	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 6 stav 4 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017)	

porijekla, čije označivanje uključuje naziv ili dio naziva te oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, koji sadrži naziv biljne sorte ili životinjske rase ili se od njega sastoji, pod uslovom da su ispunjeni sljedeći uslovi: (a)dotični proizvod sastoji se od dotične biljne sorte ili životinjske rase ili je dobijen iz nje; (b) potrošači se ne dovode u zabludu; (c)upotreba naziva biljne sorte ili životinjske rase čini pošteno tržišno takmičenje; (d)upotrebom naziva biljne sorte ili životinjske rase ne iskorištava se ugled registrovane oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla; i (e)proizvodnja i stavljanje na tržište dotičnog proizvoda proširili su se izvan područja porijekla prije datuma podnošenja zahtjeva za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. 4. Komisija je u skladu s članom 87. ovlašćena za donošenje delegiranih akata kojima se ova Regulativa dopunjuje utvrđivanjem pravila za određivanje upotrebe naziva biljnih sorti i životinjskih pasmina.				
Član 49. Specifikacija proizvoda 1. Specifikacija proizvoda barem sadrži: (a)naziv koji se registruje kao oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla, kako se upotrebljava u trgovini ili svakodnevnom govoru za opis određenog proizvoda u definisanom geografskom području;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 7 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 77 Zakonom o jakim	

(b) opis proizvoda, uključujući, prema potrebi, dotične sirovine, biljne sorte i životinjske rase, uključujući trgovački naziv vrste i njezin znanstveni naziv, kao i glavna fizikalna, kemijska, mikrobiološka ili organoleptička svojstva proizvoda; (c) definiciju geografskog područja, ograničenog u pogledu povezanosti iz tačke (f) podtačke i. ili ii. ovog stava i, ako je primjereno, detalje koji ukazuju na usklađenost sa zahtjevima iz člana 46. stava 3.; (d) dokaz da proizvod potiče s definisanog geografskog područja utvrđenog u skladu s članom 46. stavom 1. točkom (c) ili članom 46. stavom 2. točkom (c); (e) opis metode dobivanja proizvoda i, prema potrebi, autentičnih i nepromjenjivih lokalnih metoda; te podatke o pakiranju ako grupa proizvođača koja podnosi zahtjev tako odredi i navede dovoljne razloge, specifične za proizvod, zbog kojih se pakiranje mora obaviti na definisanom geografskom području kako bi se sačuvala kvaliteta ili osigurala izvornost ili kontrola, uvažavajući pravo Unije, naročito pravo Unije u vezi sa slobodnim kretanjem robe i slobodnim pružanjem usluga; (f) pojedinosti kojima se utvrđuje sljedeće: i. s obzirom na zaštićene oznake porijekla, povezanost kvaliteta ili svojstava proizvoda i geografskog okružja iz člana 46. stava 1. tačke (b). Pojedinosti koje se odnose na ljudske činioce tog geografskog okružja mogu se, prema potrebi, ograničiti na opis upravljanja tlo i krajobrazom, uzgojnih praksi ili bilo kojeg			alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023) i	
--	--	--	--	--

drugog relevantnog ljudskog doprinosa održavanju prirodnih faktora geografskog okruženja iz te odredbe; ili s obzirom na zaštićenu oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla, povezanost dotične kvaliteta, ugleda ili drugog svojstva proizvoda i geografskog porijekla iz člana 46. stava 2. tačke (b). 2. Specifikacija proizvoda može uključivati i sljedeće: (a) održive prakse kako je utvrđeno u članu 7.; (b) sva specifična pravila označivanja dotičnog proizvoda; (c) druge primjenjive zahtjeve, ako tako predvide države članice ili grupa proizvođača, ako je primjenjivo, uzimajući u obzir činjenicu da takvi zahtjevi moraju biti objektivni, nediskriminirajući i usklađeni s pravom Unije i nacionalnim pravom. 3. Komisija je u skladu s članom 87. ovlašćena donijeti delegirane akte kojima se dopunjuje ova Regulativa utvrđivanjem pravila kojima se ograničavaju informacije sadržane u specifikaciji iz stava 1. ovog člana kad je takvo ograničenje nužno za izbjegavanje podnošenja pretjerano opsežnih zahtjeva za registraciju. 4. Komisija implementacionim aktima može utvrditi pravila o obliku specifikacije proizvoda. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.				
Član 50. Jedinstveni dokument 1. Jedinstveni dokument sadrži: (a) glavne tačke specifikacije proizvoda, prije svega naziv koji se registruje kao oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla, opis proizvoda, uključujući, ako je primjereno, specifična	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 8 stav 6 tačka 2 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih	

pravila koja se odnose na pakiranje i označivanje, te sažetu definiciju geografskog područja; (b) opis povezanosti između proizvoda i geografskog okruženja ili geografskog porijekla iz člana 49. stava 1. tačke (f), uključujući, prema potrebi, specifične elemente opisa proizvoda ili metode proizvodnje koji opravdavaju tu povezanost. 2. Komisija implementacionim aktima može utvrditi format i prikaz na internetu jedinstvenog dokumenta iz stava 1. ovog člana te predvidjeti izuzimanje ili anonimizaciju ličnih podataka. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.			proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 4 stav 5 Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
GLAVA III. GARANTOVANO TRADICIONALNI SPECIJALITETI I NEOBAVEZNI IZRAZI KVALITETA POGLAVLJE 1. Područje primjene Član 51. Područje primjene Ova glava primjenjuje se na poljoprivredne proizvode, uključujući prehrambene proizvode. Za potrebe ove glave izraz „poljoprivredni proizvodi, uključujući prehrambene proizvode“ obuhvata poljoprivredne proizvode namijenjene prehrani ljudi navedeni u Prilogu I. UFEU-u te prehrambeni i poljoprivredni proizvodi navedeni u Prilogu II. ovoj Uredbi. Ova glava ne primjenjuje se na jaka alkoholna pića niti na proizvode od vinove loze kako su definirani u dijelu II. Priloga VII. Uredbi (EU) br. 1308/2013, uz izuzeća vinskog sirćeta.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 3 stav 2 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017)	

POGLAVLJE 2. Garantovano tradicionalni specijaliteti Član 52. Ciljevi 1. Uspostavlja se sistem garantovano tradicionalnih specijaliteta (ZTS-ovi) kako bi se tradicionalne metode proizvodnje i recepti zaštitili pružanjem pomoći: (a) proizvođačima tradicionalnih proizvoda pri stavljanju na tržište i informišu potrošača o svojstvima dodate vrijednosti njihovih tradicionalnih recepata i proizvoda; (b) u stvaranju dodate vrijednosti putem doprinosa poštenom tržišnom natjecanju u lancu stavljanja na tržište, pravednim prihodima za proizvođače i postizanju ciljeva politike ruralnog razvoja. 2. Registracijom i zaštitom garantovano tradicionalnih specijaliteta ne dovodi se u pitanje obaveza proizvođača da se pridržavaju drugih propisa Unije, naročito onih koji se odnose na stavljanje proizvoda na tržište, jedinstvenu zajedničku organizaciju tržišta i označivanje hrane. 3. Direktiva (EU) 2015/1535 ne primjenjuje se na sistem garantovano tradicionalnih specijaliteta utvrđen ovom Regulativom.	Član 7 Član 23 mijenja se i glasi: „(1) Zahtjev za upis u Registar naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljem tekstu: zahtjev za registraciju) može podnijeti samo udruženje proizvođača i/ili prerađivača garantovano tradicionalnog specijaliteta. (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana zahtjev za registraciju može da podnese fizičko ili pravno lice, ako dokaže da je jedini proizvođač ili prerađivač određenog tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda. (3) Članovi udruženja mogu da budu poljoprivredni proizvođači ili predstavnici poljoprivrednih proizvođača koji su djelovanjem povezani sa jednom od faza lanca snabdjevanja proizvodima označenima nazivom garantovano tradicionalnog specijaliteta.	Potpuno usklađeno		
---	--	--	--	--

	(4) Udruženje proizvođača iz stava 1 ovog člana osniva se radi sprovođenja sljedećih zadataka: - izrade specifikacije proizvoda i podnošenja zahtjeva za registraciju; - preduzimanja mjere za poboljšanje rezultata garantovano tradicionalnog specijaliteta; - razvijanja informativne i promotivne aktivnosti namijenjene informisanju potrošača o svojstvima proizvoda; - preduzimanja mjera za očuvanje i poboljšanje vrijednosti proizvoda. (5) Udruženje iz stava 1 ovog člana može podnijeti zahtjev za registraciju samo za poljoprivredne ili prehrambene proizvode koje proizvodi ili prerađuje. (6) Udruženje iz stava 1 ovog člana, dužno je da vrši unutrašnju kontrolu nad proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom garantovano tradicionalni specijalitet.			
--	---	--	--	--

	(7) Zahtjev za registraciju sadrži naziv i adresu udruženja koje podnosi zahtjev za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta. (8) Uz zahtjev za registraciju podnosi se: 1) specifikacija iz člana 20 ovog zakona; 2) naziv i adresa sertifikacionog tijela koje provjerava usaglašenost sa specifikacijom proizvoda; 3) dokaz kojim se potvrđuju tradicionalne karakteristike i posebna svojstva proizvoda; 4) dokument o internim pravilima, unutrašnjim kontrolama i procedurama udruženja. (9) Zahtjevom za registraciju može se tražiti upis u Registar naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta samo naziv jednog garantovano tradicionalnog specijaliteta. (10) Bliži sadržaj i način			
--	--	--	--	--

	podnošenja zahtjeva za registraciju Ministarstvo."			
Član 53. Kriteriji prihvatljivosti 1. Naziv je prihvatljiv za registraciju kao garantovano tradicionalni specijalitet ako opisuje proizvod: (a) čiji način proizvodnje, prerada ili sastav odgovaraju tradicionalnoj praksi za taj proizvod; ili (b) koji se proizvodi od sirovina ili sastojaka koji se tradicionalno upotrebljavaju. 2. Kako bi se registrovao kao garantovano tradicionalni specijalitet, naziv mora: (a) tradicionalno biti upotrebljavan za označivanje proizvoda; ili (b) opisivati tradicionalna svojstva proizvoda. 3. Ako se u postupku prigovora iz člana 61. dokaže da se naziv upotrebljava i u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji, odlukom o registraciji donesenom u skladu s članom 64. stavom 3. točkom (b) može se predvidjeti da naziv garantovano tradicionalnog specijaliteta bude popraćen tvrdnjom „proizvedeno prema tradiciji“, nakon koje neposredno slijedi naziv zemlje ili regije dotičnog proizvoda, kako bi se razlikovali uporedivi proizvodi ili proizvodi istog ili sličnog naziva. 4. Naziv se ne smije registrovati ako se odnosi samo na tvrdnje opštenite prirode koje se upotrebljavaju za niz proizvoda ili tvrdnje propisane posebnim zakonodavstvom Unije. 5. Komisija je u skladu s članom 87. ovlašćena donijeti delegirane akte kojima se ova Regulativa dopunjuje	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 19 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	

utvrđivanjem dodatnih pravila kojima se pojašnjavaju kriteriji prihvatljivosti iz ovog člana.				
Član 54. Specifikacija proizvoda 1. Specifikacija proizvoda barem sadrži: (a) naziv proizvoda koji se predlaže za registraciju, u odgovarajućim jezičnim inačicama; (b) opis proizvoda, uključujući njegove glavna fizikalna, kemijska, mikrobiološka ili organoleptička svojstva; (c) opis metode proizvodnje koju proizvođači moraju slijediti, uključujući, prema potrebi, prirodu i svojstva upotrijebljenih sirovina ili sastojaka te, ako je relevantno, trgovački naziv uključene vrste i njezin znanstveni naziv, kao i metodu pripreme proizvoda; i (d) ključne elemente koji određuju tradicionalna svojstva proizvoda. Specifikacija proizvoda može uključivati i zahtjeve u pogledu označivanja. 2. Komisija je u skladu s članom 87. ovlašćena donijeti delegirane akte kojima se ova Regulativa dopunjuje utvrđivanjem pravila kojima se ograničavaju informacije sadržane u specifikaciji proizvoda, kad je takvo ograničenje nužno za izbjegavanje pretjerano opsežnih zahtjeva za registraciju. 3. Komisija implementacionim aktima može utvrditi pravila o obliku specifikacije proizvoda. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 20 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
Član 55. Grupe proizvođača	Član 7	Potpuno usklađeno		

1. Grupa proizvođača jest udruženje, nezavisno o njegovom pravnom obliku, proizvođača istog proizvoda ili više njih. Osniva se na inicijativu proizvođača u skladu s prirodom jednog ili više dotičnog proizvoda. Grupa proizvođača djeluje na transparentan i nediskriminirajući način. Članovi GRUPE također je demokratski organizuju, kontrolišu i nadziru. 2. Države članice mogu odlučiti da poljoprivredni subjekti, predstavnici poljoprivrednih aktivnosti povezanih s jednom od faza lanca snabdjevanja proizvodima označenima kao garantovano tradicionalni specijalitet te učesnici iz člana 157. Regulative (EU) br. 1308/2013 mogu biti članovi grupe proizvođača ako imaju poseban interes za proizvode koje ta grupa proizvođača obuhvata. Ti članovi ne vrše kontrolu nad grupom proizvođača. 3. Grupa proizvođača može izvršavati posebno sljedeće zadatke: (a) izraditi specifikaciju proizvoda, podnijeti zahtjeve za izmjenu i poništenje, upravljati vlastitim kontrolama svojih članova; (b) preduzeti mjere za poboljšanje rezultata garantovano tradicionalnih specijaliteta; (c) razviti informativne i promotivne aktivnosti namijenjene informisanju potrošača o svojstvima dodate vrijednosti proizvoda; (d) preduzeti mjere za poboljšanje vrijednosti proizvoda te, ako je potrebno, preduzeti korake za spriječavanje ili suzbijanje svih mjera kojima se narušava ugled tih proizvoda.	Član 23 mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za upis u Registar naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljem tekstu: zahtjev za registraciju) može podnijeti samo udruženje proizvođača i/ili prerađivača garantovano tradicionalnog specijaliteta. (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana zahtjev za registraciju može da podnese fizičko ili pravno lice, ako dokaže da je jedini proizvođač ili prerađivač određenog tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda. (3) Članovi udruženja mogu da budu poljoprivredni proizvođači ili predstavnici poljoprivrednih proizvođača koji su djelovanjem povezani sa jednom od faza lanca snabdjevanja proizvodima označenima nazivom garantovano tradicionalnog specijaliteta. (4) Udruženje proizvođača iz stava			
--	---	--	--	--

	1. ovog člana osniva se radi sprovođenja sljedećih zadataka: - izrade specifikacije proizvoda i podnošenja zahtjeva za registraciju; - preduzimanja mjere za poboljšanje rezultata garantovano tradicionalnog specijaliteta; - razvijanja informativne i promotivne aktivnosti namijenjene informisanju potrošača o svojstvima proizvoda; - preduzimanja mjera za očuvanje i poboljšanje vrijednosti proizvoda. (5) Udruženje iz stava 1 ovog člana može podnijeti zahtjev za registraciju samo za poljoprivredne ili prehrambene proizvode koje proizvodi ili prerađuje. (6) Udruženje iz stava 1 ovog člana, dužno je da vrši unutrašnju kontrolu nad proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom garantovano tradicionalni specijalitet. (7) Zahtjev za registraciju sadrži naziv i adresu udruženja koje			
--	---	--	--	--

	podnosi zahtjev za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta. (8) Uz zahtjev za registraciju podnosi se: 1) specifikacija iz člana 20 ovog zakona; 2) naziv i adresa sertifikacionog tijela koje provjerava usaglašenost sa specifikacijom proizvoda; 3) dokaz kojim se potvrđuju tradicionalne karakteristike i posebna svojstva proizvoda; 4) dokument o internim pravilima, unutrašnjim kontrolama i procedurama udruženja. (9) Zahtjevom za registraciju može se tražiti upis u Registar naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta samo naziv jednog garantovano tradicionalnog specijaliteta. (10) Bliži sadržaj i način podnošenja zahtjeva za registraciju propisuje Ministarstvo.			
--	---	--	--	--

<i>Član 56.</i> Nacionalna faza postupka registracije 1. Zahtjeve za registraciju garantovano tradicionalnih specijaliteta može podnijeti samo grupa proizvođača koja podnosi zahtjev. Grupa proizvođača koja podnosi zahtjev jest udruženje, bez obzira kojeg je pravnog oblika, sastavljeno od proizvođača istog proizvoda čiji se naziv predlaže za registraciju ili od jednog proizvođača ako je dotična osoba jedini proizvođač koji je voljan podnijeti zahtjev. Nekoliko grupa proizvođača koje podnose zahtjev iz različitih država članica ili trećih zemalja može podnijeti zajednički zahtjev za registraciju. Javna tijela i druge zainteresirane strane mogu pomoći u pripremi zahtjeva i u povezanom postupku. 2. Zahtjev za registraciju naziva kao garantovano tradicionalnog specijaliteta sadrži: (a) naziv i adresu grupe proizvođača koja podnosi zahtjev; (b) specifikaciju proizvoda iz člana 54. 3. Ako zahtjev priprema grupa proizvođača s poslovnim sjedištem u državi članici, zahtjev se upućuje tijelima te države članice. Država članica ispituje zahtjev kako bi provjerila ispunjava li uslove kriterija prihvatljivosti iz člana 53. U okviru tog ispitivanja država članica sprovodi nacionalni postupak prigovora. Ako država članica smatra da su zahtjevi iz ovog poglavlja ispunjeni, može donijeti pozitivnu odluku i podnijeti zahtjev za registraciju na nivou Unije kako je navedeno u članu 58. 4. Dotična država članica osigurava da svaka fizička ili pravna osoba s legitimnim interesom može osporiti njezinu odluku. Država članica osigurava i objavu pozitivne odluke i odgovarajuće specifikacije proizvoda, kao i elektronski pristup specifikaciji proizvoda.	Član 7 Član 23 mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za upis u Registar naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljem tekstu: zahtjev za registraciju) može podnijeti samo udruženje proizvođača i/ili prerađivača garantovano tradicionalnog specijaliteta. (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana zahtjev za registraciju može da podnese fizičko ili pravno lice, ako dokaže da je jedini proizvođač ili prerađivač određenog tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda. (3) Članovi udruženja mogu da budu poljoprivredni proizvođači ili predstavnici poljoprivrednih proizvođača koji su djelovanjem povezani sa jednom od faza lanca snabdjevanja proizvodima označenima nazivom garantovano tradicionalnog specijaliteta. (4) Udruženje proizvođača iz stava	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se propisati bliži sadržaj i način podnošenja zahtjeva za registraciju	IV kvartal 2026
---	---	-----------------------------	---	------------------------

	1 ovog člana osniva se radi sprovođenja sljedećih zadataka: - izrade specifikacije proizvoda i podnošenja zahtjeva za registraciju; - preduzimanja mjere za poboljšanje rezultata garantovano tradicionalnog specijaliteta; - razvijanja informativne i promotivne aktivnosti namijenjene informisanju potrošača o svojstvima proizvoda; - preduzimanja mjera za očuvanje i poboljšanje vrijednosti proizvoda. (5) Udruženje iz stava 1 ovog člana može podnijeti zahtjev za registraciju samo za poljoprivredne ili prehrambene proizvode koje proizvodi ili prerađuje. (6) Udruženje iz stava 1 ovog člana, dužno je da vrši unutrašnju kontrolu nad proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom garantovano tradicionalni specijalitet. (7) Zahtjev za registraciju sadrži naziv i adresu udruženja koje			
--	--	--	--	--

	podnosi zahtjev za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta. (8) Uz zahtjev za registraciju podnosi se: 1) specifikacija iz člana 20 ovog zakona; 2) naziv i adresa sertifikacionog tijela koje provjerava usaglašenost sa specifikacijom proizvoda; 3) dokaz kojim se potvrđuju tradicionalne karakteristike i posebna svojstva proizvoda; 4) dokument o internim pravilima, unutrašnjim kontrolama i procedurama udruženja. (9) Zahtjevom za registraciju može se tražiti upis u Registar naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta samo naziv jednog garantovano tradicionalnog specijaliteta. (10) Bliži sadržaj i način podnošenja zahtjeva za registraciju propisuje Ministarstvo.			
--	---	--	--	--

<i>Član 57.</i> Zahtjev za registraciju na nivou Unije 1. Zahtjev za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta na nivou Unije sastoji se od specifikacije proizvoda iz člana 54.; i: (a) za zahtjeve iz država članica, izjave države članice kojoj je zahtjev upućen u nacionalnoj fazi postupka registracije kojom se potvrđuje da zahtjev ispunjava uslove za registraciju te informacija o svim prihvatljivim prigovorima na nacionalnoj nivou nakon nacionalnog postupka ispitivanja i prigovora; ili (b) za zahtjeve iz trećih zemalja, punomoći, ako podnosioca zahtjeva predstavlja zastupnik. 2. Dokumenti iz stava 1. sastavljaju se na jednom od službenih jezika Unije. 3. Zajednički zahtjev uključuje specifikaciju proizvoda kako je predviđeno u članu 54. i, ako je relevantno, izjavu iz stava 1. tačke (b) ovog člana od svih dotičnih država članica ili trećih zemalja. Povezani nacionalni postupci, uključujući fazu prigovora, sprovode se u svim dotičnim državama članicama. 4. Komisija implementacionim aktima utvrđuje detaljna pravila o postupcima, obliku i prezentovanju zahtjeva za registraciju, uključujući zahtjeve za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta koji se odnose na više od jednog nacionalnog područja. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 23 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
<i>Član 58.</i> Podnošenje zahtjeva za registraciju na nivou Unije	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 23 i	

1. Zahtjev za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta na nivou Unije podnosi se Komisiji elektronski, putem digitalnog sistema. Nakon primitka zahtjeva barem jedne države članice, Komisija prilagođava digitalni sistem kako bi ga u nacionalnom dijelu postupka registracije garantovano tradicionalnog specijaliteta mogla upotrebljavati bilo koja država članica koja to želi. 2. Ako je zahtjev za registraciju pripremio podnosilac s poslovnim sjedištem u trećoj zemlji, zahtjev Komisiji ili direktno podnosi podnosilac zahtjeva, odnosno grupa proizvođača ili pojedinačni proizvođač, ili se on podnosi putem nadležnih tijela dotične treće zemlje. 3. Zajednički zahtjev za registraciju iz člana 56. stava 1. podnosi: (a) jedna od dotičnih država članica; ili (b) podnosilac zahtjeva iz treće zemlje, i to grupa proizvođača ili pojedinačni proizvođač, direktno ili putem nadležnih tijela te treće zemlje. 4. Komisija objavljuje nazive za koje su podneseni zahtjevi za registraciju na nivou Unije putem digitalnog sistema iz stava 1.			24 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
<i>Član 59.</i> Ispitivanje od strane Komisije i objava u svrhu prigovora 1. Komisija ispituje svaki zahtjev koji primi u skladu s članom 58. stavovima 1., 2. i 3. kako bi provjerila sadrži li potrebne informacije i očite pogreške, uzimajući u obzir ishod postupka ispitivanja i prigovora koji je provela dotična država članica. Pri takvom ispitivanju uzima se u obzir ishod nacionalne faze postupka koju je provela dotična država članica.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 24 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	

2. Ispitivanje ne smije trajati duže od šest mjeseci od dana primitka zahtjeva. Komisija od podnosioca zahtjeva može zatražiti sve potrebne dodatne informacije ili izmjene. Ako Komisija uputi takav zahtjev podnosiocu zahtjeva, period ispitivanja ne smije trajati duže od pet mjeseci od dana kada Komisija primi odgovor podnosioca zahtjeva. 3. U slučaju da Komisija ne zaključi ispitivanje iz stava 2. u propisanim rokovima, podnosioca zahtjeva pisanim putem obavještava o razlozima kašnjenja, navodeći procijenjeno vrijeme potrebno za njegovo zaključivanje, koje ne smije biti duže od mjesec dana. 4. Ako na osnovu ispitivanja provedenog u skladu sa stavom 1. ovog člana Komisija smatra da su ispunjeni uslovi utvrđeni u članovima 53., 54., 56. i 57., objavljuje specifikaciju proizvoda u <i>Službenom listu Europske unije</i>.				
<i>Član 60.</i> Osporavanje zahtjeva za registraciju na nacionalnoj nivou 1. Države članice obavještavaju Komisiju o svim nacionalnim upravnim ili sudskim postupcima koji bi mogli dovesti u pitanje registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta. 2. Komisija se izuzima od obaveze poštovanja rokova za sprovođenje ispitivanja iz člana 59. stava 2. i obavještavanja države članice o razlozima kašnjenja ako od države članice primi obavještenje u vezi sa zahtjevom za registraciju u skladu s članom 56., kojom se: (a) Komisiju obavještava da je odluka iz člana 56. stava 3. poništena na nacionalnoj nivou odmah primjenjivom, ali ne i konačnom upravnom ili sudskom odlukom; ili (b) od Komisije traži da suspenduje ispitivanje jer je započet nacionalni upravni ili sudski postupak kako bi	Član 8 U članu 27 stav 1 mijenja se i glasi: „(1) Rješenje o registraciji naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta ukinuće se ako: - se u postupku ocjenjivanja usaglašenosti sa specifikacijom garantovano tradicionalnog specijaliteta, utvrdi da proizvod ne ispunjava uslove iz specifikacije, odnosno da neće biti moguće kontinuirano obezbijediti ispunjavanje uslova iz	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i članom 25 i 26 Zakonom o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	

se osporila valjanost zahtjeva, a država članica smatra da se taj postupak bazira na valjanim razlozima. 3. Izuzeće proizvodi efekte do upućivanja obavještenjei države članice Komisiji o tome da je valjanost prvotnog zahtjeva potvrđena ili da država članica povlači svoj zahtjev za suspenziju. 4. Ako je pozitivna odluka države članice iz člana 56. stava 3. u potpunosti ili djelomično poništena konačnom odlukom koju je donio nacionalni sud, država članica prema potrebi razmatra odgovarajuće mjere kao što su povlačenje ili izmjena zahtjeva za registraciju na nivou Unije.	specifikacije garantovano tradicionalnog specijaliteta; - najmanje sedam godina nijedan proizvod zaštićen nazivom garantovano tradicionalnog specijaliteta nije stavljen na tržište."			
Član 61. Postupak prigovora na nivou Unije 1. Tijela države članice ili treće zemlje odnosno fizička ili pravna osoba s legitimnim interesom i poslovnim sjedištem ili boravištem u trećoj zemlji mogu podnijeti prigovor Komisiji u roku od tri mjeseca od datuma objave specifikacije proizvoda u <i>Službenom listu Europske unije</i> u skladu s članom 59. stavom 4. 2. Svaka fizička ili pravna osoba s legitimnim interesom i poslovnim sjedištem ili boravištem u državi članici koja nije država članica iz koje je podnesen zahtjev za registraciju na nivou Unije može podnijeti prigovor državi članici u kojoj ima poslovno sjedište ili boravište u roku koji toj državi članici omogućava ispitivanje tog prigovora i odlučivanje o njegovom podnošenju Komisiji u skladu sa stavom 1. Države članice mogu utvrditi taj rok u svojem nacionalnom zakonodavstvu. 3. U prigovoru se izjavljuje protivljenje registraciji garantovano tradicionalnog specijaliteta. Prigovor koji ne sadrži tu izjavu ništavan je. 4. Komisija provjerava prihvatljivost prigovora. Ako smatra da je prigovor prihvatljiv, Komisija u roku od pet	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 25 i 26 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	

mjeseci od datuma objave iz člana 59. stav 4. specifikacije proizvoda u Službenom listu Europske unije poziva podnosioca prigovora i podnosioca zahtjeva da provedu odgovarajuća savjetovanja tokom razumnog perioda koje ne smije biti duže od tri mjeseca. Komisija podnosiocu zahtjeva prosljeđuje prigovor i sve dokumente koje je dostavio podnosilac prigovora. U bilo kojem trenutku tokom tog perioda Komisija na zahtjev podnosioca zahtjeva može jednom produžiti rok za postizanje sporazuma za najviše tri mjeseca. 5. Podnosilac prigovora i podnosilac zahtjeva bez nepotrebnog odlaganja započinju savjetovanje. Međusobno si dostavljaju relevantne informacije kako bi mogli procijeniti je li zahtjev za registraciju u skladu s uslovima iz ovog poglavlja. 6. U roku od mjesec dana od završetka savjetovanja iz stava 4. podnosilac zahtjeva obavještava Komisiju o rezultatima savjetovanja, među ostalim o svim razmijenjenim informacijama, o tome je li postignut sporazum s jednim ili svim podnosiocima prigovora te o svim posljedičnim izmjenama zahtjeva. Podnosilac prigovora isto tako može Komisiju obavještavati o svojem gledištu na kraju savjetovanja. 7. Ako je nakon završetka savjetovanja specifikacija proizvoda koja je objavljena u skladu s članom 59. stavom 4. izmijenjena, Komisija ponovno ispituje izmijenjeni zahtjev za registraciju. Ako je zahtjev znatno izmijenjen, a Komisija smatra da izmijenjeni zahtjev ispunjava uslove za registraciju, ponovno objavljuje specifikaciju proizvoda u skladu s tim stavom. 8. Dokumenti iz ovog člana sastavljaju se na jednom od službenih jezika Unije. 9. Komisija dovršava ocjenu zahtjeva za registraciju na nivou Unije, uzimajući u obzir sve zahtjeve za prelazne				
---	--	--	--	--

periode, ishod postupka prigovora i sva druga pitanja koja se pojave nakon njegova ispitivanja koja bi mogla podrazumijevati izmjenu specifikacije proizvoda. 10. Komisija je u skladu s članom 87. ovlaštena donijeti delegirane akte kojima se ova Regulativa dopunjuje utvrđivanjem odredaba kojima se utvrđuju detaljni postupci i rokovi za postupak prigovora. 11. Komisija s pomoću implementacionih akata utvrđuje format i prikaz prigovora i propisuje izuzimanje ili anonimizaciju ličnih podataka. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.				
Član 62. Razlozi za prigovor 1. Prigovor podnesen u skladu s članom 61. prihvatljiv je samo ako podnositelj prigovora dokaže da: (a) predloženi garantovano tradicionalni specijalitet nije u skladu s odredbama ovog poglavlja; ili (b) registracija naziva ugrozila bi postojanje potpuno ili djelomično identičnog naziva. 2. Ocjenjuje se prihvatljivost prigovora u odnosu na područje Unije.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana, članom 25 i 26 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017	
Član 63. Prelazne periode za upotrebu garantovano tradicionalnih specijaliteta 1. Za proizvode čija se oznaka sastoji od naziva koji je u suprotnosti s članom 68. ili ga sadrži, Komisija može implementacionim aktima odobriti prelazno period od najviše pet godina kako bi se omogućila daljnja upotreba oznake pod kojom su ti proizvodi stavljeni na tržište, pod uslovom da se prihvatljivim prigovorom, u skladu s članom 56. stavom 3. ili članom 61., na zahtjev za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta čija	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

je zaštita prekršena dokaže da se takva oznaka zakonito upotrebljavala na unutrašnjem tržištu najmanje pet godina prije datuma objave specifikacije proizvoda iz člana 59. stava 4. 2. Implementacioni akti iz stava 1. ovog člana donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2., osim onih u vezi s kojima je prihvatljivi prigovor podnesen u skladu s članom 56. stavom 3., koji se donose bez primjene tog postupka ispitivanja.				
Član 64. Odluka Komisije o zahtjevu za registraciju 1. Ako na osnovu informacija dostupnih Komisiji iz ispitivanja provedenog u skladu s članom 59. Komisija smatra da bilo koji od uslova iz tog člana nije ispunjen, ona implementacionim aktima odbija zahtjev za registraciju. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2. 2. U nedostatku prihvatljivog prigovora, Komisija implementacionim aktima i bez primjene postupka iz člana 88. stava 2. sprovodi registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta. 3. Ako zaprimi prihvatljivi prigovor, Komisija nakon postupka iz člana 61. te uzimajući u obzir rezultate savjetovanja: (a) donosi implementacione akte o registraciji garantovano tradicionalnog specijaliteta bez primjene postupka iz člana 88. stava 2. ako je postignut sporazum, nakon provjere usklađenosti sporazuma s pravom Unije i, prema potrebi, izmjenjuje informacije objavljene u skladu s članom 59. stavom 4., pod uslovom da takve izmjene nisu znatne; ili	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 24 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	

(b) donosi implementacione akte kojima se odlučuje o zahtjevu za registraciju ako sporazum nije postignut. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2. 4. Implementacionim aktima o registraciji garantovano tradicionalnog specijaliteta predviđaju se svi uslovi primjenjivi na registraciju i ponovnu objavu za informaciju specifikacije proizvode objavljene u skladu s članom 59. stavom 4. i izmijenjene u skladu s postupkom prigovora u slučaju izmjena koje nisu one iz člana 61. stava 7. 5. Ssprovođenjane regulative Komisije o registraciji i sprovođenjane odluke Komisije o odbijanju objavljuju se u <i>Službenom listu Europske unije</i>, seriji L.				
<i>Član 65.</i> Registar garantovano tradicionalnih specijaliteta Unije 1. Komisija implementacionim aktima i bez primjene postupka iz člana 88. stava 2. uspostavlja i održava javno dostupan registar garantovano tradicionalnih specijaliteta Unije. Dokumenti uneseni u taj registar nakon 13. maja 2024. u strojno su čitljivom formatu kako je definisano u članu 2. tački 13. Direktive (EU) 2019/1024. 2. Komisija čuva, u digitalnom ili papirnatom obliku, dokumentaciju koja se odnosi na registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta. U slučaju da se registracija poništi, Komisija 10 godina nakon toga čuva dokumentaciju. 3. Komisija implementacionim aktima određuje sadržaj i prezentovanje registra garantovano tradicionalnih specijaliteta Unije. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 21 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
<i>Član 66.</i> Izmjene specifikacije proizvoda	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom	

1. Grupa proizvođača proizvoda čiji je naziv registrovani garantovano tradicionalni specijalitet može podnijeti zahtjev za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda. U zahtjevima se opisuju i navode razlozi zatraženih izmjena. 2. Postupak izmjene specifikacije proizvoda slijedi <i>mutatis mutandis</i> postupak utvrđen u članovima od 56. do 64. 3. Komisija je u skladu s članom 87. ovlaštena donijeti delegirane akte kojima se dopunjuje ova Regulativa utvrđivanjem pravila o postupku izmjene specifikacije proizvoda. 4. Komisija implementacionim aktima utvrđuje detaljna pravila o postupcima, obliku i prezentovanju zahtjeva za izmjenu specifikacije proizvoda. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2. U skladu s članom 13. Direktive (EU) 2019/1024, nakon 13. maja 2024. u strojno su čitljivom formatu kako je definisano u članu 2. tački 13. Direktive (EU) 2019/1024. 2. Komisija čuva, u digitalnom ili papirnatom obliku, dokumentaciju koja se odnosi na registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta. U slučaju da se registracija poništi, Komisija 10 godina nakon toga čuva dokumentaciju. 3. Komisija implementacionim aktima određuje sadržaj i prezentovanje registra garantovano tradicionalnih specijaliteta Unije. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.			28. Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
<i>Član 67.</i> Poništenje registracije 1. Komisija može, na vlastitu inicijativu ili na valjano obrazložen zahtjev države članice, treće zemlje ili bilo koje fizičke ili pravne osobe s legitimnim interesom koja ima	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 27. Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i	

poslovno sjedište ili boravište u trećoj zemlji implementacionim aktima poništiti registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta u sljedećim slučajevima: (a) ako se više ne može osigurati usklađenost sa specifikacijom proizvoda; (b) ako barem prethodnih sedam uzastopnih godina na tržište nije stavljen nijedan proizvod pod nazivom garantovano tradicionalnog specijaliteta. 2. Komisija implementacionim aktima također može poništiti registraciju na zahtjev proizvođača proizvoda koji se stavlja na tržište pod registrovanim nazivom. 3. Članovi od 56. do 62. i član 64. primjenjuju se <i>mutatis mutandis</i> na postupak poništavanja. Prigovori su prihvatljivi samo ako se njima dokazuje da se zainteresovana fizička ili pravna osoba neprestano komercijalno koristi registrovanim nazivom. 4. Prije donošenja implementacionih akata iz stava 1. i 2. Komisija se savjetuje s tijelima dotične države članice, tijelima dotične treće zemlje ili, ako je to moguće, proizvođačem iz treće zemlje koji je prvotno podnio zahtjev za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta, osim ako poništenje direktno traže ti prvotni podnosioci zahtjeva. Period savjetovanja traje najmanje mjesec dana. 5. Komisija implementacionim aktima utvrđuje detaljna pravila o postupcima, obliku i prezentovanju zahtjeva za poništenje registracije garantovano tradicionalnog specijaliteta. 6. Implementacioni akti iz ovog članastava 1., 2. i 5. donose se u skladu postupku ispitivanja iz člana 88. stava 2.			prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
--	--	--	------------------------------------	--

<i>Član 68.</i> Ograničenje upotrebe registrovanih garantovano tradicionalnih specijaliteta 1. Registrovani garantovano tradicionalni specijaliteti zaštićeni su od svake zloupotrebe, imitacije ili aludiranja, čak i ako je zaštićeni naziv preveden, među ostalim u pogledu proizvoda koji se upotrebljavaju kao sastojci, ili od svake druge prakse koja potrošača može dovesti u zabludu. 2. Nazivi koji se upotrebljavaju za poljoprivredne ili prehrambene proizvode na nacionalnoj nivou ne dovode do zabune u pogledu registrovanih garantovano tradicionalnih specijaliteta. 3. Zaštita iz stava 1. primjenjuje se i u vezi s proizvodima koji se prodaju na daljinu, na primjer u okviru elektronske trgovine. 4. Komisija može implementacionim aktima utvrditi postupovne zahtjeve za zaštitu garantovano tradicionalnih specijaliteta. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2. 5. Komisija je u skladu s članom 87. ovlašćena donijeti delegirane akte kojima se ova Regulativa dopunjuje utvrđivanjem dodatnih pravila o upotrebi garantovano tradicionalnih specijaliteta u nazivu prerađenih proizvoda s upućivanjem na upotrebu uporedivih sastojaka i kriterije za dodjeljivanje bitnih svojstava prerađenim proizvodima.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 32 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
<i>Član 69.</i> Izuzeća za određene upotrebe Odredbama ovog poglavlja ne dovodi se u pitanje: (a) upotreba naziva koji su generički u Uniji, čak ako je generički naziv dio naziva koji je zaštićen kao garantovano tradicionalni specijalitet;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 32 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i	

(b) stavljanje na tržište proizvoda čije označivanje sadrži ili se sastoji od naziva biljne sorte ili životinjske rase koji se upotrebljava u dobroj vjeri; (c) primjena pravila Unije ili pravila država članica kojima se uređuje intelektualno vlasništvo, a posebno onih koja se odnose na Oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla i žigove te prava dodijeljena u skladu s tim pravilima.			prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
<i>Član 70.</i> Simboli Unije, oznake i skraćenice 1. Utvrđuje se simbol Unije za proizvode koji su označeni kao garantovano tradicionalni specijalitet. Oznaka „garantovano tradicionalni specijalitet“, kratica „ZTS“ i simbol Unije koji se odnosi na garantovano tradicionalni specijalitet mogu se upotrebljavati samo u vezi s proizvodima proizvedenima u skladu s odgovarajućom specifikacijom proizvoda. Mogu se koristiti i u informativne i obrazovne svrhe, pod uslovom da nije vjerovatno da će se takvom upotrebom potrošač dovesti u zabludu. Oznaka „garantovano tradicionalni specijalitet“ ili odgovarajuća kratica „ZTS“ može se navesti pri označivanju. 2. U slučaju proizvoda porijeklom iz Unije koji se stavljaju na tržište kao garantovano tradicionalni specijalitet registrirani u skladu s ovom Regulativom, simbol Unije iz stava 2. ovog člananavodi se pri označivanju i u promotivnom materijalu, zajedno s registrovanim nazivom u istom vidnom polju. Na registrovani garantovano tradicionalni specijalitet primjenjuju se pravila o označivanju utvrđena u članu 13. stavu 1. Regulative (EU) br. 1169/2011 za prezentovanje obveznih podataka.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno uslađeno	Materija je regulisana članom 29 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	

3. Pri označivanju garantovano tradicionalnih specijaliteta proizvedenih izvan Unije može se upotrijebiti simbol Unije. 4. Komisija implementacionim aktima utvrđuje tehnička svojstva simbola Unije te tehnička pravila o njihovoj upotrebi i upotrebi oznake i skraćenice na proizvodima koji se stavljaju na tržište kao garantovano tradicionalni specijalitet, uključujući jezične verzije. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.				
Član 71. Učestvovanje u sistemu garantovano tradicionalnih specijaliteta 1. Svaki poljoprivredno gazdinstvo koji na tržište stavlja proizvod koji je u skladu s odgovarajućom specifikacijom proizvoda može upotrebljavati naziv registrirani kao garantovano tradicionalni specijalitet. 2. Države članice osiguravaju da su poljoprivredno gazdinstva obuhvaćeni provjerom usklađenosti sa specifikacijom proizvoda utvrđenom u skladu s članom 72.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 30 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
Član 72. Kontrole i implementacija 1. Kontrole garantovano tradicionalnih specijaliteta znače: (a) provjeru toga je li proizvod označen kao garantovano tradicionalni specijalitet proizveden u skladu s odgovarajućom specifikacijom proizvoda; i (b) provjeru upotrebe garantovano tradicionalnih specijaliteta na tržištu. 2. Za potrebe ovog poglavlja implementacija uključuje svako djelovanje kojim se nastoji osigurati usklađenost s članovima 68., 69. i 70. ove Regulative.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članovima 62 i 63 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	

3. Nadležna tijela, delegirana tijela i fizičke osobe kojima su delegirane određeni zadaci službenih kontrola ispunjavaju odgovarajuće zahtjeve utvrđene u Uredbi (EU) 2017/625. 4. Svaki poljoprivredno gazdinstvo koji želi učestvovati u bilo kojoj aktivnosti koja podliježe jednoj ili više obaveza predviđenih u specifikaciji proizvoda označenog kao garantovano tradicionalni specijalitet obavještava nadležna tijela, delegirana tijela ili fizičke osobe iz stava 6. tačka (a) i (b). Države članice sastavljaju i ažuriraju popis poljoprivrednih subjekata koji obavljaju aktivnosti koje podliježu jednoj ili više obaveza predviđenih u specifikaciji proizvoda označenog kao garantovano tradicionalni specijalitet unesen u Unijin registar garantovano tradicionalnih specijaliteta s njihovog državnog područja. 5. Proizvođači su, prije stavljanja proizvoda na tržište, odgovorni za vlastite kontrole kojima se osigurava usklađenost sa specifikacijom proizvoda za proizvode označene kao garantovano tradicionalni specijalitet. 6. Osim vlastitih kontrola iz stava 5., prije stavljanja na tržište proizvoda označenog kao garantovano tradicionalni specijalitet i porijeklom iz Unije provjeru usklađenosti sa specifikacijom proizvoda sprovodi: (a) jedno ili više nadležnih tijela u smislu člana 3. tačke 3. Regulative (EU) 2017/625; ili (b) jedno ili više delegiranih tijela ili fizičkih osoba kojima su delegirane određeni zadaci službenih kontrola, kako je navedeno u glavi II. poglavlju III. Regulative (EU) 2017/625. 7. Za proizvode porijeklom iz trećih zemalja koji su označeni kao garantovano tradicionalni specijalitet				
--	--	--	--	--

provjeru usklađenosti sa specifikacijom proizvoda prije stavljanja proizvoda na tržište sprovodi: (a) jedno ili više nadležnih tijela koje određuje treća zemlja; ili (b) jedno ili više tijela za sertifikovanje proizvoda. Troškove provjere usklađenosti sa specifikacijom proizvoda mogu snositi poljoprivredno gazdinstvo koji podliježu tim kontrolama. Države članice mogu zaračunati naknadu za pokrivanje svojih troškova provjere usklađenosti sa specifikacijom proizvoda. 8. Države članice objavljuju nazive i adrese nadležnih tijela, delegiranih tijela i fizičkih osoba iz stava 6. za svaki proizvod označen kao garantovano tradicionalni specijalitet i te informacije ažuriraju. 9. Komisija objavljuje nazive i adrese nadležnih tijela i tijela za sertifikovanje proizvoda iz stava 7. i redovno ažurira te informacije. 10. Komisija može uspostaviti digitalni portal na kojem se objavljuju nazivi i adrese nadležnih tijela, delegiranih tijela i tijela za sertifikovanje proizvoda te fizičkih osoba iz stava 6. i 7. 11. Komisija donosi implementacione akte koji se odnose na obavještenje koju treće zemlje trebaju dostaviti Komisiji, među ostalim o nazivima i adresama nadležnih tijela i tijela za sertifikovanje proizvoda. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2. 12. Komisija može implementacionim aktima i bez primjene postupka iz člana 88. stava 2. utvrditi načine objave naziva i adrese nadležnih tijela i delegiranih tijela iz ovog člana.				
Član 73.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 62 i	

Akreditiranje delegiranih tijela i tijela za sertifikovanje proizvoda 1. Delegirana tijela iz člana 72. stava 6. tačke (b) i tijela za sertifikovanje proizvoda iz člana 72. stava 7. tačke (b) usklađena su i akreditovana u skladu s bilo kojom od sljedećih normi relevantnih za delegirane zadatke: (a) normom EN ISO/IEC 17065 „Ocjena usklađenosti – Zahtjevi za tijela koja certificiraju proizvode, postupke i usluge”; ili (b) normom EN ISO/IEC 17020 „Ocjenjivanje usklađenosti – Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja sprovode inspekciju”. 2. Akreditaciju iz stava 1. sprovodi nacionalno akreditaciono tijelo priznato u skladu s Regulativom (EZ) br. 765/2008 koje je potpisnik multilateralnog sporazuma u okviru Europske saradnje za akreditaciju kojim su obuhvaćene norme iz stava 1. ili akreditaciono tijelo izvan Unije koje je potpisnik multilateralnog sporazuma o priznavanju Međunarodnog akreditacionog foruma ili sporazuma o uzajamnom priznavanju Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija kojima su obuhvaćene norme iz stava 1.			63 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG, br. 22/2017)	
Član 74. Provjera i implementacija upotrebe garantovano tradicionalnih specijaliteta na tržištu 1. Države članice imenuju jedno ili više nadležnih tijela odgovornih za provjeru i za sprovođenje upotrebe garantovano tradicionalnih specijaliteta nakon što je proizvod označen kao garantovano tradicionalni specijalitet stavljen na tržište, što uključuje radnje kao što su skladištenje, provoz, distribucija ili ponuda za prodaju, među ostalim u elektronskoj trgovini. Ta tijela mogu biti ista kao nadležna tijela iz člana 72. stava 6. tačke (a).	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članovima 62 i 63 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	

Provjera upotrebe garantovano tradicionalnih specijaliteta sprovodi se na osnovu analize rizika. 2. Tijela iz stava 1. osiguravaju usklađenost sa specifikacijom proizvoda dotičnog garantovano tradicionalnog specijaliteta. 3. Države članice preduzimaju odgovarajuće administrativne i pravosudne korake radi sprečavanja ili zaustavljanja upotrebe naziva proizvoda ili usluga koji se proizvode, pružaju ili stavljaju na tržište na njihovu državnom području ili koji su namijenjeni izvozu u treće zemlje, a koja je u suprotnosti sa zaštitom garantovano tradicionalnog specijaliteta predviđenom u članu 68. 4. Jedno ili više nadležnih tijela imenovanih u skladu sa stavom 1. olakšavaju razmjenu informacija među relevantnim službama, agencijama i tijelima, kao što su policija, agencije za borbu protiv krivotvorenja, carina, sektori za intelektualno vlasništvo, tijela nadležna za propise o hrani i maloprodajni inspektori, kako bi osigurala efikasno sprovođenje.				
Član 75. Obaveze dobavljača usluga na onlajn tržištu 1. Sve informacije povezane s oglašavanjem, promocijom i prodajom proizvoda koje su dostupne osobama s poslovnim sjedištem u Uniji i koje su u suprotnosti sa zaštitom garantovano tradicionalnog specijaliteta predviđenom u članu 68. ove Regulative smatraju se nezakonitim sadržajem kako je definiran u članu 3. tački (h) Regulative (EU) 2022/2065. 2. Relevantna nacionalna pravosudna ili upravna tijela država članica mogu, u skladu s članom 9. Regulative (EU) 2022/2065, izdati nalog za djelovanje protiv nezakonitog sadržaja iz stava 1. ovog člana.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana: čl. 34, 64, 65, 66 i 67 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG, br. 22/2017)	
Član 76. Uzajamna pomoć i razmjena informacija	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom	

1. Države članice uzajamno se pomažu u obavljanju kontrola i provedbi propisanim u ovom poglavlju u skladu s glavom IV. Regulative (EU) 2017/625. 2. Komisija implementacionim aktima može utvrditi detaljna pravila o prirodi i vrsti informacija koje se razmjenjuju među državama članicama te načinima razmjene tih informacija za potrebe kontrola i sprovođenja na osnovu ovog poglavlja. Ti implementacioni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.			34 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG, br. 22/2017)	
Član 77. Potvrda o usklađenosti sa specifikacijom proizvoda 1. Poljoprivredno gazdinstvo za čiji se proizvod nakon provjere usklađenosti iz člana 72. utvrdi da je u skladu sa specifikacijom proizvoda garantovano tradicionalnog specijaliteta zaštićenoga u skladu s ovom Regulativom, na zahtjev, i zavisno o sistemu koji se primjenjuje u dotičnoj državi članici, ima pravo na jedno od sljedećeg: (a) potvrdu, koja može biti ovjereni primjerak, kojom se potvrđuje usklađenost sa specifikacijom proizvoda; ili (b) uvrštavanje na popis odobrenih poljoprivrednih subjekata koji je utvrdilo nadležno tijelo, kao što je popis predviđen članom 72. stavom 4. Odgovarajući izvod iz popisa („unos na popisu“) stavlja se svakom odobrenom poljoprivrednom subjektu na raspolaganje na internetu. 2. Potvrda o usklađenosti i unos na popisu iz stava 1. tačaka (a) odnosno (b) povremeno se ažuriraju na osnovu procjene rizika. 3. Poljoprivredno gazdinstvo koji više nije nosioci potvrde o usklađenosti ili koji je uklonjen s popisa ne smije nastaviti prikazivati niti upotrebljavati potvrdu o usklađenosti ili unos na popisu.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 24 Zakonom o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	

4. Komisija implementacionim aktima utvrđuje detaljna pravila o obliku i sadržaju potvrde o usklađenosti i unosa na popisu, kao i o okolnostima pod kojima, te o obrascima u kojima ih poljoprivredno gazdinstvo ili trgovci moraju staviti na raspolaganje radi kontrole ili u sklopu redovnog poslovanja, među ostalim u slučaju jednakovrijedne potvrde za proizvode porijeklom iz trećih zemalja. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.				
POGLAVLJE 3. Neobavezni izrazi kvaliteta Član 78. Cilj Uspostavlja se sistem neobaveznih izraza kvaliteta kako bi se proizvođačima poljoprivrednih proizvoda olakšalo pružanje informacija unutar unutrašnjeg tržišta o svojstvima ili atributima dodate vrijednosti svojih proizvoda.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 2 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
Član 79. Nacionalna pravila 1. Države članice mogu zadržati nacionalna pravila o neobaveznim izrazima kvaliteta i sistemima kvaliteta koji nisu obuhvaćeni ovom Regulativom, pod uslovom da su ta pravila u skladu s pravom Unije. 2. Komisija može uspostaviti i pružati podršku za digitalni sistem koji će sadržiti izraze i sisteme iz stava 1. u cilju poticanja znanja o proizvodima i sistemima diljem Unije. Komisija može implementacionim aktima utvrditi tehničke pojedinosti potrebne za obavješćivanje o neobaveznim izrazima kvaliteta. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članovima od 35 do 61 Zakonom o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
Član 80. Neobavezni izrazi kvaliteta	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana	

1. Neobavezni izrazi kvaliteta moraju ispunjavati sljedeće kriterije: (a) odnose se na svojstvo jedne ili više kategorija proizvoda ili na atribut poljoprivredne proizvodnje ili prerade koja se primjenjuje na određenim područjima; (b) njihovog upotreba dodaje vrijednost proizvodu u usporedbi s proizvodima sličnog tipa; i (c) od značaja su za cijelu Uniju. 2. Neobavezni izrazi kvaliteta kojima se opisuju tehničke značajke proizvoda s ciljem provođenja obveznih tržišnih standarda i čija namjera nije informiranje potrošača o značajkama tih proizvoda nisu obuhvaćeni područjem primjene ovog poglavlja. 3. Neobavezni izrazi kvaliteta ne uključuju neobvezne rezervirane izraze koji podržavaju i dopunjuju specifične tržišne standarde utvrđene na sektorskoj osnovi ili na osnovi kategorije proizvoda. 4. Radi uvažavanja posebnih svojstava određenih sektora te očekivanja potrošača Komisija je u skladu s članom 87. ovlaštena donijeti delegirane akte kojima se dopunjuje ova Regulatorna utvrđivanjem detaljnih pravila o kriterijima iz stava 1. ovog člana. 5. Komisija implementacionim aktima može utvrditi pravila o obrascima, postupcima ili drugim tehničkim detaljima potrebnima za primjenu ovog poglavlja. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2. 6. Pri donošenju delegiranih i implementacionih akata u skladu sa stavovima 4. i 5. Komisija uzima u obzir sve relevantne međunarodne standarde.			članovima od 35 do 61 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
Član 81. Rezervacija dodatnih neobaveznih izraza kvaliteta	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana	

Kako bi se uzela u obzir očekivanja potrošača, razvoj znanstvenih i tehničkih spoznaja, stanje na tržištu te razvoj tržišnih standarda i međunarodnih standarda, Komisija je u skladu s članom 87. ovlaštena donijeti delegirane akte kojima se ova Regulativa dopunjuje rezerviranjem dodatnih neobaveznih izraza kvaliteta i utvrđivanjem uslova njihove upotrebe.			članovima od 35 do 61 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
Član 82. Planinski proizvod 1. Izraz „planinski proizvod” utvrđuje se kao neobavezni izraz kvaliteta. Rezerviran je kao složenica. Upotrebljava se isključivo za opisivanje proizvoda namijenjenih prehrani ljudi koji su navedeni na popisu u Prilogu I. UFEU-a, a na koje se odnosi sljedeće: (a) i sirovine i hrana za životinje iz uzgoja potječu pretežno s planinskih područja; (b) u slučaju prerađenih proizvoda, prerada se također tako odvija na planinskim područjima. 2. Za potrebe ovog člana planinska područja unutar Unije su ona koja su razgraničena na osnovu člana 32. stava 2. Regulative (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Savjeta (30). Za proizvode trećih zemalja, planinska područja uključuju područja koja je dotična treća zemlja službeno označila kao planinska područja ili koja ispunjavaju kriterije istovjetne onima iz člana 32. stava 2. Regulative (EU) br. 1305/2013. 3. U opravdanim slučajevima i kako bi se uzela u obzir prirodna ograničenja koja utiču na poljoprivrednu proizvodnju u planinskim područjima, Komisija je u skladu s članom 87. ovlaštena donijeti delegirane akte kojima se dopunjuje ova Regulativa utvrđivanjem odstupanja od uslova upotrebe iz stava 1. ovog člana,	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 46 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	

naročito uslova pod kojima se dopušta da sirovine ili hrana za životinje potječu s područja koja nisu planinska, uslova pod kojima se dopušta prerada proizvoda izvan planinskih područja u geografskom području izvan planinskih područja na geografskom području koje treba definirati te definicije tog geografskog područja. 4. Radi uvažavanja prirodnih ograničenja koja utiču na poljoprivrednu proizvodnju u planinskim područjima Komisija je u skladu s članom 87. ovlašćena donijeti delegirane akte kojima se dopunjuje ova Regulativa u vezi s utvrđivanjem metoda proizvodnje i drugih kriterija važnih za primjenu neobveznog izraza kvaliteta određenog u stavu 1. ovog člana.				
Član 83. Ograničenja upotrebe i kontrole 1. Neobavezni izraz kvaliteta smije se upotrebljavati samo za opisivanje proizvoda koji su u skladu s odgovarajućim uslovima upotrebe. 2. Odredbe ovog poglavlja ne dovode u pitanje primjenu pravila Unije ili nacionalnih pravila kojima se uređuje intelektualno vlasništvo, a posebno onih koja se odnose na Oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla te žigove i prava dodijeljena na osnovu tih pravila. 3. Komisija implementacionima aktima može utvrditi pravila upotrebe neobaveznih izraza kvaliteta. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2. 4. Države članice sprovode kontrole na osnovu analize rizika kako bi osigurale usklađenost sa zahtjevima iz ovog poglavlja te, u slučaju kršenja, izriče odgovarajuće administrativne sankcije.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članovima 65 i 66 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih (Sl. list CG 22/2017)	
GLAVA IV. IZMJENE REGULATIVA (EU) BR. 1308/2013, (EU) 2019/787 I (EU) 2019/1753	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 77, 85 Zakona o jakim	

Član 84. Izmjene Regulative (EU) br. 1308/2013 Regulativa (EU) br. 1308/2013 mijenja se kako slijedi: 1. u članu 93. stavu 1. tačka (b) zamjenjuje se sljedećim: „(b) „oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla” znači naziv, uključujući tradicionalno korišteni naziv, kojim se označava proizvod iz člana 92. stava 1.: i. čija se specifičan kvalitet, ugled ili druga svojstva mogu pripisati geografskom porijeklu; ii. koji potiče iz određenog mjesta, određene regije ili određene zemlje; iii. u kojem najmanje 85 % grožđa upotrijebljenog za njegovom proizvodnju potiče isključivo s tog geografskog područja; iv. čija se proizvodnja odvija na tom geografskom području; i v. koji je dobijen od sorti vinove loze koje pripadaju vrsti <i>Vitis vinifera</i> ili su nastale križanjem vrste <i>Vitis vinifera</i> s drugim vrstama iz roda <i>Vitis</i>.”; 2. članovi 94. i 95. zamjenjuju se sljedećim: „Član 94. Specifikacija proizvoda 1. Specifikacija proizvoda omogućava zainteresiranim stranama da provjere relevantne uslove proizvodnje u odnosu na oznaku porijekla ili oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla. Specifikacija proizvoda sadrži:			alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
--	--	--	--	--

(a) naziv koji se želi zaštititi; (b) kategorije proizvoda od vinove loze; (c) vrstu oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, odnosno zaštićenu oznaku porijekla ili zaštićenu oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla; (d) opis vina: i. u pogledu oznake porijekla, najvažnija analitička i organoleptička svojstva; ii. u pogledu oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, najvažnija analitička svojstva te procjenu ili naznaku njihovih organoleptičkih svojstava; (e) prema potrebi, posebne enološke postupke koji se upotrebljavaju pri proizvodnji vina ili vinâ te relevantna ograničenja u njihovoj proizvodnji; (f) definiciju geografskog područja, ograničenog s obzirom na povezanost iz tačke (i) ovog stava; (g) maksimalne prinose po hektaru; (h) sortu ili sorte vinove loze od kojih je proizvedeno vino odnosno vina; (i) detalje o povezanosti iz člana 93. stava 1. tačke (a) podtačke i. ili, zavisno o slučaju, tačke (b) podtačke i.: i. u pogledu zaštićene oznake porijekla, povezanost između kvaliteta ili svojstava proizvoda i geografskog okruženja iz člana 93. stava 1. tačke (a)				
--	--	--	--	--

podtačke i.; pojedinosti koje se odnose na ljudske činioce tog geografskog okruženja mogu se, ako je to relevantno, ograničiti na opis upravljanja tlom, biljnim materijalom i krajobrazom, uzgojnih praksi ili bilo kojeg drugog relevantnog ljudskog doprinosa održavanju prirodnih faktora geografskog okruženja iz te tačke; ii. u pogledu zaštićene oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, povezanost određene kvaliteta, ugleda ili drugog svojstva proizvoda i geografskog porijekla iz člana 93. stava 1. tačke (b) podtačke i.; (j) druge primjenjive zahtjeve, ako su tako predvidjele države članice ili, ako je primjenjivo, priznata grupa proizvođača, pod uslovom da su takvi zahtjevi objektivni, nediskriminirajući i usklađeni s pravom Unije i nacionalnim pravom. 2. Specifikacija proizvoda može sadržiti održive prakse u skladu s članom 7. Regulative (EU) 2024/1143 Europskog parlamenta i Savjeta (*1). 3. Ako se vino ili vina mogu djelomično dealkoholizirati, specifikacija proizvoda sadrži i opis djelomično dealkoholiziranog vina odnosno vinâ u skladu sa stavom 1. točkom (d) mutatis mutandis i, prema potrebi, posebne enološke postupke koji se upotrebljavaju za proizvodnju djelomično dealkoholiziranog vina ili vinâ, kao i relevantna ograničenja u njihovoj proizvodnji. Član 95. Jedinstveni dokument 1. Jedinstveni dokument sadrži sljedeće:				
--	--	--	--	--

(a) naziv koji se želi zaštititi kao oznaku porijekla ili oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla; (b) državu članicu ili treću zemlju kojoj pripada razgraničeno područje; (c) vrstu oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla; (d) opis vina; (e) kategorije proizvoda od vinove loze; (f) maksimalne prinose po hektaru; (g) oznaku sorte ili sorti vinove loze od kojih je proizvedeno vino odnosno vina; (h) sažetu definiciju razgraničenog geografskog područja; (i) opis povezanosti iz člana 94. stava 1. tačke (i); (j) prema potrebi, određene enološke postupke korištene prilikom proizvodnje vina te relevantna ograničenja kod njihove proizvodnje; (k) prema potrebi, posebna pravila u pogledu pakovanja i označivanja, kao i sve ostale relevantne ključne zahtjeve. 2. Ako su zahtjevom obuhvaćene različite kategorije proizvoda od vinove loze, pojedinosti kojima se potvrđuje navedena povezanost iz člana 94. stava 1.				
--	--	--	--	--

tačke (i) moraju se navesti za svaku kategoriju dotičnih proizvoda od vinove loze. (*1) Regulativa (EU) 2024/1143 Europskog parlamenta i Savjeta od 11. travnja 2024. o oznakama geografskog porijekla za vino, jaka alkoholna pića i poljoprivredne proizvode, <u>garantovano</u> tradicionalnim specijalitetima i neobaveznim izrazima kvaliteta za poljoprivredne proizvode, izmjeni regulativa (EU) br. 1308/2013, (EU) 2019/787 i (EU) 2019/1753 te stavljanju izvan snage Regulative (EU) br. 1151/2012 (Sl. L, 2024/1143, 23.4.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).";" 3. članovi od 96. do 99. brišu se; 4. u članu 100. brišu se stavci 1. i 2.; 5. članovi 101. i 102. brišu se; 6. član 103. zamjenjuje se sljedećim: „Član 103. Zaštita Zaštićene oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla iz ove Regulative zaštićene su u skladu s članovima od 26. do 31., 35. i 36. Regulative (EU) 2024/1143.”; 7. članovi od 104. do 106. brišu se; 8. u članu 107. brišu se stavci 2., 3. i 4.; 9. član 110. zamjenjuje se sljedećim: „Član 110. Sprovođenje ovlaštenja				
--	--	--	--	--

1. Komisija može donijeti implementacione akte kojima se utvrđuju pravila o: (a) obliku specifikacije proizvoda; (b) definiciji formata i prikazu jedinstvenog dokumenta na internetu iz člana 95.; (c) izuzimanju ili anonimizaciji ličnih podataka. 2. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2. Regulative (EU) 2024/1143.”; 10. umeće se sljedeći član: „Član 113.a Veza s oznakama porijekla i oznakama geografskog porijekla 1. Registracija tradicionalnog izraza čija bi upotreba bila u suprotnosti s članom 26. Regulative (EU) 2024/1143 odbija se ako je zahtjev za registraciju tradicionalnog izraza podnesen nakon datuma podnošenja zahtjeva za registraciju oznake porijekla ili oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla Komisiji. 2. Komisija implementacionim aktima proglašava ništavnima i briše iz registra iz člana 25. Sprovođenjane regulative Komisije (EU) 2019/34 (*2) sve tradicionalne izraze registrovane protivno stavu 1. ovog člana. 3. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 229. stava 2. (*2) Sprovođenjana regulativa Komisije (EU) 2019/34 od 17. listopada 2018. o utvrđivanju pravila za primjenu Regulative (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Savjeta u pogledu zahtjeva za zaštitu				
--	--	--	--	--

oznaka porijekla, oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, izmjena specifikacija proizvoda, registra zaštićenih naziva, poništavanja zaštite i upotrebe simbola te Regulative (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Savjeta u pogledu odgovarajućeg sistema provjera (SL L 9, 11.1.2019., str. 46.).";				
11. u dijelu II., glavi II., poglavlju I., odjeljku 2., pododjeljak 4. zamjenjuje se sljedećim: „Pododjeljak 4 Provjere usklađenosti sa specifikacijom proizvoda za Oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla te s definicijom i uslovima upotrebe zaštićenih tradicionalnih izraza, kao i implementacija uslova za upotrebu tradicionalnih izraza Član 116.a Provjere 1. Države članice preduzimaju potrebne korake kako bi se zaustavila nezakonita upotreba zaštićenih tradicionalnih izraza iz ove Regulative. 2. Države članice imenuju nadležno tijelo odgovorno za provjeru usklađenosti sa specifikacijama proizvoda koje se odnose na Oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla te za provjeru usklađenosti s definicijom i uslovima upotrebe tradicionalnih izraza, kao i za sprovođenje uslova za upotrebu tradicionalnih izraza. U tu se svrhu primjenjuju član 4. stavci 2. i 4. i član 5. stavci 1., 4. i 5. Regulative (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Savjeta (*3). 3. Unutar Unije, nadležno tijelo iz stava 2. ovog članka ili jedno delegirano tijelo ili više njih kako je definisano u članu 3. tački 5. Regulative (EU)				

2017/625 koje djeluje kao tijelo za sertifikovanje proizvoda u skladu s kriterijumima utvrđenima u poglavlju III. glavi II. te regulative sprovodi provjeru usklađenosti sa specifikacijama proizvoda godišnje, tokom proizvodnje vina i tokom ili poslije kondicioniranja vina te provjerava usklađenosti s definicijom iz člana 112. ove Regulative i, prema potrebi, uslove upotrebe tradicionalnog izraza, kako je navedeno u članu 115. stavu 3. ove Regulative. Svaki poljoprivredno gazdinstvo koji želi učestvovati u bilo kojoj aktivnosti obuhvaćenoj specifikacijom proizvoda označenog oznakom porijekla ili oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla obavještava nadležno tijelo ili delegirana tijela iz prvog pod stava. Države članice sastavljaju i ažuriraju popis poljoprivrednih subjekata koji obavljaju aktivnosti koje podliježu jednoj obvezi ili više njih predviđenih u specifikaciji proizvoda s oznakom porijekla ili geografskog porijekla koja je upisana u Unijin registar oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla i koja potiče s njihovog državnog područja. 4. Komisija donosi implementacione akte koji se odnose na: (a) komunikaciju koje države članice trebaju dostaviti Komisiji; (b) pravila kojima se uređuje tijelo odgovorno za provjeru usklađenosti sa specifikacijama proizvoda koje se odnose na zaštićene oznake porijekla i zaštićene oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, uključujući slučajeve kada se geografsko područje nalazi u trećoj zemlji, te za provjeru usklađenosti s definicijom iz člana 112. i,				
--	--	--	--	--

prema potrebi, uslovima upotrebe tradicionalnih izraza; (c) aktivnosti koje države članice trebaju provesti kako bi se spriječila nezakonita upotreba zaštićenih tradicionalnih izraza; (d) provjere usklađenosti sa specifikacijom proizvoda koje trebaju provesti države članice, uključujući testiranje. Ti se implementacioni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 229. stava 2. (*3) Regulativa (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Savjeta od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni regulativa (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Savjeta, regulativa Savjeta (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Savjeta 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage regulativa (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Savjeta, direktiva Savjeta 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Savjeta 92/438/EEZ (Regulativa o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.)."; 12. u članu 120. stavu 1. dodaje se sljedeća tačka:				
--	--	--	--	--

„(h)skraćenice „ZOI“ ili „ZOZP“, koje odgovaraju oznakama „zaštićena oznaka porijekla“ ili „zaštićena oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla.““; 13.član 166.a mijenja se kako slijedi: (a)stav 1. zamjenjuje se sljedećim: „1. Ne dovodeći u pitanje članke 167. i 167.a ove Regulative, na zahtjev organizacije proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača priznatih na osnovu člana152. stava 1. ili člana161. stava 1. ove Regulative, sektorske organizacije priznate na osnovu člana157. stava 1. ove Regulative, grupe proizvođača kako je navedena u članu 32. Regulative (EU) 2024/1143, ili priznate grupe proizvođača kako je navedena u članu 33. Regulative (EU) 2024/1143, države članice mogu utvrditi, na ograničeno vremensko period, obvezujuće propise za uređivanje opskrbe poljoprivrednim proizvodima iz člana1. stava 2. ove Regulative koji imaju koristi od zaštićene oznake porijekla ili zaštićene oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla na osnovu člana46. stava 1. i 2. Regulative (EU) 2024/1143 ili na osnovu člana93. stava (1) tačka (a) i (b) ove Regulative. Ako postoji priznata grupa proizvođača iz člana33. Regulative (EU) 2024/1143, grupa proizvođača iz člana32. navedene regulative nema to pravo.“; (b)u stavu 4. tačka (c) zamjenjuje se sljedećim: „(c)mogu postati obvezujuća na najviše tri godine, osim na zahtjev priznate grupe proizvođača kako je navedeno u članu 33. Regulative (EU) 2024/1143, ako to period može trajati do šest				
---	--	--	--	--

godina, ali se može produžiti nakon tog perioda, i to nakon podnošenja novog zahtjeva, kako je navedeno u stavu 1. ovog člana;”; 14. u članu 231. dodaje se sljedeći stav: „3. Član 113.a ne primjenjuje se na zahtjeve za zaštitu tradicionalnog izraza podnesene Komisiji prije 13. maja 2024.“				
Član 85. Izmjene Regulative (EU) 2019/787 Regulativa (EU) 2019/787 mijenja se kako slijedi: 1. u članu 3. tačke 6. i 7. brišu se; 2. članovi 16. i 21. brišu se; 3. u članu 22. umeće se sljedeći stav: „1a. Specifikacija proizvoda može uključivati i održive prakse.“; 4. član 23. zamjenjuje se sljedećim: „Član 23. Jedinstveni dokument Jedinstveni dokument sadrži sljedeće: (a) glavne tačke specifikacije proizvoda, uključujući naziv koji se zaštićuje, kategoriju kojoj jako alkoholno piće pripada ili izraz „jako alkoholno piće“, metodu proizvodnje, opis svojstava jakog alkoholnog pića, sažetu definiciju geografskog područja i, po potrebi, posebna pravila koja se odnose na pakiranje i označivanje; (b) opis povezanosti između jakog alkoholnog pića i njegova geografskog porijekla kako je navedeno u članu 3. tački 4., uključujući, prema potrebi,	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 77 Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	

posebne elemente opisa proizvoda ili metode proizvodnje koji opravdavaju tu povezanost.”; 5. članovi od 24. do 33. brišu se; 6. članu 34. mijenja se kako slijedi: (a) brišu se stavci 1., 2. i 3.; (b) stav 4. zamjenjuje se sljedećim: „Zaštitom oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla na osnovu ove Regulative ne dovode se u pitanje zaštićene oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla i zaštićene oznake porijeklavinskih proizvoda iz Regulative (EU) br. 1308/2013.”; 7. članovi 35., 36., 38., 39. i 40. brišu se; 8. član 42. zamjenjuje se sljedećim: „Član 42. Sprovođenjane ovlašćenja 1. Komisija može donijeti implementacione akte koji se odnose na: (a) oblik specifikacije proizvoda; (b) definiciju formata i prikazu jedinstvenog dokumenta na internetu iz člana 23.; (c) izuzimanje ili anonimizaciju ličnih podataka. 2. Ti implementacioni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 88. stava 2. Regulative (EU) 2024/1143 Europskog parlamenta i Savjeta (*4). (*4) Regulativa (EU) 2024/1143 Europskog parlamenta i Savjeta od 11. travnja 2024. o oznakama geografskog				
--	--	--	--	--

porijekla za vino, jaka alkoholna pića i poljoprivredne proizvode, garantovano tradicionalnim specijalitetima i neobaveznim izrazima kvaliteta za poljoprivredne proizvode, izmjeni regulativa (EU) br. 1308/2013, (EU) 2019/787 i (EU) 2019/1753 te stavljanju izvan snage Regulative (EU) br. 1151/2012 (SL L, 2024/1143, 23.4.2024., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj>)”;

9. Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a) umetće se sljedeća tačka:

„9.a Rakija od krumpira

(a) Rakija od krumpira jako je alkoholno piće proizvedeno isključivo alkoholnom fermentacijom i destilacijom gomolja krumpira na manje od 94,8 % vol., tako da destilat ima aromu i okus dobijen iz upotrijebljenih sirovina.

(b) Sadržaj metanola u rakiji od krumpira iznosi najviše 1 000 grama po hektolitr preračunato na 100 % vol. alkohola.

(c) Volumna alkoholna jakost rakije od krumpira iznosi najmanje 38 %.

(d) Ne smije se dodavati razrijeđeni ili nerazrijeđeni alkohol.

(e) Rakija od krumpira ne aromatizira se.

(f) Šećerno bojilo može se dodati krumpirovoj rakiji samo kako bi se prilagodila boja.

(g) Rakija od krumpira može se zaslađivati kako bi se zaokružio konačni okus proizvoda. Međutim, konačni proizvod ne smije sadržiti više od 10 grama sladila po litri, izraženog kao invertni šećer.”; (b) umeću se sljedeće podtačke: „13.a Rakija od kruha (a) Rakija od kruha jako je alkoholno piće proizvedeno isključivo alkoholnom fermentacijom i destilacijom svježeg kruha na manje od 86 % vol., tako da dobijeni destilat ima aromu i okus dobijen iz upotrijebljenih sirovina. (b) Volumna alkoholna jakost rakije od kruha iznosi najmanje 38 %. (c) Ne smije se dodavati razrijeđeni ili nerazrijeđeni alkohol. (d) Rakija od kruha ne aromatizira se. (e) Rakija od kruha smije sadržiti jedino dodati karamel kao sredstvo za prilagodbu boje. (f) Rakija od kruha može se zasladiti kako bi se zaokružio konačni okus. Međutim, konačni proizvod ne smije sadržiti više od 20 grama sladila po litri, izraženog kao invertni šećer. 13.b Rakija od brezina soka, rakija od javorova soka te rakija od brezina i javorova soka				
---	--	--	--	--

(a) Rakija od brezina soka, rakija od javorova soka te rakija od brezina i javorova soka jaka su alkoholna pića proizvedena isključivo direktnom destilacijom kaše dobijene fermentacijom svježeg brezina ili javorova soka ili brezina i javorova soka pod normalnim tlakom do udjela alkohola manjeg od 88 % vol., tako da dobijeni destilat ima organoleptička svojstva koja proizlaze iz brezova ili javora soka ili brezina i javorova soka. (b) Alkoholna jakost rakije od brezina soka, rakije od javorova soka te rakije od brezina i javorova soka iznosi najmanje 38 % vol. (c) Ne smije se dodavati razrijeđeni ili nerazrijeđeni alkohol. (d) Rakija od brezina soka, rakija od javorova soka te rakija od brezina i javorova soka ne aromatiziraju se. (e) Rakija od brezina soka, rakija od javorova soka te rakija od brezina i javorova soka može sadržiti jedino dodati karamel kao sredstvo za prilagodbu boje. (f) Rakija od brezina soka, rakija od javorova soka te rakija od brezina i javorova soka može se zaslađivati kako bi se zaokružio konačni okus. Međutim, konačni proizvod ne smije sadržiti više od 20 grama sladića po litri, izraženog kao invertni šećer.”.				
--	--	--	--	--

Član 86. Izmjene Regulative (EU) 2019/1753 Regulativa (EU) 2019/1753 mijenja se kako slijedi: 1. u članu 2. umeće se sljedeći stav: „2a. Odstupajući od stava 2., ako zahtjev upućen državi članici iz stava 2. tačke (a) upućuje priznata grupa proizvođača iz člana 33. Regulative (EU) 2024/1143 Europskog parlamenta i Savjeta (*5), on sadrži provjerljive informacije o gospodarskom interesu za međunarodnu zaštitu dotične oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. Na osnovu zahtjeva iz prvog podstava dotična država članica sprovodi evaluaciju poljoprivrednog interesa za međunarodnu zaštitu te oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla. Ako se tom evaluacijom utvrdi takav gospodarski interes, ta država članica zahtijeva od Komisije da registruje tu oznaku porijekla i oznaku geografskog porijekla.” (*5) Regulativa (EU) 2024/1143 Europskog parlamenta i Savjeta od 11. travnja 2024. o oznakama geografskog porijekla za vino, jaka alkoholna pića i poljoprivredne proizvode, garantovano tradicionalnim specijalitetima i neobaveznim izrazima kvaliteta za poljoprivredne proizvode, izmjeni regulativa (EU) br. 1308/2013, (EU) 2019/787 i (EU) 2019/1753 te stavljanju izvan snage Regulative (EU) br. 1151/2012 (SL L, 2024/1143, 23.4.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).;” 2. u članu 11. umeće se sljedeći stav: „2a. Za svaku oznaku porijekla koja potiče iz države članice koja je stranka Lisabenskog sporazuma, za proizvod koji nije obuhvaćen područjem primjene Regulative (EU) br. 1151/2012, ali je obuhvaćen	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 34 Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017) i članom 86 Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023)	
---	----------------------------------	--------------------------	---	--

područjem primjene Regulative (EU) 2024/1143, dotična država članica na osnovu zahtjeva fizičke osobe ili pravnog subjekta iz člana 5. stava 2. tačke ii. Ženevskog akta ili korisnika kako je definiran u članu 1. tački xvii. Ženevskog akta ili na vlastitu inicijativu bira hoće li zahtijevati: (a) međunarodnu registraciju te oznake porijekla u skladu sa Ženevskim aktom u roku od 12 mjeseci od datuma njezine registracije na osnovu Regulative (EU) 2024/1143, ako je ta država članica ratificirala Ženevski akt ili mu pristupila na osnovu odobrenja iz člana 3. Odluke (EU) 2019/1754; ili (b) ukidanje registracije te oznake porijekla u međunarodnom registru. Kada je riječ o zahtjevu iz tačke (a) prvog podstava, dotična država članica u roku od jednog mjeseca od datuma registracije te oznake porijekla na osnovu Regulative (EU) 2024/1143 obavještava Komisiju o odabiru iz tog podstava, a kada je riječ o zahtjevu iz tačke (b) tog podstava do 14. maja 2025. U situacijama iz prvog podstava tačke (a) dotična država članica u suradnji s Komisijom provjerava s Međunarodnim uredom postoje li bilo kakve izmjene koje treba provesti na osnovu pravila 7. stava 4. Zajedničkog pravilnika u svrhu registracije na osnovu Ženevskog akta. Komisija putem implementacionog akta ovlašćuje dotičnu državu članicu da osigura potrebne izmjene i da o tome obavještava Međunarodni ured. Taj se implementacioni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 15. stava 2. ove Regulative. Ako se odbije zahtjev za registraciju na osnovu Regulative (EU) 2024/1143 te su iscrpljena povezana				
---	--	--	--	--

administrativna i sudska pravna sredstva ili ako zahtjev za registraciju na osnovu Ženevskog akta nije podnesen, dotična država članica bez odgađanja podnosi zahtjev za poništenje registracije te oznake porijekla u međunarodnom registru.”.				
GLAVA V. DELEGIRANJE OVLAŠĆENJA, POSTUPOVNE, PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 87. Izvršavanje delegiranja ovlašćenja 1. Ovlašt za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uslovima utvrđenima u ovom članu. 2. Komisiji se dodjeljuje ovlašt za donošenje delegiranih akata iz člana17. stava 10., člana24. stava 10., člana27. stava 5., člana35. stava 2., člana47. stava 5., člana48. stava 4., člana49. stava 3., člana53. stava 5., člana54. stava 2., člana61. stava 10., člana66. stava 3., člana68. stava 5., člana80. stava 4., člana81. i člana82 stava 3. i 4. na period od sedam godina 13. maja 2024. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlašćenja najkasnije devet mjeseci prije kraja perioda od sedam godina. Delegiranje ovlašćenja prešutno se produljuje za perioda jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produženju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog perioda. 3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlašćenja iz člana iz stava 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlašćenja koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi efekte sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utičena valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana kroz Zakon o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Sl. list CG 22/2017), čl. 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 63 i Zakona o jakim alkoholnim pićima (Sl. list CG, br. 3/2023), čl. 74, 77, 78, 79, 83, 85	

4. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. 5. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno saopštava Europskom parlamentu i Vijeću. 6. Delegirani akt donesen na osnovu člana iz stava 2. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopštenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavještenjeili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Savjeta.				
Član 88. Postupak odbora 1. Komisiji pomaže Odbor za politiku kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, vina i jakih alkoholnih pića. Navedeni odbor je odbor u smislu Regulative (EU) br. 182/2011. 2. Pri upućivanju na ovaj stav primjenjuje se član 5. Regulative (EU) br. 182/2011.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 89. Prijelazna odredba za klasifikaciju oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla Klasifikacija iz člana 6. stava 1. oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla koje su registrirane ili za koje je podnesen zahtjev prije 13. maja 2024. sprovodi se u skladu s tablicom iz Priloga III.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 90. Prelazne odredbe za zahtjeve u postupku i registrirane nazive	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

1. Pravila primjenjiva prije 13. maja 2024. nastavljaju se primjenjivati na zahtjeve za registraciju oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla, zahtjeve za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda na nivou Unije i zahtjeve za poništenje oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla koje je Komisija zaprimila prije 13. maja 2024. 2. Međutim, članovi 17. i 19., član 20. stav od 1. do 5. i član 21. primjenjuju se na one zahtjeve kod kojih se, u svrhu prigovora, objava zahtjeva za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla, objava zahtjeva za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda na nivou Unije ili objava zahtjeva za poništenje oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla u Službenom listu Europske unije događa nakon 13. maja 2024. 3. Odrredba o produženju prelaznog perioda iz člana 20. stava 7. primjenjuje se i na prelazne periode koja su na dan 13. maja 2024. još uvijek u tijeku. 4. Član 29. stav 4. ne primjenjuje se na nazive koji su registrovani ili za koje je podnesen zahtjev prije 13. maja 2024. 5. Pravila primjenjiva prije 13. maja 2024. nastavljaju se primjenjivati na zahtjeve za registraciju garantovano tradicionalnih specijaliteta, zahtjeve za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda na nivou Unije i zahtjeve za poništenje garantovano tradicionalnih specijaliteta koje je Komisija zaprimila prije 13. maja 2024. 6. Međutim, članovi od 61. do 64. primjenjuju se na one zahtjeve kod kojih se, u svrhu prigovora, objava zahtjeva za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta, objava zahtjeva za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda na nivou Unije ili objava zahtjeva za poništenje garantovano tradicionalnog specijaliteta u Službenom listu Europske unije događa nakon 13. maja 2024.				
---	--	--	--	--

Član 91. Prelazne odredbe za nacionalne postupke prigovora za oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla Primjenjuju se sljedeće prelazne odredbe: (a)odstupajući od člana84. tačke 3. ove Regulative, član 96. stav 3. drugi podstav Regulative (EU) br. 1308/2013 nastavlja se primjenjivati do 31. prosinca 2024.; (b)odstupajući od člana85. tačke 5. ove Regulative, član 24. stav 6. prvi podstav Regulative (EU) 2019/787 nastavlja se primjenjivati do 31. prosinca 2024.; (c)odstupajući od člana94. ove Regulative, član 49. stav 3. prvi podstav Regulative (EU) br. 1151/2012 nastavlja se primjenjivati do 31. prosinca 2024.				
Član 92. Prelazne odredbe za nacionalne oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla 1. Zaštita oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla za proizvode koji nisu obuhvaćeni područjem primjene Regulative (EU) br. 1151/2012, ali su obuhvaćeni područjem primjene ove Regulative, a koja je odobrena u skladu s nacionalnim pravom, prestaje 14. maja 2025. ako Komisiji nije podnesen zahtjev za registraciju u skladu s članom 13. ove Regulative. 2. Ako je zahtjev za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla kako je navedeno u stavu 1. ovog članapodnesen Komisiji prije datuma iz tog stava, nacionalna zaštita te oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla prestaje na datum na koji Komisija odluči o njezinoj registraciji u skladu s članom 21. Član 10. ne primjenjuje se na taj zahtjev. U slučaju odbijanja zahtjeva za registraciju, nacionalna zaštita nastavlja se, prema potrebi, dok se ne iscrpe sva sudska	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

pravna sredstva. Dotična država članica nakon prestanka nacionalne zaštite bez odgađanja zahtijeva poništenje registracije odgovarajuće oznake porijekla u međunarodnom registru Međunarodnog ureda.				
Član 93. Kontinuitet registara 1. Svaka oznaka porijekla i oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla vina i poljoprivrednih proizvoda te svaka oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla jakih alkoholnih pića, uključujući sve relevantne podatke i podatke o zahtjevima za registraciju, izmjenu ili poništenje koji su u postupku, a koji su upisani u odgovarajuće registre oznaka porijekla ili oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla iz člana 11. Regulative (EU) br. 1151/2012, člana 104. Regulative (EU) br. 1308/2013 i člana 33. Regulative (EU) 2019/787 na dan 12. maja 2024. automatski se unose u Unijin registar oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla. 2. Svaki garantovano tradicionalni specijalitet upisan u registar garantovano tradicionalnih specijaliteta iz člana 22. Regulative (EU) br. 1151/2012, uključujući sve relevantne podatke i podatke o zahtjevima za registraciju, izmjenu ili poništenje koji su u postupku, na dan 12. maja 2024. automatski se unosi u Unijin registar garantovano tradicionalnih specijaliteta.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 94. Stavljanje izvan snage Regulativa (EU) br. 1151/2012 stavlja se izvan snage.				
Član 95. Korelacijska tablica Upućivanja na Uredbu (EU) br. 1151/2012 stavljenu izvan snage i upućivanja na izbrisane odredbe kako je navedeno	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

u članovima 84. i 85. ove Regulative smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i tumaže se u skladu s korelacijskom tablicom utvrđenoj u Prilogu IV. ovoj Uredbi.				
Član 96. Stavljanje izvan snage i zamjena delegiranih i implementacionih akata Komisija stavlja izvan snage ili zamjenjuje, prema potrebi, delegirane i implementacione akte donesene na osnovu Regulative (EU) br. 1151/2012 ili na osnovu odredaba iz člana 84. i 85. ove Regulative, u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi ih se uskladilo s ovlaštenjima predviđenima ovom Regulativom.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 97. Stupanje na snagu i datum početka primjene Ova Regulativa stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od 13. maja 2024. Međutim, član 10. stavci 4. i 5., član 39. stav 1. i član 45. primjenjuju se od 1. siječnja 2025. Ova je Regulativa u potpunosti obvezujuća i direktno se primjenjuje u svim državama članicama. Sastavljeno u Bruxellesu 11. travnja 2024. Za Europski parlament Predsjednica R. METSOLA Za Vijeće Predsjednica H. LAHBIB	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
PRILOG I. Poljoprivredni proizvodi iz člana 5. stava 1. tačke (c) Proizvodi Tarifni broj KN 25.01 (so) Tarifni broj KN 32.03 (košenil)	Član 1 U Zakonu o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda („Službeni list CG”, broj	Neprijmjenjivo	Materija je regulisana i članovima 2 i 3 Zakona o jakim	

Tarifni broj KN 33.01 (eterična ulja) Tarifni brojevi KN od 35.01 do 35.05 (bjelančevinaste supstance, modifikovani skrobovi, lijepkovi) Tarifni brojevi KN od 41.01 do 41.03 (koža) Tarifni broj KN 43.01 (sirova krzna) Tarifni broj KN 45.01 (pluta) Tarifni brojevi KN od 50.01 do 50.03 (sirova svila i svileni otpad) Tarifni brojevi KN od 51.01 do 51.03 (vuna i životinjska dlaka) Tarifni brojevi KN od 52.01 do 52.03 (sirovi pamuk, pamučni otpaci i grebenani ili češljani pamuk) Tarifni broj KN 53.01 (sirovi lan) Tarifni broj KN 53.02 (sirova konoplja)	22/17), u članu 3 stav 1 mijenja se i glasi: „(1) Ovaj zakon primjenjuje se na: 1) oznake porijekla i geografske oznake: a) poljoprivrednih proizvoda namijenjenih ishrani ljudi: - svježe meso i nusproizvode klanja; - mesni proizvodi (kuvani, soljeni, dimljeni); - sir; - drugi proizvodi životinjskog porijekla (jaja, med i različiti mliječni proizvodi osim maslaca); - ulja i masti (maslac, margarin i ulja); - voće, povrće i žitarice (neprerađene ili prerađene); - svježa riba, mekušci, rakovi i njihovi proizvodi; - začini; - vinsko sirće; b) poljoprivrednih proizvoda koji nijesu namijenjeni ishrani ljudi: - sijeno; - esencijalna, odnosno eterična ulja; - pluta;		alkoholnim pićima ("Službeni list CG", br. 3/2023) Pored navedenog usklađeno i sa skladu sa Akcionim planom u oblasti šema kvaliteta definisanim sa ekspertima Evropske Komisije, tokom Peer Review Mission, održane tokom novembra 2019. godine, koji služi kao osnova za potpuno usklađivanje oblasti šema kvaliteta sa EU legislativom i implementacijom šema kvaliteta kao u EU zemljama članicama. („U Zakonu o šemi kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, lista proizvoda koji mogu biti prijavljeni za
PRILOG II. Prehrambeni i poljoprivredni proizvodi iz člana 51. Garantovano tradicionalni specijaliteti (a) gotova jela, (b) pivo, (c) čokolada i čokoladni proizvodi, (d) hljeb (e) fino pecivo i kolači (f) slatkiši (g) keksi i drugi pekarski proizvodi (h) napici proizvedeni od biljnih ekstrakata,			

- (i) tjestenina,
- (j) so,
- (k) gazirane vode,
- (l) pluta.

PRILOG III.

Korelacijska tablica u vezi s klasifikacijom kako je navedeno u članu 89.

Postojeća klasifikacija proizvoda	Tarifni brojevi kombinovane nomenklature koji odgovaraju postojećoj klasifikaciji proizvoda
Vina	KN 22 04
Jaka alkoholna pića	KN 22 08
Razred 1.1. Svježe meso (proizvodi klanja)	KN 02
Razred 1.2. Mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itd.)	KN 16
Razred 1.3. Sirevi	KN 04 06
Razred 1.4. Ostali proizvodi životinjskog porijekla (jaja, med, različiti mliječni proizvodi osim maslaca itd.)	KN 04
Razred 1.5. Ulja i masti (maslac, margarin, ulje itd.)	KN 15
Razred 1.6. Voće, povrće i žitarice, u prirodnom stanju ili prerađeni	KN 07; KN 08; KN 10; KN 11; KN 20

- cochineal boja (sirovina životinjskog porijekla);
- cvijeće i ukrasno bilje;
- vuna;
- pruge;
- trljani lan;
- pamuk;
- koža;
- krzno;
- perje.
- c) prehrambenih

proizvoda:

- pivo;
- čokolada i čokoladni proizvodi;

- napici proizvedeni od biljnih ekstrakta;

- hljeb, keks, kolači, poslastičarski i drugi pekarski proizvodi;

- prirodne gume i smole;
- senf;
- tjestenine;
- so.

2) oznake garantovano tradicionalnih specijaliteta:

- pivo;
- čokolada i čokoladni proizvodi;
- slatkiši, hljeb, peciva, kolači, keks i ostali pekarski proizvodi;
- tjestenina (kuvana ili nekuvana, punjena ili prazna);

registraciju GTS je duža nego lista proizvoda u EU Reg. 1157/2012 čl. 2 „Opseg“ npr. gotovi sosevi, supe i čorbe, sladoledi i šerbeti nisu obuhvaćeni EU listom mogućih GI.“).

Materija koja se odnosi na registraciju oznaka porijekla i geografskih oznaka u CG je regulisana sa tri zakona (do 2024. godine i na nivou EU je bilo regulisana kroz više regulativa. Tek 2024. kroz Regulativu (EU) 2024/1143 vrši se objedinjavanje regulacije OP i GO svih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, jakih

Razred 1.7. Svježa riba, mekušci i rakovi te proizvodi dobijeni od njih	KN 03; KN 16	- gotova jela; - napici proizvedeni od biljnih ekstrakata; - so. 3) oznake viši kvalitet, oznake planinski proizvod i oznake sa moje farme."		alkoholnih pića i vina):	
Razred 1.8. Ostali proizvodi navedeni na popisu u Prilogu I. Ugovoru (začini itd.)	Razred 1.8. obuhvata razne brojeve kombinovane nomenklature				
Razred 2.1. Pivo	KN 22 03				
Razred 2.2. Čokolada i čokoladni proizvodi	KN 18 06				
Razred 2.3. Hljeb, fino pecivo, kolači, slatkiši, keksi i drugi pekarski proizvodi	KN 19 05				
Razred 2.4. Napici proizvedeni od biljnih ekstrakata	KN 22 05; KN 22 06				
Razred 2.5. Tjestenina	KN 19 02				
Razred 2.6. So	KN 25 01				
Razred 2.7. Prirodne gume i smole	KN 13 01				
Razred 2.8. Senf	KN 21 03				
Razred 2.9. Sijeno	KN 12 14 90				
Razred 2.10. Eterična ulja	KN 33 01				
Razred 2.11. Pluta	KN 45 01				
Razred 2.12. Košenil	KN 32 03				
Razred 2.13. Cvijeće i ukrasno bilje	KN 06 02; KN 06 03; KN 06 04				
Razred 2.14. Pamuk	KN 52 01				
Razred 2.15. Vuna	KN 51 01				
Razred 2.16. Pleter	KN 14 01				
Razred 2.17. Trljan lan	KN 53 01 21				
Razred 2.18. Koža	KN 41				
Razred 2.19. Krzno	KN 43 01				

1. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
2. Zakon o jakim alkoholnim pićima ("Službeni list CG", br. 3/2023), od čl. 2 do 48

Razred 2.20. Perje	KN 05 05				
Razred 2.21. Aromatizovana vina	KN 22 05				
Razred 2.22. Druga alkoholna pića	KN 22 06				
Razred 2.23. Pčelinji vosak	KN 15 21 90				



Crna Gora

Ministarstvo javne uprave

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

Adresa: Rimski Trg br 45
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 482 131
fax: +382 241 790
www.mju.gov.me

Datum: 28-07-2025	
Broj: 01-040/25-2803/2	04-307/25-860/2

Br: 01-040/25-2803/2

22. 07. 2025. godine

Za: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
gospodin Vladimir Joković, ministar

Veza: akt broj: 01-040/25-2803 od 04. 07. 2025. godine

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Poštovani gospodine Jokoviću,

Povodom Vašeg akta, broj: 04-307/25-5813/5 od 03. 07. 2025. godine, kojim nam dostavljate na mišljenje Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, sa aspekta nadležnosti Ministarstva javne uprave, nemamo primjedbi i sugestija.

U odnosu na osnovni tekst Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Službeni list Crne Gore", broj 22/17 i 84/24), ukazujemo na potrebu preispitivanja odredbi koje se odnose na vođenje evidencija i registara (bliže opisanih u odredbama članova 12, 13, 21, 30, 40, 43, 49 i 59), imajući u vidu odredbu člana 23 stav 1 Zakona o elektronskoj upravi ("Službeni list CG", broj 72/19), kojom je propisano da su radi stvaranja uslova za elektronsku razmjenu podataka, organi i drugi subjekti dužni da evidencije i registre iz okvira svoje nadležnosti vode u elektronskoj formi, kao i da podatke o elektronskim registrima koje vode i informacionim sistemima kojima upravljaju dostave organu državne uprave nadležnom za razvoj informacionog društva i elektronske uprave na propisanom obrascu, u roku od 30 dana od dana uspostavljanja tog registra, odnosno sistema.

S poštovanjem,

MINISTAR

mr Marash Dukaj

Dostavljeno:

- naslovu,

- a/a





Crna Gora
Ministarstvo pravde

Adresa: Vuka Karadžića 3,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 407 501
fax: +382 20 407 515
www.gov.me/mpa

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

Prijava: 16-07-2025				
Opis:	Broj:	Redni broj:	Prijava:	Vrijednost:
04-307/25-5813/4				

Broj: 01-040/25-7294/2

9. jul 2025. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
G-din Vladimir Joković, ministar

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Veza: Vaš akt broj: 04-307/25-5813/4 od 3. jula 2025. godine

Uvaženi,

Ministarstvo pravde razmotrilo je tekst Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, koji je dostavljen aktom broj: 04-307/25-5813/4 od 3. jula 2025. godine, zaprimljen u ovom Ministarstvu dana 4. jula 2025. godine.

S tim u vezi, obavještavamo Vas da, u okviru nadležnosti ovog ministarstva, koje se odnose na uređenje postupka pred sudovima, kao i u pogledu odredaba Predloga zakona koje regulišu pitanje sankcija i prekršajnog postupka, nemamo primjedbi na tekst Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

S poštovanjem,
MINISTAR
mr Bojan Božović

Dostavljeno:

- naslovu
- u spise predmeta
- a/a



Ministarstvo
finansija

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

Primljeno				
Dat. prihv.	Redov. prihv.	Redov. prihv.	Prihv.	Vrijednost
174-307/25-5813/9				

Adresa: Ul. Stanka Dragojevića br. 2
81000 Podgorica Crna Gora
www.mif.gov.me

Br. 05-02-040/25-22526/2

Podgorica, 28.07.2025. godine

Za: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, ul. Rimski trg 45,
Podgorica

gospodinu, Vladimiru Jokoviću, ministru

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Veza: Vaš akt br. 04-307/25-5813/6 od 07.07.2025. godine i dopuna od 28.07.2025. godine

Poštovani gospodine Jokoviću,

Povodom Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izveštaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta
implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Dostavljenim aktom navodi se da su osnovni razlozi za donošenje Predloga zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda:
kontinuirano usaglašavanje propisa sa pravnom tekovinom EU; jasnije šire definisanje prava,
obaveza, ciljeva, zadataka i odgovornosti udruženja proizvođača koji registruju kolektivne
šeme kvaliteta (oznaka porijekla, geografskih oznaka i garantovano tradicionalnih
specijaliteta); jasnije i preciznije definisanje i podjela obaveza i odgovornosti Ministarstva,
Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i inspekcija u cilju efikasnijeg
rada u skladu sa preporukama EU eksperata; veća zaštita potrošača kada je riječ o zloupotrebi
i imitaciji naziva proizvoda; očuvanje tradicionalne proizvodnje u poljoprivrednoj i
prehrambenoj oblasti Crne Gore; zaštita prava intelektualne svojine; bolja promocija
autentičnih i tradicionalnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda uključivanjem sektora
distribucije, turizma i slično.

Uvidom u dostavljeni materijal i Izveštaj o analizi uticaja propisa, navedeno je da za
implementaciju predmetnog propisa nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz
budžeta Crne Gore. Takođe, navedeno je da implementacija navedenog propisa ne stvara
nikakve međunarodne finansijske obaveze.

S tim u vezi, Ministarstvo finansija, sa aspekta državnog budžeta, nema primjedbi na Predlog
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih
proizvoda.

S poštovanjem,



MINISTAR
Novica Vuković



Crna Gora

Sekretarijat za zakonodavstvo

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

Adresa: Vuka Karadžića br. 3
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 231-535
fax: +382 20 231-592
www.gov.me/szz

Primiteno: 15-07-2025				
Odg. jed.	Sl. posla - pos. broj	Rasn. broj	Prilog	Vladov. l.

Broj: 05-040/25-649/4 04-307/25-5813/2 . jula 2025. godine

Za: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Gospodinu Vladimiru Jokoviću, ministru

Veza: Broj: 04-307/25-5813/2 od 27. maja 2025. godine

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Poštovani gospodine Jokoviću,

Na inovirani tekst PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠEMAMA KVALITETA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA (dostavljen elektronski 26. juna 2025. godine) iz okvira nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamo primjedaba, budući da su primjedbe i sugestije Sekretarijata date u neposrednoj saradnji predstavnicima obrađivača 30. maja, 11. i 27. juna 2025. godine, inkorporirane u predloženi tekst zakona.

Ukazujemo da u odnosu na odredbe člana 5 kojim se propisuje zahtjev za registrovanje oznake porijekla ili geografske oznake, člana 8 kojim se uređuje ukidanje rješenja o registraciji naziva garantovano tradicionalnog specijaliteta, člana 11 kojim se uređuju službene kontrole i čl. 12 i 13 koje se odnose na inspeksijski nadzor, potrebno pribaviti mišljenje Ministarstva javne uprave, kao nadležnog organa.





Crna Gora
Vlada Crne Gore
Generalni sekretarijat

Crna Gora MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE PODGOŠTAN				
Datum prijava: 23-09-2025				
Org. jmb.	Jut. Abi. št.	Predn. broj	Prilog	Vrijednost
04-307/25-5813/13				

Broj: 02-307/25-1383/2

23. septembar 2025. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Gospodin Vladimir Joković, ministar

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Uvaženi gospodine Jokoviću,

U vezi s Vašim dopisom br. 04-307/25-5813/2 od 22. 09. 2025. godine, u kom ste zatražili naše mišljenje na *Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda*, i nakon uvida u tekst predmetnog dokumenta, obavještavamo Vas da **nemamo primjedbi**. S tim u vezi, **ukazujemo da u pripremi navedenog Predloga zakona nije potrebno vršiti SPSPD**.

S uvažavanjem,

GENERALNI SEKRETAR VLADE
Dragoljub Nikolić



Predlog zaključaka za KEPIF / Vladu

1. Vlada Crne Gore je na sjednici od _____ 2025. godine, razmotrila i utvrdila Predlog Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;
2. Za predstavnike Vlade, koji će učestvovati u radu Skupštine Crne Gore i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su Vladimir Joković, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Miroslav Cimbalević, generalna direktorica Direktorata za poljoprivredu.